ག
ར་ཨང་། ༥ ལྷོན་ཨང་། ༢༢ རྒྱལ་ཁྱབ།

ཤེས་རིག་མང་ཁྱེད་འཕྲས་ཀྱི་ཚན་ཕྱེ།

སྒྲིགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ཆོགས་དུས་བཞི་པ།

ཐུགས་ཆོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༩༩ བྱི་ ༤ ཆོས་ ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡᪥ བྱི་ ༡༠ ཆོས་ ༣༠

རྒྱལ་སྤྱིག་ཚོགས་ཆུང་།

རྒྱལ་སྤྱིག་པ།

བློ་བཟང་ཉི་མ།

གསར་འགོད་པ།

བསྟན་པ་དང་སྲུག

བྱམས་པ་ཆོས་འཛིན།

བྱགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་ལྷན།

སྒྲོལ་བཟང་ཐེག་མཆོག

བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས།

ཀྱམ་སྟུ་ཀུར་འགོད་འཛུག་པ།

བྱམས་པ་དབྱངས་འཛོམས།

བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

Tibetan Parliament-in-Exile
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Kangra
Dharamsala-176215, H.P. INDIA
Ph. :+91 1892 222481
Fax : +91 1892 224593

Web:
www.tibetanparliament.org
www.chithu.org

དཀར་ཆག

ཨང་།	གནད་དོན།	ཤོག་གྲངས།
༡	བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཆེས་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་ ༤ བའི་ལས་བསྟོམས་མུ་མཐུད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། (**༡ ཟླ་བོ་ ༢༠༡᧥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།**)	᠑᠐᠐᠔᠔᠔

ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༩ བའི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཆོས་གསར་གཏོ་ཙམ་རྩ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ། སྒོ་མཐུད་ནས་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྱེའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་ ༤ བའི་ལས་བསྟོམས་དང་སྒྲུབ་ཐོ་སྒྲུབ་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཙ་ཀྱག་ཚे་བརྟན་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཙ་ཀྱག་ཚे་བརྟན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རིམ་སྒོ་མཐུད་ནས་གློག་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཙང་ ༢༧ གི་ལྷག་འཛོ་སྒོ་མཐུད་ནས་གློག་རྒྱུ་ཡིན།

ཀ། ཉི་ཐུ་དར་རྒྱས་གླིང་མཁན་འཇེལ།

ཆོས་ལོ་ ༢༠༧༩'''༧༥

ཀ'ཀ། ཆོས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་མྱས། རྒྱོན་གནང་ས་ཁག་བཅས།།མ

ཀ'ཁ། མང་ཚོགས་ཆོས་ཁྱེའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བཅས།།ཀ

ཆོས་སྐྱན་ཙང་།།།།ཟ།ལས་བྱེད་ཆེད་གྲས་སྟེབ་ལ་ཆས་ཡོལ་དུ་གཏོང་ཐལ་སྐོར་བ།།།།ཅ།མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དབལ་འབྱོར་གནས་སྐྱར་སྐོར་བ།།།།ཤ།དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་འཛིག་ཐབས་མ་ཞུས་པའི་སྐོར་བ།།།།ཉ།ཁ་དབང་ལེད་མེད་ལྷག་ལུས་སྐོར་ཟ་ཟ།འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འགལ་བའི་སྐོར་ཟ་ཅ།ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ཀྱོས་ཚོད་སྐོར་ཟ་ཤ།བྱང་འཛིན་ཁྱངས་བདེན་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ཟ་ཉ།ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་སོང་སྟེ་སྐོར་ཅ,ཉ།ཤ།།ཀ།ཀ།ཀ

འཇོན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་འཕེན་ཞུ་བཞིན་སྨོར།།༢་༣་༢༥།དུས་བཀག་སྒྲིད་བཅོལ་སྨོར།།༢་༣་༢༦།འོ་མ་དོ་དམ་ཟུར་པ་བསོ་ད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་ཅིས་ཚད་ཐོན་པའི་སྨོར།།ཟ་ཟ།དཏུལ་ཚད་སྨོར།།ཟ་ཟ།ཐུ་ལོན་སྦྲོད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་སྨོར།།ཟ་ཅ།ཚོང་ཁང་གི་ཐོག་ཚད་སྨོར་།།༡༦ཟ་ཟ་ཟ་ཅ་ལ་ཁ་ལྷ་ཅང་བཅོ་དགོས་པའི་སྨོར།།ཅ་ཀ།ཡོང་བསྡད་སྨོར།།ཅ་ཁ།ལྷོད་བསྡད་སྨོར།།ཅ་ཁ།ལྷོད་ཅ་ཁ།བསྡད་དཏུལ་འབུལ་འབབ།ཁ་ཅང་ཆ།རོགས་དཏུལ་བྱང་ཐོག་འཇོན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆའི་སྨོར།

ཅ།ཆ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།ཅ

ཅིས་སྟན་ཞང་།།༢་ཀ།ལྷན་ཐོའི་ལན་འདེབས་འབུལ་ཕྱོགས་སྨོར།།ཟ་ཟ།བྱ་ལོན་སྦྲོད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་སྨོར།།ཟ་ཅ།ཚོང་ཁང་གི་ཐོག་ཚད་སྨོར་།།༡༦,ཟ་ཟ་ཟ་ཅ་ལ་ཁ་ལྷ་ཅང་བཅོ་དགོས་པའི་སྨོར།།ཅ་ཀ།ཡོང་བསྡད་སྨོར།།ཅ་ཁ།ལྷོད་བསྡད་དཏུལ་འབུལ་འབབ།ཁ་ཅང་ཆ།རོགས་དཏུལ་བྱང་ཐོག་འཇོན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆའི་སྨོར།

ཅ།ཐ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀ་ཉིར་ཁག ༡༣

ཅ།ཐ་། ཅིས་སྟན་ །།ཟ་ཟ།། སྟུམ་འགོར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་བྱས་པའི་ཐད། རྟེས་མའི་ཅིས་ཞིབ་སྐབས་དན་ཏྲགས་མིག་སྟོན་གྱིས་ཅིས་གཅང་བཅོ་དགོས།

ཅ།ཐ་། ཅིས་སྟན་ །།ཟ་ཅ།། འཇོན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་འཕེན་གནང་ཕྱོགས་ཐད། འཕྲོས་བརྒྱ་ཆ་ ། ད་བར་ཉར་ཡོད་པ་རྣམས་ཉིན་འགྱངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སོང་བར་གང་མཁྱོགས་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས།

ཅ།ཐ་། ཅིས་སྟན་ །།ཟ་ཀ།། ཁ་དབང་ཝེད་སྦྲོད་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་དང་རིན་ཚད་འགྲན་ཚོག་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་ཐད། ཀ། ཁ་དབང་ཝེད་མེད་རྣམས་དེ་ཆུས་མ་བཞག་པར་ཝེད་སྦྲོད་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང། ཝེད་སྦྲོད་བྱ་ཐབས་བྲལ་ཆེ་ཚོང་བསྡུར་གྱིས་ཅིས་གཅང་བཅོ་དགོས། ཁ། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྟན་ནས་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་ལྟར་ལ་གནས་གྱིས་ཅིས་གཅང་བཅོ་དགོས།

ཅ།ཐ་། ཅིས་སྟན་ །།ཟ་།། ལྷོན་ཅིས་བཀའ་འཁྱོལ་ཐད། ཅིས་ཞིབ་པས་ལམ་སྟོན་ཐག་གཅོད་གཞིར་བཟུང་དུས་འགྱངས་ཆུ་མ་སོང་བར་ཅིས་གཅང་བཅོ་དགོས།

ཅ།ཐ་། ཅིས་སྟན་ །།ཟ་།།ཀ། ཇོ་ན་ཅིས་ལམ་ལས་ལམ་ལ་ཐག་ཆད་ཀ་ཁ་ཞུ་ཡ་ཁ་ཁ ཁ ཁ

ཅ་པ་དེ། རྒྱས་སྦྱན་ ༡་༣་༡༥། དུས་བཀག་སྒྲིད་བཅོལ་ཐད་ཀྱིང་གྱན་སྨོར་ ༣༧༧༣།༠༠ ཤོག་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མཁྱོགས་འབྲེལ་ཆགས་དང་ལ་ཁང་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཅ་པ་པ། རྒྱས་སྦྱན་ ༡་༣་༡༧། ཧོ་མའི་དོ་དམ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྒྱས་ཆད་ཐོན་པའི་ཐད། དོ་བདག་ས་ཆ་གང་ཡོད་རྩད་གཅོད་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཅ་པ་༡༠ རྒྱས་སྦྱན་ ༡་༣་༡༢། སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་ ༢ པའི་སྦྱན་ཐོར་སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་རིགས་མ་འོངས་པར་མི་ཡོང་བའི་ཁས་ལེན་ཞུས་དོན་ལྟར། རྒྱས་ཞིབ་རྟེས་མར་དངོས་འབྲེལ་གནས་སྦྱངས་ཏེ་ཆགས་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས་ཞེས་གསལ་ཡང། ལོ་རིམ་བསྡུད་གནས་སྦྱངས་རང་འཛིན་ཐོག་འདུག་ན། སྒྲོན་གནང་འདི་རིགས་ནི་དངུལ་རྒྱས་ཐད་ཀྱི་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་འགན་ལྟན་ནས་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་དགོས་རྒྱུ།

ཅ་པ་༡༡ རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༢། དངུལ་ཆད་སྨོར་ ༡བ་ཅ,ཅཅ།།ཅ০གང་སྡུར་གཅང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཅ་པ་༡༢ རྒྱས་སྦྱན་ ཅ་༡། ཡོང་བསྡད་ཐད། འཕྲོས་སྨོར་ ༡།།༦,བ།།ཅ།།།༦ ཐུ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཅ་པ་༡༣ རྒྱས་སྦྱན་ ཅ་༣། སྟོད་བསྡད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཅ། བཙལ་ཡུལ་ཐོག་ར་བཀའ་ཤིས་གླིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྒྱས་ཡོ་༦০༡ཅ"'༡།

ཅ་ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཙོན་མ་ཐྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཙོན་གནང་ཐུས། རྒྱོན་གནད་སོགས་ཀྱང་། ༡

ཅ་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༣།དངུལ་གཉེར་ནས་དངུལ་ཆད་སྨོར་།།ཅ་ཅ།།།ཅ/ཅ།།།ཅ/ཅ།ཅ/ཅ ཕྱོན་པའི་སྐོར། ༣་༢།སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ༣་ཅ།ཐོག་ལམ་གྱི་ཏ་འབྲེལ་བྱང་སོང་སྐོར།

ཅ་ཁ། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༣་༣རྒྱས་ཤ་གཅོད་བསྡད་སྐོར། ཅ་།ཅ০ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཅ་།་০སྟོད་བསྡད་ཏེ་ཡོད་སྐོར།

ཅ་ག། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༣་།། ཡོང་བསྡད་སྐོར།

ཅ་ང དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།།ཅ།།བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབགས་རོགས་དངུལ་ཐྱུང་ཐོག་འཛིན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

ཅ་ཆ དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།།ཀ།བསྡུ་དངོས་འབྱུལ་འབབ།རོགས་དངོས་བྱང་ཕོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

ཧ་ཅ་ཀ། མྱ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཚུང་གི་རྒྱབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁག ཀ

ཧ་ཅ་ཀ་ཀ། རྡེས་སྒྲན་ ༣.༢། སྤྱོད་བསྡད་སྐོར། འཕོས་སྤྱོད་བསྡད་རྣམས་མྱ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཧ། **མོན་ལྷོ་འདོད་རྒྱ་གླིང་བོད་མིའི་མཁན་འཕྲེལ།**

རྒྱས་ཡོ་ ༡༠ཀཀ'''ཀཧ

ཧ་ཀ། རྡེས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་མྱས། སྐྱོན་གནད་ས་གས་ཐུབས།།ཀ།

ཧ་ཁ། མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཚུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།ཀ

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།

ཧ་ག། ཐོས་ཚོགས་སྒེ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།ཀ

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།

ཧ་ང། རྡེས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།པ

རྡེས་སྒྲན་ཞང་། ཀ.ཟ.ཟ། དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དང་རིན་ཚད་འགྱན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤྱས་གཟིགས་སྐོར། ཀ.ཟ.བ། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་གཏན་འབེབས་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། ཟ.ཀ.ཟ། ཚོང་ཁང་གི་ཚོད་གན་འབྱོར་ཏོན་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར། ཟ.ཅ.ཀ། རྡེས་ཁྲ་དང་ཐོ་གཞུང་གཉིས་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། ཟ.པ། དངུལ་རྒྱང་སྤྱོད་འབབ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར།

ཧ་ཆ། བོགས་འཇྲི་ས་བ་ཐུབས།།ཀཁ

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།ཀ.ཟ.ཀ།ལས་ཁང་ཉམས་གསོའི་ཆེད་སྐོར་ ཅཅ,ཅ།།ཀ.ཟ.ཟ།ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར།ཀ.ཟ.པ།འཕྲལ་ཆོས་ལྷ་ཚན་གྱི་ཐོག་ཚད་སྐོར།ཀ.ཟ.བ།སྤྲོན་རྡེས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ཝའི་སྐོར། ཟ.ཀ.ཀ། HDFC དངུལ་ཁང་ནས་ཁང་གླ་བསྡུས་མེད་པའི་སྐོར། ཟ.ཟ।ལས་ཤག་གི་གླིག་རིན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་སྐོར། ཟ.ཅ.ཟ।མི་མང་དངུལ་བཅོལ་གྱི་སྐྱེད་ཀ་སྤྲོད་བསྡད་རྡེས་བཅོས་མ་ཞུས་པའི་སྐྱོན་སྐོར།ཅ.ཀ।ཅ.ཀ।ཅ.ཟ।ཡོངས་བསྡད་སྐོར།ཅ.ཟ.ཀ।སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།པ.ཀ।པ.ཟ।བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ་སྐོར།

ཧ་ཇ། བོགས་འཇྲི་འཕོས་ལྷ་ཚན་གྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།ཀ་

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།ཀ.ཟ.ཀ།ལས་ཁང་ཉམས་གསོའི་ཆེད་སྐོར་ ཅཅ,ཅ།།ཀ.ཟ.ཟ།ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར།ཀ.ཟ.པ།འཕྲལ་ཆོས་ལྷ་ཚན་གྱི་ཐོག་ཚད་སྐོར།ཟ.ཟ।ལས་ཤག་གི་གླིག་རིན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་སྐོར།ཟ.ཅ.ཟ।མི་མང་དངུལ་བཅོལ་གྱི་སྐྱེད་ཀ་སྤྲོད་བསྡད་རྡེས་བཅོས་མ་ཞུས་པའི་སྐྱོན་སྐོར།ཅ.ཀ।ཅ.ཀ।ཅ.ཟ।ཡོངས་བསྡད་སྐོར།ཅ.ཟ.ཀ।སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།པ.ཀ।པ.ཟ।བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ་སྐོར།

ཧ་ཇ། ཐུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཚུང་གི་རྒྱབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁག ཅ

༩༩'ཇ'༧། རྒྱས་སྦྱན་ ༧་༢་༥། སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྒྲོན་གནད་ཐད། འགན་ལྟེན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་གནང་ཡོག་ངེས་པར་དགོས།

༩༩'ཇ'༨། རྒྱས་སྦྱན་ ༧་༢་༤། སྟོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་མེད་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ལྷོ་ཡོག་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཆེ་ཁག་ལྟ་ལ་ཁྱབ་པའི་སྟོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་འཚར་ཡོད་གནས་གསལ་བ་བཞིན་གང་འགྱོགས་ལག་བསྟར་དགོས།

༩༩'ཇ'༩། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༧་༧། HDFC དངུལ་ཁང་ནས་ཁང་གླུ་བསྡུས་མེད་པའི་ཐད། ལན་གསལ་བཞིན་དངུལ་ཁང་གི་ཁང་གླ་ཡོད་བསྡད་རྒྱམས་ཆུ་མཐུད་རགས་ཐབས་འབད་བརྩོན་གནང་ཆུས་ཡིན་གསལ་བ་ལྟར་དུས་འགྲངས་ཆུ་མ་སོང་བར་གང་མགྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༩'ཇ'༡༠། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༣། མ་འཛུགས་དང་གཏན་འཛོགས་ལ་བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་ཐད། འགན་ལྟེན་ནས་དངུལ་འབོར་ ༢༠༥,ཁ༣ཁ།༣༠ ཡི་བྱུང་འཛིན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱིས་རྟེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་དགོས།

༩༩'ཇ'༥། རྒྱས་སྦྱན་ ༥་༧་༧། ཡོང་བསྡད་ཐད། རྒྱས་གཙང་ཟིན་འགྲོས་སྒོར་ ༧ཁ༢,༠ཁ༢།༥༥ ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

༩༩'ཇ'༦། རྒྱས་སྦྱན་ ༥་༧་༣་༣། ཡོང་བསྡད་ཐད། ༢༠༧༥།༠༣།༣༧ ཉིན་སྒོར་ ༣ཁ,༣ཁ༢།༢༠ ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཁ། བདེ་སྐྱིད་གླིང་བོད་མིའི་ལག་ཏེས་བཟོ་ཐུ

རྒྱས་ཡོ་ ༦༠༧ཁ'''༧༦

ཁ'ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས། རྒྱོན་གནང་ས་གས་ཀྱང་། ༦

ཁ'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེགས་པ་ཀྱང་། ༧༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།༧་༣་༧།སྟོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་མ་གནང་བའི་སྐོར།།༧་༣་༣།རྒྱས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་རྒྱས་ཁྲའི་སྐོར།།༧་༣་༤།སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།།༧་༣་༦།འཚོ་སྟོན་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ལ་རོགས་ཚོགས་སམ་སྒྲིན་བདག་གི་ཁྱད་པར་ཐོ་གཞུང་མེད་པའི་སྐོར།།༣་༣།ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའི་སྐོར།།༣་༤།རྒྱས་ཁྲའི་ལས་ཀ་ལ་ཡོད་ཀ་ལས་ལ་ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ལ་ཡོད་ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ལ་ཡོ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ལ་ཡ་ལ

རྩེས་སྒྲན་ཞང་།༢་རེ་༢ཚོང་ཟུར་མིག་དམར་ཚོས་སྦྲོན་ནས་ཐོག་ཆད་སྐོར། ༢་རེ་ཅ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའི་སྐོར། ཇ་༢སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། རེ་རེ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་མེད་བའི་སྐོར། ཇ་ཅ་འབབ་ཁྲལ་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའི་སྐོར།

ཅ་ང་ཅ། རྒྱུས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིག་ས་པ་གྲངས། ཀ

རྩེས་སྒྲན་ཞང་།

ཅ་ཆ་ཆ། དོགས་འཇུ་ཚོང་བ་གྲངས།།

རྩེས་སྒྲན་ཞང་།།།ཀ་ཁ།རྩེས་གསལ་འཚོ་སྦྱོན་སྦྲོད་བསྡད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉིས་མཐུན་མེན་སྐོར། རེ་ཁ།གསོག་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་སྐོར། ཇ་རེ།གཏུན་འཛོག་ཏུ་ཐེངས་བཅོ་དགོས་པའི་སྐོར། ཇ་ཀ།འགྲེམ་སྟོན་ཚོང་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་པའི་སྐོར། ཅ་།ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཅ་ཁ།སྦྲོད་བསྡད་སྐོར། ཤ་།ཤ་ཁ།བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ།ཁ་ཏང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

ཅ་ཆ་ཆ། དོགས་འཇུ་ཡི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིག་ས་པ་གྲངས།ཅ

རྩེས་སྒྲན་ཞང་།།།ཀ་ཁ།རྩེས་གསལ་འཚོ་སྦྲོད་བསྡད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉིས་མཐུན་མེན་སྐོར། རེ་ཁ།གསོག་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་སྐོར། ཇ་རེ།གཏུན་འཛོག་ཏུ་ཐེངས་བཅོ་དགོས་པའི་སྐོར། ཤ་།ཤ་ཁ།བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ།ཁ་ཏང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

ཅ་ཉ་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཤ

ཅ་ཇ་།། ཆུ་ཚད་ཁ། །།ཤ་ཤ། ཆུ་ཚད་ལ་ཡོང་བསྡད་དང་འགེངས་ཤོག་ཡིག་ཡིན་ །། ཀ ཀཁ་ཀ་ཆུ་ཚད་ཀ ।।ཀ ཀཁ་ཀ་ནས་ཁ ।।ཀ ཀ ཀ ।।ཀ ཀ ।।ཀ ཀ ।।

༩༦། ཀོ་ཡི་ཆུལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞི་རིམ་ས་ནམ་མཁམ་འཛིལ།

རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༢༩།།།༧༦

༩༦་ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁ་ལ་མཐུ་གནོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུ་གནོན་གནང་ཆུས། རྒྱོན་གནད་ས་གས་ཀྱང་།།

༩༦་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྣམས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཀྱང་།།

རྡེས་སྣན་ཞང་། ༣་།ལས་བྱེད་གསོལ་ཡོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༣་།དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་ དཏུལ་སྐྱེད་ཐོག་ཁྲལ་ TDS གཅོག་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༣་།གཏན་འཇོག་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱང་བའི་ སྐོར། ༣་།ཡོང་འབབ་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་རྡེས་ལྟུལ་མ་གནང་བའི་སྐོར། ༥་།།ས།ཐོད་བསྡད་སྐོར།

༩༦་ཀ། ཐོས་ཚོགས་ཐུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་།།

རྡེས་སྣན་ཞང་།

༩༦་ང། རྒྱོན་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་།།

རྡེས་སྣན་ཞང་། ༧་།།། ཐོར་འབུམ་ ༡།།།། ཡོང་རེ་བྱས་བའི་སྐོར། ༧་།།། ཐོན་རྡེས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་ བའི་སྐོར། ། ཚོང་དགོན་དགལ་འཛིམས་ནས་རྒྱོས་ཆད་ཐོར་ ༥།།།།།།ཀ།ཁ།། ཐོན་པའི་སྐོར། ། ། བྱང་འཛིན་མིག་ ཐོན་མ་བྱང་བའི་སྐོར།

༩༦་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཐང་བ་ཀྱང་།།

རྡེས་སྣན་ཞང་།།ཀ།ཡོང་བསྡད་སྐོར། ། ། ཐོད་བསྡད་སྐོར།

༩༦་ཆ། དོགས་འཇུ་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་།།

རྡེས་སྣན་ཞང་།

༩༦་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུ་གསོད་བཀོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀ།

༩༦་ཇ་༡། རྡེས་སྣན་ ། ། ཐོན་རྡེས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། དེ་སྔའི་སྣན་ཐོ་རིམ་པའི་ནང་གསལ་བཞིན་མཉམ་ འབྲེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ནས་ཆ་ལག་ཚང་བའི་ཐོན་རྡེས་སྒྲིག་གཞི་དེས་པར་དུ་གཏན་འབེབས་དང་འབྲེལ། དེ་བསྟུན་ ཀྱིས་ཕྱག་བསྟར་སྟངས་འཛིན་གནང་ཡོག་གས་དགོས་རྒྱ།

༩༦་ཇ་༢། རྡེས་སྣན་ ། ། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཨ་ཥོས་ཚོང་པ་ནས་ཡོངས་བསྡད་རྣམས་ཕུད་གཞན་རྣམས་ཐུ་མཐུད་མཐུ་གསོད་ རྒྱོང་གིས་རྡེས་གཏང་བཟོ་གལ།

༩༦་ཇ་༣། རྡེས་སྣན་ ། ། ཐོད་བསྡད་ཐད། རྡེས་སྣན་དུ་གསལ་བའི་ཐོད་བསྡད་རྣམས་གང་མཁྱོགས་རྡེས་གཏང་བཟོ་ དགོས།

༩༧། ཐོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དབལ་འཕྲིལ་མཁམ་འཛིལ།

རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༢༩།།།༧༥

༩༧་ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁ་ལ་མཐུ་གནོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུ་གནོན་གནང་ཆུས། རྒྱོན་གནད་ས་གས་ཀྱང་།།

९४'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲོ་བ་ཅག།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༣་༢།མཉམ་འབྲེལ་དེབ་སྒྲེལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ས་ཆ་བཙོང་སྐོར།

९४'ག། ཐོས་ཚོགས་བྱ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་ཅག།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༣་༢ཀཱཧ་དབང་འདུས་ནས་ལྷོག་ཟ་བྱས་པའི་སྐོར།

९४'ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་ཅག།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༢་༣་༢། མཉམ་འབྲེལ་དེབ་སྒྲེལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ས་བཙོང་བའི་སྐོར།

९४'ཚ། དོགས་འཇུ་ས་བ་ཐུབས།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།༤་༢།བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

९४'ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་ཅག།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

९४'ཇ། ཟླ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཏེར་ཁག ९

९४'ཇ'༢། རྒྱས་སྦྱན་ ༢་༣་༢། སྐོར་ ༢,༢ཁ༣,རྒ๒།རེ་ལ། ཞེག་ཀཱཧ་དབང་འདུས་ནས་ལྷོག་ཟ་བྱས་པའི་ཐད། འཕྲོས་སྐོར་ ༤ཁ༣,རྒ๒།རེ་ལ། ཟླ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

९४'ཇ'༣། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༢་༠། ཡོང་བསྡད་ཐད། འཕྲོས་ལྷག་རྣམས་ཟླ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

९४'ཇ'༤། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༢་༠། སྟོང་བསྡད་ཐད། འཕྲོས་ལྷག་རྣམས་ཟླ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

९४'ཇ'९། རྒྱས་སྦྱན་ ༤་༢། བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་ཐད། རྒྱས་ཞེབ་པའི་ལམ་སྟོན་ལྷང་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་འབྱུལ་བསྡད་སྐོར་ ༦,༢ཁ༦,རྒ๑།ཤ། དབལ་ལས་ཟླ་ཀ་ཀོར་མེད་པར་རྒྱས་འབྱུལ་ཐུབ་པ་དགོས།

९५། ས་ཏོན་ཁམས་ཀཱཥོ་ཀ་བཟོ་ཚོགས། རྒྱས་ལོ་ ༢๐༢९"'༢५

९५'ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁ་ལ་མཐུ་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུ་ཀ་ཅོན་ཀན་ཆད་ཟླས། ཐུན་ཀན་ཆད་ས་ཁ་ཐུབས།༢९

९५'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲོ་བ་ཅག།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

९५'ག། ཐོས་ཚོགས་བྱ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་ཅག།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

९५'ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་ཅག།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༢་༢་༣། རྒྱས་ཁ་མ་མ་ཐུན་པའི་རྒྱས་ཁྲ་བཟོ་སྟོན་གནང་བའི་སྐོར། ༢་༢་༦། རིན་ཚད་འགྲན་ཅོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའི་སྐོར། ༢་༢་བ། བསྐྱེར་དཀའི་ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབྲི་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༣་༢། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའི་སྐོར། ༣་༣། ལས་གཞི་སྐྱར་ས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར།

९५'ཚ། དོགས་འཇུ་ས་ཐུབས།

རྩེས་སྒྲན་ཞང་།

༡༢'ཆ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།༠

རྩེས་སྒྲན་ཞང་།

༡༢'ཇ། ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཀ

༡༢'ཇ'ཀ། རྩེས་སྒྲན་ *ཀ.ཀ.ཀ*། སྤྲོན་རྩེས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཡོངས་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སྤྲོན་རྩེས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱོན་གནད་རིགས་ལོ་བསྡུད་མར་ཐོན་བཞེན་འདུག་པ་ནི་འགན་ལྟན་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་མེད་པ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དཔྱལ་རྩེས་ཐད་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་སུ་གཏོགས་པའི་སྐྱོན་གནད་འདི་རིགས་དོན་ཆུང་སྟང་མེད་དུ་མི་འཛོག་པར་འགན་ལྟན་ནས་གང་མཁྱོགས་གནང་ཕྱོགས་ཅིག་ཏེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༢'ཇ'ཁ། རྩེས་སྒྲན་ *ཀ.ཀ.མ*། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་རྩེས་ཞེབ་པ་ནས་བཟོས་པའི་རྩེས་ཁྲ་དང་དངོས་ཡོད་རྩེས་ཁ་གཉིས་ཀྱི་དབར་མ་མཐུན་པའི་ཐད། རྩེས་ཞེབ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱ་གར་རྩེས་ཞེབ་པ་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་རྩེས་ཁ་གཉིས་ཟན་ཚུན་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས།

༡༢'ཇ'ཀ། རྩེས་སྒྲན་ *ཀ.ཀ.ཅ*། སྒོར་མ།,མ།ཅ།ཀ|ཀ ཞབས་ཁྲལ་བྱོང་གྱན་བྱུང་བའི་ཐད། རྩེས་ཞེབ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱ་གར་རྩེས་ཞེབ་པ་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

༡༢'ཇ'ཉ། རྩེས་སྒྲན་ *ཀ.ཀ.ཤ*། སྤྲོན་རྩེས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཡོངས་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སྤྲོན་རྩེས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱོན་གནད་རིགས་ལོ་བསྡུད་མར་ཐོན་བཞེན་འདུག་པ་ནི་འགན་ལྟན་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་མེད་པ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དཔྱལ་རྩེས་ཐད་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་སུ་གཏོགས་པའི་སྐྱོན་གནད་འདི་རིགས་དོན་ཆུང་སྟང་མེད་དུ་མི་འཛོག་པར་འགན་ལྟན་ནས་གང་མཁྱོགས་གནང་ཕྱོགས་ཅིག་ཏེས་པར་དགོས་རྒྱ།

༡༢'ཇ'ལ། རྩེས་སྒྲན་ *ཀ.ཀ.ར*། ཟླ་*ཀ*ཨ*ཀ*ཨ*ཀ*ཨ

༡༥། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྲྭ་བས་འགོ་ལས་ཁང་།

རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༢༡"""༢༤

༡༥.གཅ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་སྒྲས།གྲྭོན་གནད་སོགས་ཀྱང་ས།།༢༦

༡༥.ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཀྱང་ས།།༩

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་།༢་༢་༢།གསོལ་ཡོགས་འཕར་འཛོལ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའི་སྐོར། ༣་༢།རྒྱས་གསལ་མེད་པའི་དངུལ་རྒྱང་སྐོར་ཨ ,ཀ ཁ།།༠༠སྐོར། ༣་༢།འཛོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསྡད་སྐོར་།།ཁ ,།།༠༡།།༠༠སྐོར། ༣་ཨ།གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དོན་མེད་དངུལ་ཡོན་ཆེ་བཞག་པའི་སྐོར།

༡༥.ག། ཐོག་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།༠

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་།

༡༥.ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།།

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ༣་༢། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་བའི་སྐོར།

༡༥.ཅ། དོགས་འཇྲི་ས་ཁ་ཐུབས།།།

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་།།།་།་།ཐྲོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་སྐོར།།།་།་།རྒྱས་པ་ཉེ་མ་བཟང་པོ་ནས་གྲུང་སེང་སྒྲིག་གསལ་ལྟར་ཞུས་འཁོལ་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།།།་།་ཅ།ལས་དྲུང་སྟེ་འགན་བསྐྱན་འཇོན་ཏོར་ལྟན་རྒྱས་ལོའི་ནང་ཐོག་སེང་ཉིན་གྲངས་ཀ །ཕྱིན་པའི་སྐོར།།།་།་ཀ།གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དོན་མེད་དངུལ་ཡོན་ཆེ་བཞག་པའི་སྐོར། ། །ཐྲོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ། །རྒྱས་ཁྲ་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་སྐོར།།ཀ །བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༡༥.ཆ། དོགས་འཇྲི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།།

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་།།།་།་།ཐྲོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་སྐོར།།།་།་།རྒྱས་པ་ཉེ་མ་བཟང་པོ་ནས་གྲུང་སེང་སྒྲིག་གསལ་ལྟར་ཞུས་འཁོལ་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།།།་།་ཅ།ལས་དྲུང་སྟེ་འགན་བསྐྱན་འཇོན་ཏོར་ལྟན་རྒྱས་ལོའི་ནང་ཐོག་སེང་ཉིན་གྲངས་ཀ །ཕྱིན་པའི་སྐོར།།།་།་།ཀ།གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དོན་མེད་དངུལ་ཡོན་ཆེ་བཞག་པའི་སྐོར། ། །ཐྲོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ། །རྒྱས་ཁྲ་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་སྐོར།།ཀ །བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༡༥.ཇ། ཆུ་མཐུང་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ལྟག ། །

༡༥.ཇ.༡། རྒྱས་སྐྱན་ །།།་།ཆ་ཚགས་ཉོ་རྒྱུའི་བསྐོར་བརྒྱ་མ་ཆར་རྒྱས་བཅོས་ཞུ་དགོས་ཐད། དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཆུ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས་ཞེས་རྒྱས་སྐྱན་དུ་གསལ་བ་བཞིན་དུས་འགྱངས་ཆུ་མ་སོང་བར་གང་མགྱོགས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༥.ཇ.༢། རྒྱས་སྐྱན་ ། །ཡོང་བསྡད་ཐད། ཡོང་བསྡད་ཁྱིང་པ་སྐོར་ །ཆ ,།།ཀ།།།།ཀ ། ། །

།།ང་ཁ་གཅིག། རྩིས་སྒྲན་ ༡༠།། སྤྱོད་བསྡད་ཐད། རྩིས་གསལ་སྤྱོད་བསྡད་རྣམས་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ང་ཁ་།། རྩིས་སྒྲན་ ༢།། སྒྲན་ཐོར་མཇུག་གཞོན་གནང་ཆུས་དང་མ་བྱུང་བའི་ཐད། མང་རྩིས་སྐབས་ ། བའི་སྒྲན་ཐོར་འཛིན་སྒྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སྒྲོང་ཇི་གནང་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སྒྲོང་ཇི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༣།། གা་།། ། ནང་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཡང། ད་དུང་དེ་ཆུར་ལྷག་འདུག་ན་ཕར་ཁག་ཚུར་དགྱིའི་ཐ་ཝི་ཁོ་ནས་དུས་འགྲངས་ཆུ་མི་གཏོང་བར་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

། ཏ་སྐྱེང་བོད་ཀྱི་གསོལ་མཁྱོན་ཁང། རྩིས་ཚོ་།།།།།།

།། ཀ། རྩིས་སྐྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཞོན་མ་ཐྱུང་བ་དང། མཇུག་གཞོན་གནང་ཆུས། རྒྱོན་གནད་ས་གསལ་ཐུབས།།

།། ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྱིགས་པ་ཐུབས།།

རྩིས་སྒྲན་ཨང།། ། ཆགས་ཁྱོད་ཁང་དོད་ཐོག་ ServiceTax གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའི་སྐོར། ། ཕྱུས་སྤྱོས་ (Deluxe) ཅན་ཀྱི་ཁང་མིག་ཨང་ ། ། །

།།།

།།

།།

**

པ།བ་ཆ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།

རྩེས་སྒྲན་ཨང་། ༣་༢། དངུལ་ཆད་ཐོན་པའི་སྐོར། ༣་༧། ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་སྐོར། ཡ་།། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

པ།བ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །།ཀ

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། བེད་མེད་དུ་གནས་པའི་ཁ་དབང་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་སྟོན་ལྟར་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། སྟོན་རྩེས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། སྟོན་རྩེས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ཡ ནང་གསེས་ ཅ དགོངས་དོན་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། གཞིས་ཁང་ཉམས་གསོའི་མ་དངུལ་ལྷག་བསྡད་སྐོར་ ཅ།།,།།།།།།ཡ ཐད། དངུལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་འབུལ་བའམ་ལས་གཞི་གཞན་ཀྱི་ཐོག་ཏ་བསྐྱར་བྱ་དགོས་མིན་ནང་སྲིད་ནས་ལམ་སྟོན་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་གང་མཁྱོགས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།།། ལོ་མང་སོང་བའི་སྡུ་འདོན་ཡོང་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་ཐད། ལོ་མང་སོང་བའི་སྡུ་འདོན་ཡོང་བསྡད་ཡོང་རེ་མེད་པ་ཆགས་གོང་རིམ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྩེས་ལམ་ནས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། སྒྲབས་བདེ་གློག་ཁྱད་དང་དབར་ཚས་ཀྱ་ཥོར་ཐད། རྩེས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བསྐྱེན་རྩེས་ཁྲར་རྩེས་བཅོས་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་བསྐྱར་དུ་མི་འབྱུང་ཆེད་ཉེན་དོགས་དམ་བསྒྲགས་གཟབ་ནན་ཞུ་ཕྱོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། སློབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྟོན་དུས་ཐོག་བགོ་འགྲེམས་གནང་མེད་པའི་ཐད། སློབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྟོན་བགོ་འགྲེམས་ཟིན་འཕྲོས་ཀྱས་འགོགས་ཚེ་འདས་སོང་བ་རྩམས་ཀྱི་འཚོ་སྟོན་རྒྱར་འཛིན་ཅི་ཡོད་ལྟག་ལུས་མེད་པར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་གང་མཁྱོགས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། སྟོན་རྩེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། ལོ་བསྡུད་མར་འགལ་འཛོལ་འགྱུར་བཞིན་པ་སྒྲན་ཐོ་རིམ་པའི་ནང་གསལ་བཞིན་འདུག་པས་གོང་རིམ་ནས་སྒྲིག་གསལ་ཕྱག་བསྐྱར་རེས་གནང་དགོས།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། ཡོང་བསྡད་ཐད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། འཕྲོས་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། འཕྲོས་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ།བ།། རྩེས་སྒྲན་ །།་།། ལོ་ནན་སི་ཏྲིས་ཚོགས། འཕྲོས་གནས་སྐད་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥།། ཕྱི་ལི་བས་མ་ཡས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

རྒྱུས་ཚོ་ ༡༠༧༩'''༧༥

༥།།ཀ།། རྒྱུས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་སྒས། རྒྱོན་གནད་སོགས་ཐུབས། ཀ

༥།།ཁ།། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཐུབས། ༠

རྡེས་སྣྱན་ཨང་།

༥།།ག།། ཐོས་ཚོགས་གྱུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས། ༠

རྡེས་སྣྱན་ཨང་།

༥།།ང།། རྒྱུས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས། ཁ

རྡེས་སྣྱན་ཨང་། ༡་༢་༣་༤། ཨར་ལས་དང་འཇེལ་བའི་རྒྱུ་ཆའི་ཐོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༡་༢་༣་༢། རིན་ཚད་འགྲན་ཟོག་དང་འགན་ཡིག་འཐུས་ཚང་མེད་པའི་སྐོར། ༡་༢་༣་༣། TDS གཙོག་འཕྲི་གནང་མེད་པའི་ཐད།

༥།།ཅ།། དོགས་འཇྲི་ཚོད་བ་ཐུབས། ༥

རྡེས་སྣྱན་ཨང་།༡་༢་༢།དུས་བཀག་བསྟེད་བཅོལ་གྱི་དཏུལ་བསྟེད་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཙོག་ཆ་གནང་བའི་སྐོར། ༣་༡།ལམ་སྟོན་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་སྐོར། ༣་༢།དོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། ༤་༡།ཡོང་བསྡད་སྐོར། ༤་༢།སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

༥།།ཆ།། དོགས་འཇྲི་འགན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས། ༡

རྡེས་སྣྱན་ཨང་། ༣་༡།ལམ་སྟོན་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་སྐོར།

༥།།ཇ།། ཆུ་མཐུད་མཐུག་རྒྱོན་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༥།།ཇ'།། རྡེས་ཁྱོན་ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཤུ་ལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། རྡེས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༥།།ཇ'།། རྡེས་སྣྱན་ ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སྟེད་བཅོལ་གྱི་དཏུལ་སྟེད་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཙོག་ཆ་གནང་བའི་ཐད། སྤྲོད་རྡེས་ཕྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༩ ལྟར་ཕྱག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༥།།ཇ'།། རྡེས་སྣྱན་ ༣་༢། དོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། རྡེས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྤྲོད་དགོས་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥།།ཇ'།། རྡེས་སྣྱན་ ༩་༢། ཡོང་བསྡད་ཐད། རྡེས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་རྣམས་ཆུ་མཐུད་མཐུག་རྒྱོན་གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

༥།།ཇ'།། རྡེས་སྣྱན་ ༩་༢། སྤྲོད་བསྡད་ཐད། རྡེས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་རྣམས་ཆུ་མཐུད་མཐུག་རྒྱོན་གྱིས་སྤྲོད་དགོས་ངེས་བཏུན་མེད་པ་དང་སྤྲོད་ཁུངས་མེད་པ་རྣམས་ལ་ལུགས་མཐུན་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་འཕྲོས་སྤྲོད་ཁུངས་ཡོད་རིགས་གང་མཁྱོགས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣། མན་ཁང་ལན་བདེ་གླིང་མཉམ་འཇུལ།

རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༢༩"""༢༥

༥༣'ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་སྒྲས། རྒྱོན་གནད་སོགས་ཀྱང་ས། ༢༣

༥༣'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཀྱང་ས།༠

རྒྱས་སྣྲན་ཨང་།

༥༣'ག། ཐོས་ཚོགས་གླུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་ས།༠

རྒྱས་སྣྲན་ཨང་།

༥༣'ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་ས།༢

རྒྱས་སྣྲན་ཨང་། ༣'༢། འཕྲུལ་རྩོས་སྟེ་ཚན་དང་འཕྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་སྐོར། ༤'༢། བསྡུ་དཔྱལ་འབྲུལ་འབབ་སྐོར།

༥༣'ཅ། དོགས་འཇྲི་སོང་བ་ཀྱང་ས།༢༤

རྒྱས་སྣྲན་ཨང་།*༢'༢'༢*།ཡོངས་བསྡུད་རྒྱམས་བསྒྲུར་ཞིབ་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།*༢'༢'༣*།འཕྲུལ་རྩོས་བཏང་ཟིན་ཡོངས་བསྡུད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།*༢'༣'།*ཡོངས་བསྡུད་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།*༢'༣'༢*།ཐོག་ཚད་དང་ཅ་དངོས་ཝེད་མེད་ལྡན་པའི་སྐོར།*༢'༣'བ*།སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།*༢'༣'ཤ*།ནང་གསེད་ལས་ཁུངས་ནས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་དགོས་པའི་སྐོར། *༣'༢'།*ཐོག་མར་ཁང་གླུ་གཏོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར། *༣'༢'།*མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཆོག་མཚན་མེད་པར་ས་ཁང་རྒྱ་བསྒྲེད་བྱས་པའི་སྐོར། *༣'༢'།*ཀོ་བདག་ལ་ཉེན་བརྟན་ཀོང་རིམ་ལ་ཞུ་སྒྲན་སྐོར། *༣'*ས་ཁང་རྒྱ་བསྒྲེད་དང་ཅས་བཟའི་ལས་གཞིར་ཌོ་ཆོལ་དང་གཏོར་བཤེགས་སྐོར། *༣'*ཤ།གཉིས་མོས་གན་ཡིག་ཌོ་མ་མིག་སྟོན་བྱ་རྒྱ་མེད་པའི་སྐོར། *༣'*ལ།རྒྱས་ཞིབ་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་སྐོར། *༣'*ཨ།དང་ལྟའི་གནས་སྟངས་སྐོར། **ཅ'*'*ཅ'*'*ཅ'*'

འགན་ལྟར་ལ་སྟན་གསེང་གིས་ལུགས་མ་ཐུན་གནང་ཐོག་དགོས་པ་དང་། ཡོང་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཉིན་འགྲངས་ཞག་འཕྲལ་དུ་མི་འགྲོ་བར་གང་མཁྱོགས་རྩེས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༥༧'ཀ'༧ རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༣། ཡོང་བསྡད་རྩིས་གཅོད་དགོས་པའི་ཐད། ས་ཕག་འཕྲལ་ཆས་ཕྱད་འགྲོས་ཡོང་བསྡད་རྣམས་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༥༧'ཀ'༩ རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༥། ཐོག་ཆད་དང་ཅ་དངོས་བེད་མེད་ལྟག་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དོ་བདག་གི་ཁྲས་ཕོགས་ནས་གཅོག་འཛིན་གྱིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༥༧'ཀ'༥ རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༦། ལས་བྱེད་མིང་ཐོག་སྤ་འདོན་དང་རྩིས་ཆད་ཡོང་བསྡད་ཐད། འགན་ལྟར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་མཇུག་གཅོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་བཞིན་དོ་བདག་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཡོང་བསྡད་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༥༧'ཀ'༦ རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༧། རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ནས་ཡོང་བསྡད་ཐད། འགན་ལྟར་ནས་འགན་ལུང་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་མ་ཐུད་བདའ་འདེད་བྱས་ཏེ་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༥རེ'ཧ'ཨ' རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༨། སྤ་འདོན་གནང་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ལྟབ་ཕྱག་བསྟར་མ་ཞུས་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་སྒྲོང་དང་འགན་ལྟར་ནས་མ་ཐུད་བདའ་འདེད་བྱ་རྒྱ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་བཞིན་དུས་འགྲངས་མ་སོང་བར་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༥༧'ཀ'༩ རྩིས་སྟན་ ༡.༢.༩། ནང་སྲིད་ལས་ལུངས་ནས་དམིགས་བསལ་ཕྱགས་ལུང་ཆེ་བཞེས་དགོས་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༥༧'ཀ'༥ རྩིས་སྟན་ ༣.༧.༠། ཏ་ཨ.ཀ། ཨ.ཀ.ཨ། ཨ.ཀ.ཨ། ཨ.ཀ.ཨ། ཨ.ཀ.ཨ། ཨ.ཀ.ཨ། ཨ.ཀ.ཨ།རྣམས་ཀྱི་སྒྲོན་གནད་ཨ.ཀ.༠ དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།ཅ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ས་ཁང་ཡུལ་མིར་ཁང་གླར་གཡར་བོ་ཞུས་པའི་ཆ་ཤས་ཕྱེ་གཅོད་ཐེངས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ནས་ལེགས་བྱང་འདུག་པས་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་གང་མ་ཐུར་གཅོད་བཟོ་དགོས་རྒྱ།

༥༧'ཀ'༧༠ རྩིས་སྟན་ ཨ.ཀ། ཡོང་བསྡད་ཐད། རྩིས་གཅོད་ཟིན་འཕྲོས་སྒོར་ ཀ,ཅ০,ཅ་ཀ།০ཅ་ མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༥༧'ཀ'༧༧ རྩིས་སྟན་ ཨ.ཀ.ཨ། ཡོང་བསྡད་ཐད། ལན་གསལ་བཞིན་མ་ཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་གལ།

༥༧'ཀ'༧ཀ རྩིས་སྟན་ ཨ.ཀ.ཨ། ཡོང་བསྡད་ཐད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་མང་རྩིས་སྐབས་བཞི་བ་ནས་བཟུང་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ཀྱང་མང་རྩིས་སྐབས་བཏུད་པའི་སྐབས་སུའང་ད་དུང་དེ་མུར་ལྟག་འདུག་ན། ཉིན་འགྲངས་ཞག་འཕྲལ་དུ་མ་སོང་བར་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

།།ཀ་ཁ་གཅ། རྡེས་སྣྲན་ ༢་༣་༠། སྨོད་བསྡད་ཐད། རྡེས་སྣྲན་དུ་གསལ་བ་བཞིན་སྨོད་དགོས་ངེས་བརྟན་མེད་པའི་སྨོད་བསྡད་སྐོར་ །།ཉ,ཉཉ་༣།༠།། འགན་ལྟན་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཀ་ཁ་གང་ རྡེས་སྣྲན་ །་།། བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ་སྐོར་ ༢༥,ཉཉ་༣།༠༠ ས་གནས་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་གང་མཁྱོགས་དབལ་ལས་སུ་རྡེས་འབྱུལ་དགོས།

།།ང། བལ་ཡུལ་ཆེ་རིང་ཆུས་གསོ་ཁང་། རྡེས་ཟླ་ །།༠།།ང'''།།ལ

།།ང'ཀ། རྡེས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས། ཐྲོན་གནད་སོགས་ཐུབས། །

།།ང'ཁ། མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཤུབས་བདུན་པར་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།༠

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

།།ང'ག། ཐོས་ཚོགས་སྒུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།༠

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

།།ང'ང།རྡེས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།༠

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

།།ང'ཅ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་ཐུབས།།།

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།།ཉ་།།ཡོང་བསྡད་ཟློར།།ཉ་།།སྨོད་བསྡད་ཟློར།

།།ང'ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།།

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།།ཉ་།།ཡོང་བསྡད་ཟློར།

།།ང'ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཐྲོད་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉིར་ཁག །།

རྡེས་སྣྲན་ །་།། སྨོད་བསྡད་ཐད། རྡེས་གཙང་ཟིན་འཛོས་སྐོར་ ཉ།།།།།།།།།།།།ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཐྲོད་གི་ས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

།།ཅ། ཇོར་ཁྲིད་ས་གནས་འགོ་འཇོན་ལས་ཁང་།

རྡེས་ཟླ་ །།༠།།ང'''།།ལ

།།ཅ'ཀ། རྡེས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས།ཐྲོན་གནད་སོགས་ཐུབས། །

།།ཅ'ཁ། མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཤུབས་བདུན་པར་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།༠

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

།།ཅ'ག། ཐོས་ཚོགས་སྒུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།།

རྡེས་སྣྲན་ཨང་། ༣་།། ས་གནས་འགོ་འཇོན་ཡོགས་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་མ་གནས་པའི་ཤོད།

།།ཅ'ང། རྡེས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།།

རྡེས་སྣྲན་ཨང་། ༣་།། ཐོག་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉིས་ནས་ཞུ་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད།

५५'ङ། དོགས་འཇུ་ས་བ་ཐུབས།།

ཅིས་སྣན་ཨང་།།།།ཅིས་ཀ་གཅོད་བསྡད་སྐོར།

५५'ཚ། དོགས་འཇ�eའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

ཅིས་སྣན་ཨང་།།།།ཅིས་ཀ་གཅོད་བསྡད་སྐོར།

५५'ཇ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉིར་ཁག ཀ

५५'ཇ'།། ཅིས་སྣན་ ཅ་།། ཡོད་བསྡད་ཐབ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

५५'ཇ'།། ཅིས་སྣན་ ཅ་།། ཕྱོད་བསྡད་ཐབ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

५६། མེའི་ཚོས་འཕེལ་གྱིང་མཁན་འཕྲིལ།

ཅིས་ལོ་།།০།།ཅ'''།།५

५৬'ཀ། ཅིས་སྣན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་ཐུང་བ་དང་།མཇུག་གཅོད་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་སོགས་ཐུབས། །།ང

५৬'ཁ། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།།།

ཅིས་སྣན་ཨང་།།།།གཏའ་དཏུལ་བྱང་འཛིན་སྟོན་རྒྱ་མེད་སྐོར།།།མཉམ་འཛེལ་གྱི་གཙང་ཁེ་བགོ་འགྲེམས་གནང་བ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་སྐོར།།།ཅ།ཕྱིག་འགལ་གྱིས་ལས་བྱེད་གསོག་དཏུལ་ཕྱིར་སྟོག་གནང་སྐོར།།།།པ་བཟོ་བཅོས་ལས་གཞིའི་ཆེད་དུ་ཐོག་སྤྱས་གཟིགས་གནང་རིགས་ལ་ཐོག་དེ་བཅོས་ཉར་མེད་སྐོར།།།།ཆ་དབང་ཕོ་དེ་བ་བྱིས་ཉར་གནང་དགོས་སྐོར།།།།།རྒྱས་གདན་ཁྱེད་པ་ཅིས་གཙང་དགོས་སྐོར།།།།ཤོ་ཅིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་སྐོར། །།ཤ་དཏུལ་ཁང་ལ་འབབ་ཁྲལ་ཨང་གྲངས་འབྲུལ་འཚེམས་ཀྱང་པས་སྒྲེད་ཁྲལ་སྟོར་།།།།།།০০མང་བ་ཕྱལ་དགོས་ཆགས་པས་སྟེ་ཚན་ལ་བྱོང་གུན་ཞོག་སྐོར། ། ། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་སྐོར། ། །ཅ།མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་ནས་སྒྲིག་དོན་བཞིན་བསྡུ་དཏུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ། །ཀ།གསོལ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོད་གན་ཁྲིམས་མ་ཐུན་བྱང་མེད་པའི་སྐོར། ། །ཅ།ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲུམ་འགོར་བོར་བཏགས་སོང་བའི་སྐོར།

५৬'ག། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

ཅིས་སྣན་ཨང་། ། །དུས་བཀག་སྒྲིད་བཅོལ་སྐོར།

५৬'ང། ཅིས་ལྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།ཀ

ཅིས་སྣན་ཨང་། ། །ཅ། ཅིས་པ་ནས་ཐུགས་སྣང་ཞན་སྐྱོན་ཀྱིས་ཀྱོང་གུན་ཞོག་པའི་སྐོར། ། །ཆ། དཏུལ་ཁང་ནས་དུས་བཀག་སྒྲིད་བཅོལ་ཀྱི་སྒྲིད་ཀ་ཉུང་བ་ཅིས་པའི་སྐོར།

५৬'ཆ། དོགས་འཇུ་ས་བ་ཐུབས།།ཀ

ཅིས་སྣན་ཨང་། ། །ཅ། ། ། ཆ་ལ་ཁ་ཤས་ཟླ་ཟ་ལས་གཞི་ལག་བསྡར་མ་བྱང་བའི་སྐོར། ། །ཅ'། ། ཏུམ་འཐག་སྟེ་ཚན་ཀྱི་ཐོག་ཆ་ཅིས་གཙང་དགོས་སྐོར། ། །།ཐོག་ཆད་སྐོར་།།০།། ། །

མེད་ནོར་བུ་ནས་རྩིས་ཚད་སྒོར་༥།།།།།.༠༠ཐོན་པའི་སྒོར། ར་།ཐོག་ཚད་སྒོར་།།།།།.།།ཐོན་པའི་སྒོར། ར་ར།།།།།།།
།།ལོའི་ཟ་ཁང་གོགས་གླ་སྒོར་ར།།.།།ཐ.ཀ ཀ.ཀ ཀ.ཀ ཀ

५७'ཇ'༤། རྩིས་སྟན་ ༩.༢། སྦྱོང་བསྡད་ཐུ། ས་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

५७'ཇ'༥། རྩིས་སྟན་ ༨.༧། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཅོང་ཁེ་བརྒྱ་ཚ། རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཀྱི་ཐད། སྒོར་ ༥᪥,᪣᪥᪨།᪠᪠ དུས་འགྱངས་ས་མ་སོང་བར་རང་ཚོགས་བརྒྱད་དགལ་ལས་ས་གཅོང་འབུལ་དགོས།

५७'ཇ'ᪧ᪠། རྩིས་སྟན་ ᪨.᪢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཅོང་ཁེ་བརྒྱ་ཚ། རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཀྱི་ཐད། རྩིས་སྟན་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ᪣᪠ᪧ᪥᪨।᪠᪣।᪣ᪧ ཉིན་རྩིས་ཁྲ་ཨ་མའི་ནང་ལས་བྱེད་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཐོག་བརྒྱ་ཚའི་འབུལ་འབབ་འབུལ་བསྡད་སྒྲོང་ ᪧ᪣,᪩᪠᪥།᪠᪠ དང་། མགོན་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་སྒྲོང་ ᪨,᪨ᪧᪧ།᪥᪠ བཅས་བྱས་འདུག་ན་ནར་འགྱངས་ས་མ་སོང་བར་འཕྲལ་དུ་རྩིས་འབུལ་དགོས།

५७'ཇ'ᪧᪧ། རྩིས་སྟན་ ᪨.᪣། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཅོང་ཁེ་བརྒྱ་ཚ། རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཀྱི་ཐད། རོགས་དངུལ་བྱང་བའི་འཛིན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆ་ ᪧ འབབ་སྒྲོང་ ᪣,ᪧᪧ᪠།᪠᪠ དུས་འགྱངས་ས་མ་སོང་བར་དགལ་ལས་ས་རྩིས་འབུལ་དགོས།

᪥᪢། མེའི་ཚེས་འཕེལ་གྲོང་ས་འགོ་ལས་ཁང།

རྩིས་ཡོ་ᪧ᪠ᪧ᪨᪩᪥ᪧ

५७'ཀ། རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐྱུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གཅང་ཐུས།གྲོན་གཅད་ས་གསལ་ཀྱང་བ། ᪣᪥

५७'ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེ་བས་པ་ཐུང་ས།ᪧ

རྩིས་སྟན་ཨང་།ᪧ.᪢.᪢།ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་གི་ཆུ་རྫིང་གན་ཡིག་བཞིན་ལག་བསྟར་མ་གནང་བའི་སྐོར།ᪧ.᪢.᪣།ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཐོགས་ཀྱི་གྲྭིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་སྐོར།ᪧ.᪢.ᪧ།གྲྭིག་འགལ་གྱིས་ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་ཕྱིར་སྟོག་གནང་བའི་སྐོར། ᪣.᪥།གྲྭིས་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉིས་ནས་སྦྲོད་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར། ᪣.᪤།གཞིས་མི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཉམས་བཟོ་ལས་གཞིའི་སྐོར། ᪣.᪢།ལས་ཁྲངས་ཀྱི་སྒྲུམ་འགོར་དང་ཡོ་ཚས།དངུལ་རྒྱང་རྒྱ་ཕོར་བའི་སྐོར།

५७'ག། ཐོས་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེ་གས་པ་ཐུང་ས།᪩

རྩིས་སྟན་ཨང་།ᪧ.᪢.᪥ཕྱོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།ᪧ.᪢.᪤ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་གི་ཆུ་རྫིང་ལས་གཞི་གན་ཡིག་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་སྐོར།ᪧ.᪢.᪩ཕྱོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ᪣.᪣ཕྱོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།

५७'ང། རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེ་གས་པ་ཐུང་ས།᪨

རྩིས་སྟན་ཨང་། ᪧ.᪢.᪣। ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཚོགས་གི་སྒྲྭིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་སྐོར། ᪧ.᪢.᪩।བོགས་ལེན་པ་ནས་ TDS གཅོག་འཕེན་མ་གནང་བའི་སྐོར། ᪧ.᪢.᪤। གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་སྒྲྭིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཚགས་པའི་སྐོར། ᪧ.᪢.ᪧᪧ། འབབ་ཁྲལ་སྐོར་ ᪤᪤᪣᪢᪩།᪠᪠ ཀྱོང་གྱན་བོག་པའི་སྐོར། ᪣.᪢། དངུལ་རྒྱང་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་འཛོག

གནང་བའི་སྐོར། ༣་༣། རིན་ཚད་འགྲན་ཞོགས་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ༣་༷། བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལས་འགལ་ཏེ་ལས་གཞི་ཕྱག་བསྟར་གནང་བའི་སྐོར།

པོ་ཙ། དོགས་འཇུ་ཚོང་བ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྟན་ཨང་།།ཀ་ཅ་ཀ།ཟློ་བ་ཕྱག་ཉལ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་གསལ་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།།ཀ་ཅ་༧།དངུལ་གཉིར་ནས་དངུལ་ཆད་སྐོར་།།༧༦,།།ཅ་ཅ།་།།ཨོ་ཀ་ཀ།ཅ་ཅ།ཀ་ལྷག་ཕྱོར་ཅ,།།ཅ།ཅ་ཅ།ཀ་ལྷ་ཀ།ཅ་ཅ།ཀ་ལ་ཀ།ཅ་ཅ།ཀ་ལ་ཀ།ཅ་ཅ།ཀ་ལ

༥༢། བལ་ཡུལ་ཐོག་རང་བཀའ་ཤིས་གླིང་བཙོ་གྲྭ

རྒྱས་ཡོ་༦༠༡༩'''༦༠༡༥

༥༢.ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཐུག་གཙོན་མ་ཐྱང་བ་དང་།མཐུག་གཙོན་གནང་ནས།ཟླུམ་ཁྱོན་གནད་སོགས་བྱང་ས། ༨

༥༢.ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྐང་བས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།๐

རྒྱས་སྟན་ཨང་།

༥༢.ག། བོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།๐

རྒྱས་སྟན་ཨང་།

༥༢.ང། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།๑

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ๑.๓.๓། ཁྲིམས་མཐུན་རྒྱས་ཁྲ་འགོད་ཉར་དགོས་པའི་སྐོར།

༥༢.ཅ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་བྱང་ས།๫

རྒྱས་སྟན་ཨང་།๑.๓.๑།བཙོ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་ལ་གསལ་ཁ་དང་བསྒྲུར་བཅོས་དགོས་པའི་སྐོར།๑.๓.๒།གཙང་ཁེ་བགོ་འགྲེམས་སྒྲིག་མཐུན་བྱང་མེད་པའི་སྐོར། ๓.๑།ཡོང་བསྡད་སྐོར། ๓.๒།སྒྲོད་བསྡད་སྐོར། ๔.๑།བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

༥༢.ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།๐

རྒྱས་སྟན་ཨང་།

༥༢.ཇ། ཟླ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༥༢.ཇ.๑། རྒྱས་སྟན་๑.๓.๑། བཙོ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་ལ་གསལ་ཁ་དང་བསྒྲུར་བཅོས་དགོས་པའི་ཐད།སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བཅོས་ཟིན་ཡོད་ཟེར་བ་ཅམ་ལས་འདི་གা་མང་རྒྱས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་སུ་དན་རྒྱས་གང་ཡང་མི་གསྒོན་མ་བྱང་ན་རྒྱས་ལོ་རྟེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་མི་གསྒོན་དགོས་རྒྱུ།

༥༢.ཇ.๑། རྒྱས་སྟན་๑.๓.๒།གཙང་ཁེ་བགོ་འགྲེམས་སྒྲིག་མཐུན་བྱང་མེད་པའི་ཐད།རྒྱས་ལོ་ ๓๐๑๙'''๓๐๑๫ སྐབས་ཀྱི་གཙང་ཁེ་ནས་དངུལ་ཟུར་འཛིན་གཅད་བ་རྣམས་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གནང་ཐོག་གི་ཁྱད་ཆགས་དགོས་རྒྱུ།

༥༢.ཇ.๑། རྒྱས་སྟན་ ๓.๑། ཡོང་བསྡད་ཐད།རྒྱས་ལོ་๓๐๑๫།๐ཀ།๑๘ཉིན་རྒྱས་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་བསྡོམས་ཡོང་བསྡད་ཁྱོན་སྐོར་ ๑,๙๙๑,ཀ๐๐།๙๓ ཆ་ཚང་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་འདུག་ཀྱང་རྒྱས་ལོའི་ནང་རྒྱས་གཙང་བཙོས་མི་འདུག་ན་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཙོ་དགོས།

༥༢.ཇ.๙། རྒྱས་སྟན་๓.๑། སྒྲོད་བསྡད་ཐད།སྐོར་ ๓,๐๓๘,๐๓๙།๑๓ སྒྲོད་བསྡད་དུ་གསལ་ཡང་རྒྱས་ལོའི་ནང་རྒྱས་གཙང་བཙོས་མི་འདུག་ན་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཙོ་དགོས།

༥༢.ཇ.๫། རྒྱས་སྟན་ ๔.๑། བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་ཐད། རྒྱས་ཞིབ་ནས་སྐོར་ ๑,๘๔๙,๘๑๐།ས๐

ས་གནས་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་དགལ་ལས་སུ་འབྱལ་དགོས་གསལ་ཡང་རྩིས་སྒྲན་ལན་འདེབས་མི་འདུག་པ་
དང་།མང་རྩིས་སྐབས་བརྒྱུད་པས་དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་སྐབས་སུའང་གང་ཡང་ཕྱལ་མི་འདུག་ཀ།སུ་མཐུད་
མཇུག་སྡོང་གིས་གང་མགྱོགས་དགལ་ལས་སུ་འབྱལ་དགོས།

༥༥། ཐེལ་ཀོབ་སྐྱེ་ལྡན་ལོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།

རྩིས་ཡོ་༦༠།།།།

༥༥.ཀ། རྩིས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་ལོགས་ཀྱང་ལས། །།

༥༥.ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩིས་སྒྲན་ཨང་།

༥༥.ག། ཐོས་ཚོགས་སྲུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩིས་སྒྲན་ཨང་།

༥༥.ང། རྩིས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩིས་སྒྲན་ཨང་། །།།། སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། །།། སྒྲིག་གསལ་ལྟར་དགོངས་པ་མ་ཞུས་
པའི་ཕོགས་འབབ་བསྡུ་བསྡད་སྐོར། །།། གྱང་གསེང་འཕར་མ་ཞུ་སྤྲོད་སྐོར།

༥༥.ཅ། དོགས་འཇུ་ཕོང་བ་ཐུབས།།

རྩིས་སྒྲན་ཨང་།།།།།བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤྱས་གཟིགས་གནང་བའི་སྐོར།།།།།ཀ།ཀ།།ཀ།ཀ།
།།ཀ།ཀ།ཀ

५८'ཇ'༣། རྒྱས་སྦྱན་ ༣.༣། སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བཟུལ་བའི་ཐད། བཅོན་བྱོལ་གོང་མཱིའི་གཞུང་དཏུལ་འདུ་འགོད་ དང་ལོ་འཁོར་སྟོན་རྒྱས། དཏུལ་རྒྱས་སྦྱངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༢་ལྷུང་ཕྱག་བསྟར་གྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

५८'ཇ'༩། རྒྱས་སྦྱན་ ༣.༢། རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྟད་ཐད། ༢༠༠ཆ།།།།།ཀ་ འཁོད་བཀའ་ཤག་ནས་ཡོང་བསྟད་རྒྱས་ བསྡུབ་དང་དཏུལ་ལྷག་གི་སྒྲུར་བཀའ་འཕྲིལ་ཞུ་ཐོག་ཐད་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་ལྷུང་དུས་འགྱངས་ ཟུ་མ་སོང་བར་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

५८'ཇ'༥། རྒྱས་སྦྱན་ ༢.ཀ། ཡོང་བསྟད་ཐད། ཟུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༠། ཐེངས་ཁོར་ཞི་ལ་མཏོ་ཡི་ལས་ཀྱི་གས་ཐོག་བཅར་ཁང་།

རྒྱས་ཡོ་ཀ་༦ཀ།།།ཀ།

༦༠'ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁཀ་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་།མཏུག་གཅོན་གནང་ཆུས།ཐོག་གནད་ས་གས་ཀྱང་བ། ༥

༦༠'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཀྱང་བ།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༦༠'ག། ཐོས་ཚོགས་སྒེ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་བ།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༦༠'ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་བ།ཀ

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༤.ཀ། བསྡུ་དཏུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༠'ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཀྱང་བ།ཇ

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།ཀ.ཟ.ཀ།རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྟད་སྐོར། ༣.ཀ།བསྡུར་དཀའི་ཁ་དབང་དང་དངོས་ཐོག་བེད་སྤྱོད་ གཏོང་གི་མེད་པའི་སྐོར། ཇ.ཀ།ཡོང་བསྟད་སྐོར། ཇ.ཟ།སྤྱོད་བསྟད་སྐོར།

༦༠'ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་བ།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༦༠'ཇ། ཟུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཅོད་ཁག ཇ

༦༠'ཉ། རྒྱས་སྦྱན་ ཀ.ཟ.ཀ། རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྟད་ཐད། ཕྱིག་དོན་བཞིན་གང་ཟུང་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

༦༠'ཏ། རྒྱས་སྦྱན་ ༣.ཀ། བསྡུར་དཀའི་ཁ་དབང་དང་དངོས་ཐོག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་མེད་པའི་ཐད། རྒྱས་ལོ་རྟེས་མར་ཕྱིག་ མཐུན་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༠'ཐ། རྒྱས་སྦྱན་ ཇ.ཀ། ཡོང་བསྟད་ཐད། རྒྱས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་བཞིན་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༠'ད། རྒྱས་སྦྱན་ ཇ.ཟ། སྟོད་བསྟད་ཐད། རྒྱས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྷུར་སྟོད་ཁྲངས་མེད་ཆེ་ལུགས་མཐུན་གཅིག་བསྡུར་བཀའ་ འཕྲིལ་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢། བལ་ཡུལ་འཛོ་ཁེལ་བཟོ་གྲྭ རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༢༩་་་༢༥

༦༢་ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་།མཇུག་གཅོན་གནང་མྱས།སྒྲོན་གནད་སོགས་བྱང་སས། ༢༦

༦༢་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱང་སས།༠

རྡེས་སྟན་ཨང་།

༦༢་ག། ཐོས་ཚོགས་གླུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་སས།༠

རྡེས་སྟན་ཨང་།

༦༢་ང། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་སས།༥

རྡེས་སྟན་ཨང་། ༢་༣་༢། སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་སྐོར། ༢་༣་༣། སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ༢་༣་ཅ། སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ༢་༣་༦། སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་རྒྱང་སྐོར་༦༦,དས།།༠༠ འཕར་མ་ཐོན་པའི་སྐོར།

༦༢་ཆ། དོགས་འཇྲི་སོང་བ་བྱང་སས།༦

རྡེས་སྟན་ཨང་།༢་༣་༢།མ་དངུལ་ཐོག་རྟིང་ནང་འཕེམ་པའི་སྐོར།༢་༣་།ཉེ་འགོར་ལམ་གྱོན་ལ་འབེལ་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར།༢་༣་།མ་བུན་ཀམ་པ་ནི་ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཛོག་བཞག་པའི་སྐོར།ཅ་།ཡོང་བསྡད་སྐོར།ཅ་།གཐུག་བསྡད་སྐོར།།་ །བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༢་ཇ། དོགས་འཇྲི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་སས།།

རྡེས་སྟན་ཨང་།།་ །ཉེ་འགོར་ལམ་གྱོན་ལ་འབེལ་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར།།་ །བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༢་཈། ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀ་ཉིར་ཁག །

༦༢་ཉ་། ཟུ་མཐུད་ །་ །ཀ་དངུལ་ཐོག་རྟིང་ནང་འཕེམ་པའི་ཐད། འགན་ལྟེན་གྱི་ཐག་གཅོད་ལྟར་ཟུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གི་སས་ཅོས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢་ཉ་།། རྡེས་སྟན་ །་ །ཚོང་གྲུན་དང་ཚོང་ཐོག་འགྱུལ་མེད་ལྟག་པའི་ཐད། རྡེས་ལོ་གཉིས་ནང་ཚོང་སྒོ་ཕྱེས་མེད་པ་ལྟ་བུར་མངོན་འདུག་པར་མ་ཟད་ཚོང་གྲུན་སྒོར་ །།,།།ཅ།།༠༠ གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དང་། ཚོང་ཁང་དོ་དམ་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལ་དོགས་འཇྲི་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་གོ་སྐབས་གནང་ཡང་མ་ཕེབས་པ། ཟླ་བྱུག་རྡེས་མཇུག་ཉིན་དངོས་ཡོད་ཐོག་བཤེར་གནང་ལམ་མ་བྱུང་བ། འགན་འཛིན་ལྟེན་ཚོགས་ནས་ཀྱང་དོ་ཁྲུར་དམ་དོན་གང་ཡང་གནང་མེད་པ་སོགས་སྒྲོན་གནད་མང་དག་ཅིག་ཐོན་འདུག་ན། ཕྱི་བའི་ལས་དོན་སྟང་མེད་སྐྱུར་འཛོག་མི་བྱེད་པར་ཕྱིག་དོན་བཞིན་དོ་ཁྲུར་དམ་དོན་གནང་གལ།

༦༢་ཉ་།། རྡེས་སྟན་ །་ །ཀ་བུན་ཀམ་པ་ནི་ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཛོག་བཞག་པའི་ཐད། རྡེས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྒེར་གྱི་ Company དེ་ཚོའི་ནང་ཚོགས་པའི་མ་དངུལ་ཐོན་ཆེ་བཅོལ་འཛོག་ཐུ་མཐུད་དགོས་མིན་ཐད་འཛིན་སྒྲོང་

དང་འགན་ལྟན་ནས་ཏེས་བར་དམ་དོན་གནང་ཕྱོགས་དགོས་གལ་ཆེས་གསལ་བ་བཞིན་ལག་བསྟར་མཛད་སྐྱོང་ དགོས་རྒྱ།

ཅ།ཀ་ཁ་༩། རྒྱས་སྟན་ ༥.༡ ཡོད་བསྡད་ཐད། རྒྱས་གཙང་ཟིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྒྱས་རྒྱས་ཞིབ་རྟེས་མར་མིག་སྟོན་དགོས་ རྒྱ་དང་འཕྲོས་ལུ་མཐུད་མཛད་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ།ཀ་ཅ། རྒྱས་སྟན་ ༥.༢ སྤྲོད་བསྡད་ཐད། ལུ་མཐུད་མཛད་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་དགོས།

ཅ།) ཐྲི་ཁེ་དགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྒྱས་ཡོ་༢༠༡༩''''༡ཅ

ཅ།ག། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་མེད་སྐྱོན་གནད་ས་གསལ་བཀོད་ཡིན། ༡མ

ཅ།ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་བཀོད།།ཅ

རྒྱས་སྟན་ཨང་།༡.༢.༡།སོང་ཁྲར་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ནས་མཚན་རྟགས་མེད་པ་དང་བཀོད་དགོས་ སྐོར།༡.༢.༢།བྱང་འཛིན་ནམ་སྒྲིལ་འཛིན་མེད་པའི་སོང་ཁྲའི་སྐོར། ༡.༢.༣།ཨ০༡༢'''༡ཨལོར་སྟན་ཐོར་མཐུག་སྐྱོང་མ་བྱང་བའི་ སྐོར།༡.༢.༤།རྒྱས་པའི་ཟབ་སྤྲོང་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་ཁྱོན་ལ་དན་རྟགས་མེད་པའི་སྐོར། ཨ.༡ལས་བྱེད་ཐོ་དེབ་བྲིས་ཉར་མེད་པའི་ སྐོར། ཨ.༢།ཐོབ་གསེང་དཏུལ་སྒྲུར་སྒྲིག་མཐུན་མ་བྱང་བའི་སྐོར།

ཅ།ག། ཁྲོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།ཅ

རྒྱས་སྟན་ཨང་།ཨ.ཨཡོད་བསྡད་དང་སྤྲོད་བསྡད་ཆ་ཚད་པའི་སྐོར།།ཅ.༡ཡོད་བསྡད་འཛོས་སྐོར།

ཅ།ང། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།ཅ

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ཨ.༡ སོང་ཁྲའི་སྟེང་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་དང་རྒྱས་པ། དཏུལ་གཉེར་བཅས་ནས་མཚན་རྟགས་མ་ བཀོད་པའི་སྐོར། ཨ.༦། ཆུ་ཡུར་ཀྱི་ཨར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར།

ཅ།ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཚད་བ་ཐུབས།།ཅ

རྒྱས་སྟན་ཨང་།༡.༢.༡།རྒྱས་ཅ་གཙོད་བསྡད་ (Suspenses A/C) སྐོར། ཨ.༢།ཁང་གླ་བསྡུ་བསྡད་སྐོར་ཨ০০০.০০སྐོར། ཨ.ཨ།སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཟབ་སྤྲོང་སྐབས་གླ་གླས་སྨན་འགོར་ནང་བསྐྱོད་པའི་སྐོར། ཨ.ཅ།ལྷ་འདོན་སྤྲོད་བསྡད་སྐོར་ ༢ཨ০০.০০སྐོར་ཀྱི་སྐོར། ཨ.༤།ཕོགས་མེད་ཀུང་སེང་སྐབས་གསོལ་ཕོགས་རྒྱུ་སྤྲོད་གནང་བའི་སྐོར། ཅ.༡ཡོད་བསྡད་སྐོར། ཅ.༢།སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

ཅ།ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།ཅ

༡.༢.༡།རྒྱས་ཅ་གཙོད་བསྡད་ (Suspenses A/C) སྐོར། ཨ.༢།ཁང་གླ་བསྡུ་བསྡད་སྐོར་ཨ০০০.০০སྐོར། ཨ.ཨ།སྨན་ བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཟབ་སྤྲོང་སྐབས་གླ་གླས་སྨན་འགོར་ནང་བསྐྱོད་པའི་སྐོར། ཨ.ཅ།ལྷ་འདོན་སྤྲོད་བསྡད་སྐོར་ཨ২০০.০০སྐོར་ཀྱི་ སྐོར། ཨ.༤།ཕོགས་མེད་ཀུང་སེང་སྐབས་གསོལ་ཕོགས་རྒྱུ་སྤྲོད་གནང་བའི་སྐོར། ཅ.༡ཡོད་བསྡད་སྐོར། ཅ.༢།སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

ཅ།ཇ། ཟུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠

།བ་ང་།། ཕྱིས་སྟན།

། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བཞི་གྲྭ། ཕྱིས་ཟླ་བ།།ཁ

།ཀ་ཀ། ཕྱིས་སྐྱན་ཁ་ལ་མཐུ་གནོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུ་གནོན་གནང་མྱས། ཟློག་གནད་ས་གས་བྱང་། ། ཀ

།ཀ་ཁ། མང་ཚོགས་ཕྱིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲེ་གས་པ་བྱང་། ། ཁ

ཕྱིས་སྟན་ཨང་།

།ཀ་ག། བོས་ཚོགས་གྱུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེ་གས་པ་བྱང་། ། ག

ཕྱིས་སྟན་ཨང་།

།ཀ་ང། ཕྱིས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེ་གས་པ་བྱང་། ། ང

ཕྱིས་སྟན་ཨང་། ། ། ཨར་ལས་འཕྲོགས་སྐྱན་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ། ། ། ཕྱིས་པ་གསར་རྩིད་དབར་ཕྱིས་སྦྱོད་ཕྱིས་ལེན་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ། ། ས་ཁྲལ་འགྱངས་ཚད་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ། ། རྒྱུན་གྲོན་ཕྱིས་འགོ་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འགྲོལ་ཞུས་པའི་སྐོར།

།ཀ་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་བྱང་། ། ཅ

ཕྱིས་སྟན་ཨང་། ། ། ཡོད་བསྡད་སྐོར། ། ། ། ལྷོད་བསྡད་སྐོར། ། ། ། ལས་ཁུངས་ལས་ཀ་ལ་ལ་ཁ་ལ་ལ་ཁབ་ཀ་ཅོང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དཏུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

།ཀ་ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེ་གས་པ་བྱང་། ། ཆ

ཕྱིས་སྟན་ཨང་། ། ། ལྷོད་བསྡད་སྐོར།

།ཀ་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུ་གསྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀ་ཅེར་ཁ། ། ཇ

།ཀ་ཇ་ཀ། ཕྱིས་སྟན་ ། ། ། ལྷོན་ཕྱིས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ལ་སྟན་སེང་གིས་ལྷོན་ཕྱིས་བཀའ་འགྲོལ་དང་མ་འགལ་བའི་ཕྱག་ལེན་ལེལ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།

།ཀ་ཇ་ཁ། ཕྱིས་སྟན་ ། ། ། གཏན་འཇོག་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐད། གཏན་འཇོག་བྱང་འཛིན་རྣམས་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱིས་རྗེས་མའི་ཕྱིས་ཞིབ་པར་མིག་སྟོན་གྱིས་ཕྱིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

།ཀ་ཇ་ག། ཕྱིས་སྟན་ ། ། ། ཡོད་བསྡད་ཐད། འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ཡོད་བསྡད་འཕྲོས་རྣམས་ཆུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཕྱིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

།ཀ་ཇ་ང། ཕྱིས་སྟན་ ། ། ། བསྡུ་དཏུལ་འབུལ་འབབ། གཅོད་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དཏུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་ཐད། གང་མཁྱོགས་དབལ་ལས་ཆུ་ཕྱིས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

ཕྱིས་ཟླ་བ།།ཁ

།ཁ་ཀ། ཕྱིས་སྐྱན་ཁ་ལ་མཐུ་གནོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུ་གནོན་གནང་མྱས། ཟློག་གནད་ས་གས་བྱང་། ། ཁ

༦༩'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།༡༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།༡་༢་༤།ཆུའི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཨར་ལས་སྒྲིག་མ་ཐུན་བྱང་མེད་པའི་སྐོར།།༡་༢་༣།རོགས་དཏུལ་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བའི་སྐོར།།༡་༤།ཏྲས་གསོ་ཁང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ། །རྒྱས་ཁ་འཐུས་ཚང་བྱེས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ། །ལུང་ཏུལ་ཚད་རྒྱས་གཙང་དགོས་པའི་སྐོར། ། །གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྡུད་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་མ་བསྡུས་པའི་སྐོར། ། ༥།དུས་བཀག་སྟེད་བཅོལ་དུས་ཡུན་གཙང་ཡང་འཕར་འགྱངས་གནང་རྒྱུར་འཚེམས་ལུས་སོང་བའི་སྐོར། ། ༦།དུས་བཀག་སྟེད་བཅོལ་གྱི་འབབ་ཁྲལ་བྱོང་གྱན་ཡོག་པའི་སྐོར། ། ༧།རྒྱས་ལོ་སོ་སོའི་འགྲོ་གྲོན་ལོ་རང་བཀག་རྒྱས་ཁྲུར་མ་བྱས་པའི་སྐོར། ། །གཏན་འཇུག་ལྟར་ཁ་ཕྱོན་མེད་པའི་སྐོར།

༦༩'ག། ཐོས་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།༡་༢་།ངོགས་དཏུལ་ལྷག་བསྡད་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་བེད་སྤྱོད་མ་གནང་བའི་སྐོར། ། ༤ཐོན་རྒྱས་བཀའ་འགྲོལ་ལྷུར་མ་གནས་པའི་སྐོར།

༦༩'ང། རྒྱས་ལྷན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ། །

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ། །། ཟུར་ཕོགས་འགེང་ཕོག་ནང་འགོར་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བཀོད་མེད་པའི་སྐོར། ། ། རྒྱས་དེབ་དང་རྒྱས་ཁྲལ་འཐུས་ཚང་བྱེས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ། །། རྒྱུན་གྲོན་རྒྱས་འགོ་གཏན་འབེབས་བཞིན་རྒྱས་ཁྲུར་དགོས་པའི་སྐོར། ། ། ། འཐུང་ཆུའི་སྦྱབས་མདོང་གསར་བརྟེའི་ལས་གཞི་དུས་ཐོག་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར། ། །།། འཚོ་སྦྱོན་བགོ་འཛིམས་ཞུ་བསྡད་སྐོར། ། །། ། འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞིའི་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་ལ་མེད་པའི་སྐོར། ། །། དབྱས་ནས་དགོས་དཏུལ་གནང་ཁག་གི་རྒྱས་ཁྲ་འགོད་ཕྱོགས་སྐོར།

༦༩'ཅ། ངོགས་འཇི་ཐོང་བ་གྲངས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།།། ། ། ཨར་ཐོ་མཇུག་བསྒྲིལ་ངོས་སྤྱོར་(Completion Report) ནང་ལས་གཞི་ཚད་ལྟན་བྱང་མེད་པའི་སྐྱོན་སྐོར། ། ། ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སྤྱོད་གནང་བའི་སྐོར། ། །

།ཅ་ཀ། རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ལས་གཞི་ཚད་ལྡན་ཟུང་མེད་པའི་སྒྲོན་ཕྲ། རྒྱལ་ཞིབ་ལམ་སྟོན་བཞིན་མུ་མཐུད་མཐུན་སྒྲོང་གིས་རྒྱལ་གཞུང་བཟོ་དགོས།

།ཅ་ཁ། རྒྱལ་ཁབ་ ། ། ལས་ཁུངས་ཆུའི་རྒྱས་ཁྲར་སྟོན་རྒྱལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྲོལ་མེད་པའི་ཕྲ། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་དཔྱལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་རྒྱལ། དཔྱལ་རྒྱལ་སྐྱབས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ ། ནང་གསེས་ ། དང་། ། བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་པས་དོན་ཚན་ ། ནང་གསེས་ ། ལྟར་གནང་བྱོགས་དགོས།

།ཅ་ག། ཐོག་གསེང་དང་ངེས་མེད་ཀྱང་གསེང་ཞུ་བྱོགས་འཐུས་ཚང་མེད་པའི་ཕྲ། རྒྱལ་གསལ་བཞིན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་འཚུག་གི་ས་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

།ཅ་ང། སྟོན་རྒྱལ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཕྲ། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་དཔྱལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་རྒྱལ། དཔྱལ་རྒྱལ་སྐྱབས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ ། ནང་གསེས་ ། དང་། ། བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་པས་དོན་ཚན་ ། ནང་གསེས་ ། ལྟར་གནང་བྱོགས་དགོས།

།ཅ་པ། རྒྱལ་གསལ་ ། ། ལྷ་འདོན་སྒྲོར་ ། ། ,། ། ། ། ཕྲ། རྒྱལ་གཙང་ཟིན་འཛོས་སྒྲོར་ ། ། ,། ། ། ། དོ་བདག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཏེན་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་བྱ་ཡུལ་མེད་ཚེ་རྒྱལ་ལམ་ནས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

།ཅ་བ། རྒྱལ་ཁ་ ། ། ཡོང་བསྡད་ཕྲ། རྒྱལ་གཙང་ཟིན་འཛོས་མུ་མཐུད་མཐུན་སྒྲོང་གིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

།ཅ་ཐ། རྒྱལ་ཁ་ སྒྲོད་བསྡད་ཕྲ། རྒྱལ་གཙང་ཟིན་འཛོས་སྒྲོར་ ། ། ,། ། ། ། གང་མགྲོགས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

། ། །

།ཅ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་གྲངས།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།།།ཟླ་ལྷག་ནོར་ཏེ་འཕར་མ་རྒྱས་སྐོར་གནང་བའི་སྐོར།།ཟ་ཟ།ཕྱི་དངུལ་རྒྱས་ཁྲ་དང་འགེངས་ཀོག་གཉིས་མ་མཐུན་པའི་སྐོར།།ཟ་ཟ་མ།དུས་བཀག་སྒྲིད་ཁྲལ་གྱོང་གུན་ཡོག་པའི་སྐོར། མ་།ལས་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུ་གནས་སྟངས་སྐོར། མ་ཟ།དུས་གདན་ཟོག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར། མ་མ།ཨར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་སྐོར། མ་ཅ།ཟློག་ཡོན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར། མ་།ཕྱོན་རྒྱས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། མ་།ཀེ་གའི་ཞིང་ས་བོགས་མ་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར། མ་།རྒྱ་གར་ཆེས་མཐའི་རྒྱས་ཞིབ་བའི་རྒྱས་ཁྲ་དང་འདི་ནས་བཟོས་བའི་རྒྱས་ཁྲ་གཉིས་མ་ཐུན་མིན་སྐོར། ཅ་ཟ།ལྷོད་བསྡད་སྐོར། ༨།།ཀེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་།།ལའབ་སྐོར། ༨་ཟ།རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་ཐོག་བསྡུ་དངུལ་འབྲུལ་འབབ་སྐོར།

།ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།།།ཟླ་ལྷག་ནོར་ཏེ་འཕར་མ་རྒྱས་སྐོར་གནང་བའི་སྐོར། མ་།ལས་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུ་གནས་སྟངས་སྐོར། ཟ་ཟ།དུས་གདན་ཟོག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར། ཅ་ཕྱོན་ཡོན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར། ཤ།།རྒྱ་གར་ཆེས་མཐའི་རྒྱས་ཞིབ་བའི་རྒྱས་ཁྲ་དང་འདི་ནས་བཟོས་བའི་རྒྱས་ཁྲ་གཉིས་མ་ཐུན་མིན་སྐོར། ༨།།ཀེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་།།ལའབ་སྐོར། ༨་ཟ།རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་ཐོག་བསྡུ་དངུལ་འབྲུལ་འབབ་སྐོར།

།ཇ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱུབ་ཀྱི་ཁྲལ་ཀ། ཤ

།ཇ་། རྒྱས་སྦྱན་ །།ཟ་ཟ། ཕྱི་དངུལ་རྒྱས་ཁྲ་དང་འགེངས་ཀོག་གཉིས་མ་མཐུན་པའི་ཐད། བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་ ། པའི་སྦྱན་ཐོའི་ལན་དུ་འགན་ལྷན་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་བགས་ལ་ཡང་ད་དུང་ཡང་དེ་ཐུར་ལྷག་འདུག་ན་ཉིན་འགྱངས་ཞག་འཕྱལ་དུ་མ་སོང་བར་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།ཇ་། རྒྱས་སྦྱན་ །།ཟ་ཟ། དུས་བཀག་སྒྲིད་ཁྲལ་གྱོང་གུན་ཡོག་པའི་ཐད། འབྱོང་འགྱུར་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསྡད་རྒྱས་སྟོན་གནང་སྒྲབས་རྒྱས་པ་དང་དྲུང་ཆེ་གཉིས་ནས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྟོང་གིས་སྦྱན་ཀོས་གདང་རྒྱུས་ཆུ་ཐུན་མཐུན་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་དང་། མང་རྒྱས་སྒྲབས་ ། པའི་ལས་སྟོན་བཞིན་ཆེས་མཐའི་རྒྱས་ཞིབ་པར་འབྲེལ་ལས་ཀྱིས་ཕྱིར་བཞེས་ཐུབ་ཐབས་དགོས།

།ཇ་། རྒྱས་སྦྱན་ །ཟ་ཟ། ཨར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་ཐད། འབབ་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ ། གཙོག་འཐེན་མ་གནང་བ་དང་། འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱབ་རྟེན་སྒྲིལ་འཛིན་ནས་བྱང་འཛིན་གང་ཡང་སོང་ཁྲ་དང་མཉམ་སྦྱར་མེད་པ། རིན་ཚད་འགྱན་ཟོག་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཡོད་ཟེར་བ་ཅམ་ལས་ཡིག་ཐོག་ནས་མིག་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་བཅས་སྒྲོན་གནད་མང་དག་ཅིག་ཐོན་འདུག་པས། སྒྲིལ་འཛིན་ནས་བྱང་འཛིན་དང་། ཆོ་བཟང་ཚེ་རིང་ལ་དགེ་མཛོད་ཁང་ཨར་རྒྱུ་ལས་གཞིའི་འགྲོ་གྲོན་འགྲོས་ལྷག་སྐོར་ །།།,།ཅ།།ཀ།ཀ ཆུ་ལོ་ །ཀ།།།ཀ།ཀ།ཅ།།།ཀ ལོག་སོང་ཁྲ་ཨང་།།ཕ།ཁ

བརྒྱད་གནང་བ་བཅས་ཀྱི་སྒྲིལ་འཇོན་ནས་བྱུང་འཇོན་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་ཞུ་ལེན་གྱིས་སོང་ཁྲར་མཉམ་སྒྲུར་དགོས་རྒྱུ།

ཅ.ཁ.ཅཀ ཅིས་སྟན་ ཨ.པ། ལྷོན་ཅིས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། ཅིས་སྟན་ནང་གསལ་འགན་འཇོན་ལྟན་ཚོགས་ནས་ལྷོན་ཅིས་བཀའ་འགྲོལ་གནང་ཕྱོགས་དེ་དག་ཚོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཅམ་མིན་པར་དོན་དངོས་སྟངས་འཇོན་ཡོང་སྐད་ཆ་ལག་ཚང་བའི་དངུལ་ཅིས་སྟངས་འཇོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ངེས་པར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་སྒྲོན་གནད་བསྒྲར་རྒྱོས་ཡང་རྒྱོས་མི་ཡོང་བའི་ལེགས་བཅོས་ངེས་པར་དུ་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པ་ལྟར་ཕྱག་ལྟར་མཛད་གསོ་ངེས་གནང་དགོས།

ཅ.ཁ.ཅཔ ཅིས་སྟན་ ཨ.པ། ཞིང་ས་བོགས་མ་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད། ཁ། ཐོག་དེབ་ཉར་བ་ཅམ་མིན་པར་ཅིས་མཚམས་ཉིན་ཐོག་ལྟག་མཐའ་དག་ཞིབ་བཤེར་གནང་སྟེ་ཞིབ་བཤེར་ཐོ་གཞུང་ཅིས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་དགོས།

ཅ.ཁ.ཅདྲ ཅིས་སྟན་ ཧ.དྲ། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཛུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

ཅ.ཁ.ཅབ ཅིས་སྟན་ ཧ.ཟ། སྒོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཛུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

ཅ.ཁ.ཅ) ནང་ས་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ། ཅིས་ལོ་དཀར་ཟླ་ཨ་ཟླ།

ཅ.ཁ.ཀཀ ཅིས་སྟན་ཁག་ལ་མཐུག་གནོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུག་གནོན་གནད་ཆུས། ཐུན་གནད་ས་གནས་ཀྱིས་བྱེད། ཟ

ཅ.ཁ.ཁཀ མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱེད།ཀ

ཅིས་སྟན་ཨང་།ཨ་ཨ་ཤ་ཨ།འཆོམ་ཁང་ཚན་པའི་རས་ཆའི་རྒྱ་ཆ་ཆད་ཐོན་སྐོར།

ཅ.ཁ.ཀཁ ཁོས་ཚོགས་ཐུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།ཀ

ཅིས་སྟན་ཨང་། ཨ.ཨཚོང་ཁང་གཡར་ཟླའི་སྐོར།

ཅ.ཁ.ངཀ ཅིས་ལྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།མ

ཅིས་སྟན་ཨང་། ཨ.ཀ.ཀ། རས་ཆ་རྒྱ་ཆའི་ཐོག་དེབ་ཕྲིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ཨ.ཀ.ཁ། འཆོམ་ཁང་གི་ཐོག་ཆད་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ཨ.ཁ། ཚན་པ་ཁག་ནས་ཚོང་འབབ་དངུལ་ཡོན་ཆེ་བདག་ཉར་བྱས་པའི་སྐོར། ཨ.ཨ། ཕྱི་དངུལ་ལེན་པའི་སྐོར། ཤ.ཁ། འཆོམ་ཁང་དོ་དམ་པ་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་གི་དངུལ་ཆད་དང་ཐོག་ཆད་ཀྱི་སྐོར། ཤ.ཨ། འཆོམ་ཁང་དོ་དམ་པ་བློ་བཟང་གི་དངུལ་ཆད་དང་ཐོག་ཆད་སྐོར། ༨.ཁ། རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་སྐོར།

ཅ.ཁ.ཆཀ དཔལ་འཕྲེ་ས་ཁང་བ་ཐུང་ཆ།ལ

ཅིས་སྟན་ཨང་།**ཀ.ཁ.ཀ**། (ཀ.ཁ.ཨ།ཀ.ཁ.ཧ།ཀ.ཁ.ཤ།) ཐོག་ཆད་དང་དངུལ་ཆད་ཐོན་པའི་སྐོར། ཀ.ཁ.ཁ། ལས་ཁྲིད་ཚོའི་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟླར་དོར་སྒྲིག་གཞི་སྐོར། ཧ.ཀ།ཡོང་བསྡད་སྐོར།ཧ.ཁ།སྒྲོད་བསྡད་སྐོར།ཤ.ཀ།ཁ།ཁ०ཀ་ཧ""ཀ་ཤ་ལོའི་རྩམ་གཏན་སྟེ་ཚན་ཀྱི་ཐོག་ལྟག་གི་མ་གནས་ཅིས་ཧོར་ཀྱིས་འཕར་མ་ཐུག་པའི་སྐོར།ཨ.ཀ།གཙང་ལེ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་སྐོར།ཨ.ཁ།དང་ཟླར་ས་དབྱ་དངུལ་སྒྲིག་དོན་བཞིན་བསྡུ་འབུལ་མ་ཐུང་བའི་སྐོར།

ཅ.ཁ.ཆཁ དོགས་འཇྲི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུང་ཆ།ཀ

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།༥་༡།༢༠།༩་་་།།༥ལོའི་རྒྱལ་གདན་སྟེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལྟག་གི་མ་གནས་རྒྱས་ཏོར་གྱིས་འཕར་མ་སྟོན་པའི་སྐོར།།ཀ་ཀ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་སྐོར།

ཀ་ཀ་ཀ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

ཀ་ཀ་ཁ། རྒྱས་སྦྱན་ །།་ཀ། (།།ཨ་ཀ། །།ཨ་ཅ། །།ཨ་ཤ།) ཐོག་ཆད་དང་དཔལ་ཆད་ཐོན་པའི་ཐད། འཚེམ་དོ་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་ནས་རྒྱས་གཙང་ཟིན་འགྲོས་སྐོར་ །།ཀ,ཤ་ཅ།།༠༠ ཆུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཀ་ག། རྒྱས་སྦྱན་ །།ཨ་ཨ། ལས་བྱེད་ཚོའི་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་གཏན་འགེལ་བས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་ནས་ཧང་དཀར་དེ་ཆུར་ལྟག་འདུག་པས་ཐོན་གྱི་བྱིས་ཚོད་ལྟར་དུས་འགྱངས་ཆུ་མི་གཏོང་བར་གང་མཁྱོགས་གཏན་འགེལ་གནང་དགོས་རྒྱུ།

ཀ་ཀ་ཅ། རྒྱས་སྦྱན་ ཅ་།། ཡོང་བསྟད་ཐུ། འཐོས་ཡོང་བསྟད་ནམས་ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཀ་ཉ། རྒྱས་སྦྱན་ ཅ་།། ཐྲོད་བསྟད་ཐུ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཀ་ཏ། རྒྱས་སྦྱན་ ཀ་ཨ། དང་ཟླངས་དབྱ་དཔལ་ཐྲིག་དོན་བཞིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའི་ཐད། དུས་འགྱངས་ཆུ་མ་ཚོང་བར་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་གལ།

ཀ།། མན་ཐྲར་ལན་བདེ་གྲྭ་ཁ་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།

རྒྱས་ལོ་༢༠།།་།།

ཀ།།ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གནོན་མ་ཐུབ་བ་དང་།མཐུག་གནོན་གནང་ཆུས།ཟློག་གནང་ལོགས་ཀྱངས། ཀ

ཀ།།ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

ཀ།།ག། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

ཀ།།ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ཨ་ཤ། ས་ལ་ལྷོ་ལ་རྒྱད་ཐང་དང་ཆུ་མཇོ་བཟོ་བཅོས་སྐོར། ཨ་ཤ་ཤ། ས་ལ་ལྷོ་ལ་རྒྱད་ཐང་གི་བཟོ་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

ཀ།།ཅ། དོགས་འཇྲི་ས་ཁ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།།ཅ་།།ཡོང་བསྟད་སྐོར།།ཅ་ཤ།ཐ།ལྷོད་བསྟད་སྐོར།།།ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ

ཀ།།ཆ། དོགས་འཇྲི་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།།ལ་ལ་ལ་ལ་ལ

ཀ།ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཁ་ཤ།ཁ ཀ

།།ཅ་ཁ་གཅིག། རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་འཛིན་གནང་བ་དང་འགེངས་ཤོག་ ༡༧ ཀ་ གཞིས་མ་མཐུན་པའི་ཐད། གོང་རིམ་ལ་སྒྲུན་སེང་གིས་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྒྱུར་ཁས་གཏང་བཟོ་དགོས།

།།ཅ་ཁ་གཅིག། རྒྱལ་ཁབ་ ༢་༡་༠། ཡོང་བསྡད་ཐད། རྒྱལ་གཙང་ཟིན་འཛོས་སྒོར་ ༡༥,ཀ།།།།།།།།། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཅ་ཁ་གཅིག། རྒྱལ་ཁབ་ ༢་༣་༠། ལྷོད་བསྡད་ཐད། རྒྱལ་གཙང་ཟིན་འཛོས་སྒོར་ ༡ཀ,།།།།།།།།། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས།/ལས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་དགེ་ཚུ།།

རྒྱལ་ཡོ་༡༩'''༡ཀ

།།ཅ་ཀ།། རྒྱལ་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས། ཐྲོན་གནད་སོགས་ཀྱང་། ཁ།།

།།ཅ་ཁ།། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་ཀ།།

རྒྱལ་སྟན་ཨང་།།།།།ས་ཁང་བཅོང་བའི་ཁེ་ཀྱོང་སྒོར། །།ཏུས་བཀག་སྒྲིད་བཅོལ་སྒྲིད་འབབ་ཀྱོང་གུན་སྒོར། ། །

།ཅ་ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ ༡་༢་༡། ཕྱི་ལི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་ས་ཁང་བཅོང་བའི་སྐོར། རྒྱས་སྦྱན་དུ་གསལ་བ་བཞིན་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་མ་གནང་བར་གང་ཟག་སྣེར་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཞུས་ཏེ་ས་ཁང་ཚོང་འབྲེལ་གནང་བ་གཏན་འབེབས་ལམ་སྲོལ་དང་ཕྱོགས་འགལ་གྱུར་འདུག་པ་དང་། རྒྱ་གར་ས་ཁང་སྤྱས་ཚོང་བ་མི་གསུམ་མཉམ་ས་ཁང་བཅོང་རྒྱའི་འབྲེལ་བ་བྱང་བ་དེ་ཡང་ཡིག་ཐོག་གང་ཡང་མེད་པར་ཁ་བར་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་བ། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཕྱི་རོལ་གསལ་བསྒྲགས་མི་དགོས་པར་འཚོང་འཕྲུས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་མི་འདུག་པ། ས་ཁང་གི་མ་གནས་རྒྱས་བསྐོར་བ་རྣམས་རིན་གོང་ལོ་རེ་ནས་འཕར་རྒྱའི་ཚབ་ཏུ་མར་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་གྱུར་པ། བར་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥༠ ཐོག་དངུལ་འགོར་ཆ་ཚང་གནང་བ་ནས་གཞུང་གྱན་སྐོར་ ²/₃༠༠༠|༠༠ ཆགས་འདུག་པ། ༣༠།།|²/₁།རེ ལགོད་བྱང་འཛིན་ཨང་ ༣༣༣རེ བརྒྱད་སྐོར་ །།༠༠༠|༠༠ རྒྱས་འབྱལ་བྱང་བ་དེ་དག་ཨང་ ༥| དང་ །།༠ གཉིས་ནང་རྒྱས་ཁྲུང་ཞུས་པ་ཉིས་ལྟབ་ཆགས་འདུག་པ་སོགས་སྐྱོན་གནད་མང་དག་ཅིག་ལྷགས་འདུག་ན་ཞིབ་འཇུག་ནན་འདྲོངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

།ཅ་ཁ། རྒྱས་སྦྱན་ །།་༣་༩། ལྷོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། ལྷོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསེས་ །། དང་ ༣ བཅས་ལ་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་སྦྱབས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསེས་ ༩ ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

།ཅ་ཅ། རྒྱས་སྦྱན་ །།་༣་༨། ལྷོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། ལྷོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསེས་ །། དང་ ༣ བཅས་ལ་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་སྦྱབས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསེས་ ༩ ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

།ཅ་དེ། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་།། ལྷོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱང་ཐད། རྒྱས་སྦྱན་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ལྷོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསེས་ །། དང་ ༣ བཅས་ལ་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་སྦྱབས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསེས་ ༩ ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

།ཅ་བཏ། རྒྱས་སྦྱན་ ༥་།། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

།ཅ་ཐ། རྒྱས་སྦྱན་ ༥་།། སྨོད་བསྡད་ཐད། རྒྱས་གཅོང་ཟིན་འགྲོས་རྣམས་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

།ཅ་། དངལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་འཛོད་ཕྱི་ཚན།

རྒྱས་ཡོ་༢༠།།།།།།

།ཅ་ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཏུག་གཏོན་མ་ཐུབ་བ་དང་། མཏུག་གཏོན་གནང་ན་ལས།སྐྱོན་གནད་ལོག་གནང་ཁག་ཅད། །།

།ཅ་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་ཁྲིམས་ཐུག་པར་འཕྲིན་པ་ཀ་ཁ།།ཅ

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།ཅ་།།དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ཁུལ་ཡོང་བསྡད་དང་སྨོད་བསྡད་རྒྱས་མཐུན་མེད་བའི་སྐོར།རྒྱས་ལོ་༢༠༠ཅ།།།༠།རྒྱས་སྦྱན།།ཅ་།།།།རེ།དང་རྒྱས་ལོ་༢༠།།།།།ཅ།རྒྱས་སྦྱན་།།།།ཏ།ལྷ།ཚན་ཡོང་བསྡད་

སྒོར།རྩིས་ལོ་༢༠༠᜵᜵᜵༠།རྩིས་སྟན།༶.།།᜶ དང་རྩིས་ལོ་༢༠།᜵᜵᜵།།རྩིས་སྟན་།.།།ཁ ། ཙ་རི་ལོ་ཏུ་ལའི་ཐོག་ལྷག་ཡོད་བསྡད་སྒོར།རྩིས་ལོ་༢༠།᜵᜵᜵།།རྩིས་སྟན་།.།᜶ ། སྲེ་ཚན་སྒེར་འཛིན་ནས་ཡོད་བསྡད་སྒོར།རྩིས་ལོ་༢༠།᜵᜵᜵།།རྩིས་སྟན་།.།།᜴ ། ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩལ་འདུ་འགོད་ལ་སྤྱོད་བསྡད་སྒོར།རྩིས་ལོ་༢༠᜵᜵᜵།།རྩིས་སྟན་ཙང།.།.།།། ། རྩིས་ལོ་༢༠།᜵᜵᜵ །།རྩིས་སྟན།.།།།། ། ཙ་རི་ཞི་ཉུ་ཡོག་དངུལ་བརྒྱའི་ལམ་ནས་སྤོན་རྩིས་སྤེ་ཚན་དུ་ཞལ་འདེབས་སྒོར།རྩིས་སྟན་ཙང།.།.ཐོ་གཞུང་ཙང་ཇ ། ནང་གསལ་བུ་ལོན་སྤ་འདོན་ཡོད་བསྡད་སྒོར།།.།ཐོ་གཞུང་ཙང་ཆ ། ནང་གསལ་ཡན་ལག་ཁག་ནས་ཡོད་བསྡད་སྒོར།.།།། ། ཏེས་དཀར་ལ་སྤྱོད་བསྡད་སྒོར།.།།ཟ ། བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱི་ཚོང་ཁང་གི་ལས་ཟུར་རྒྱ་མཁྱེན་རྒྱལ་པའི་གྱན་གསབ་སྤྱོད་བསྡད་སྒོར།.།།ཤ ། ནི་ཉ་ཡོག་པོ་ཏུ་ལ་འབྲུག་པ་ཐྲ་མ་ནས་ཡོད་བསྡད་སྒོར།.།།ཿ ། བོད་མི་འཛིན་སྒྲོང་བའི་དོན་ཚོགས་པའི་འདུ་འགོད་ནས་ཡོད་བསྡད་སྒོར།.།།། ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྐྱེ་བཅོལ་སྤྱོད་བསྡད་སྒོར།.།SBIདངུལ་ཁང་ལག་དེབ་རྩིས་ཞིབ་སློད་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྒོར།

།.ག། ། ཐོས་ཚོགས་སྒེ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།།

རྩིས་སྟན་ཙང། །.།ཿ ནུང་འཛིན་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྒོར། །.ཿ.།ཿ.། དངུལ་ཁང་རྩིས་འགོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོར། །.ཿ.།ཿ.ཿ། ཙ་རི་ལོ་ཏུ་ལར་སྤྱོད་དགོས་མེད་སྒོར་གསལ་བའི་སྒོར། །.ཿ.།།ཕ། ཐོ་གཞུང་གཞུང་ཞིབ་དགོས་པའི་སྒོར། །.ཿ.།། ཁ ། དང་།.།། ཿ ། ཀ་ཏ་ཀུན་དགའ་ཟ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོར། །.།། ། །

།མ་ཁ། ཐོས་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།

ཅིས་སྣྲན་ཞང་།

།མ་ང། ཅིས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།

ཅིས་སྣྲན་ཞང་། ༡་༢་༡། རྡོ་ཞུན་ཆུངས་རྫས་ཟུ་རིལ་མ་ཚང་བའི་སྐོར། ༡་༢་༣། བཟའ་འབྱའི་རིགས་ལ་ཐོག་དེབ་འཕྲས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༣་༤། ལྷོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ ཁ་ཅ།།༠༠སྐོར། ༣་༦། ཅིས་ཟུར་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་གྱང་སེང་འཕར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ༣་༨། ཐོག་དེབ་འཕྲས་གཙང་བྱིས་ཉར་མེད་པ་དང་། དངོས་ཐོག་ཅིས་འགོ་དབྱེ་འབྱེད་ཁམས་གཙང་མེད་པའི་སྐོར།

།མ་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཐུབས།།

ཅིས་སྣྲན་ཞང་། ༣་༡་༡། རྡོ་ཞུན་ཆུངས་རྫས་ཟུ་རིལ་མ་ཚང་བའི་སྐོར། ༣་༡་༢། རྡོ་ཞུན་ཆུངས་རྫས་ཀྱི་གཏན་འཇོག་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱ་མེད་པའི་སྐོར། ཅ་༡་༠། ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཅ་༢་༠། སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

།མ་ཆ། དོགས་འཇུ་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

ཅིས་སྣྲན་ཞང་། ༣་༡་༡། རྡོ་ཞུན་ཆུངས་རྫས་ཟུ་རིལ་མ་ཚང་བའི་སྐོར། ཅ་༢་༠། སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

།མ་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །

།མ་ཉ་༡། ཅིས་སྣྲན་ ༡་༢་༢། ལྷོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། ལྷོན་ཅིས་ཕྱིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ བའི་ནང་གསེས་ ཅལྟར་ཕྱུག་བསྟར་གནང་ཡོད་གསོ་རྒྱ།

།མ་ཉ་༢། ཅིས་སྣྲན་ ༣་༡་༢། རྡོ་ཞུན་ཆུངས་རྫས་ཀྱི་གཏན་འཇོག་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱ་མེད་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གཏན་འཇོག་རྣམས་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱིས་རྗེས་མའི་ཅིས་ཞིབ་ལ་དན་རྒྱགས་མིག་སྟོན་བྱས་ཏེ་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།མ་ཉ་༣། ཅིས་སྣྲན་ ཅ་༡་༠། ཡོང་བསྡད་ཐད། འཕྲོས་ཡོང་བསྡད་རྣམས་ཟུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།བ། དཔལ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་འཇོག་སྐྱོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས། (TAWS) ཅིས་ལོ་༢༠༢།།།་༢།

།བ་ཀ། ཅིས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཐུག་གཙོན་མ་ཕྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཙོན་གཅད་ཟློས།སྐྱོན་གཅད་ས་ཁག་ཐུབ།།

།བ་ཁ། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

ཅིས་སྣྲན་ཞང་། ༣་༣།གསོལ་ཐོགས་མང་བ་གནང་བའི་སྐོར། ༣་ཅ།དཏུལ་ཁང་འདུམ་འཕྲིག་གི་ཅིས་ཤོག་སྐོར།

།བ་ག། ཐོས་ཚོགས་ཟློ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

ཅིས་སྣྲན་ཞང་། ༣་༧བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གྱང་གསེང་ཞུས་པའི་སྐོར། ༣་༢གསོལ་ཐོགས་ཕྱང་བ་གནང་བའི་སྐོར།

།བ་ང། ཅིས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

ཅིས་སྣྲན་ཞང་།

།བ་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཐུབས།།

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།༼།།།ཡོངས་བསྡད་སྐོར།༼།།ཀ།སྦྱོང་བསྡད་སྐོར།

པ།།ཆཀ ངོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།༼།།ཀ།སྦྱོང་བསྡད་སྐོར།

པ།།ཇཀ ཆུ་མཐུད་མཇུག་རྒྱུང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཅ

པ།།ཇ།།ཀ རྡེས་སྣྱན་ །།། སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཕྲོ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། སྟོན་རྡེས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ། བའི་ནང་གསེས་ ༼ ཕ་ལྷུར་ལག་བསྐུར་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱ།

པ།།ཇ།།ཁ ཀ རྡེས་སྣྱན་ །། རྡེས་ལོ་སྟོན་མའི་ཀུན་གསབ་རྡེས་ལོའི་ནང་ཞུ་ལེན་གནང་བའི་ཐད། སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་སམ་ཟྱར་དུ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེ་བ་རྡེས་ལན་དུ་གསལ་བས་གོང་རིམ་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཇུད་ཕྱོགས་གནང་གལ།

པ།།ཇ།།ཁ ཀ རྡེས་སྣྱན་ ༼།།ཀ།ཀ། ཡོངས་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་རྒྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ།།ཇ།།ཁ ཁ རྡེས་སྣྱན་ །།ཀ།། ཡོངས་བསྡད་སྐོར་ ༼།ཅ།ཆ།།།ཐ ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་རྒྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཕ།ཀ ། དཔལ་ལས་བོད་མིའི་འཛིན་རྒྱོང་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ དགེ་རྩའི་ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ། རྡེས་ལོ་།།ཤ"""།།ཆ

ཕ།ཀཀ རྡེས་སྣྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་ཐུབ་བ་དང་།མཇུག་གཅོད་གཙང་ཆུས།རྒྱོད་གཙང་ས་ཚགས་བྱང་ས།།ཤ

ཕ།ཁཁ མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྐང་བས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་བྱང་ས།།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།

ཕ།གག ཐོས་ཚོགས་ཆུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།

ཕ།ངང རྡེས་སྣྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།ཁ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་། ཅ་ཁ། སྟོང་བསྡད་སྐོར། ཅ་ཀ། གསོག་དངུལ་དུས་ཐོག་རྡེས་ཕུལ་མ་ཞུས་པའི་རྒྱུན་ཀྱིས་སྒྲེད་ཁ་ཏོང་གྱུན་ཐོག་པའི་སྐོར། ཅ་ཀ། ཡོངས་བསྡད་སྐོར།

ཕ།ཅཅ ངོགས་འཇི་ཥོང་བ་བྱང་ས།།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་། ཤ་ཁ།ལས་བྱེད་རྩ་དགོངས་ཟིན་ཡང་གསོག་དངུལ་སྟོང་བསྡད་གསལ་བའི་སྐོར།

ཕ།ཆཆ ངོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།

ཕ།ཇཇ ཆུ་མཐུད་མཇུག་རྒྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག།

ཕ།ཤཤ**ཇ**ཀ ཅ ཅ ལས་བྱེད་རྩ་དགོངས་ཟིན་ཡང་གསོག་དངུལ་སྟོང་བསྡད་གསལ་བའི་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་རྒྱོང་གིས་དུས་འགྲངས་ས་ཆ་སོང་བར་གང་མགོ་གས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༢༣། དབལ་ལས་སྒྲིལ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྒྱ།

རྒྱོས་ཟླ་༦༠༡༩'''༡༥

།ཀ། རྒྱོས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཇུག་གཅོན་གཅད་སྒྲས།ཟློན་གཅད་ས་གས་བྱང་།།

།ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱོས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྣམས་བདུན་པར་འགྲེགས་པ་བྱང་ས།།

རྒྱོས་སྣྲན་ཨང་། ༡་༢། ཐུང་དཀའི་ཁ་དབང་ཉེས་ཟོས་རྒྱོས་ཁུར་སྐོར། ༡་༥། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསྡད་མི་མ་ཐུན་པའི་སྐོར། ༡་༧།༢།བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་སྐོར། ༡་༨། ས྄ོན་རྒྱོས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ༡་༩། རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་སྐོར། ༡་༡། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏུལ་བྱེད་བ་རྣམས་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཟུར་དུ་མ་ཉར་བའི་སྐོར། ༥་༢། ཡོང་བསྡད་སྐོར། ༥་༣། སྤྱོད་བསྡད་སྐོར།

།ག། ཐོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་བྱང་ས།།

རྒྱོས་སྣྲན་ཨང་།༡་༤། ལྷ་ཕད་ཆད་པའི་སྐོར། ༡་༧། བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ལས་གཞིའི་སྐོར།

།ང། རྒྱོས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་བྱང་ས།།

རྒྱོས་སྣྲན་ཨང་། །་༢་༣། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་གཞི་འགྲོ་གྲོན་འདིལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའི་སྐོར།

།ཅ། དོགས་འཇུ་ཕོང་བ་བྱང་ས།།

རྒྱོས་སྣྲན་ཨང་། །་༢་།། Boarding Pass མཉམ་སྦྱར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།།་༢་༡།ཨ་རི་གཞུང་ནས་གློག་ཟླུ་ཡར་རྒྱས་དང་།དཔ་རྒྱ་སྦྱང་སྐྱོབ་ལས་གཞི་ཆེད་རོགས་དཏུལ་སྐོར།།་།།ས྄ོན་རྒྱོས་ཁ་ཕྱུ་ལ་ལས་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ།ཁ་ཕ།ལ་ལ།ལ་ལ།ལ་ལ

མཚན་ཚིགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚིགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་།

ཁ་ཤས་ཚིགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་།

ཁ་ཤས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་།ཟ་བ། ཡོངས་བསྡུད་སྐོར།

ཁ་ཤས་ཅ དོགས་འཇུ་ས་བ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་།འ་བ།པོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐོག་གཞུང་ཡིག་ཆ་ཉར་དགོས་པའི་སྐོར།འ་པ།ཁྲིམས་ཡིག་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་སྐོར། ཟ་པ།སྤྲོད་བསྡུད་སྐོར།

ཁ་ཤས་ཆ དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་།འ་བ། པོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་ཉར་འཛིག་དགོས་སྐོར། ཟ་པ།སྤྲོད་བསྡུད་སྐོར།

ཁ་ཤས་ཇ ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཀ

ཁ་ཤས་ཉ་ཀ རྩེས་སྒྲུན་ ཟ་པ། ཁྲིམས་ཡིག་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་ཐད། ཤྲི་གཏོན་བཞིན་ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྩེས་གཏང་བཟོ་དགོས།

ཁ་པ། ཀྱིས་ལོངས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚིགས་ཆུང།

རྩེས་ལོ་ ༡༠༧༩'''༧པ

ཁ་ཤས་གཅ རྩེས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས།།

ཁ་ཤས་ཁ མཚན་ཚིགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚིགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་།

ཁ་ཤས་ག ཐོས་ཚིགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་།

ཁ་ཤས་ང རྩེས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་། ཟ་བ། དབྱ་དངུལ་རྩིས་ཆད་སྐོར་ ༡༡པ།ཅ།༠༠ བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའི་སྐོར། པོགས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་ཉར་འཛིག་དགོས་པའི་སྐོར། ཟ་བ། ཡོངས་བསྡུད་སྐོར།

ཁ་ཤས་ཅ དོགས་འཇུ་ས་བ་གྲངས།

རྩེས་སྒྲུན་ཞང་།

ཁ་ཤས་ཆ དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།

མ།ཀ'ཇ།ལ་ཆ་ཀ་ཐོ་ལ'ལ'ལ'

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

།།།་བ། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བྱང་ས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ༣.༢.༠། སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

།།།་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་བ་བྱང་ས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

།།།་ཆ། དོགས་འཇུ་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བྱང་ས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

།།།་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག།

།།།་ཇ་། རྒྱས་སྦྱན་

།།༥། རྗོར་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

རྒྱས་ཡོ་ ༢།།།ཨ་།།།

།།༥་ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་སོགས་བྱང་ས། ཀ

།།༥་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེལ་པ་བྱང་ས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

།།༥་ག། ཁོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བྱང་ས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

།།༥་ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བྱང་ས།ཀ

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ༤.།། དེ་གའི་དཏུལ་ཁང་ནང་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་དཏུལ་མཁན་བསྟེས་གནང་བའི་སྐོར། ༤.༣། དབྱ་དཏུལ་སྐོར་གང་ལ্ལུར་གཅོད་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣.༣। སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

།།༥་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་བ་བྱང་ས།།

།།༥་ཆ། དོགས་འཇུ་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བྱང་ས།།

ཀྱེས་སྦྱན་ཞང་།

།།༥་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག །

།།༥་ཇ་། རྒྱས་སྦྱན།

།།།།ཅ། མེའི་ཚོས་འཕེལ་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

རྒྱས་ཡོ་ ༢།།།ཨ་།།།

།།།།་ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་བྱང་ས། །

།།།།་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེལ་པ་བྱང་ས།།

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།

མཛ་གཅ། བོས་ཚོགས་སྒ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་བྱང་སྐ།༠

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།

མཛ་བ། རྒྱས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་བྱང་སྐ།༧

རྡེས་སྒྲན་ཞང་། ༢་རེ། སྒོར་ ༥,༧༢᳘།༠༠ བསྡུ་བཞེས་དགོས་སྐོར།

མཛ་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་བྱང་སྐ།ཀ

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།༢་༧།ཕོགས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་ཉར་འཛིག་དགོས་པའི་སྐོར།༢་༡།རྩ་འཛིན་བཞེན་ཕྱག་བསྟར་གནང་མེད་པའི་སྐོར།

མཛ་ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་བྱང་སྐ།ཀ

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།༢་༧།ཕོགས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་ཉར་འཛིག་དགོས་པའི་སྐོར།༢་༡།རྩ་འཛིན་བཞེན་ཕྱག་བསྟར་གནང་མེད་པའི་སྐོར།

མཛ་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀྱེར་ཁག ཀ

མཛ་ཇ་༧། རྡེས་སྒྲན་ ༣་༧། ཡོང་བསྡད་ཐུ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

མཛ་ཇ་ཀ། རྡེས་སྒྲན་ ༣་༡། ལྷོད་བསྡད་ཐུ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠། བཟུང་ནས་མདའ་བཀོད་ཀྱི་ས་གྲྭས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།

རྡེས་ཡོ་ ཀ༠༧༧᠂᠂᠂

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།༢།༢།མ།དང་བློངས་དབྱ་དཏུལ་འབྱུལ་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཚ་།ཀ་ཚད་གསབ་མ་བསྡུས་པའི་སྒོར།།ཀ་ཁ།ཕོགས་ཕོབ་བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ་ཀྱི་ཕོ་གཞུང་ཡིག་ཚ་ཉར་འཛིག་མེད་པའི་སྒོར། མ་ཁ།བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་མེད་པའི་ཤོར།

དཔ་ཆ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།o

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

དཔ་ཇ། མྱ་མཐུད་མཏུག་རྒྱོང་དགོས་པ་དང་།ཆོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཀ

དཔ་ཇ་། རྒྱས་སྦྱན་ །།།ཁ། དང་བློངས་དབྱ་དཏུལ་འབྱུལ་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཚ་།ཀ་ཚད་གསབ་མ་བསྡུས་པའི་ཐད། ཤོར་ ༦,།ཀ་ཅ།།ཀ ཏུས་འགྱངས་སྒ་མ་སོང་བར་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་གང་མགྱོགས་དཔལ་སྒ་རྒྱས་འབྱུལ་དགོས།

དཔ་ཇ་།། རྒྱས་སྦྱན་ །།།ཁ།ཕོགས་ཕོབ་བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ་ཀྱི་ཕོ་གཞུང་ཡིག་ཚ་ཉར་འཛིག་མེད་པའི་ཐད། སྟེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་ཕོགས་འབབ་ཕོ་གཞུང་རེས་པར་དུ་ཞུ་ལེན་དང་ཡིག་སྟོད་ནང་བདག་ཉར་ཕོག་ཕོགས་ཕོབ་བརྒྱ་ཚ་བསྡུ་ཐབས་གནང་ཡོག་དགོས་རྒྱ།

དཔ་ཇ་།། རྒྱས་སྦྱན་ ཁ།ཁ།བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་མེད་པའི་ཐད། རྒྱས་ལོ་རྗེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་དཔལ་ལས་ཀྱི་བྱང་འཛིན་དན་ཏྲས་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱ།

ཀ།། ཏར་ཐྲེང་འདོད་རྒྱ་གཡུལ་རྒྱལ་གྲོང་ས་གནས་རང་བདེན་ཆོགས་ཆུང་།

རྒྱས་ལོ་ ༧།།།ཀ"""།།ལ

ཀ།ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཏུག་གཅོན་གནང་མེས། ཐུན་གནད་ས་གས་ཁང་ཁ། །

ཀ།ཁ། མང་ཆོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཆོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྲངས།o

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

ཀ།ག། ཁོས་ཆོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།o

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

ཀ།ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ཇ་།། ལྷོ་དབར་བསྡད་ཤོར།

ཀ།ཚ། དོགས་འཇི་ཤོང་བ་གྲངས།o

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

ཀ།ཆ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།o

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

ཀ།ཇ། མྱ་མཐུད་མཏུག་རྒྱོང་དགོས་པ་དང་། ཆོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་ཁ།o

ཀ།ཇ།། རྒྱས་སྦྱན།

༡༣། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་མགས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང།

རྒྱས་ཡོ་༦༠༥།།།།

༡༣་ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གཅང་མྱས། རྫོན་གཅད་སོགས་བྱང་ས།ཇ

༡༣་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་རྣམས་བདུན་པར་འགྲོ་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༣་ག། ཐོས་ཚོགས་སྒ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༣་ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་བྱང་ས།ཁ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་། ༣་༧། ལམ་སྟོན་ལྷར་རྩ་འཛིན་ཕྱག་བསྟར་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༥་༧། ཡོངས་བསྡུད་སྐོར། ༥་༢། སྨྲོད་ བསྡུད་སྐོར།

༡༣་ཅ། དོགས་འཇྲི་སོང་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་། ༧་༣་༧།པོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་འཛིན་ཁང་དགོས་པའི་སྐོར།

༡༣་ཆ། དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་། ༧་༣་༧།པོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་འཛིན་ཁང་དགོས་པའི་སྐོར།

༡༣་ཇ། ཆུ་མཐུང་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་ཅ།

༡༣་ཉ་ཀ། རྡེས་སྣྲན།

༡༤། ལ་སྐེ་བསོད་ནམས་གླིང་གི་མགས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང།

རྒྱས་ཡོ་༦༠ཀཀ།།།།

༡༤་ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གཅང་མྱས། རྫོན་གཅད་སོགས་བྱང་ས།ཀ

༡༤་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་རྣམས་བདུན་པར་འགྲོ་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༤་ག། ཐོས་ཚོགས་སྒ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༤་ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༤་ཅ། དོགས་འཇྲི་སོང་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༤་ཆ། དོགས་འཇྲིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།

དགེ་ཐ། མྱ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉིར་ཁག

དགེ་ཐ་གཅིག ཅེས་སྣྱན་ ༣.༢.༠། ཡོངས་བསྡུད་ཐུ། གང་མཁྱོགས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

དགེ་ཐ་གཉིས ཅེས་སྣྱན་ ༣.༢.༠། སྤྱོད་བསྡུད་ཐུ། རྡེས་གཙང་ཞིན་འཕྲོས་སློར་ ༢,ཅ་༣ཅ།༠༠ དུས་འགྱངས་སྲུ་མི་འགྲོ་བར་ གང་མཁྱོགས་དབལ་ལས་སྲུ་རྡེས་འབྲལ་བྱ་དགོས།

དེ། འཚར་འགོད་ལས་ཁང་། རྒྱས་ལོ་ ༢༠གཉཉ་ཀ་གཉ

དེ་ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཙོན་མ་ཐྱུང་བ་དང་།མཐུག་གཙོན་གནང་ཆུས།ཟློན་གནད་སོགས་ཀྱང་ས།།

དེ་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་ཀྱང་ས།།

ཅེས་སྣྱན་ཞང་།

དེ་ག། བོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིག་པ་ཀྱང་ས།།

ཅེས་སྣྱན་ཞང་།

དེ་ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིག་པ་ཀྱང་ས།།

ཅེས་སྣྱན་ཞང་། ༡.༢.༡། དང་ཟླངས་དབྱ་དཔལ་སྒྲིག་དོན་བཞིན་བསྡུ་འབྲལ་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།

དེ་ཅ། དོགས་འཇྱ་ས་ཁང་བ་ཀྱང་ས།།

ཅེས་སྣྱན་ཞང་།༡.༢.༢།གསོལ་ཞོགས་ཀྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དཔལ་འབྲལ་འབབ་འཕྲས་ཚང་མ་ཕུལ་བའི་སྐོར། ༣.༡།གསོལ་ཞོགས་ཀྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དཔལ་འབྲལ་འབབ་འཕྲས་ཚང་མ་ཕུལ་བའི་སྐོར། ༣.༢།དམེགས་བཀར་རོགས་དཔལ་སློར་ ༡༩༠༡༡.༡ཅ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། ཅ.༡།ཡོངས་བསྡུད་དང། ཅ.༢།སྤྱོད་བསྡུད་སྐོར།

དེ་ཆ། དོགས་འཇྱ་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིག་པ་ཀྱང་ས།།

ཅེས་སྣྱན་ཞང་། ༣.༢།དམེགས་བཀར་རོགས་དཔལ་སློར་ ༡༩༠༡༡.༡ཅ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། ཅ.༡།ཡོངས་བསྡུད་ དང། ཅ.༢།སྤྱོད་བསྡུད་སྐོར།

དེ་ཇ། རྒྱ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉིར་ཁག ཀ

དེ་ཇ་གཅིག ཅེས་སྣྱན་ ༡.༢.༢། གསོལ་ཞོགས་ཀྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དཔལ་འབྲལ་འབབ་འཕྲས་ཚང་མ་ཕུལ་བའི་ཐད། ཅེས་གཙང་ ཞིན་འཕྲོས་རྣམས་སྲུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

དེ་ཇ་གཉིས ཅེས་སྣྱན་ ༣.༡། གསོལ་ཞོགས་ཀྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་དཔལ་འབྲལ་འབབ་འཕྲས་ཚང་མ་ཕུལ་བའི་ཐད། སྲུ་མཐུད་ བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་ཅེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

དེ་ཇ་གསུམ ཅེས་སྣྱན་ ༣.༣། ཐོན་ཅེས་བཀའ་འཕྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། ཐོན་ཅེས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤.ནང་གསེས་ ཅ.བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་ཞྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༥། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༢༢།།།།ཟླ་ཆས་།།ཉ།།།།

༡༥་ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས།སྒྲོན་གནད་སོགས་བྱང་ས། ༢༡

༡༥་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།།

རྒྱས་སྟན་ཨང་། ༣།།བོད་སྒོས་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སྒོས་ཁག་དྲུག་གི་རེག་ཊར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱས་ཁྲལ་སྐོར། ༣།།ཕི་ཎི་ཏྲི་ཏའི་དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱི་གསོག་དངུལ་སྲུང་འབབ་སྒྲོད་བསྡད་སྐོར། ༣།།སྒྲོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་བྱང་སོང་འཕར་མའི་སྐོར། ༣།།ཆུར་བཀོལ་རྒྱས་ཁྲལ་དངུལ་ཁང་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བྱང་སོང་ཐད་ཀར་རྒྱས་ཁུར་བྱས་པའི་སྐོར། ༣།།ཀན་ཤུར་འཕེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ལས་བྱེད་ཚོས་ལས་བསྟོམས་མ་ཕུལ་པའི་སྐོར།།།།ཅ།།ཨ།ཕྲོར་ ཅ།ཨ,ཅ།ཀ།།ཅ|ཅ། འབབ་ཀྱི་བྱང་དང་།ཕྲོར་ ཨ,།།ཅ|།།ཅ|།།ཅ|ཅ| ། ། །

༡༥'༤'ཀ༽ ཅིས་སྣྲན་ ༢'༣'༧། ཁ་བར་གཏན་འཇོག་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱ་མེད་པ་གསལ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མ་
མཐུད་མཇུག་སྡོད་གྱི་ཅིས་གཅད་བཟོ་དགོས།

༡༥'ཀ'ཁཅིས་སྣྲན་ ༣'༢། འབྲལ་འཁོར་ཐོབ་ཐང་ལྟར་འབྲལ་བཞུད་མ་གནང་བ་གསལ་ཐད། འབྲལ་འཁོར་ཐོབ་ཐང་ལས་
བཏལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་རྒྱ།

༡༥'ཀ'གཅིས་སྣྲན་ ༣'ཅ། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གྱང་གསེང་ཞུས་པའི་ཐད། སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་འཛོལ་
ཚགས་པར་གནང་ཐུགས་དགོས་རྒྱ།

༡༥'ཏ'༥ཅིས་སྣྲན་ ༣'༥། སྟོན་ཅིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བཏལ་བའི་བྱང་ཐད། སྟོན་ཅིས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་
༧། ༢། ༣། དང་འགལ་བ་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་དབང་ལྡན་འགན་
འཛིན་དང་། འགན་འཁྲིལ་ལས་བྱེད་ངོས་བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་ཚོར་མ་སོང་
བ་གཏོང་དགོས།

༡༥'ཏ'༦ཅིས་སྣྲན་ ༣'༦། ཆེད་ལས་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གྲྭབ་དོན་སྣྲན་ཐོར་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
སྡུ་མཐུད་མཇུག་སྡོད་གང་ལེགས་གནང་གལ།

༡༥'ཐ'མཅིས་སྣྲན་ ཅ'༧། ཡོང་བསྟད་ཐད། སྡུ་མཐུད་མཇུག་སྡོད་གྱི་ཅིས་གཅད་བཟོ་དགོས།

༡༥'ཐ'༡ཅིས་སྣྲན་ ཅ'༢། སྒྲོད་བསྟད་ཐད། སྡུ་མཐུད་མཇུག་སྡོད་གྱི་ཅིས་གཅད་བཟོ་དགོས།

༡༥'ཐ'༢ཅིས་སྣྲན་ ༨'༠། བསྡུ་དངུལ་འབྲལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྡོད་བརྒྱ་ཆའི་ཐད། འབྲལ་བསྟད་
རྣམས་སྡུ་མཐུད་མཇུག་སྡོད་གྱི་དཔལ་ལས་སྡུ་ཅིས་འབྲལ་དགོས།

༡༦། བདེ་སྐྱིད་གླིང་སོ་ཐོ་ཀ་ཉིན་སྒྲོན་དང་དགེ་ལའི་ཚོགས་ཆུང་།

ཅིས་ཡོ་ཀ০ཀ།།'''ཀ།

༡༦'ཀཅིས་སྣྲན་ཁཀ་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐུབ་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་མེས། རྒྱོན་གནད་ས་གས་ཀ་ཐང་ས།ཀ০

༡༦'ཁམང་ཚོགས་ཅིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་རྐང་བས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཐང་ས།০

ཅིས་སྣྲན་ཨང་།

༡༦'གཐོས་ཚོགས་སྲུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐང་ས།০

ཅིས་སྣྲན་ཨང་།

༡༦'ངཅིས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐང་ས།༦

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། ༢'༣'༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གསུང་བཤད་བའི་སྐོར། ཅ'ཀ། ཡོང་བསྟད་སྐོར། ཅ'༣། སྒྲོད་བསྟད་
སྐོར། ༨'ཀ། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་ལྷག་སྐོར། ཨ'ཀ། ཡོང་བསྟད་སྐོར། ཨ'༣། སྒྲོད་བསྟད་སྐོར།

༡༨'ཅདོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཐང་ས།ཀ

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་།༢་༣་༢།སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ༣་༢།རྩིས་ཁྲ་ཞ་མ་ནང་གསལ་འབབ་ཁྲལ་(TDS) ཡོང་བསྡད་སྐོར།

༡༨་ཆ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་བྱེད།།

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་།༢་༣་༢།སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།

༡༨་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཀ

༡༨་ཉ་༢། རྩིས་སྒྲུན་ ༢་༣་མ། བཀའ་འགྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ ༣༨མ,০০০།০০ ཐད། སྤྲོན་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་༥ ནང་གསེས་ ཅ པ་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༨་ཉ་༣། རྩིས་སྒྲུན་ མ་༢། རྩིས་ཁྲ་ཞ་མ་ནང་གསལ་འབབ་ཁྲལ་ TDS ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༨་ཉ་༤། རྩིས་སྒྲུན་ ༥་༢་༢། སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འགྲོལ་མེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སྐྱོན་གནད་འདི་རིགས་ནི་དངུལ་རྩིས་ཐད་ཀྱི་འགལ་ཚབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་སྒྲིག་དོན་བཞིན་ལག་བསྟར་རེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༧། པ་ཀྱལ་བོད་ཁྱིམ་ལས་རིགས་སྐྲོབ་གཉེར་ཁང་།

རྩིས་ལོ་ ༧০༢༠"""།།

༡༧་ཀ། རྩིས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་སོགས་བྱེད།།།

༡༧་ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ཐུག་པར་འགྲེགས་པ་བྱེད།།

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་།

༡༧་ག། ཐོས་ཚོགས་ཆུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་བྱེད།།

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་།

༡༧་ང། རྩིས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་བྱེད།།

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་། ༢་༣་མ། དངུལ་རྒྱང་སྐོར་ ༣০০০০།০০ ལས་བརྒལ་བའི་བྱ་ལོན་བསྡུ་བཞེས་གནང་བའི་སྐོར། ༢་༣་མ། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་འཐུས་སྐོར། ༢་༣་ཅ། འཛུགས་སྒྲུན་གྱི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

༡༧་ཅ། དོགས་འཇི་ཚོང་བ་བྱེད།།༢০

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་། ༢་༣་༢།གཏན་འཛིགས་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཚ་མེད་པའི་སྐོར།།༢་༤།བེད་མེད་ཐོག་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།།༢་༥།ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་པའི་ཐོག་སྐོར། ༣་༢།བསྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་ཚོང་སྒྲུར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར། ༣་ཀ།།རིན་ཚད་འགྱན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ༣་༣།ཐོ་གཞུང་དང་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། ༣་༣་ཁ།རྩིས་ལོའི་ནང་ཡོང་བསྡད་རྩིས་ཁྲར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ༣་ཅ།།ཀུ་ལུ་ཉི་ཏན་སྐོབ་ཀྱི་བསྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་སྐོར། ཅ།ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཅ་ཁ།ཐོ་ཡིག་བསྡད་སྐོར།

།།ལ་ཆ།། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྱངས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༣་༢་༧། རིན་ཚད་འགྲན་ཕོགས་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ༣་༣་༢། རྒྱས་ལོའི་ནང་ཡོད་བསྡད་ རྒྱས་ཁུངས་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

།།ཤ་།། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡

།།ཤ་།།༡ རྒྱས་སྦྱན་ ༧་༢་༧། གཏམ་འཛིན་མ་དཏལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཆུ་མཐུད་མཇུག་ སྐྱོང་གིས་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་ཐབས་དགོས།

།།ཤ་།།༢ རྒྱས་སྦྱན་ ༧་༢་༥། བེད་མེད་ཐོག་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཕྲོས་ལྟག་རྣམས་ཆུ་མཐུད་ མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་གལ།

།།ཤ་།།༣ རྒྱས་སྦྱན་ ༧་༢་༨། ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་པའི་ཐོག་ཐད། འཕྲོས་ཚོང་བཅོལ་སྐོར་ ༧རྒ,།།

།།།་ཅ། དོགས་འདྲི་སོང་བ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཙང་།

།།།་ཆ། དོགས་འདྲི་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཙང་།

།།།་ཇ། མྱ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀྱེར་ཁག

།།།་ཇ་། རྩེས་སྒྲན་ ༥་།་།། ཡོང་བསྡད་ཐད། མྱ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།་ཇ་།། རྩེས་སྒྲན་ ༥་།་།། སྤྲོད་བསྡད་ཐད། མྱ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྩེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཅ།། ཐོག་དེ་ཐོང་ཚོ་ཆུ་ཅ་སྐོབ་ཀྱ་ རྩེས་ཡོ་ །།།།།།

།ཅ་།། རྩེས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཆྱང་བ་དང་།མཇུག་གཅོན་གཅད་མྱས།སྐྱོན་གཅད་ས་ཁག་ཐུབ།།

།ཅ་།། མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲབ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཙང་།།ར་ར།གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་སྐོར། ར་།།ལས་གཞི་ལག་བསྡུར་ཚོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་དང་འགྲོ་གྲོན་རྩེས་གསལ་མེད་སྐོར། ར་།།རྒྱ་གར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཔྱལ་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ (FCRA 2010) དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་སྐོར།

།ཅ་།། ཐོས་ཚོགས་ཤུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཙང་།

།ཅ་།། རྩེས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཙང་།།ར་།། འཕྲོད་ལས་པའི་སྐོར། ར་།། རྩེས་ཁྲར་བཅོས་སྒྲིག་དགོས་པའི་སྐོར། ༥་།་།། ཡོང་བསྡད་ སྐོར། ༥་།་།། སྤྲོད་བསྡད་སྐོར

།ཅ་ཅ། དོགས་འདྲི་སོང་བ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཙང་།

།ཅ་ཆ། དོགས་འདྲི་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཙང་།

།ཅ་ཇ། མྱ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀྱེར་ཁག།

།ཅ་ཇ་། རྩེས་སྒྲན་

།།ཀ།། ཤེས་ཡོངས་ཚོ་ཆུ་ཅ་སྐོབ་ཀྱ་ རྩེས་ཡོ་ །།།།།།

ཀ།ཅ་།། རྩེས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཆྱང་བ་དང་།མཇུག་གཅོན་གཅད་མྱས།སྐྱོན་གཅད་ས་ཁག་ཐུབ།།

ཀ།ཅ་ཁ། མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲབ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཙང་།

།༢༠གཀ། ཐོས་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།o

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

།༢༠ང། རྩོས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།ཀ

རྩེས་སྒྲན་ཨང་། ༡་༣་༡། སྟོན་རྩོས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར། ༣་༡། སྟོན་རྩོས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར།

།༢༠ཅ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་ཐུབས།ཀ

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།ཿ་༡ཡོད་བསྡད་སྐོར།ཿ་༢།སྟོད་བསྡད་སྐོར།

།༢༠ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།o

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

།༢༠ཇ། མྱ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཀ

།༢༠ཇ་༡། རྩེས་སྒྲན་ ཿ་༡ ཡོད་བསྡད་ཐད། མྱ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

།༢༠ཇ་ཀ། རྩེས་སྒྲན་ ཿ་༢ སྟོད་བསྡད་ཐད། མྱ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

།༢༡། ཐུང་ཏོག་སོ་ཐོ་ཏ་སྒྲོན་གྱ རྩེས་ལོ་ཀ༠༡ཿ"་༡ལ

།༢༡ཀ། རྩེས་སྒྲན་ཁཀ་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐྱོང་བ་དང་།མཇུག་གཅོན་གཅང་མྱས།སྒྲོན་གཅད་སོགས་ཐུབས། ༦

།༢༡ཁ། མང་ཚོགས་རྩེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།༦

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།༡་༣་༡།སྟོན་ཕྱག་བདེ་དོན་རྩེས་ཁྲའི་བྱང་སོང་ལ་སྟོན་རྩོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་སྐོར། ༣་༡།སྟོན་གྲ་སྐོ་བརྒྱབ་ཟིན་རྟེས་ཏིན་ཏྲིའི་དགེ་ཚན་ལོ་གཉིག་རིང་བདག་ཉར་གནང་བའི་སྐོར། ༣་༢།རྩེས་ཁྲ་འཕྲས་ཚང་མེད་པའི་སྐོར། ༣་ ༣।སྟོན་ཕྱག་བདེ་དོན་རྩེས་ཁྲའི་བྱང་སོང་སྟོན་རྩོས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཿ་༡ཡོད་བསྡད་སྐོར། ཿ་༢।སྟོད་བསྡད་སྐོར།

།༢༡ཀ། ཐོས་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།o

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

།༢༡ང། རྩོས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།o

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

།༢༡ཅ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་ཐུབས།o

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

།༢༡ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།o

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

།༢༡ཇ། མྱ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག o

རྡེས་སྦྱན་ཞང་།

ཀ) ལ་དྭགས་བོད་ཁྲིམ་སྒྲོན་གྱི་ རྡེས་ཡོ་ ཅ།།ཀ།།།།

ཀ་ཀ) རྡེས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་སྐད། ཐུགས་གནད་སོགས་ཀྱང་ཆ།།ཅ།

ཀ་ཁ) མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཀྱང་ཆ།།ཤ

རྡེས་སྦྱན་ཞང་། རྡ་།ཀ།ལྷོ་ནུབ་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་སྐོར། རྡ་།ཤ།ཀ།) བྱང་འཛིན་རྡེས་ཁྲུང་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། རྡ་།ཆ།བོད་ཁྲིམ་རྡེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟུང་མ་གནས་པའི་སྐོར། རྡ་།།ལྷོ་ནུབ་བྱུས་གཟིས་གནང་ཕྱོགས་ཐད་སྟྲུངས་འཛིན་ཞན་སྐོར། རྡ་།།།རྡེས་ཁྲང་བཅོས་སྒྲིག་དགོས་སྐོར།

ཀ་ག) ཐོས་ཚོགས་སྒུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཀྱང་ཆ།།ཁ

རྡེས་སྦྱན་ཞང་། རྡ་།ཅོག་འཛིན་རྩུན་མ་བཟོས་པའི་སྐོར། རྡ་ཀ་ཕྱི་དཔྱལ་ལེན་བེད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་བའི་སྐོར། རྡ་།ཨ་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་དཔྱལ་འགོར་རྡེས་ཁྲང་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

ཀ་ང) རྡེས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཀྱང་ཆ།།ཤ

རྡེས་སྦྱན་ཞང་། །་ཅ་།། བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། །་ཅ་།ཤ། བོད་ཁྲིམ་རྡེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟུང་མ་གནས་པའི་སྐོར། རྡ་།། རྡེས་རྒྱུར་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ལས་ནས་སྐོར་ རྡ རྡ།།ཀ།།།། ཀ་ཅང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། རྡ་ཅ། ཀ ཇི་ཚད་འགྲན་ཟོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ཁ། བོགས་ལེན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལས་བསྟོལ་གན་ཡིག་བཞག་མེད་སྐོར། རྡ་ཅ། ལས་བྱེད་ཀྱི་མཐུན་ཕྱེན་གནས་ཐོག་ལེགས་རྒྱུའི་འགྲུལ་རིན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་སྐོར། རྡ་།། བོད་ཁྲིམ་རྡེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟུང་མ་གནས་པའི་སྐོར། རྡ་།། ཡོང་འབབ་རྩམས་དུས་ཐོག་རྡེས་ཁྲང་མ་གནང་བའི་སྐོར།

ཀ་ཅ) དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཀྱང་ཆ།།།

རྡེས་སྦྱན་ཞང་།།ཅ་ཅ།ལཆཉ་བཅའི་ཐོག་ཚད་སྐོར།།ཅ་ཅ་ཅ།རྡོ་ཞུན་རྩྭངས་རྩ་འགེང་ཐུ་ཅེས་ཚད་ཐོན་པའི་སྐོར།།ཅ་ཅ།།།རྡེས་བྱའི་དངོས་ཐོག་སྦྱས་གཞིགས་གནང་ཕྱོགས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར།།ཅ་ཅ།ཅ།ལ་དྭགས་བོད་ཁྲིམ་ནང་སློབ་ཕྲུག་སློབ་འཛུག་ཐོག་ཚ་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་མེད་པའི་སྐོར།།ཅ་།། རྡ།བསྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་ཁག་ཅིག་རྡེས་ཁྲང་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། རྡ་།ཨ།རྡེས་བྱའི་དངོས་ཐོག་སྦྱས་གཞིགས་གནང་ཕྱོགས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར།

ཀ་ཆ) དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཀྱང་ཆ།།ཉ

རྡེས་སྦྱན་ཞང་།།ཅ་།།།རྡེས་བྱའི་དངོས་ཐོག་སྦྱས་གཞིགས་གནང་ཕྱོགས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར།།ཅ་ཅ།ལ་དྭགས་བོད་ཁྲིམ་ནང་རྡེས་བྱུག་རྡེས་འཛུག་ཐོག་ཚ་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་མེད་པའི་སྐོར།།ཅ་།། རྡ།བསྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་ཁག་ཅིག་ཁྲང་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། རྡ་།ཨ།རྡེས་བྱའི་དངོས་ཐོག་སྦྱས་གཞིགས་གནང་ཕྱོགས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར།

ཀ་ཏ) ཆུ་མཐའ་མཐུག་ཐྲོད་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་ཐུབ་གཅད་ཀཱ་ཤ་ཁག །

ཀ་ཁ་གཅ། རྩིས་སྟན་ ༡་༢་༡། བཀའ་ཁྲོལ་མེད་བའི་རྒྱར་རྩིས་ཉར་བའི་ཐད། རྩིས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་ལྷག་ས་ཐབ་གྲངས་ ༥ དང་ཨར་འདམ་དོ་གྲངས་༡༡༤ ། ཨར་པོའི་ལས་བྱ་སྒོར་ ༢༠,²ད།།0།00 བཅས་དབྱས་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་ལ་སྟན་སེང་གིས་ཞིབ་འཛུག་བཏྱིས་ཏེ་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཁ་ཀ། རྩིས་སྟན་ ༡་༢་༢། བཟའ་བཅའི་ཐོག་ཚད་ཐད། གཉེར་པ་ཚེ་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་ནས་བཟའ་འབྱ་སྒོར་ ༡༥༦,᲼Წ᲼Წ᲼Წ

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་། ར་རྣ། འགན་ལེན་པ་མེད་པའི་ཐོག་སློབ་ཡོན་བྱེན་གཡར་གནང་བའི་སྐོར།

ཀ'ཅཀ ངོག་འཛིན་ཤོང་བ་གྲངས།**᠗᠘**

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་།᠗᠓᠗ལོང་ཁྲིམ་སློབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ཚ་འཛིན་ཕྱག་བསྟར་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།᠗᠓᠓སློབ་ཡོན་བྱེན་གཡར་བསྡུ་བསྡད་སྐོར།᠗᠓᠔ལོང་ཁྲིམ་སློབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ཚ་འཛིན་ཕྱག་བསྟར་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ར་᠒᠐ལམ་སྟོན་ནས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་སྐོར། ར་᠓᠓ས་ཁང་ཁྲ་ལ་རྒྱ་བ་ལྷོ་ངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འཕྲས་ཚང་མེད་པའི་སྐོར། ར་᠓᠔ལྷོ་ཕོ་ཁོ་ན་ཀྱི་དན་རྒྱས་བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར། ར་᠓᠓ཕྱོ་ཡོན་འཕར་མ་ས་ཁང་བའི་སྐོར། ར་᠓᠐ངོ་ས་ཁང་གི་དན་རྒྱས་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར། ར་᠓᠓ཕྱོ་ཡོན་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའི་སྐོར། ར་᠓᠓ལྟ་ཏེ་ཐོག་ནས་གསོ་ལས་ཡོད་གསལ་ཡོད་གས་ཕྱར་བའི་སྐོར། ར་᠓᠓ར་ངན་ལ་རྒྱང་ཕྱར་ལངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྐོར། ར་᠓᠒ཡོད་ལངས་ཀྱི་བཏུ་ཆའི་དང་ཟླངས་དབྱ་དངུལ་གཅོག་འཕེན་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ར་᠓᠗ཕྱོ་བསྡད་ཕྱོ་ར་᠒᠓᠐᠔᠐᠔ མ་དངུལ་ལ་བརྟགས་པའི་སྐོར། ར་᠓᠓ཕྱོ་ར་᠓᠔᠔,᠘᠐᠔᠐᠐ ཞིག་ཏ་སྟེང་བོད་ཁྲིམ་ཕྱོ་ལྷ་ལས་མ་གནང་བའི་སྐོར། ᠒᠓ཡོང་བསྡད་སྐོར། ᠒᠓ཕྱོ་བསྡད་སྐོར། ᠓᠔ལྷུ་དངུལ་འབུལ་འབགས་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བཏུ་ཆའི་སྐོར།

ཀ'ཆཀ ངོག་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིག་པ་གྲངས།᠓

རྩིས་སྒྲུན་ཞང་། ར་᠒᠓ལམ་སྟོན་ནས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་སྐོར། ར་᠓᠓འགྲོ་གྲོན་ཀྱི་དན་རྒྱས་བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་སྐོར། ར་᠓᠓ལྟ་ཏེ་ཐོག་ནས་གསོ་ལས་ཡོད་གསལ་ཡོད་གས་ཕྱར་བའི་སྐོར། ར་᠓᠒ཡོད་ལངས་ཀྱི་བཏུ་ཆའི་དང་ཟླངས་དབྱ་དངུལ་གཅོག་འཕེན་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ར་᠓᠓,᠘᠐᠔᠐᠐ཞིག་ཏ་སྟེང་བོད་ཁྲིམ་སློབ་ཟླ་ལ་འཕར་མ་གནང་བའི་སྐོར།

ཀ'ཇཀ ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཏེར་ཁག**᠓᠓**

ཀ'ཇ'᠓ཀ རྩིས་སྒྲུན་ ᠓᠓᠓ བོད་ཁྲིམ་སློབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ཚ་འཛིན་ཕྱག་བསྟར་མ་བྱུང་བའི་ཐད། ལན་གསལ་བཞིན་ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ'ཇ'᠓ཀ རྩིས་སྒྲུན་ ᠓᠓᠒ སློབ་ཡོན་བྱེན་གཡར་བསྡུ་བསྡད་ཐད། ལན་གསལ་བཞིན་ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ'ཇ'᠓ཀ རྩིས་སྒྲུན་ ᠓᠓᠔ བོད་ཁྲིམ་སློབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ཚ་འཛིན་ཕྱག་བསྟར་མ་བྱུང་བའི་ཐད། ལན་གསལ་བཞིན་ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ'ཇ'᠓ཀ རྩིས་སྒྲུན་ ར་᠓᠓ བདོ་ཁྲིས་ཁ་ལ་ཡར་ཚ་ཕྲེ་ལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་གང་ཡང་མཉམ་ཕྱར་མེད་པའི་ཐད། དན་རྒྱས་ཕྲེ་ལ་འཛིན་ནས་དོ་བདག་གི་ས་རྒྱས་འགོད་པའི་བྱུང་འཛིན་སོང་ཁྲར་མཉམ་ཕྱར་ངེས་པར་དགོས་འདུག་ན་རྟེས་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་མི་གསྟོན་ཀྱིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ'ཇ'᠓ཀ རྩིས་སྒྲུན་ ར་᠓᠓ ཕྱི་ར་བཏང་རྩིས་ཁྲའི་དངུལ་ཁང་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རིགས་དངུལ་ཞུ་ལེན་བྱས་པའི་ཐད། རྩིས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཁྲིམས་ཕྱིག་ཁག་ལ་ཐུགས་ཕྱང་གིས་མ་འོངས་པར་གནང་ཐོག་དགོས་རྒྱུ།

**ཁ་ཁ་ཅ'ཆ'ཅ'ཅ'ཆ'ཅ'ཆ'ཅ'ཆ

།དཀ'ཐ'ཀ། རྩིས་སྒྲན་ ༥'ཀ། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་ཐད། འཕྲོས་འབུལ་བསྡད་སྐོར་ ༢༣,ཁ་ཅ།,ཅ།ཁ།ཁ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་དགལ་ལས་ལས་ཆུ་རྩིས་འབུལ་དགོས་རྒྱ།

ཁ'ལྷོད་བོད་ཕྱིམ་ཟུར་དཔལ་བདེ་དགེ་ལྷོ་ཚན།

རྩིས་ཚོ་ ༡༠ཀཁ'''ཀཅ

ཁ'ཀ། རྩིས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་ས་གས་བཅས། ༣༣

ཁ'ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཏུན་པར་འགྲིགས་པ་བཅས།༣

རྩིས་སྒྲན་ཨང་།ཀ་ཀ་ཀ། VCD དང་DVD ཐོག་དེབ་སྐོར།ཀ་ཀ་༢།འགན་ལྟན་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་སྐོར།༥་ཀ།ཡོང་བསྡད་སྐོར།

ཁ'ག། ཁོས་ཚོགས་ཆུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བཅས།ཀ

རྩིས་སྒྲན་ཨང་། ༢'ཀདུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་སྐོར།

ཁ'ང། རྩིས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བཅས།༡

རྩིས་སྒྲན་ཨང་། ༣'༧། སྨན་ཁང་ལ་སྦ་འདོན་གནང་བ་ཕྱིར་སློག་གནང་བའི་སྐོར། ༣'ཀཁ། རྩིས་འགོ་དབྱེ་དེབ་ནང་མེད་པའི་དངུལ་འགོར་སྐོར། ༣'ཁ༠། ཆུ་གར་གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའི་སྐོར། ༣'ཁཁ། ཉེས་ཆད་ཆགས་ཡང་བཏང་བའི་སྐོར།

ཁ'ཅ། དོགས་འཇི་ས་ཁ་བ་བཅས།ཀཁ

རྩིས་སྒྲན་ཨང་། ༣'ཀ། ལས་སློབ་ཀྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྒྱན་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ༣'ཁ། རྩིས་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ༣'༣། ལས་བྱེད་ལ་བུན་གཡར་གཏོང་ཕྱོགས་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ༣'༤། ལས་བྱེད་བཅོལ་དངུལ་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ༣'ཀ། དངུལ་ཧན་ཏོར་ནས་འཕེན་པའི་སྐོར། ༣'ཀཀ། དགུན་ཁ་སྒོ་སེང་སྐོར་སྐྱོད་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ༣'ཀ།། དངུལ་ཧན་ཕྱིར་སློག་གནང་བ་ལས་ལྟག་དོ་བདག་གི་ཐོ་གཞུང་ནས་འཕེན་པའི་སྐོར། ༣'ཀ།ཁ། ཁོས་མཐུན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱང་བའི་སྐོར། ༣'ཁ། ཕྱི་གལ་ཞི་ཕྱག་བསྟར་གནང་མེད་པའི་སྐོར། ༣'ཁ།། ཆུ་བ་ཏེན་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར། ༣'ཁ།ཁ། ཉིས་ཁ་དང་ཐོ་གཞུང་གི་དངུལ་འགོར་ལ་བར་ཁྱད་སྐོར། །་ཀ། །་ཀ་ཀ། །་ཀ་ཁ། །་ཀ་མ། ཡོང་བསྡད་སྐོར། །་ཁ། །་ཁ་ཀ། །་ཁ་ཁ། །་ཁ་མ། སྤྱོད་བསྡད་སྐོར།

ཁ'ཆ། དོགས་འཇི་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བཅས།ཀ

རྩིས་སྒྲན་ཨང་། ༣'ཁ། རྩིས་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར། ༣'།། ལས་བྱེད་བཅོལ་དངུལ་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར།

ཁ'ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཀ།

ཁ'ཇ'ཀ། རྩིས་སྒྲན་ ༣'ཀ། ལས་སློབ་ཀྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྒྱན་དང་འཕེལ་བའི་ཐད། དོགས་འཇི་འི་ལན་གསལ་ལྟར་རྗེས་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་ཐོ་གཞུང་དན་རྒྱས་མི་གསྲོན་ཀྱིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ང'ཇ'བ། རྩིས་སྟན་ ༣་༣། ལས་བྱེད་ལ་བྱན་གཡར་གཏོང་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད། བྱ་ལོན་གསོག་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལས་བརྒལ་ཏེ་བྱ་ལོན་གཡར་བ་གོང་རིམ་རྩིས་ཀྱི་ལས་སྟོན་འབྱོར་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པ་དང། སྒོར་ ༨༨,།།།།།།། ཡི་གསོག་དངུལ་ཆ་ཚང་ལས་བྱན་གཡར་མང་བ་ཆགས་པ། ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་།ལས་ཁྱད་བ་ཁག་ཅིག་ལ་བྱ་ལོན་གཡར་ཏེ་རྩིས་ཀྱི་ལས་སྟོན་མ་དེ་བ་ནང་གསལ་གྱི་འབྱོར་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པ། བྱ་ལོན་ཕྱིར་སྒོག་སྐབས་དགོས་རེས་ཡི་གི་ཆ་མཉམ་སྦྱར་མེད་པ། རྩིས་བཅོས་ཁག་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཡི་གི་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ། ལོ་ལྷའི་བྱ་ལོན་ཕྱིར་སྒོག་གནང་དགོས་ཀྱང་མ་གནང་བར་ད་དུང་ཡང་ཡོང་བསྡད་གསལ་བཞིན་པ་སོགས་སྐྱོན་གནད་མང་དག་ཅིག་ཐོན་འདུག་པས། སྒྲིག་འགལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་རིགས་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་ལྷན་ནས་ཞིབ་ཚད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ནན་འཇོངས་དགོས་རྒྱུ།

།།ང'ཇ'བ། རྩིས་སྟན་ ༣་།། ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད། རྩིས་སྟན་དུ་གསལ་བ་བཞིན་སྒོར་ ༣།།,།།།

ཀ་ཅ་པ་དེ། རྒྱས་ལོ་ཟླ་བའི་འགྲོ་ཁྲོན་རྒྱས་ལོ་གསར་བའི་ནང་རྒྱས་འཁྱར་ཞུས་པའི་ཐད། ༡། དངུལ་རྟན་འགྲོ་ཁྲོན་སྒོར་ ཅ།,རྩ་ཤས།།༠༠ ལ་དན་རྒྱས་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མཉམ་སྦྱར་མི་འདུག་པ་དང་། ༢། སྒོས་ལྷག་བསྟན་འཛིན་ངག་དབང་སྒོས་ཚང་ ༠༡།རྩ་ཅ་ཅ་ཅ ཅན་ལ་སྒོར་ ༢,༠༠༠།།༠༠ གི་ཁྱངས་ལྷན་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མི་འདུག་པས་སྐྱོན་གནང་འདི་གཉིས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་རྩིས་ཀྱི་ལས་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ཐུག་བསྟར་གནང་བྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

ཀ་ཅ་པ་པ། རྩིས་སྟན་ ༡་༩། དངུལ་རྟན་ཕྱིར་སྒོག་གནང་བ་ལས་ལྷག་དོ་བདག་གི་ཐོ་གཞུང་ནས་འཕེན་པའི་ཐད། རྩིས་བཅོས་ཀྱིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཅ་པ་༡༠། རྩིས་སྟན་ ༡་༡༥། སྦྲོད་བསྡད་རྩིས་འགོ་ནས་སོང་བཏང་སྟེ་མ་དངུལ་ལ་བརྟེན་པས་པའི་ཐད། ༡།བོད་ལྗགས་ཁྱིམ་སྟེའི་རྩིས་ཀྱི་ལས་སྟོན་མ་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཌ་ལྡ་པ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པ་དང་། ༢། སྦྱི་ན་བདག་གི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་ཐོག་བོད་ཁྱིམ་རྩིས་ཀྱི་ལས་སྟོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་འགལ་བ་ཆགས་པ་གཉིས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་གནང་བྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

ཀ་ཅ་པ་༡༡། རྩིས་སྟན་ ༡་༡༧། ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དངུལ་རྟན་སྦྱི་ར་བཏང་རྩིས་ཁོངས་སུ་འཚོ་འཛིན་གནང་བའི་ཐད། སོང་ཁྲའི་མཉམ་སྦྱི་ར་བཏང་རྩིས་ཁོངས་ཀྱི་བྱང་འཛིན་མ་གཏོགས་གཞན་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མཉམ་སྦྱར་མི་འདུག་ན་རྩིས་ཀྱི་ལས་སྟོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྷར་སྦྱི་ན་བདག་གི་བཀའ་འཁོལ་དེས་བར་དགོས་རྒྱུ།

ཀ་ཅ་པ་༡༢། རྩིས་མ་ཐུན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱང་བའི་ཐད། བ་སངས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་མིང་ཐོག་ད་དུང་དངུལ་རྟན་སྒྲོད་བསྡད་སྒོར་ ༢,,ཅ།ཅ།ཅ|ཅ|ཅ ཀསལ་བ་ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་རྩིས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁྲོས་མཐུད་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་དང་དངུལ་རྟན་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སྒོག་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཀསལ་བཤད་དགོས།

ཀ་ཅ་པ་༡༣། རྩིས་སྟན་ ༡་༡༤། དངུལ་རྟན་ཕྱིར་སྒོག་གནང་ཆུ་ལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད། རྩིས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་བཞིན་ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྩིས་ཀྱི་ཕར་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཅ་པ་༡ཅ། རྩིས་སྟན་ ༡་༡ཅ། བྱང་འཛིན་མེད་པའི་ཐད། དངུལ་རྟན་ཞུ་སྒྲོད་གནང་བའི་དན་རྒྱས་བྱང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྗེས་ལོའི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་ཐོག་རྩིས་ཀྱི་ཕར་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཅ་པ་༡༥། རྩིས་སྟན་ ༡་༢༡། ཐྲིག་གཞི་ལྷར་ཐུག་བསྡད་ཀྱི་ནང་མེད་པའི་ཐད། ཁྲོས་ཚོད་ཀྱི་ནང་དོན་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་ཐོན་ཡང་ཉེས་ཆད་མ་བཏང་བར་གསལ་བཤད་ཡང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ནང་གསེས་ཀ་ནས་ཁ་བར་ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྩིས་ཀྱི་ཕར་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཅ་པ་༡༦། རྩིས་སྟན་ ༡་༢༣། རྩིས་འགོ་དབྱེ་དེབ་ནང་མ་གསལ་བའི་དངུལ་འབབ་ཐད། རྟེས་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཀྱིས་རྩིས་ཀྱི་ཕར་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཤ་ཀ་བ། རྒྱལ་རྒྱན་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་ཐད། རྒྱལ་ཞིབ་ལམ་སྟོན་བཞིན་རྗེས་མའི་རྒྱལ་ཞིབ་སྐབས་དང་རྒྱས་མིག་སྟོན་གྱིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཤ་ཁ། རྒྱལ་སྟན་ ༣.༢༥། བྱང་འཛིན་མེད་པའི་ཐད། དན་རྒྱས་བྱང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱལ་ལོ་རྗེས་མའི་རྒྱལ་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ།

ཀ་ཤ་ག། རྒྱལ་སྟན་ ༣.༢༧། འགྲུལ་མེད་ལྷག་པའི་ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་ཐད། སྤྲོད་བསྡད་གསལ་བཞིན་པ་དག་གི་མིང་ཐོག་ཁྱོན་སྒོར་ ༡,༡ཀ༢,༡༣འ།༠༠ འདུག་པ་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཤ་ཅ། རྒྱལ་སྟན་ ༣.༢འ། རྒྱལ་ཁྲིད་ཐོ་གཞུང་གི་དངུལ་འགོར་ལ་བར་ཁྱད་ཐད། རྒྱལ་ཞིབ་སྟན་ཐོར་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྒྱལ་ཁྲིད་ཐོ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་དངུལ་འགོར་མ་ཐུན་པ་བཟོ་གལ་གསལ་ཡང་དཀྱང་དེ་ལུར་ལྷག་འདུག་ན་ལུ་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོར་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཤ་ཏ། རྒྱལ་སྟན་ ༣.༢༤། Form 16A མིག་སྟོན་དགོས་པའི་ཐད། དངུལ་ཁང་གི་དན་རྒྱས་ཡིག་ཆ་རྗེས་ལོའི་རྒྱལ་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་ཀྱིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཤ་ཏ། རྒྱལ་སྟན་ ༩.༡། ཡོང་བསྡད་ཐད། ལུ་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོར་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཤ་ཐ། རྒྱལ་སྟན་ ༩.༢། སྤྲོད་བསྡད་ཐད། ལུ་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོར་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་པ། རང་སྐྱོང་བོད་ཐུག་ཁྲིམ་ཁྱེ། རྒྱལ་ལོ་ ༦༠༡༩'''༡༥

ཀ་པ་ཀ། རྒྱལ་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་ཀཱོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་ཀཱོན་ཀན་ཆད་ཟུས། རྒྱོན་ཀན་དགོ་ལོ་ཀས་ཀྱང་ཁ།བ

ཀ་ཤ་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱལ་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེ་ལས་ཀ་ཀྱང་ཁ།འ

རྒྱལ་སྟན་ཨང་།འ.༢.འ།ལོ་མཇུག་སྐབས་ཟོག་བཤེར་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།འ.༢.༢།ཨར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་ཀན་སྐོར།འ.༢.༣།ཨར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་དེས་ཀྱི་ཞུ་སྒོ་གནང་མེད་པའི་སྐོར།འ.༢.༤།སྒོབ་གྲྭའི་ཨར་ལས་འཇུག་སྐད་ཆུན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་ཀན་སྐོར།འ.༢.༥།སྒོབ་གྲྭའི་ཨར་ལས་འཇུག་སྐད་ཆུན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་ཀན་སྐོར།འ.༢.༦།རྒྱས་མཇུག་ཉིན་ཐོག་བོད་བཤེར་ཀན་ལས་མེད་པའི་སྐོར།འ.༢.༧།སོང་ཁྲའི་རྒྱལ་ཁྲིས་ཀན་ལས་ཀ་ཤ་ཁ། འ.༢.༨།འགྲོ་ཀྱོན་ལོ་ཁམས་སོ་སོར་རྒྱས་ཁྲུར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།འ.༢.༩།སྒོབ་ཡོན་ཡོང་བསྡད་དང་ལྷ་འདོན་ཐོག་བར་ཁྱད་ཐོན་པའི་སྐོར།འ.༢.འ༡།ཐ་འབྲེའི་ཐོག་དེ་ལ་ལྷངས་འཛིན་ཞན་སྐོར།འ.༢.འ༢།དེན་ཐང་བསྐོར་སྒྲིག་བསྡུ་ལེན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༣.འ།ཏྲན་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ༣.༢।གསོ་ལོ་ཡོག་ཆ་སྒྲིག་ཁ་ཕྱེ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའི་སྐོར། ༣.༣।འགྲོ་ཀྱོན་ལོ་ཁམས་སོ་སོར་རྒྱས་ཁྲུར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ༣.༤।དེན་ཐང་བསྐོར་སྒྲིག་བསྡུ་ལེན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

ཀ་ཤ་ག། ཀྱོས་ཚོགས་ཐུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེལ་ཕ་ཀྱང་ཁ།ཀ

རྒྱལ་སྟན་ཨང་།

ཀ་ཤ་ང། རྒྱལ་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེལ་ཕ་ཀྱང་ཁ།ཁ

རྡེས་སྣྲན་ཞང། ༡་༢་༠། སྣྲན་ཐོར་མཇུག་གཤོན་གནང་ཐུས་དང་མ་བྱུང་བའི་སྐོར། ༣་༡། ཐབ་ཚང་གི་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ༣་༢། ཞར་ལས་འཛུགས་སྒྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

ཅ་ལ་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཁྲབས།**༡**

རྡེས་སྣྲན་ཞང།**༡**་**༢**་**༢**།སྐོབ་ཐོན་ཟིན་པའི་སྐོབ་ཕྲུག་ཁག་གི་སྐོབ་ཡོན་འབུལ་བསྡད་སྐོར།

ཅ་ལ་ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཁྲབས།**༠**

རྡེས་སྣྲན་ཞང།

ཅ་ལ་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་རྒྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀྱེར་ཁག **ཅ**

ཅ་ལ་ཇ་༡། རྡེས་སྣྲན་ **༡**་**༢**་**༢**། སྐོབ་ཐོན་ཟིན་པའི་སྐོབ་ཕྲུག་ཁག་གི་སྐོབ་ཡོན་འབུལ་བསྡད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཆུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ་ལ་ཇ་༢། **༡**་**༢**་**༣**། བྱང་འཛིན་མི་གཅོན་མ་བྱུང་བའི་ཐད། བོད་མི་མང་གྲྭ་འཕྲས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ **ཅ** པས་རྟེས་མའི་རྡེས་ཞིབ་སྐབས་ཞིབ་འཇུག་ནན་འཇོངས་གནང་གལ་གསལ་ཡང་དཀྱང་དེ་ཆུང་ལྟག་འདུག་ན་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ་ལ་ཇ་༣། རྡེས་སྣྲན་ **༣**་**༣**། ཉིན་གླའི་བརྒྱ་ཆ་གྲོ་ལྟར་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའི་ཐད། སྐོར་ **ཅཅ**།**༠༠**དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་ས་གནས་རང་ཚོགས་ཆུ་རྡེས་འབུལ་དགོས།

ཅ་ལ་ཇ་ཉ། རྡེས་སྣྲན་ **ཅ**་**༡** ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ་ལ་ཇ་པ། རྡེས་སྣྲན་ **ཅ**་**༢** སྤྲོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ་དྲུ། ཏ་ལྷོང་བོད་ཁྱིམ་ཆས་ཡོཊས་མ་དཏལ་དགེ་རྒྱ།

རྡེས་ཡོ་བ་༠

ཅ་ལ་ཀ། རྡེས་ལྷན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྒྲོན་གནང་སོགས་ཁྲབས།**ལ**

ཅ་ལ་ཁ། མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཁྲབས།**༠**

རྡེས་སྣྲན་ཞང།

ཅ་ལ་ག། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཁྲབས།**༠**

རྡེས་སྣྲན་ཞང།

ཅ་ལ་ང། རྡེས་ལྷན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཁྲབས།**༡**

རྡེས་སྣྲན་ཞང། ༣་**ཅ**། བཀྲེས་ཡོལ་སྤ་བསྡུར་ལུགས་མཐུན་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར།

ཅ་ལ་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཁྲབས།**ཀ**

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།༷ཀ་ཟ་ཀ།རྒྱ་དགོངས་ཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆས་ཕོགས་ཀྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་རེཀྱི་སྨོན་མ་གནང་བའི་སྐོར། ཨ་ཀ། རྒྱ་དགོངས་ཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆས་ཕོགས་ཀྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ཨ ཕྱི་རས་སྨོན་མ་གནང་བའི་སྐོར། ཨ་རེ། ཆས་ཕོགས་སྐོར་ ཨ,ཨ།ཅ་ཅ.༠༠ ཕྱི་རས་སྨོན་དགོས་པའི་སྐོར།

ཅ.ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།

ཅ.ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་རྒྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༨

ཅ.ཇ.ཀ། རྡེས་སྣྱན་ ཀ.ཟ.ཀ། རྒྱ་དགོངས་ཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆས་ཕོགས་ཀྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ཨ ཕྱི་རས་སྨོན་མ་གནང་བའི་ཐད། འགན་ལྟན་ལ་སྣྱན་གསེང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཅ.ཇ.གཉ། རྡེས་སྣྱན་ ཨ.ཀ། རྒྱ་དགོངས་ཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆས་ཕོགས་ཀྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ཨ ཕྱི་རས་སྨོན་མ་གནང་བའི་ཐད། ཆུ་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ.ཇ.གཅ། རྡེས་སྣྱན་ ཨ.ཟ། བྱང་འཛིན་དང་རྒྱབ་ལྟོངས་མེད་པའི་ཐད། འབྲེལ་ཡོད་ནས་བྱང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

ཅ.ཇ.ཉ། རྡེས་སྣྱན་ ཨ.ཨ། ཆས་ཕོགས་སྐོར་ ཨ,ཨ།ཅ།༠༠ ཕྱི་རས་སྨོན་དགོས་པའི་ཐད། མ་མ་བསྡུན་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལཱཁས་ལ་སྐོར་ ཨཨ།ཅ།༠༠ ཕྱི་རས་སྨོན་དགོས་པ་དོ་བདག་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ.ཇ.པ། རྡེས་སྣྱན་ ཅ.ཀ། ཡོངས་བསྡུད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་རྒྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ.ཇ.བ། རྡེས་སྣྱན་ ཅ.ཟ། སྨོན་བསྡུད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་རྒྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ།ལ།) རང་སྐྱེང་བོད་ཁྱིམ་ལས་བྱེད་གཟིགས་གསོལ།

རྡེས་ཝོ་ ཀ.ཀ.ཀ"ཀ.

ཅ.ལ.ཀ། རྡེས་སྣྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས། རྒྱོན་གནད་ས་གས་བྱས།པ

ཅ.ལ.ཁ། མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བདུན་པར་འགྲེགས་པ་གྲངས།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།

ཅ.ལ.ག། བོས་ཚོགས་ཟུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།

ཅ.ལ.ང། རྡེས་སྣྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་གྲངས།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་། ཨ.ཟ། གཟིགས་གསོལ་གནང་ཁག་ལ་དེ་འབྲེལ་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའི་སྐོར། ཨ.ཨ། གཟིགས་གསོལ་རྡེས་བསྐོར་སྒྲབས་ཞུབས་ལོ་རྡེས་ཕྱོགས་སྐོར།

ཅ.ལ.ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་གྲངས།ཀ

རྡེས་སྣྱན་ཞང་།ཅ.ཀ།ཡོངས་བསྡད་སྐོར།ཅ.ཟ།སྨོན་བསྡད་སྐོར།

(མ)ཆ) དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།།

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་།

(མ)ཇ) ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཏེར་ཁག ཀ

(མ)ཇ)ཀ) རྒྱས་སྦྱོར་ ༣.ཀ། གཟིགས་གསོལ་དང་རྒྱས་ཞིབ་ཟླ་འབབ་ཤུ་སྦྲོད་གནང་བར་བྱུང་འཛིན་མེད་པའི་ཐད། དོ་བདག་ སོ་སོ་ནས་བྱུང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྟེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ།

(མ)ཇ)ཁ) རྒྱས་སྦྱོར་ ༤.ཀ། ཡོངས་བསྡུད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྒྱ་གཅོད་བཟོ་དགོས།

(མ)ཇ)ག) རྒྱས་སྦྱོར་ ༤.དཀ། སྦྲོད་བསྡུད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྒྱ་གཅོད་བཟོ་དགོས།

(དཀ) ཕྱི་ལོ་བོད་ཕྱིན་ཟློད་ཀཁ རྒྱས་ལོ་ ༦༠༧༦'''༧པ

(དཀ)ཀ) རྒྱས་སྐྱེན་ཁག་ལ་མཐུག་གཙོན་མ་ཐྱོང་བ་དང་། མཐུག་གཙོན་གནང་མྱས། ཟློན་གནད་སོགས་བྱེད།།མ

(དཀ)ཁ) མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱེད།།

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་།

(དཀ)ག) ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།།

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་།

(དཀ)ང) རྒྱས་སྐྱེན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།།ཧ

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་། ༣.ཀ། བོད་ཁྱིམ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ལེ་ཏུ་ ༣ དང་རྒྱ་གར་འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའི་སྐོར། ༣.གཅ། དབུལ་ཁང་འདུམ་སྒྲིག་རྒྱས་ཤོག་ནང་གསལ་སྟོར་ ༣,ཀཅ།།།ཀ|ཀ|ཀ ཀཅང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣.གཉ། འབབ་ཁྲལ་ཡིག་ཆ་བསྡུ་ཉར་དགོས་སྐོར། ༣.ཅ། ཟ་ཁང་བོགས་མར་བཏང་བའི་གན་ཡིག་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་སྐོར།

(དཀ)ཅ) དོགས་འཇི་ཚོང་བ་ཐུབས།ཀ

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་། ༣.ཧ། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་རྒྱས་ཞིབ་པས་དག་མཆན་འགོད་པའི་རྒྱས་ཁྲ་དང་འདི་ནས་བཟོས་པའི་ རྒྱས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་མིན་སྐོར། ཧ.ཀ། ཡོངས་བསྡུད་སྐོར། ཧ.ཁ། སྦྲོད་བསྡུད་སྐོར།

(དཀ)ཆ) དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།།

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་།

(དཀ)ཇ) ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཏེར་ཁག ཀ

(དཀ)ཇ)ཀ) རྒྱས་སྦྱོར་ ༣.ཧ། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་རྒྱས་ཞིབ་པས་དག་མཆན་འགོད་པའི་རྒྱས་ཁྲ་དང་འདི་ནས་བཟོས་པའི་རྒྱས་ ཁྲ་གཉིས་མཐུན་མིན་ཐད། རྟེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་རྒྱས་ཞིབ་མཉམ་གོ་བསྡུར་གྱིས་རྒྱས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

(དཀ)ཇ)ཁ) རྒྱས་སྦྱོར་ ༤.ཀ། ཡོངས་བསྡུད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྒྱ་གཅོད་བཟོ་དགོས།

(དཀ)ཇ)ག) རྒྱས་སྦྱོར་ ༤.དཀ། སྦྲོད་བསྡུད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྒྱ་གཅོད་བཟོ་དགོས།

། སོ་ནོ་ཏ་ཕྱི་ཁྲབ་ཡིག་ཚང། རྒྱས་ཡོ་ ཀ০དེ།།ཀ།

།།ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁ་ལ་མཐུ་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་། མཐུ་གཅོན་གཅང་སྒྲས། ལྷོན་གཅད་ས་ཁམས་བཅས། ཀཀ

།།ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཤུབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་བཅས། ཀ

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ཨ་ཨ། ཕྱི་ར་བཏང་རྒྱས་ཁྲའི་ནང་ཕྱི་དངུལ་རྒྱས་ཁུར་ཞུས་པའི་སྨོར། ཨ་ཇ། སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བཏུལ་བའི་སྨོར། ། ། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྒྲོར་བཏུ་ཆའི་སྨོར།

།།ཁ། ཐོས་ཚོགས་སྒུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་བཅས། །

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ། ། ། བྱུན་ཏར་སློབ་གྲྭའི་རྒྱས་ཆད་སྨོར། ། ། ཨ་ ཐུན་ཏར་སློབ་གྲྭའི་བསྡུ་དངུལ་འབབ་བཏུ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའི་སྨོར། ། ། ཨ་ ཐུན་ཏར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་གི་གཏལ་དངུལ་རྒྱས་གཅང་སྨོར། ཨ་། ། ཐུན་ཏར་སློབ་གྲྭའི་ཡོང་བསྡུད་སྨོད་བསྡུད་སྨོར། ། ཨ་ ཐུན་ཏར་སློབ་གྲྭའི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྨོར།

།།ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་བཅས། །

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ། ། ། རྒྱས་ཆད་ཐོན་སྨོར། ། ། ། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་བཏུ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་སྨོར། ། ། ། ཕྱི་ར་བཏང་རྒྱས་ཁྲའི་ནང་ཕྱི་དངུལ་རྒྱས་འཁུར་ཞུས་སྨོར། ། ། ། ཕྱི་ཡུལ་རོགས་དངུལ་རྒྱས་ཁོངས་ནས་སྤྱས་གཟིགས་གནང་བའི་བསྡུར་དཀའི་ཁ་དབང་སྨོར། ། ། ། དམིགས་བསལ་ཞོགས་ཡོད་གྱང་སེང་དངུལ་སྤྱར་སྒྲིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྨོར། ། ། ། འགྲོ་གྲོན་ལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་སྨོར། ། ། ། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྒྲོར་བཏུ་ཆའི་སྨོར། ། ། ། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྒྲོར་བཏུ་ཆའི་སྨོར།

།།ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཐུབས། ཀ

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་། ། ། ཡོང་བསྡད་སྨོར། ། ། ། ཕྱོད་བསྡད་སྨོར།

།།ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས། ཀ

རྒྱས་སྐྱན་ཨང་།

།།ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུ་གསྒོར་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཅེར་ཁ་ཁོར།

།།ཇ་། རྒྱས་སྐྱན་ ། ། ། ཕྱོད་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བཏུལ་བའི་ཐད། ཕྱོད་རྒྱས་ཕྱིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ ། ནང་གསེས་ ཀ ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

།།ཇ་།། རྒྱས་སྐྱན་ ། ། ལས་གཞིའི་འགྲོ་གྲོན་ལ་ཞིབ་ཕ་ཕྱིལ་འཛིན་མཉམ་སྤྱར་མེད་པའི་ཐད། རྟེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་ཀྱིས་རྒྱས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

།།ཇ་།། རྒྱས་སྐྱན་ ། ། ། ཕྱོད་བསྡད་སྨོར་ ། ། །

ཤ།

ཤ།ཀ། ཤེས་སྦྱོར་ ཨ་ཊ། སྤྲོད་བསྡད་ཐུ། འཕྲོས་ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་ཤེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཤ།ཁ། ཤ་ཚོ་ཀ་དཔར་ཁང་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྒྱ།

ཤ།ཁ། ཤ་ཚོ་ཀ་ཤ།ཤ།ཀ།ཤ།ལ།

ཤ།ཀ། ཤ།ཁ།ཤ།ལ།ཤ།ཏ།ཀ།ཆོ་ཀ་ཆ་ཀ་ལ།ཤ།ལ

ཤ།ཁ། ཤ་ཚོ་ཀ་ཤ།ཁ།ཁ།ཚ་ཀ་ཤ།ཆ།ཀ།ལ

ཤ།ཁ། ཤ་ཚོ་ཀ་ཤ།ཁ།ཁ།ཚ་ཀ་ཤ།ཆ།ཀ།ལ

ཤ།ཁ། ཤ།ཁ།ཤ།ལ།ཤ།ཏ།ཀ།ཆ

༡༠༠'ཌ'༢། རྒྱས་སྦྱོན་ ༣.༧། རྒྱར་རྒྱས་བདག་ཉར་གནང་བའི་ཐད། ཁ་དབང་དང་དཏུལ་དངོས་བྱང་སོང་མཐའ་དག་རྒྱས་ནང་རྒྱས་ཁྲར་དགོས་པ་ལས་རྒྱར་རྒྱས་བདག་ཉར་བྱས་ཚོག་མིན་ལ་སོང་འགན་ལྟན་ལ་བཀའ་འཁོལ་གྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༠'ཌ'༣། རྒྱས་སྦྱོན་ ཅ.༡། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་དང། རྡ་སའི་ཡན་ལག་རྒྱས་ནང་དུས་བཀག་དཏུལ་བཅོལ་སྒྲིད་འབབ་ཐོག་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་ TDS སྒོར་ ༢,ཅ.ཆ,ཅ.ཅ/།།།ཀ ཟླར་བཅད་ཡོད་པ་དུས་འགྲངས་ས་ས་སོང་བར་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་ལེན་ཐུབ་དགོས།

༡༠༠'ཌ'ཅ། རྒྱས་སྦྱོན་ ཅ.༢། ཐྲོད་བསྡད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༠'ཌ'ཆ། རྒྱས་སྦྱོན་ ཆ.༣། ལེགས་སྒྲུས་འབྲལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གསལ་ཁ་བཏོད་དགོས་ཐད། འགན་ལྟན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཇི་དགའི་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༢། རྡ་སྐྱེང་བོད་ཁྱིམ་ཀེས་འཚེལ་དང་དགེ་འོས་སྒྲོང་བཙན།

རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༢༣''''༢ཅ

༡༠༢'ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་།མཏུག་གཅོན་གཅད་མྱས།སྒྲོན་གཅད་ས་གས་བྱང་ཆ།ཅ

༡༠༢'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།༠

རྒྱས་སྦྱོན་ཨང་།

༡༠༢'ག། ཐོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།༠

རྒྱས་སྦྱོན་ཨང་།

༡༠༢'ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།༠

རྒྱས་སྦྱོན་ཨང་།

༡༠༢'ཚ། དོགས་འཇུའི་ས་བ་བྱང་ས།ཅ

རྒྱས་སྦྱོན་ཨང་། ༣.༢།ཨ་མའི་ལག་དེབ་དང་བུ་ཕྲུག་གསོ་སྒྲོང་གི་དེབ་ཀྱི་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་སྐོར། ༣.༤།གཏམ་འཛིན་གྱི་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱང་བའི་སྐོར། ཅ.༢།ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཅ.༤།ཐྲོད་བསྡད་སྐོར།

༡༠༢'ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།༢

རྒྱས་སྦྱོན་ཨང་། ༣.༢།ཨ་མའི་ལག་དེབ་དང་བུ་ཕྲུག་གསོ་སྒྲོང་གི་དེབ་ཀྱི་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་སྐོར།

༡༠༢'ཇ། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཏེར་ཁག

༡༠༢'ཇ'༢། རྒྱས་སྦྱོན་ ༣.༤། གཏམ་འཛིན་གྱི་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱང་བའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གློག་གི་གཏམ་འཛིན་གྱི་བྱང་འཛིན་རྡེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༢'ཇ'༣། རྒྱས་སྦྱོན་ ཅ.༢། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༢'ཇ'༤། རྒྱས་སྦྱོན་ ཅ.༤། ཐྲོད་བསྡད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦། བྱིན་ཏར་སྥོ་ཐུ་ཏ་དགེ་འོས་མཛོ་སྒྲོབ།

རྒྱས་ཕྱི་ ༦༠༡༦"""༡༨

༡༠༦'ཀ། རྒྱས་སྐྱན་ཁཀ་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གཅང་མྱས། རྒྱོན་གཅད་སོགས་བྱང་སས།།༷

༡༠༦'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྐང་བས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་བྱང་སས།།ཀ

ཅིས་སྟན་ཨང་།

༡༠༦'ག། ཐོས་ཚོགས་སྙ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་བྱང་སས།།ཀ

ཅིས་སྟན་ཨང་།

༡༠༦'ང། རྒྱས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་བྱང་སས།།པ

ཅིས་སྟན་ཨང་། ༡་༢་༤། བཟའ་འབྲུའི་ཐོག་དེབ་ཉར་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱོན་རྒྱོར། ༣་༡་༡། ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་འཛིན་མེད་པར་བསྡུར་དཀའི་ཁ་དབང་ཉོ་སྦྱོང་བྱས་རྒྱོར། ༣་༣་༡། དམིགས་བསལ་ཕོགས་མེད་གྱང་གསེང་རྒྱོར། ༣་༥། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་རྒྱོར། ༣་༧། བསྡུར་དཀའི་ཁ་དབང་རྒྱོར།

༡༠༦'ཅ། ངོགས་འཛིན་ཚོང་བ་བྱང་ས།།ཀ

ཅིས་སྟན་ཨང་།།༡་༢་༡།བྱུན་ཏར་དགེ་འོས་མཚོ་སྒྲོབ་ཁང་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་འཛིན་མ་ཚོབ་པའི་རྒྱོར།།༡་༢་༢།སྒྲིག་གཞི་ཙ་འཛིན་བྱ་ཡུལ་མེད་པའི་རྒྱོར། ༣་༢།སྒྲིག་གཞི་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་རྒྱོར། ༣་༣་༢།ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུའི་དཏུལ་བར་ཁྱད་ཚོན་པའི་རྒྱོར། ༣་༣་༣།ལས་བྱེད་ཐྲོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལས་བཏལ་ཏེ་ཙ་དགོངས་ཞུས་པའི་རྒྱོར། ༣་༣་༥།དེས་མེད་དགོངས་པ་ཞུ་ཕྱོགས་རྒྱོར། ༣་༣་༤།ལས་ཡོད་ཉིན་མོར་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་རྒྱོར། ༥་༡།ཡོང་བསྡད་རྒྱོར། ༥་༢།སྒྲོད་བསྡད་རྒྱོར།

༡༠༦'ཆ། ངོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་བྱང་ས།།ཀ

ཅིས་སྟན་ཨང་།།༡་༢་༡།བྱུན་ཏར་དགེ་འོས་མཚོ་སྒྲོབ་ཁང་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་འཛིན་མ་ཚོབ་པའི་རྒྱོར། ༣་༣་༢།ངོགས་མེད་དགོངས་ཞུའི་དཏུལ་བར་ཁྱད་ཚོན་པའི་རྒྱོར། ༣་༣་༥།དེས་མེད་དགོངས་པ་ཞུ་ཕྱོགས་རྒྱོར།

༦༠༦'ཇ། ཟུ་མཐའ་མཐུག་རྒྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཀ

༡༠༦'ཇ'། ཅིས་སྟན་ །།༢་༢། སྒྲིག་གཞི་ཙ་འཛིན་བྱ་ཡུལ་མེད་པའི་ཐད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟུ་མཐུད་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་བཟོ་འདོན་གནང་གལ་ཆེ།

༡༠༦'ཇ'། ཅིས་སྟན་ །།༢་༣། ཕྱོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱང་སོང་ཐད། དཏུལ་ཅིས་སྣང་འཛིན་ཐད་ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་སྒྲིག་དོན་ལ་གཞིགས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༦'ཇ'། ཅིས་སྟན་ །།༢་༥། བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐད། ཟུ་མཐུད་བྱང་འཛིན་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་སྐབས་རྗེས་མའི་ཅིས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་གནང་དགོས།

༡༠༣'ཌ'༩། རྒྱལ་གཞི་ལྷུར་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་ཐད། རྒྱལ་སྟན་དུ་གསལ་བ་བཞིན་སྒྲིག་གཞི་དང་གན་ཡིག་ལྷུར་འགྲོ་གྲོན་ཇི་སོང་དོ་བདག་གམ་ཐ་མའི་ས་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༣'ཌ'༥། རྒྱལ་སྟན་ ༣.༣.༣ ལས་བྱེད་ཟླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཙ་དགོངས་ཞུས་པའི་ཐད། སྒྲིག་དོན་བཞིན་བསྟོམས་སྒོར་ ༣༢,༡༩༡།༠༠ གང་མཁྱོགས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༣'ཌ'༦། རྒྱལ་སྟན་ ༣.༣.༥། ལས་ཡོད་ཉིན་མོར་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་ཐད། རྒྱལ་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྷར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་དང་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་དེ་དག་ཐོག་ཐག་གཅོད་རེས་བར་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༣'ཌ'༧། རྒྱལ་སྟན་ ༣.༥། ཕྱོན་རྒྱལ་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱུང་སོང་ཐད། དཔྱལ་རྒྱལ་སྟངས་འཛིན་ཐད་ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་སྒྲིག་དོན་ལ་གཞིགས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཐོག་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༣'ཌ'༡། རྒྱལ་སྟན་ ༢.༧། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༣'ཌ'༢། རྒྱལ་སྟན་ ༢.༣། ལྷོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༣། རང་སྐྱེང་བོད་ཁྱིམ་སྒྲོ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱར་དཔྱལ།

རྒྱལ་ཡོ་ ༡༠༧༩'''༧༥

༡༠༣'ཀ། རྒྱལ་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཏུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་ཀྱང་ཁས། ༣

༡༠༣'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱལ་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཀྱང་ཁས། ༠

ཀྱེས་སྟན་ཨང་།

༡༠༣'ག། ཀྱོས་ཚོགས་སྲུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་ཁས། ༠

ཀྱེས་སྟན་ཨང་།

༡༠༣'ང། རྒྱལ་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་ཁས། ༧

ཀྱེས་སྟན་ཨང་། ༧.༣.༧། དུས་བཀག་སྒྲིང་བཅོལ་སྐོར།

༡༠༣'ཅ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་ཀྱང་ཁས། ༠

ཀྱེས་སྟན་ཨང་།

༡༠༣'ཆ། དོགས་འཇུ་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཀྱང་ཁས། ༠

ཀྱེས་སྟན་ཨང་།

༡༠༣'ཇ། ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣

༡༠༣'ཉ'༧། རྒྱལ་སྟན་ ༢.༧། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༣'ཉ'༣། རྒྱལ་སྟན་ ༢.༣། ལྷོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱལ་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩། སོ་རྡོ་ཊ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དགེ་སློན་སློབ་གྲྭ

རྩིས་ཡོ་བཅོ་༢༠༢༩-༢༨

༡༠༩.ཀ། རྩིས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཏོན་མ་ཐུབ་པ་དང་། མཐུག་གཏོན་གཅད་མེད།རྒྱོན་གཅད་ས་གས་བྱང་།བཅུ

༡༠༩.ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱང་།

རྩིས་སྐྱན་ཨང་།*༡*.*མ*།སློབ་གྲྭའི་ཚོང་ཁང་ནས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཚོང་འབབ་དང་སློབ་ཕྲུག་ལག་དཏུལ་ནས་གཅོག་འཛིན་ཞུས་འབབ་གཏེས་དབར་བར་ཁྲད་སྒོར་ *།།,*།*।*।*।

༡༠༩'ཌ'༦། རྩོལ་སྒྲན་ ༣.༥། སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། སྟོན་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༥ ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཡོདཔས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༩'ཌ'༧། རྩིས་སྒྲན་ ༥.༧། ཡོང་བསྡད་ཐད། འཛིས་ཡོང་བསྡད་ནམས་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྡུད་གྱིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩'ཌ'༩། རྩིས་སྒྲན་ ༥.༩། སྡུད་བསྡད་ཐད། འཛིས་སྡུད་བསྡད་ནམས་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྡུད་གྱིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩'ཌ'༥། རྩིས་སྒྲན ༨.༠། སྟོར་༥༢༠།༠༠ གང་མཁྱོགས་དབལ་ལས་ཆུ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༡༠༥། མ་ཀུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སྟོན་ཁ་ཕྱི་ ༦༠༡༩'''༡༥

༡༠༥'ཀ། རྩིས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་མེས། རྒྱོན་གནད་སོགས་ཐུབས།[९९]

༡༠༥'ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེ་གས་པ་ཐུབས།[৫]

རྩིས་སྒྲན་ཨང་།[১]১.১৯.১| Tata Qualis # UP 07-A-2940 ཅན་སྟོར་১১৫০০০|০০ ལ་བཅོང་བའི་སྟོར།[১]১.১৫|དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཀྱི་སྐྱེད་འབབ་རྩིས་ཁུར་མ་བྱུང་བའི་སྟོར། ২.[১]১| Master Degree སློབ་ཡོན་གནང་ཕྱོགས་སྟོར། ২.[১]২|སློབ་ཡོན་ཆེད་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཚ་འཐུས་ཚང་མེད་བའི་སྟོར། ২.[১]৩|སྒྲིག་གཞི་ལས་བརྒལ་ནས་སློབ་ཡོན་ཞུས་སྡུད་གནང་བའི་སྟོར། ২.[১]৮|བརྒྱ་ཆ་མ་སོན་ཡང་སློབ་ཡོན་ཞུས་སྡུད་གནང་བའི་སྟོར། ২.[১]৫|སློབ་ཡོན་འགྲོ་གྲོན་ལ་རྒྱབ་རྟེན་སྦྱོལ་འཛིན་མེད་བའི་སྟོར།[১]২.২|Tata Qualis/UP 07-A-2940 བཅོང་བ་ཐད་ཀར་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་ཡོང་འབབ་གཞན་ཁོངས་རྩིས་ཁུར་ཞུས་བའི་སྟོར།[১]২.৮|དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཀྱི་སྐྱེད་འབབ་རྩིས་ཁུར་མ་བྱུང་བའི་སྟོར།

༡༠༥'ཁ། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འཕྲིན་པ་ཐུབས།[৫]

རྩིས་སྒྲན་ཨང་། [১]১.২| ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་དང་མ་གནས་རྩིས་ཁུར་སྟོར། [১]১.[১]སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོར། ২.২འགན་ལྟན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཐོས་དེ་བ་མེག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྟོར། ২.[১]৫ལྷ་ཚན་ལ་ཀྱོང་གྱན་ཡོག་པའི་སྟོར། ২.[১]৮སློབ་ཡོན་ཆེད་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཚ་མེད་པའི་སྟོར། ২.[১]৯སྒྲིག་འགལ་སླན་བཅོས་མཐུན་རྒྱན་ཁུས་ལེན་གནང་བའི་སྟོར། ২.[১]১སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོར། ৫.২.২སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོར། ৬.২སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོར།

༡༠༥'ང། རྩིས་སྐྱན་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འཕྲིན་ལས་ཐུབ།[৫]

རྩིས་སྒྲན་ཨང་། [১]২.২| ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབྲི་ཉར་དང་མ་གནས་རྩིས་ཁུར་གནང་ཕྱོགས་སྟོར། [১]২.[৫] སྨན་བཅོས་མཐུན་རྒྱན་ཁུ་ལེན་གནང་བ་སྒྲིག་འགལ་སྟོར། ২.[১] འབབ་ཁྲལ་དུས་ཐོག་མ་ཕྱལ་བར་ཉེས་ཆད་ཕོག་སྟོར། ২.৫| ཁང་བཟོ་འཚར་འགོད་པའི་གླ་ཡོན་ཉེས་ཟློས་གནང་སྟོར། ২.৬| གཞུང་དངུལ་ཐད་བསྲི་ཚགས་དགོས་སྟོར།

༡༠༥'ཅ། དོགས་འཕྲི་ཁང་བ་ཐུབས།[১৯]

རྩིས་སྒྲན་ཨང་।[১]২.৫|སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོར།[১]২.[১]|སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་བའི་སྟོར།[১]২.৬|རང་སྤྱར་ས་ཆའི་སྟོར།[১]২.[১]২|སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོར། ২.২|སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིན་ལས་བརྒལ་བའི་སྟོར། ২.২|རྩིས་ལོ་২০[১]২'''[১]৫དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཁག་ཅིག་རྩིས་ལོ་২০[১]৫'''[১]৫ནང་རྩིས་ཁུར་ཞུས་བའི་སྟོར། ২.

།།།ཉེས་ཚད་སྒོར་༥།།།།།།ཀཀ་ལྷུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྒོར།།།།ཁ་ཅ།ཕྱི་ནས་བཅོས་གནས་སྟངས་སྒོར།།།།ཅ་ཅ།ཕྱོགས་ཕྱི་ནས་བཀྲལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར།།ཅ་ཅ།ཕྱོགས་ཕྱི་ནས་བཀྲལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར།།།།ཕྱོགས་ཕྱི་ནས་བཀྲལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྒོར།།ཅ་ཅ།ཡོངས་བསྡད་སྒོར།།ཅ་ཅ།སྨོད་བསྡད་སྒོར།།ཁ།ཁ།བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབགས།ངོས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྒོར།

ཁ།ཅ་ཆ། ངོགས་འཛིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།

ཕྱིས་སྟན་ཨང་།ཁ་ཅ།ཕྱོགས་ཕྱི་ནས་བཀྲལ་བའི་སྒོར།།ཇ་ཇ།ཕྱིས་ལོ་ཅ།ཁ།ཇ་ཁ།ཁ།ཅ།ཁ།ཅ།ཁ།ཅ

༡༠༥'ཀ'༡༠། རྩོད་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། འགན་ལྟེན་ནས་དགེ་ཐོག་ཅམ་མ་ཡིན་པར་ཡིག་ཐོག་ནས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥'ཀ'༡༡། རྩོད་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྟེན་ཚོགས་ནས་སྣ་ཚོས་སྒྲ་མ་སོང་བར་ཡིག་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༥'ཀ'༡༢། རྩོད་རྒྱས་ཀ་ཡ།། སྒྲོལ་འཛིན་ཁྲུངས་ལྟེད་མེད་པའི་སོང་ཐད། རྒྱས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་བཞིན་རྟེས་ལོངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་དྲུང་ཆེ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཝེབས་པའི་མཁའ་བསྐྱོད་ཀྱི་ (Boarding Pass) དང་འབེལ་འཛིན་ངོ་མ་འཚོལ་ཐབས་བྱས་ཏེ་མིག་སྟོན་གྱིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥'ཀ'༡༣། རྩོད་རྒྱས་ཀ་པ། ཉེས་ཚད་སྐོར་ ༥༠,༠༠༠།༠༠ གང་མྱུར་གཅང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥'ཀ'༡༤། རྩོད་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། སྟོན་རྒྱས་ཐད་ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་འགན་ལྟེན་ནས་གནང་ཕྱོགས་ཅིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༥'ཀ'༡༥། རྩོད་རྒྱས་ཀ་ཨ། སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད། ལམ་སྲོལ་ཆེང་པ་ཞིག་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་མི་སྟོང་པར་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་རྒྱས་སྟངས་འཛིན་བྱ་ཕྱོགས་སྒྲི་ལ་མིག་དགེ་བལྟས་ཏེ་ཐག་གཅོད་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༠༥'ཀ'༡༦། རྩོད་རྒྱས་ཀ་ཁ། སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ཀྱི་སྐྱོན་གནད་འདི་རིགས་མང་དག་ཅིག་ཐོན་བཞིན་འདུག་པས་འགན་ལྟེན་ནས་འགན་འཁུར་ཆེན་པོས་ཞིབ་ཚུད་དང་ཐག་གཅོད་ནན་འཇོངས་དགོས་གལ།

༡༠༥'ཀ'༡༧། ཉེས་སྐྱེན་ཀ་ཀ། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥'ཀ'༡༨། ཉེས་སྐྱེན་ཀ་པ། སྒྲོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦། ཕྱིར་གྱི་ཐོད་ཕྲིམ།ཕྱིས་ཚོ་༦༠༡༦'''༡༥

༡༠༦'ཀ། ཕྱིས་སྐྱེན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས། ཐོག་གནང་ས་གསལ་ཀ།།༦༠

༡༠༦'ཁ། མང་ཚོགས་ཕྱིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེ་གས་པ་ཀ།།༡༩

ཕྱིས་སྐྱན་ཨང་།།༡་༢་༡།ལྷོན་གྲྭའི་ས་ཆ་མིང་སྐྱུར་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།།༡་༢་༤།སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་དགོས་སྐོར།།༡་༢་ཀ།སྐྱུམ་འགོར་རྡབ་སྐྱོན་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྤྱི་དངུལ་ནས་བཏང་སྐོར།།༡་༢་དེ།སྐྱུར་དཀའི་ཁ་དབང་མ་དེབ་ཉར་ཚགས་མེད་པའི་སྐོར།།༡་༢་ཤ།དངུལ་ཆུང་སྐོར་༢༠,༠༠༠།༠༠བརྒལ་བའི་བུ་ལོན་ལེན་པའི་སྐོར།།༡་༢་༡༠།བོད་ཐུག་ཕྲིམ་སྟེའི་ཕྱིས་ཀྱི་འབྲེད་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུར་པའི་སྐོར།།༡་༢་༡༢།ཐུ་གྱའི་ཅ་དངོས་འབྲུལ་བསྡད་ཀ་སྐྱུར་བཏང་པའི་སྐོར།། ཇ་།ར་ནོན་ཚད་འགྱན་ཟོག་ལེན་གཅང་མེད་པའི་སྐོར།། ཇ་།ཏ་ཕྲིམས་མ་ཐུན་གན་ཡིག་སྟོན་ཚུད་ནས་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།། ཇ་།ཐ།ཨང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་དངོས་མཁོ་སྐྱུབ་ཞུས་པ་ཁག་ཐོག་བདེ་དེ་ནང་བྱིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར།། ཇ་།ད།འགྲོ་གྲོན་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཁ་གསལ་མེད་སྐོར།། ཇ་

༼དབེ་དེབ་གསར་པ་བེད་མེད་ལུས་པ་དང་ཟོག་རོའི་མཉམ་བཙོང་བའི་སྐོར། ། ༡།འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཀྱང་བའི་སྐོར། ། ༢།བྱ་ལོན་སྨྲྭ་མཛལ་དངུལ་རྒྱང་སྐོར་ཟ๐,๐๐๐།๐๐བཏགས་ཏེ་བློངས་བའི་སྐོར།

གཞི๑ཀ། ཐོས་ཚོགས་སྤུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།๐

ཅིས་སྣྲན་ཨང་།

གཞི๑ང། ཆིས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།གཅ

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། ཀ་ཟ་ཟ། སྨོན་གྱི་ཀུན་གྲོན་སྤོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ཀ་ཟ་ཅ། དབྱ་ཁྲལ་ལུགས་མཐུན་གཅོག་འཛིན་མ་གནང་བའི་སྐོར། ཀ་ཟ་ཉ། གཏན་འཛོག་བྱང་འཛིན་མེད་སྐོར། ཀ་ཟ་ཏ། སྨོན་གྱི་ཀུན་གྲོན་སྤོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐྱོན་སྐོར། ཀ་ཟ་གཅ། སྤོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ཅ་ཀ། ལྷ་མོ་སྨྲྭ་ལ་མའི་སྨྲྭ་ཡོན་སྐོར། ཅ་ཟ་ཀ། ཏོ་ཞུན་རྩངས་ཕུས་བགྲོ་འཕེམས་དང་ཕྱིར་བསྡུའི་སྦྱངས་འཛིན་སྐོར། ཅ་ཟ་ཅ། ཏོ་ཞུན་རྩངས་ཕུས་ཀྱི་ཡོངས་འབབ་ནམས་སྐབས་འཕྲལ་ཆིས་ཁང་དུ་ཆིས་འབྲལ་དགོས་སྐོར། ཅ་ཟ་ཉ། ལོ་ལྟར་ཆིས་མཚམས་ཉིན་གྱི་ཏོ་ཞུན་རྩངས་ཕུས་ཟོག་བཤེར་གནང་དགོས་སྐོར། ཅ་ཉ། བྱ་ལོན་སྨྲྭ་འཛལ་སྐོར། ཅ་པ། འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་བྱང་སྐོར། ཅ་བ། ལས་གཞི་དང་འཇེལ་བའི་ཟོག་མཁོ་སྨྲྭ་ཀྱི་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་སྐོར།

ཀ๐ཆ། ངོགས་འཇྲི་ཚོང་བ་ཐུབས།ཉ

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། ཅ་ཅ། དངུལ་འབོར་ལོན་ཆེ་སྐྱེད་ཆུང་གསོག་བཙོལ་དངུལ་ཁང་ནང་ལྟག་པའི་སྐོར། ཀ๐ཡོངས་བསྡད་སྐོར། ཀ๐ཡོངས་ཀུན་ཕྱིད་ཀྱི་ངོ་ཞུན་རྩངས་ཕུས་ཟོག་ལཱི་ཏར་གནང་དགོས་སྐོར། ཅ๐། ཟླ་ལོན་སྨྲྭ་འཛལ་སྐོར། ཅ་པ། འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་འཛོལ་ལྷུར་སྐོར། ཅ་བ། ལས་གཞི་དང་འཇེལ་བའི་ཟོག་མཁོ་སྨྲྭ་ཀྱི་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་སྐོར།

ཀ๐ཇ། ངོགས་འཇྲི་ལི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།ཀ

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། ཅ་ཀ། ལྷ་ཕུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ངོགས་དངུལ་ལྷུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བཏུ་ཆའི་སྐོར།

ཀ๐ཆ། ངོགས་འཇྲི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།ཀ

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། ཅ་ཀ། ལྷ་ཕུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ངོགས་དངུལ་ལྷུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བཏུ་ཆའི་སྐོར།

ཀ๐ཉ། ཟླ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་ཀུན་ཁག་ཁགས།

ཀ๐ཏ་ཀ། ཅིས་སྣྲན་ ཅ་ཅ། དངུལ་འབོར་ཆེ་སྐྱེད་ཆུང་གསོག་བཙོལ་དངུལ་ཁང་ནང་ལྟག་པའི་ཐད། ཅིས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་དངུལ་ལོན་ཆེ་སྐྱེད་ཆུང་གསོག་བཙོལ་དུ་མ་བཞག་པར་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཙོལ་འཛོག་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

ཀ๐ཏ་ཁ། ཅིས་སྣྲན་ ཅ๐ཀ། ཡོངས་བསྡད་ཐད། ཟླ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ๐ཏ་ག། ཅིས་སྣྲན་ ཅ๐ཁ། སྨྲྭ་བསྡད་ཐད། ཟླ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ๐ལ། ཕྱི་ལོ་ལྷོ་ལོན་ཡན་ལག ཅིས་ཚོ་ ཀ๐ཀཅ"ཀཅ

ཀ๐ལ་ཀ། ཅིས་ལྷན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་ས་གནས་ཐུབས།๐

ཀ๐ལ་ཁ། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་བར་ལའི་ཀུན་པར་ཐུབས།๑

ཅིས་སྣྲན་ཨང་། ཅ་ཀ། ཅིས་ཁ་ཅིས་ཁ་མ་མཐུན་པའི་སྐོར། ཅ་ཁ། ཐོག་ཁང་གི་གཏམ་ལའི་ཅིས་ཁའི་ནང་གསལ་ཀྱི་མེད་སྐོར། ཅ๐ཀ། ཡོངས་བསྡད་སྐོར།

ཀ๐ལ་ག། ཐོས་ཚོགས་ཟླ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།๐

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༠༧་བ། རྒྱས་སྐྱེན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།།

རྡེས་སྣྲན་ཨང་། ༣.༡། ཙ་དགོངས་ཟིན་རྟེས་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་ལས་ཅག་སྐྱེར་ཉར་གནང་བའི་སྐོར། ༣.༢། ཁང་གླུ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་མེད་པའི་སྐོར། ༢.༡། སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

༡༠༧་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་གྲངས།།༠

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༠༧་ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།།༠

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༠༧་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀེར་ཁག།

༡༠༧་ཇ་༡། རྡེས་སྣྲན་ ༣.༡། རྡེས་གསལ་ཁ་དབང་ཁག་ཅིག་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་གང་མཁྱོགས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༢། རྡེས་སྣྲན་ ༣.༢། ནང་ཁུལ་སྤྲོད་བསྡད་དང་ཡོང་བསྡད་ཕན་ཚུན་མཐུན་མིན་ཐད། རྡེས་ཁ་ཕན་ཚུན་ཞིབ་བསྡུས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་སྤྲོད་ཡོང་རྡེས་མཐུན་གཙང་བཟོ་གནང་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༣། རྡེས་སྣྲན་ ༢.༡། ཡོང་བསྡད་ཐད། རྡེས་གསལ་ལྟར་ཡོང་བསྡད་སྐོར་ ༡༣,༣༥༠།༠༠ ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥། བལ་ཡུལ་རྒྱ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྒྱས་ཡོ་ ༦༠༡༩"'༡༥

༡༠༥་ཀ། རྒྱས་སྐྱེན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཕྱུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གཅད་ཆུས།སྐྱོན་གཅད་སོགས་བཅས།།༡༩

༡༠༥་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྐང་བད་ཀར་ལའི་ཀྱིས་པ་གྲངས།།༠

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།

༡༠༥་ག། ཐོས་ཚོགས་ཆུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།།མ

རྡེས་སྣྲན་ཨང་།*།*།*།*སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར།*།*།*བཀའ་ཤག་འཛིན་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་མེད་པའི་སྐོར།*།*།*སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།*།*།*བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་སྐོར།*།*།*སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།*།*།*སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། *།*།*ཀ*ཨདཇ་ཀྱིང་དོད་བརྒྱ་ཆ*ཨབབ་འབྱུལ་བསྡད་སྐོར།

༡༠༥་ང། རྒྱས་སྐྱེན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས།།*

རྡེས་སྣྲན་ཨང་། ༣.༡། སྟོན་རྡེས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱང་སོང་སྐོར།

༡༠༥་ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་གྲངས།།

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།།།།ཟླ།སྨོད་བསྡད་དང་ཡོང་བསྡད་ཆེང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་སྐོར།ཟ་།།དཏུལ་ཁང་རྡེས་ཤོག་མེག་སྟོན་དགོས་པ་དང་ལུགས་མཐུན་སྨོ་རྒྱ་དགོས་པའི་སྐོར།།ལ་།།ཀ།བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ།རོགས་དཏུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

།།ལ་ཆ། ངོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།ལ་།།ཀ།བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ།རོགས་དཏུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

།།ལ་ཉ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ལ

།།ལ་ཉ་།། རྡེས་སྒྲན་ །།།ཟླ། སྨོད་བསྡད་དང་ཡོང་བསྡད་ཆེང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་གང་མཁྱོགས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ལ་ཉ་།། རྡེས་སྒྲན་ ཟ་།། དཏུལ་ཁང་རྡེས་ཤོག་མེག་སྟོན་དགོས་པ་དང་ལུགས་མཐུན་སྨོ་བརྒྱ་དགོས་པའི་ཐད། དཏུལ་ཁང་གང་མཁྱོགས་སྨོ་རྒྱ་ཏེ་དཏུལ་ལྷག་དང་དཏུལ་སྒྲེ་རི་ཐོག། དཏུལ་ཁང་གི་ཞིབ་ཕྲའི་རྡེས་ཤོག་བཅས་རྡེས་ལོ་རྗེས་མའི་རྡེས་ཞིབ་སྒྲབས་ངེས་པར་མེག་སྟོན་ཀྱིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ལ་།། རྡེས་སྒྲན་ ཅ་།།། ཨ་པེ་བསྡན་འཇོན་ནས་སྨོར་ །།ཟ,།ཟ,ཟ,ཟ།ལ,ཟ དང་། བསྡན་འཇོན་སྨྲོལ་དཀར་ནས་སྨོར །།།།།།།། བཅས་ཁྲོན་སྨོར་ ཟ,ཟ,ཟ,ཟ།ལ,ཟ ཕྱི་བསྡུ་མ་ཐུབ་ཚེ་སྤྱི་རྒྱ་སྐེར་ཟས་བྱས་པ་ལ་གཞིགས་པའི་གནང་ཕྱོགས་དགོས་ཞེས་མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲས་ཟ་ནས་སྨོན་གནད་ཕེར་འདོན་ཀྱིས་གནང་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན་ཞུས་འདུག་ཀྱང་དེ་དུང་དེ་ཆུར་ལྟ་ཞུ་འདུག་ན་ཉིན་འགྱངས་ཞག་འཕྲལ་དུ་མ་སོང་བར་མང་རྡེས་སྟོན་མ་དག་གི་ཐག་གཅོད་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་ཕྱོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱ།

།།ལ་ཉ་།། རྡེས་སྒྲན་ ཅ་།།ཟ། ཆུར་བཀོད་རྡེས་ཁྲིའི་རོགས་དཏུལ་ནད་སྨྲོད་བྱ་བསྡད་ཁོངས་རོགས་དཏུལ་ཡོང་དགོས་ཐད། ཡོང་རེ་མེད་པ་རྣམས་ལོ་ལྟར་འགོར་ཁུར་མ་དགོས་པར་ངེས་པར་ལུགས་མཐུན་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ལ་ཉ་།། རྡེས་སྒྲན་ ཅ་།ལ་། སྨོད་བསྡད་ཐད། སྨོད་ཁྲངས་མེད་པ་རྣམས་འབྲེལ་ཡོད་ལྟར་ལ་སྒྲན་སེང་གིས་ལུགས་མཐུན་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ།

།།ཅ། ཏ་སོག་སྐྱ་ཚབ་དོན་ཁང། རྡེས་ལོ་ །།ལ།།།།ལ།

ཁོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཏི་ལ་བསྒྲགས་བསྟི་གནས་ཁང།།

།།ལ་ཀ། རྡེས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནང་སོགས་བྱང་ས།།།

།།ལ་ཁ། མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།ཀ

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།

།།ལ་ག། ཐོས་ཚོགས་ཆུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།ཀ

རྡེས་སྒྲན་ཞང་།

།།ལ་ང། རྡེས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།།

རྡོས་སྦྱན་ཞང། ༡.༡.༡། དགོས་རེས་ཅན་གྱི་རྡོས་དེབ་བདག་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༡.༡.༢། དངུལ་རྒྱང་དང་དངུལ་ཁང་འདུམ་སྒྲིག་རྡོས་ཤོག་བཟོ་སྲོལ་མེད་པ། ༡.༡.༣། སྟོན་རྡོས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་བྱང་སོང་སྐོར། ༡.༡.༤། རྡོས་སྒྲོད་རྡོས་ལེན་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བས་རྡོས་ཚད་ཐོན་སྐོར། ༣.༡། ངག་དབང་རིགས་ལམ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྐོར། ༣.༣། གསོལ་ཐོགས་འཕར་སོང་སྐོར། ༣.༤། སྟོན་རྡོས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་འགྲོ་བཏང་སྐོར།

༡༠༥'ཅ། དོགས་འཇྲི་ཕོང་བ་ཁྱབས།

རྡོས་སྦྱན་ཞང།*[1]*[2]*[3]*[4]*[5]*[6]*[7]*[8]*[9]*[10]*[11]*[12]*[13]*[14]*[15]*[16]*[17]*[18]*[19]*[20]*[21]*[22]*[23]*[24]*[25]*[26]*[27]*[28]*[29]*[30]*[31]*[32]*[33]*[34]*[35]*[36]*[37]*[38]*[39]*[40]*[41]*[42]*[43]*[44]*[45]*[46]*[47]*[48]*[49]*[50]*[51]*[52]*[53]*[54]*[55]*[56]*[57]*[58]*[59]*[60]*[61]*[62]*[63]*[64]*[65]*[66]*[67]*[68]*[69]*[70]*[71]*[72]*[73]*[74]*[75]*[76]*[77]*[78]*[79]*[80]*[81]*[82]*[83]*[84]*[85]*[86]*[87]*[88]*[89]*[90]*[91]*[92]*[93]*[94]*[95]*[96]*[97]*[98]*[99]*[100]*[101]*[102]*[103]*[104]*[105]*[106]*[107]*[108]*[109]*[110]*[111]*[112]*[113]*[114]*[115]*[116]*[117]*[118]*[119]*[120]*[121]*[122]*[123]*[124]*[125]*[126]*[127]*[128]*[129]*[130]*[131]*[132]*[133]*[134]*[135]*[136]*[137]*[138]*[139]*[140]*[141]*[142]*[143]*[144]*[145]*[146]*[147]*[148]*[149]*[150]*[151]*[152]*[153]*[154]*[155]*[156]*[157]*[158]*[159]*[160]*[161]*[162]*[163]*[164]*[165]*[166]*[167]*[168]*[169]*[170]*[171]*[172]*[173]*[174]*[175]*[176]*[177]*[178]*[179]*[180]*[181]*[182]*[183]*[184]*[185]*[186]*[187]*[188]*[189]*[190]*[191]*[192]*[193]*[194]*[195]*[196]*[197]*[198]*[199]*[200]*[201]*[202]*[203]*[204]*[205]*[206]*[207]*[208]*[209]*[210]*[211]*[212]*[213]*[214]*[215]*[216]*[217]*[218]*[219]*[220]*[221]*[222]*[223]*[224]*[225]*[226]*[227]*[228]*[229]*[230]*[231]*[232]*[233]*[234]*[235]*[236]*[237]*[238]*[239]*[240]*[241]*[242]*[243]*[244]*[245]*[246]*[247]*[248]*[249]*[250]*[251]*[252]*[253]*[254]*[255]*[256]*[257]*[258]*[259]*[260]*[261]*[262]*[263]*[264]*[265]*[266]*[267]*[268]*[269]*[270]*[271]*[272]*[273]*[274]*[275]*[276]*[277]*[278]*[279]*[280]*[281]*[282]*[283]*[284]*[285]*[286]*[287]*[288]*[289]*[290]*[291]*[292]*[293]*[294]*[295]*[296]*[297]*[298]*[299]*[300]*[301]*[302]*[303]*[304]*[305]*[306]*[307]*[308]*[309]*[310]*[311]*[312]*[313]*[314]*[315]*[316]*[317]*[318]*[319]*[320]*[321]*[322]*[323]*[324]*[325]*[326]*[327]*[328]*[329]*[330]*[331]*[332]*[333]*[334]*[335]*[336]*[337]*[338]*[339]*[340]*[341]*[342]*[343]*[344]*[345]*[346]*[347]*[348]*[349]*[350]*[351]*[352]*[353]*[354]*[355]*[356]*[357]*[358]*[359]*[360]*[361]*[362]*[363]*[364]*[365]*[366]*[367]*[368]*[369]*[370]*[371]*[372]*[373]*[374]*[375]*[376]*[377]*[378]*[379]*[380]*[381]*[382]*[383]*[384]*[385]*[386]*[387]*[388]*[389]*[390]*[391]*[392]*[393]*[394]*[395]*[396]*[397]*[398]*[399]*[400]*[401]*[402]*[403]*[404]*[405]*[406]*[407]*[408]*[409]*[410]*[411]*[412]*[413]*[414]*[415]*[416]*[417]*[418]*[419]*[420]*[421]*[422]*[423]*[424]*[425]*[426]*[427]*[428]*[429]*[430]*[431]*[432]*[433]*[434]*[435]*[436]*[437]*[438]*[439]*[440]*[441]*[442]*[443]*[444]*[445]*[446]*[447]*[448]*[449]*[450]*[451]*[452]*[453]*[454]*[455]*[456]*[457]*[458]*[459]*[460]*[461]*[462]*[463]*[464]*[465]*[466]*[467]*[468]*[469]*[470]*[471]*[472]*[473]*[474]*[475]*[476]*[477]*[478]*[479]*[480]*[481]*[482]*[483]*[484]*[485]*[486]*[487]*[488]*[489]*[490]*[491]*[492]*[493]*[494]*[495]*[496]*[497]*[498]*[499]*[500]*[501]*[502]*[503]*[504]*[505]*[506]*[507]*[508]*[509]*[510]*[511]*[512]*[513]*[514]*[515]*[516]*[517]*[518]*[519]*[520]*[521]*[522]*[523]*[524]*[525]*[526]*[527]*[528]*[529]*[530]*[531]*[532]*[533]*[534]*[535]*[536]*[537]*[538]*[539]*[540]*[541]*[542]*[543]*[544]*[545]*[546]*[547]*[548]*[549]*[550]*[551]*[552]*[553]*[554]*[555]*[556]*[557]*[558]*[559]*[560]*[561]*[562]*[563]*[564]*[565]*[566]*[567]*[568]*[569]*[570]*[571]*[572]*[573]*[574]*[575]*[576]*[577]*[578]*[579]*[580]*[581]*[582]*[583]*[584]*[585]*[586]*[587]*[588]*[589]*[590]*[591]*[592]*[593]*[594]*[595]*[596]*[597]*[598]*[599]*[600]*[601]*[602]*[603]*[604]*[605]*[606]*[607]*[608]*[609]*[610]*[611]*[612]*[613]*[614]*[615]*[616]*[617]*[618]*[619]*[620]*[621]*[622]*[623]*[624]*[625]*[626]*[627]*[628]*[629]*[630]*[631]*[632]*[633]*[634]*[635]*[636]*[637]*[638]*[639]*[640]*[641]*[642]*[643]*[644]*[645]*[646]*[647]*[648]*[649]*[650]*[651]*[652]*[653]*[654]*[655]*[656]*[657]*[658]*[659]*[660]*[661]*[662]*[663]*[664]*[665]*[666]*[667]*[668]*[669]*[670]*[671]*[672]*[673]*[674]*[675]*[676]*[677]*[678]*[679]*[680]*[681]*[682]*[683]*[684]*[685]*[686]*[687]*[688]*[689]*[690]*[691]*[692]*[693]*[694]*[695]*[696]*[697]*[698]*[699]*[700]*[701]*[702]*[703]*[704]*[705]*[706]*[707]*[708]*[709]*[710]*[711]*[712]*[713]*[714]*[715]*[716]*[717]*[718]*[719]*[720]*[721]*[722]*[723]*[724]*[725]*[726]*[727]*[728]*[729]*[730]*[731]*[732]*[733]*[734]*[735]*[736]*[737]*[738]*[739]*[740]*[741]*[742]*[743]*[744]*[745]*[746]*[747]*[748]*[749]*[750]*[751]*[752]*[753]*[754]*[755]*[756]*[757]*[758]*[759]*[760]*[761]*[762]*[763]*[764]*[765]*[766]*[767]*[768]*[769]*[770]*[771]*[772]*[773]*[774]*[775]*[776]*[777]*[778]*[779]*[780]*[781]*[782]*[783]*[784]*[785]*[786]*[787]*[788]*[789]*[790]*[791]*[792]*[793]*[794]*[795]*[796]*[797]*[798]*[799]*[800]*[801]*[802]*[803]*[804]*[805]*[806]*[807]*[808]*[809]*[810]*[811]*[812]*[813]*[814]*[815]*[816]*[817]*[818]*[819]*[820]*[821]*[822]*[823]*[824]*[825]*[826]*[827]*[828]*[829]*[830]*[831]*[832]*[833]*[834]*[835]*[836]*[837]*[838]*[839]*[840]*[841]*[842]*[843]*[844]*[845]*[846]*[847]*[848]*[849]*[850]*[851]*[852]*[853]*[854]*[855]*[856]*[857]*[858]*[859]*[860]*[861]*[862]*[863]*[864]*[865]*[866]*[867]*[868]*[869]*[870]*[871]*[872]*[873]*[874]*[875]*[876]*[877]*[878]*[879]*[880]*[881]*[882]*[883]*[884]*[885]*[886]*[887]*[888]*[889]*[890]*[891]*[892]*[893]*[894]*[895]*[896]*[897]*[898]*[899]*[900]*[901]*[902]*[903]*[904]*[905]*[906]*[907]*[908]*[909]*[910]*[911]*[912]*[913]*[914]*[915]*[916]*[917]*[918]*[919]*[920]*[921]*[922]*[923]*[924]*[925]*[926]*[927]*[928]*[929]*[930]*[931]*[932]*[933]*[934]*[935]*[936]*[937]*[938]*[939]*[940]*[941]*[942]*[943]*[944]*[945]*[946]*[947]*[948]*[949]*[950]*[951]*[952]*[953]*[954]*[955]*[956]*[957]*[958]*[959]*[960]*[961]*[962]*[963]*[964]*[965]*[966]*[967]*[968]*[969]*[970]*[971]*[972]*[973]*[974]*[975]*[976]*[977]*[978]*[979]*[980]*[981]*[982]*[983]*[984]*[985]*[986]*[987]*[988]*[989]*[990]*[991]*[992]*[993]*[994]*[995]*[996]*[997]*[998]*[999]*[1000]*[1001]*[1002]*[1003]*[1004]*[1005]*[1006]*[1007]*[1008]*[1009]*[1010]*[1011]*[1012]*[1013]*[1014]*[1015]*[1016]*[1017]*[1018]*[1019]*[1020]*[1021]*[1022]*[1023]*[1024]*[1025]*[1026]*[1027]*[1028]*[1029]*[1030]*[1031]*[1032]*[1033]*[1034]*[1035]*[1036]*[1037]*[1038]*[1039]*[1040]*[1041]*[1042]*[1043]*[1044]*[1045]*[1046]*[1047]*[1048]*[1049]*[1050]*[1051]*[1052]*[1053]*[1054]*[1055]*[1056]*[1057]*[1058]*[1059]*[1060]*[1061]*[1062]*[1063]*[1064]*[1065]*[1066]*[1067]*[1068]*[1069]*[1070]*[1071]*[1072]*[1073]*[1074]*[1075]*[1076]*[1077]*[1078]*[1079]*[1080]*[1081]*[1082]*[1083]*[1084]*[1085]*[1086]*[1087]*[1088]*[1089]*[1090]*[1091]*[1092]*[1093]*[1094]*[1095]*[1096]*[1097]*[1098]*[1099]*[1100] ཁ་ལ་ལ་ཁ་ཕ་ལ་ལ་ཁ་ཕ་ལ་ལ་ཁ་ཕ

།།།།།ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་གྲངས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ༣།།ལྷོན་རྒྱས་བཀའ་འཕྲོལ་དང་བཙལ་བའི་སྐོར། ༣།།ལུགས་མཐུན་ཁ་པར་ཐོ་དེབ་བྲིས་ཉར་མེད་པའི་སྐོར། ༣།།ཁ་པར་ཞང་འཕར་མ་བེད་སྟོད་བྱས་པའི་སྐོར། །ལ།བོད་དོན་དང་བློངས་ལག་དེབ་ཀྱི་སི་ཚད་པའི་སྐོར། །ལ།རྒྱས་ཁྲ Tallyམཉེན་ཆས་ནང་བཙུག་དགོས་སྐོར། །ཅ།ཐེ་ལན་ནང་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་།།ལགོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྟོད་བྱས་པར་ཁྲིམས་གཏུག་བྱས་སྐོར། །ཉ།ཟུར་བཀོལ་རྒྱས་ཁྲལ་བྱང་སོང་སྐོར། །ཆ།གནས་འཕར་གསོལ་ཞོགས་བར་ཁྲད་རྒྱས་སྟོར་ཞུ་ཕྱོགས་དགོས་པའི་སྐོར། ༣།།སྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་བེད་མེད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

།།།།ག། ཐོས་ཚོགས་སྒུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།།ཀ

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། །ལ་དང་ཟླངས་ཞལ་འདེབས་དེ་བ་གཅིག་ཚད་པའི་སྐོར། །ཆ་།ལས་ལ་ཁུངས་ལས་ཀྱང་ཁ་ལ་ལ་ཁ་ཕྱི་ནས་ཁ་ཕ་ཁ་ལ་ལ་ཁ་ལ་ལ་ཁ་ལ་ལ

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་།

༡༡༡་གཅ། ཐོས་ཚོགས་སྒེ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།༠

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་།

༡༡༡་བ། རྒྱས་སྦྱོར་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།༧

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་། ༢་༧། ཐོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་བྱང་སོང་སློབ།

༡༡༡་ཆ། དོགས་འཇུའི་ཕོང་བ་གྲངས།།

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་།༧་༢་༧།རོགས་དངུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་ཆ་ཐག་སློར་༤༥,༤༤᰻᰻᰻ཡི་སློར།།༢་༣།བྱང་འཛིན་མེད་པའི་སོང་སློར།།༢་རེ།གཏན་འཛིག་བྱང་འཛིན་མི་གསྲེན་མ་བྱུང་པའི་སློར།།༢་᰻།ཐོ་གཞུང་དང་རྒྱས་གསལ་སྤྱོད་བསྡད་གཉིས་ཀྱི་དངུལ་འགོར་མ་མཐུན་པའི་སློར།།༢་᰽།འཕྲལ་སེལ་དངུལ་འཛིག (Temporary Deposit)ཡོད་བསྡད་གང་སྒྲུར་གཅང་བཟོ་དགོས་པའི་སློར།། ། །ཡོད་བསྡད་སློར།། ། །ཐྲོད་བསྡད་སློར།

༡༡༡་ཉ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།།

རྒྱས་སྦྱོར་ཚང་།།༢་།བྱང་འཛིན་མེད་པའི་སོང་སློར།།༢་᰽།ཐོ་གཞུང་དང་རྒྱས་གསལ་སྤྱོད་བསྡད་གཉིས་ཀྱི་དངུལ་འགོར་མ་མཐུན་པའི་སློར།

༡༡༡་ཏ། རྒྱ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱུབ་གཉེར་ཁག ཅ

༡༡༡་ཐ་༡། རྒྱས་སྦྱོར་ ༡་༢་།རོགས་དངུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་ཆ་ཐོས་ཐབ། འཕྲོས་རོགས་དངུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་སློར་ ། ། ,།᰽།།ཅ། རྒ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྒྱས་ཐག་ཅང་བཟོ་དགོས།

༡༡༡་ཐ་༢། རྒྱས་སྦྱོར་ ། ། །ཀ། ཁང་ཁྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ཁང་ཁྱིམ་མེག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་ཐབ། ཁང་ཁྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ཁང་ཁྱིམ་ལཆོལ་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱ་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་མེག་སྟོན་དགོས།

༡༡༡་ཐ་᰽། རྒྱས་སྦྱོར་ ། ། །ཅ། ལྷག་ལས་སེལ་དངུལ་འཛིག་ཡོད་བསྡད་གང་སྒྲུར་གཅང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐབ།ལན་གསལ་ལྟར་ལ་ལ་ཆ་ཤས་ཀ་ཆ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ ཅ

༡༡༡་ཐ་᰽། ཁ་ཤས་ཀ ། ། ། ། ཡོད་བསྡད་ཐབ། ལྷག་ཡོད་བསྡད་ནམས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ ཅ

༡༡༡་ཐ་᰽། ཁ་ཤས་ཀ ། ། ། ། ཐྲོད་བསྡད་ཕྲོ་བ། ལྷག་ཐྲོད་བསྡད་ནམས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ ཅ

། ། ། ཕ་ཡི་དི་ཀའི་ཁྲུ་ཚན་དོན་གཙོད་ཀང་།

རྒྱས་ཁོ་ ། ། ། །

རྒྱུ་ས།

༡༡༦'ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།༦

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ༣.༡། ཕྱོགས་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བཏུལ་བའི་སྐོར། ༣.༢། གཞུང་དཏུལ་དང་སྐེར་དཏུལ་མཉམ་བསྲེས་གནང་བའི་སྐོར།

༡༡༢'ཅ། དོགས་འཇུ་ས་བཅད་པ་གྲངས།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༡༡༦'ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༡༡༦'ཌ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཏེར་ཁག།

༡༡༢'ཎ.༡། རྒྱས་སྦྱན་ ཅ.༡། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༡༢'ཎ.༢། རྒྱས་སྦྱན་ ཅ.༢། ཕྱོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༡༢'ཎ.༣། རྒྱས་སྦྱན་ ༤.༡། བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ་ཐད། དུས་འགྱངས་ཆུ་མ་སོང་བར་དཔལ་ལས་ཆུ་རྒྱས་འབྱུལ་དགོས།

༡༡༦། ཨིན་ལན་སྐྱ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།

རྒྱས་ཝོ་ ༦༠༡༦'''༡༥

༡༡༦'ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་ས་གས་བཅས།*

༡༡༦'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་གྲངས།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༡༡༦'ག། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༡༡༦'ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༡༡༣'ཅ། དོགས་འཇུ་ས་བཅད་པ་གྲངས།༦

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།༡.༢.༡།དང་བླངས་དབྱ་དཏུལ་བསྡུ་འབབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་མེད་པའི་སྐོར།༡.༢.༢།ཕྱོགས་རྒྱས་འཁོལ་ལས་བཏུལ་བའི་སྐོར། ༣.༢།གཏུང་སེམས་མཉམ་བསྒྲེད་ཀྱི་སྒྲར་ཐམ་འབབ་ཡུ་སྐོར་༤༤.༠༠རྒྱས་ཆད་ཐོན་པའི་སྐོར།*.
།ཡོང་བསྡད་སྐོར།*.*.།ཕྱོད་བསྡད་སྐོར།*.*.།བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ།རོགས་དཏུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

༡༡༦'ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས།*

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ༡་༣་༡།དང་བློངས་དབྱ་དཏུལ་བསྡུ་འབབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་མེད་པའི་སྐོར། ༡་༣་༢། སྲོན་རྒྱས་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ༣་༢། གཏུང་སེམས་མཉམ་བསྒྲེད་ཀྱི་སྒང་ཐམ་འབབ་ཡུ་སྐོར་༤༥་༠༠རྒྱས་ཆད་ཐོན་པའི་སྐོར།

།།།།ཇ་ཇ། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

།།།།ཇ་ཇ་། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་།། སྲོན་རྒྱས་བཀའ་འགྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འགྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། སྲོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ ༤ ནང་གསེས་ ༥ བ་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཡོད་གས་དགོས་རྒྱུ།

།།།།ཇ་ཇ། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༣། ཚོད་གན་བསྐོ་གཞག་ཐད། ཚོད་གན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟེ་དབར་ལོ་ལྔ་ལྟག་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ན་སྒྲིག་མཐུན་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཡོད་གས་དགོས་རྒྱུ།

།།།།ཇ་ཇ། རྒྱས་སྦྱན་ ༥་།། ཡོངས་བསྡུད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།།ཇ་༥། རྒྱས་སྦྱན་ ༥་།། སྤྲོད་བསྡུད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།།ཇ་། རྒྱས་སྦྱན་ ༦་།། དུས་འགྱངས་ས་ཁ་སོང་བར་དབལ་ལས་ས་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་འབྱལ་གནང་དགོས།

།།།།ཇ་༦། རྒྱས་སྦྱན་ ༧་།། དོན་ཁང་རྒྱས་ཁྲིའི་རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡུད་ཐད། འཕར་གྲོན་ཆགས་པས་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡུད་སྐོར་ །།།།།།།། གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།། ཐྲར་ཥི་ལ་དང་ལ་དི་ཥི་སྐྱ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།

རྒྱས་ཝོ་ །།།།'''།།

།།།།ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཏུག་གཅོན་གནང་ཐུས།སྐྱོན་གནད་ས་གས་ཀྱང་།།

།།།།ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཀྱང་།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

།།།།ག། ཁོས་ཚོགས་ས་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཀྱང་།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

།།།།ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཀྱང་།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། །།། དང་ཐུང་བ་དབྱ་དཏུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་ཚད་གས་པ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ །། བསྡུ་བཞེས་ཐུང་མེད་པའི་སྐོར། །།། སྒང་སིལ་སྐྱ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱས་པ་དང་དཏུལ་གཉེར་གྱི་ལས་འགན་ལས་བྱེད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལྟོགས་གནང་བའི་སྐོར།

།།།།ཅ། དོགས་འཇུ་སོང་བ་ཀྱང་།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། །།ཡོངས་བསྡད་སྐོར། །།སྲོད་བསྡད་སྐོར། བསྡུ་དཏུལ་འབྱལ་འབབ་སྐོར། ཁ་ལ་ཀ།ཏེ་སྤྱའི་རྒྱུན་གྲོན་དགོས་དཏུལ་ཡོངས་བསྡད་རྒྱས་བཅོས་དགོས་པའི་སྐོར།།།།ལ་ལ།དཏུལ་འཇིན་དཏུལ་ཁང་ནང་མ་བ་ཆུག་པའི་སྐོར། །ཁ་ཀ།དཏུལ་ཁང་འདུམ ་སྒྲིག་རྒྱས་ཤོག་(Bank

Reconciliation Statement) དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ཁ དངུལ་ཁང་འདུམ་སྒྲིག་རྩིས་ཞོག་བཟོ་སྒོལ་མེད་པའི་སྐོར། ༡། ཡོང་བསྡད་སྐོར། ༢། སྒྲོད་བསྡད་སྐོར། ༣། བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ་སྐོར། ཤ་རིན་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། །

གསུམ་ཆ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས། ༠

རྩིས་སྟན་ཨང་།

གསུམ་ཐ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག **གསུམ**

གསུམ་རྡ་གཅིག ། རྩིས་སྟན་ ༢་རེ། ༢༠གཅིག་།།༩ དང་ ༢༠གཅིག་།།༥ ལོའི་ནང་སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། སྟོན་ཚེས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ ༥ གནང་གསེས་ ༩ བའི་དགོངས་དོན་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཡོག་དགོས་རྒྱུ། ཤར་སིལ ། །

གསུམ་རྡ་ཉ ། རྩིས་སྟན་ ༣་ཀ། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས། ཤར་སིལ ། །

གསུམ་རྡ་རྒྱ ། རྩིས་སྟན་ ༣་ཁ། སྒྲོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས། ཤར་སིལ ། །

གསུམ་རྡ་དྲུག ། རྩིས་སྟན་ ༥་ཀ། བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ་ཐད། འབྱུལ་བསྡད་སྐོར་༡༥༥།༥༠ གང་ཟླར་དཔལ་ལས་ཆུ་རྩིས་འབྱུལ་དགོས་རྒྱུ། ཤར་སིལ ། །

གསུམ་རྡ་དགུ ། རྩིས་སྟན་ ༦་ཉ་ཀ། དེ་སྔའི་རྒྱུན་གྱོན་དགོས་དངུལ་ཡོང་བསྡད་རྩིས་བཅོས་དགོས་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ རྩིས་ལམ་ནས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

གསུམ་རྡ་བཅུ ། རྩིས་སྟན་ ༦་ཉ་ཁ། དངུལ་འཛིན་དངུལ་ཁང་ནང་མ་བཅུག་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ རྩིས་ལམ་ནས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

གསུམ་རྡ་བཅུ་རྒྱ ། རྩིས་སྟན་ ཀ་ཀ། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྒྲིག་རྩིས་ཞོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད། རྩིས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་དངུལ་ཁང་ནང་སློབས་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་འདུམ་སྒྲིག་རྩིས་ཞོག་ནས་རྩིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ལས་ལོ་ལྟར་འགོར་འཕྲུང་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ།

གསུམ་རྡ་བཅུ ། རྩིས་སྟན་ ཀ་ཁ། སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། སྐྱོན་གནད་འདི་རིགས་ནི་དཔལ་འབྱོར་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཞོས་དེ་ཡིན་པས་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་ཅམ་གྱིས་འཐུས་མིན་ལ་སོང། སྟོན་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༩ ལྟར་ཐུག་བསྡུར་གནང་ཡོག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

གསུམ་རྡ་ཅ ། རྩིས་སྟན་ ༥་ཀ། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་གིས་གང་མཁྱོགས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ།

གསུམ་རྡ་བཅུ ། རྩིས་སྟན་ ༥་ཁ། སྒྲོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

གསུམ་རྡ་བཅུ་རྒྱ ། རྩིས་སྟན་ཨང་། ཅ་ཀ། བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབབ་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཕྱོང་གིས་གང་མཁྱོགས་དཔལ་ལས་ཆུ་ རྩིས་འབྱུལ་དགོས།

བཅུ་དྲུག ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ཁ་ཏོག་ཟླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པ། །

རྩིས་ཟླ་༡༠གཅིག་།།༥

བཅུ་དྲུག་ཀ ། རྩིས་ཟློན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཆྱང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས། ཕྱོན་གནད་ས་གཞི་ཐུབས། ༢མ

༡༩༥'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་ཐུབས།༡༣

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་།༡་༢་༨།སྦྱོང་དགོས་མེད་པའི་སྦྱོང་བསྡད་སྐོར།༡་༢་བ།ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་ཉིན་འགར་མ་རྟེ་སོང་ལ་ཟུར་ཕོགས་ཞུས་སྦྱོང་སྐོར།༡་༢་༤།སྒྲིག་འགལ་གྱིས་སོའི་འགྲོ་གྲོན་ཞུས་སྦྱོང་སྐོར།༡་༢་༡༡།ཁ་པར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཞིབ་ཕ་མིག་སྟོན་མེད་པའི་སྐོར། ༣ ༣།མེའོ་ཚོས་འཚེལ་ཕྱིང་ས་གནས་སྨན་ཁང་བསྐྱར་བཟོའི་ལས་གཞིའི་སྐོར། ༣ ཹ།ས་ཏོན་ཁམས་ཀཱཥྨཱི་ར་གནས་སུ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱ་ལས་གཞིའི་སྐོར། ༣ ༢།ཇ་ཏྲས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ༣ ༤།དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་སྤ་སྣར་ཕྱི་ར་ཏཱི་ཀ་ཏི་དཔལ་སྐྱེད་ཀྱོང་ཀུན་གོགས་པའི་སྐོར། ༣ ཹ།རྒྱས་ཧོ་ར་ཀྱི་ཁ་ལས་ཕར་སོང་ཐང་སྐོར་ ༡༣༠༠།༠༠སྐོར་༡༠༠།༠༠སྐོར་༥ཹ་༤།༠༠རྒྱས་ལྡར་ཞུས་པའི་སྐོར། ༣ ༡༠།རྒྱས་ཤ་གཅོད་བསྡད་སྐོར་ཨ,ཀ་ཀ ཹ ཨ ཆ ཀ ཀ ཀ

༡༡༥'ཇ'༣། རྒྱས་སྒྲན་ ༣'༣། བོད་མིའི་དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་སྐོར། རྟེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྲོལ་མིག་སྟོན་དང་། མེ་འགོར་འཛིན་བྱང་ (Ticket) དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱས་གཏང་བཟོ་དགོས།

༡༡༥'ཇ'༩། རྒྱས་སྒྲན་ ༣'༥། ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སྦྱོང་གནང་བའི་ཐད། བྱང་གཞོན་འཕྲིན་ལས་དཔལ་མོ་དང་བསྟན་འཛིན་བློ་མཇོས་གཉིས་ལ་ཟུར་ཕོགས་འཕར་སྦྱོང་སྐོར་ ༥༠༠།༠༠ རེ་ཥོར་འདུག་པ་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱས་གཏང་བགོས།

༡༡༥'ཇ'༥། རྒྱས་སྒྲན་ ༩'༡ ཡོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཏང་བཟོ་དགོས།

༡༡༥'ཇ'༦། རྒྱས་སྒྲན་ ༩'༢། སྦྱོང་བསྡད་ཐད། རྒྱས་གཏང་ཟིན་འཕྲོས་རྣམས་ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་གཏང་མ་བཟོ་དགོས།

༡༡༦། སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་སྨན་ཁང་།

རྒྱས་ཡོ་ ༢༠༡༩'''༡༥

༡༡༦'ཀ། རྒྱས་སྒྲན་ཁཀ་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་ཐྱང་བ་དང་།མཏུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་ས་གས་ཐུབས།།

༡༡༦'ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། ༣'།དཏུལ་རྒྱང་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་བའི་སྐོར།

༡༡༦'ག། ཐོས་ཚོགས་སྒུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་།

༡༡༦'ང། རྒྱས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་། །'༢'༣། དཏུལ་རྒྱང་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་འཛིག་བྱས་སྐོར། ༢'༣། འཕྲོད་ལས་པ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྐོར།

༡༡༦'ཅ། དོགས་འཇི་ས་ཁ་བ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་།།'༢'།། ལས་བྱེད་དང་ཉམ་ཐག་སྨན་གོན་ཞུ་ཐོགས་སྐོར། ༢'།། སྨན་ཟོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།༢'༣།འཕྲོད་ལས་པ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྐོར།

༡༡༦'ཆ། དོགས་འཇི་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྒྲན་ཨང་།

༡༡༦'ཇ། ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉིར་ཁག ཇ

༡༡༦'ཇ'།། རྒྱས་སྒྲན་ །'༢'།། ལས་བྱེད་དང་ཉམ་ཐག་སྨན་གོན་ཞུ་ཐོགས་ཐད། ས་འགོ་ཟུར་པ་བསྡན་འཛིན་ཚོས་རྟེ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྐོར། །།༢ཇ།།༠༠ དོ་བདག་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཏང་བཟོ་དགོས།

༡༡༦'ཇ'༢། རྩིས་སྟན་ ༢'༡། སྨན་ཐོག་གཙང་བཐོ་དགོས་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལ་ལྟར་སྨན་ཐོག་རྣམས་གང་མཁྱོགས་རྩིས་ གཙང་བཐོ་གལ།

༡༡༦'ཇ'༣། རྩིས་སྟན་ ༣'༡། ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཐོ་དགོས།

༡༡༦'ཇ'༤། རྩིས་སྟན་ ༣'༢། སྦྲོད་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཐོ་དགོས།

༡༡༧། ཐོན་ཀོ་བཀའ་ཤིས་གླིང་དང། མཚོ་བཙན་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུབ་ཁང།

རྩིས་ཚེ་༢༠༡༩'''༡༥

༡༡༧'ཀ། རྩིས་སྟན་ཁཀ་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཇུག་གཅོན་གཙང་ཆུས།རྒྱུན་གཙང་ས་གས་ཐུབས།༦

༡༡༧'ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྒྱབས་བདུན་པར་འགྲེགས་པ་ཐུབས།༧

ཆུ་ས་ལྟ་ཞང།༢'༡།སྨན་ཐོག་ལྟག་བསྡད་སྒོ་ར།

༡༡༧'ག། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།༧

ཆུ་ས་ལྟ་ཞང།མང་ཆུ་ས་ལྟ་ཐོ་**༡༡༥**་ཇ་**༧**ཆུ་ས་ལྟ་ ༢'**༢**རོགས་དངུལ་ལྟག་བསྡད་གཙང་བཐོ་དགོས་པའི་སྒོ་ར།

༡༡༧'ང། རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།**ཅ**

ཆུ་ས་ལྟ་ཞང། ༢'**༡**། ལོ་མཇུག་སྨན་ཐོག་སྒོ་ར་ **༡༥,**᠘᠕᠔|**᠑᠒** འབབ་ཀྱིས་མང་བ་ཆུ་ཁུར་ཞུས་པའི་སྒོ་ར། ༢'**᠓**| སྒོ་ར་**᠓**᠓᠓᠓᠓|᠓᠓ ལས་བཏལ་ཏེ་དངུལ་རྒྱང་ཞུ་སྦྲོད་བྱས་པའི་སྒོ་ར།

༡༡༧'ཆ། དོགས་འཇི་ས་བ་ཐུབས།**ཅ**

ཆུ་ས་ལྟ་ཞང།**ཅ**'**᠓**|ཡོང་བསྡད་སྒོ་ར།**ཅ**'**᠓**|སྦྲོད་བསྡད་སྒོ་ར།

༡༡༧'ཆ། དོགས་འཇི་འི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེགས་པ་ཐུབས།**᠓**

ཆུ་ས་ལྟ་ཞང།

༡༡༧'ཇ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག **ཅ**

༡༡༧'ཇ'᠓། ཐོས་ཚོགས་ **ཅ**'**᠓**| ཡོང་བསྡད་ཐད། རྟེས་མའི་རང་གཞུང་ཐོས་ཞིབ་སྒྲབས་དན་རྒྱགས་མེགས་སྟོན་ཀྱིས་ཐོས་གཙང་ བཐོ་དགོས།

༡༡༧'ཇ'᠓། ཐོས་ཚོགས་ **ཅ**'**᠓**| སྦྲོད་བསྡད་ཐད། ལན་གསལ་ལ་ལྟར་སྦྲོད་བསྡད་འཕྲོས་སྒྲོར་ **᠓᠕᠕᠕**|**᠓᠓** དངུལ་འཕྲོས་བསྟེན་ ལས་ཁུངས་ཆུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་ཐོས་གཙང་བཐོ་དགོས།

᠓᠓᠕། ཐོན་ཏ་ཚོལ་གཟུམ་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུབ་ཁང།

རྩིས་ཚེ་᠒᠓᠑᠑'''᠓᠕

᠓᠓᠕'ཀ། **རྩིས**་ལྟ**ན**་ཁ**ག**་ལ**་ཆ**ཡ**ག**ས**ཅ**ོ**ན**་ཆ**ཡ**ས**ད**ང**།** **ཆ**ུ**ས**ད**ོ**ན**ས**ཐ**ུ**ས**ཕ**ད**ས**།**᠓

᠓᠓᠕'ཁ། **ཆ**ང**ཚ**ོ**ག**ས**ཀ**ྱ**ི**ཚ**ོ**ག**ས**ཆ**ུ**ང**ཀ**ླ**ཕ**ས**ཕ**ད**ས**ཀ**ྱ**ི**ཕ**ས**ཐ**ུ**ས**།**᠓**

ཆོ**ས**ས**ྟ**ན**ཀ**ླ**ཕ**ས**ཀ**ླ**ཕ**ས**ལ**ཡ**ཕ**ས

༡༡༤་ཀ། ཐོས་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

༡༡༤་ང། རྒྱས་སྟྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ༢་༡། ཡོང་བསྡད་སྐོར། ༣། བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་འབབ།

༡༡༤་ཅ། དོགས་འཇྲི་ས་བ་ཐུབས།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

༡༡༤་ཆ། དོགས་འཇྲི་ལེ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།༠

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།

༡༡༤་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡

༡༡༤་ཇ་༡། རྒྱས་སྦྱན་ ༢་༣། སྤྱོད་བསྡད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སྤྱོད་བསྡད་རྒྱས་གཙང་ཟིན་འཚོས་སྐོར་ ༢,[illegible]།༠༠ འཚོད་ལས་པ་ཟུར་པ་རིག་འཛིན་ཚོས་བཟང་ལཱ་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་འཚོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

༡༡ཀ། ཉི་ཐུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་སྐྱན་ཁང་།

རྒྱས་ཡོ་ ༦༠༡ཀ'''༡ཀ

༡༡ཀ་ཀ། རྒྱས་སྟྲན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་སོགས་ཐུབས།།༠

༡༡ཀ་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།༢་༡།ཆེས་མཐོའི་རྒྱས་ཞིབ་པའི་རྒྱས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་མེད་པའི་སྐོར།༢་༢།འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འགལ་བའི་སྐོར།༢་༣།བཀོད་ཁྲབ་བཞིན་ཕྱག་བསྟར་མ་གནང་བའི་སྐོར།

༡༡ཀ་ག། ཐོས་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ༢་ཅ་སྤྲོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར། ༣་༡ཡོང་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༡ཀ་ང། རྒྱས་སྟྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ༣་༢། ཆུ་གར་ཆེས་མཐོའི་རྒྱས་ཞིབ་པའི་རྒྱས་ཁྲ་དང་རྒྱས་ཞིབ་ནས་བཟོས་པའི་རྒྱས་ཁྲ་གཉིས་མཐུན་མིན་སྐོར། ༣་༣། འབབ་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འགལ་བའི་སྐོར།

༡༡ཀ་ཅ། དོགས་འཇྲི་ས་བ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་།༣་༡།འཚོ་སྤྲོན་ཉིས་ཟླས་སོང་བཏང་བའི་སྐོར།ཀ་༡།ཡོང་བསྡད་སྐོར།ཀ་༢།སྤྲོད་བསྡད་སྐོར།

༡༡ཀ་ཆ། དོགས་འཇྲི་ལེ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཞང་། ༣་༡།འཚོ་སྤྲོན་ཉིས་ཟླས་སོང་བཏང་བའི་སྐོར། ཀ་༡། ཡོང་བསྡད་སྐོར།

༡༡ཀ་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡

༡༡ཀ་ཁ་༡། རྡེས་སྣན་ ཅ་༢། སྨོན་བསྡད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཕེས་སྨོན་བསྡད་སྐོར་ ༶༢༶,ཀ০ཅ།ཀ༢ ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་གང་མཁྱོགས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢০། བདེ་ལེགས་སྒྲུབ་ཁང་། རྡེས་ཡོ་ ༢০༡ཅ"༡ཀ

༡༢০"ཀ། རྡེས་སྣན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཏུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་ས་གས་བྱང་ས།ཀ

༡༢০"ཁ། མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།

རྡེས་སྣན་ཨང་། ཇ་༡་০།གས་བོག་བཅོལ་དངུལ་ཨང་བེད་མེད་ལྟག་པ་དང་དངུལ་སྐྱེད་ཀྱོང་གྱན་ཆགས་པའི་སྐོར། ཇ་༡་ཀ།གས་བོག་བཅོལ་དངུལ་ཨང་བེད་མེད་ལྟག་པའི་སྐོར། ཇ་༡་ཁ།དངུལ་སྐྱེད་ཀྱོང་གྱན་ཆགས་སྐོར། ཇ་ཁ།སྐོར་ཅ০০০০།০০བཀྲལ་བའི་དངུལ་ཆུང་ཞུས་སྨོད་བྱས་སྐོར། ཇ་ཇ།འགན་ལྟན་གྱི་གོས་ཆོད་ནང་བསྒྲར་བཅོས་ཞུས་པའི་སྒྲིག་གཞི་མ་གསལ་བའི་སྐོར། ཅ་ཀ།ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཅ་ཁ།སྨོད་བསྡད་སྐོར།

༡༢০"ཁ། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།০

རྡེས་སྣན་ཨང་།

༡༢০"ང། རྡེས་སྣན་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།ཀ

རྡེས་སྣན་ཨང་། ཅ་ཁ། སྨོད་བསྡད་སྐོར།

༡༢০"ཅ། དོགས་འཇུ་ཕོང་བ་བྱང་ས།০

རྡེས་སྣན་ཨང་།

༡༢০"ཆ། དོགས་འཇུ་འི་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།০

རྡེས་སྣན་ཨང་།

༡༢০"ཇ། ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉིར་ཁག ཀ

༡༢০"ཇ"ཀ། རྡེས་སྣན་ ཇ་ཀ། ཡོང་བསྡད་ཐད། གཏན་འཇོག་དང་འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསྡད་གཉིས་ཆུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་རྡེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡། བསྒྲན་འཛིན་སྒྲང་འཕྲོད་བསྲེན་སྒྲུབ་ཁང་། རྡེས་ཡོ་ ༢০༡ཅ"༡ཀ

༡༢༡"ཀ། རྡེས་སྣན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཏུག་གཅོན་གནང་ཆུས།སྐྱོན་གནད་ས་གས་བྱང་ས།།০

༡༢༡"ཁ། མང་ཚོགས་རྡེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།།

རྡེས་སྣན་ཨང་།ཀ་ཇ་ཀ།དབྱས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཞིན་ཕྱག་བསྟར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཇ་ཀ།སྨན་གྱི་ཐོག་ཆད་སྐོར་ཅ།ཅ་ཇ།০০བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའི་སྐོར། ཇ་ཁ།རྡེས་མཚམས་ཉིན་སྨན་གྱི་ཐོག་ལྟག་ཀྱང་ས་ལེགས་བཤད་བྱས་པའི་རྡེས་ཤོག་མིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐོར། ཅ་ཀ།ཡོང་བསྡད་སྐོར།

༡༢༡"ཀ། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེ་བས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱང་ས།০

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

༡༦༡་ང། རྩིས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྱངས།༡

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།༡་༢་༡། སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར།

༡༦༡་ཅ། དོགས་འཇུ་ཚོང་བ་གྱངས།༥

རྩེས་སྒྲན་ཨང་། ༣་༡།རྩིས་ཟུར་ཞོར་བྱ་དབང་འདུས་ནས་སྒོར་༢,༧༥༠་༠༠གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། ༣་༢།སྨན་ཀྱི་ཐོག་ཚད་སྒོར་ཅ།༡་༠།བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའི་སྐོར། ༣་༣།སྦྱིལ་འཛིན་མེད་པའི་སོང་སྐོར།ཅ་༡།ཡོང་བསྡད་སྐོར།ཅ་༢སྦྱོང་བསྡད་སྐོར།

༡༦༡་ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྱངས།༡

རྩེས་སྒྲན་ཨང་། ༣་༣།སྦྱིལ་འཛིན་མེད་པའི་སོང་སྐོར།

༡༦༡་ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཐྲོད་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱུབ་གཉེར་ཁགས།

༡༦༡་ཇ་༡། རྩིས་སྒྲན་ ༣་༡། རྩིས་ཟུར་ཞོར་བྱ་དབང་འདུས་ནས་སྒོར་ ༢,༧༥༠།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། རྩིས་སྒྲན་དུ་གསལ་བ་བཞེན་རྩིས་ཟུར་ཞོར་བྱ་དབང་འདུས་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྟེས་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྒྲབས་དན་རྒྱགས་མི་གཏོན་དགོས།

༡༦༡་ཇ་༢། རྩིས་སྒྲན་ ༣་༢། སྨན་ཀྱི་ཐོག་ཚད་སྒོར་ ཅ།༡།༠།ཅ བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའི་ཐད། སྨན་སྦྱོང་པ་རིག་འཛིན་རོ་རྗེ་ནས་ཐོག་ཚད་འབབ་སྒོར་ ཅ།༡།༠།ཅ བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༡་ཇ་༣། རྩིས་སྒྲན་ ཅ་༡། ཡོང་བསྡད་ཐད། རྩིས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་སྒོར་ ༡,༡༢༡།༠༠ ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༡་ཇ་ཅ། རྩིས་སྒྲན་ ཅ་༢། སྦྱོང་བསྡད་ཐད། རྩིས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་སྒོར་ ༢ཅ,༡ཅ༢།༠༠ ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༦། ས་ཀོན་ཁམས་ཀཱཥ་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐྱན་ཁང་།

རྩིས་ཡོ་བ།༠།ཅ།"""།ཅ།

༡༦༦་ཀ། རྩིས་སྐྱན་ཁ་ལ་མཐུ་གནོན་མ་ཐུང་བ་དང་།མཐུ་གནོན་གནང་ཆུས།རྒྱུན་གནད་ས་གས་གཅད་པ།

༡༦༦་ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་རྐང་བདུན་པར་འགྲིགས་པ་གྱངས།བ

རྩིས་སྒྲན་ཨང་།༢་།ཡོང་བསྡད་སྐོར།༢་༢།སྦྱོང་བསྡད་སྐོར།

༡༦༦་ག། ཁོས་ཚོགས་ཆུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྱངས།༠

རྩིས་སྒྲན་ཨང་།

༡༦༦་ང། རྩིས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྱངས།བ

རྩིས་སྒྲན་ཨང་། ༢་།། ལག་ཡོད་དངུལ་རྒྱང་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར། ༣་།། ཡོང་བསྡད་སྐོར།

༢༦༦་ཅ། དོཀས་འདྲི་སོང་བ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ཨ་ཡ། སྨྲོད་བསྡད་སྐོར།

༢༦༦་ཆ། དོཀས་འདྲི་ཞེ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༢༦༦་ཇ། མྱ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག།

༢༦༦་ཇ་༢། རྒྱས་སྦྱན་ ཨ་ཡ། སྨྲོད་བསྡད་ཐབ། འཕྲོས་སྨྲོད་བསྡད་ནམས་མྱ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༢༦༦། ཐུང་ཏོག་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྒྱས་ཡོ་ ༦།།།།

ཁ་འགོ་མཉམ་དུ་ཡོད།

༢༦༦་ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཕྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གཅད་མྱས། སྐྱོན་གཅད་སོགས་ཐུབས།།

༢༦༦་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༢༦༦་ག། ཐོས་ཚོགས་སྒ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༢༦༦་ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ཤ་ཀ། ཡོང་བསྡད་སྐོར། ཤ་ཡ། སྨྲོད་བསྡད་སྐོར།

༢༦༦་ཅ། དོཀས་འདྲི་སོང་བ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༢༦༦་ཆ། དོཀས་འདྲི་ཞེ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༢༦༦་ཇ། མྱ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༢༦༩། བཙལ་ཡུལ་ཀྱི་ལ་ཀ་སྨན་རྒྱས་ཁང་། རྒྱས་ཡོ་ ༦།།།།།

༢༦༩་ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཕྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གཅད་མྱས། སྐྱོན་གཅད་སོགས་ཐུབས།།

༢༦༩་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༢༦༩་ག། ཐོས་ཚོགས་སྒ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་།

༢༦༩་ང། རྒྱས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྡེས་སྣྱན་ཞང། ༡.༡.༥། ལས་དབུས་དང་ཡན་ལག་དབར་ཡོང་དགོས་དང་སྦྱོང་དགོས་བརྒྱ་འཛིན་གཏོང་སྲོལ་མེད་སྐོར། ༡.༡.
༧། བྱང་འཛིན་དང་ལྷོག་ཌན་སྐོར། ༡.༡.༢། རིན་ཆེན་རིལ་བུ་འཚོང་ཕྱོགས་གཅིག་མཚུངས་མེད་སྐོར། ༡.༡.༤། སྨན་སྦྱོན་
ལུགས་མཐུན་གནང་མེད་སྐོར།

༡༦༥'ཅ། དོགས་འཇུ་ས་ཁང་བ་ཐུངས།།

རྡེས་སྣྱན་ཞང།།**༡.༡.**།ཆོས་གསལ་ལྷག་བསྡད་རྒྱས་ཆོས་སྦྱོ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།**༡.༡.**།ཆོས་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ཆོས་
ཁུར་ཞུས་པའི་ཐད་སྐོར། ར་**༡**།གཞུང་ཆོས་ནས་ལས་བྱེད་རྒྱས་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་སོང་བཏང་བའི་སྐོར། ར་**།**ཡོང་བསྡད་དང་སྦྱོང་
བསྡད་ཁག་དུས་ཐོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། ར་**༥**།དཏུལ་ཁང་རྒྱུན་སྦྱོང་ཆོས་ཁྲིའི་ནང་དཏུལ་ཥོན་ཆེན་བཞག་པའི་སྐོར།

༡༦༥'ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུངས།།

ཆོས་སྣྱན་ཞང།།**༡.༡.**།ཆོས་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ཆོས་ཁུར་ཞུས་པའི་ཐད་སྐོར། ར་**༥**།དཏུལ་ཁང་རྒྱུན་སྦྱོང་ཆོས་ཁྲིའི་ནང་
དཏུལ་ཥོན་ཆེན་བཞག་པའི་སྐོར།

༡ཀ**ཅ'ང།** ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག **༡**ཀ

༡ཀ**ང'ང'༡** ཆོས་སྣྱན་ **༡.༡.**།ཁྲིམས་ཐོག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར། ལན་གསལ་ལྟར་ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་དོན་འབྲས་
སོན་པར་འབད་བཅོན་གནང་གལ།

༡ཀ**ང'ང'**ཀ།** ཆོས་སྣྱན་ **༡.༡.**ཀ། ལྷོ་སོང་སྡོན་བཏང་བཀའ་ལན་ཁྲོལ་རྡེས་ཞུས་ཐད། སྡོན་ཆོས་ཐད་ཀྱི་སྐྱོན་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་
ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པས་འཛིན་ཟློ་ནས་འགལ་ཚབ་ལ་གཞིགས་པའི་གནང་ཕྱོགས་ཅིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༡ཀ**ང'ང'**བ།** ཆོས་སྣྱན་ **༡.༡.**བ། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་ཁ་དབང་སྤྱས་གཟིགས་ཐད། ཕྱི་གཡལ་ཚགས་པ་གང་ཞིག་
དགོངས་མེལ་ཞུས་པ་ཅམ་གྱིས་ཕྱི་མཐུན་ཚགས་ཐབས་མེད་པས་ཕྱི་གཡལ་ལ་གཞིགས་པའི་གནང་ཕྱོགས་
ཤིག་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡ཀ**ང'ང'**ཅ།** ཆོས་སྣྱན་ **༡.༡.**༦། ཆོས་གསལ་ལྷག་བསྡད་རྒྱས་ཆོས་སྦྱོ་མ་ཞུས་པའི་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་ཆོས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡ཀ**ང'ང'**།** ཆོས་སྣྱན་ **༡.༡.**ཀ**༠**། ཆུས་ཥོགས་གནང་ཕྱོགས་ཕྱི་གཞི་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཆུ་མཐུད་
མཐུག་ཟློང་གིས་ཕྱི་འགལ་ལ་གཞིགས་པའི་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡ཀ**ང'ང'**།** ཆོས་སྣྱན་ **༡.༡.**ཀ**ཀ**། སྡོན་ཆོས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་ཐད། ཆོས་ཞིབ་པའི་ལས་སྟོན་ལྟར་དོན་ཡིད་གཟབ་བྱ-
རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་བཞིན་རྡེས་མའི་ཆོས་ཞིབ་སྒྲབས་དོན་འབྲས་སོན་པ་དགོས་རྒྱུ།

༡ཀ**ང'ང'**།** ཆོས་སྣྱན་ ར་**༡**། གཞུང་ཆོས་ནས་ལས་བྱེད་རྒྱས་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་སོང་བཏང་བའི་ཐད། དན་རྒྱགས་ཡིག་ཆ་དེར-
ལས་ཐམ་དང་ལས་རྒྱགས་གང་ཡང་མི་འདུག་པས། དན་རྒྱགས་ཁྱེད་འཕེར་ཆགས་ཐབས་མ་མཆིས་ན་ཆུ་མཐུད-
མཐུག་ཟློང་གིས་ཆོས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༠་ཌ་༥། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༣། ཡོངས་བསྡད་དང་སྨོད་བསྡད་ཁག་དུས་ཐོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། རྒྱས་གཙང་ཟིན་འཕྲོས་སྒོར་ ༣།།ᵈ,།།ལ།ཁ།ཁ་ དང་སྨོད་བསྡད་འཕྲོས་སྒོར་ ཁ,།།།།།།། ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གི་ས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༠་ཌ་ཁ། རྒྱས་སྦྱན་ ༣་༣། ལྷོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། རྒྱས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལྷོན་རྒྱས་སྒྲིག་དོན་བཞིན་ཐག་གཅོད་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ།

༡༣༠་ཌ་༡༠། རྒྱས་སྦྱན་ ༠་།། ཡོངས་བསྡད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གི་ས་གང་ཐུང་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༠་ཌ་།།། རྒྱས་སྦྱན་ ༠་།། སྨོད་བསྡད་ཐད། ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གི་ས་གང་ཐུང་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༠་ཌ་།།།། རྒྱས་སྦྱན་ ཀ་།། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། རྗེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་དན་རྩགས་ཡིག་ཆ་མེག་སྟོན་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།ཀ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྦྱན་པའི་ལྟན་ཚགས།

རྒྱས་ཡོ་ །།།།།"།།

།།།ཀ་ཀ། རྒྱས་སྦྱན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་ཐུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གཅད་ཆུས།སྒྲོན་གཅད་ས་ཁག་བཅས།།ཀ

།།།ཀ་ཁ། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲེགས་པ་བཅས།།།

རྒྱས་སྦྱན་ཨང་། ། །།ཀ། ། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཕྱི་དངུལ་ཞུས་ལེན་བྱས་སྐོར། ། །།ཁ། ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བྱང་བའི་ཕྱི་དངུལ་རྒྱས་ཁུངས་གནང་ཕྱོགས་འགྲེགས་མིན་སྐོར། ། །ག་ནས་བོག་དངུལ་སྐྱེད་འབབ་རྒྱས་བསྐོར་མ་གནང་བའི་སྐོར། ། །། ། །

།།ལུགས་མ་ཐུན་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་སྐོར། ། །།རྒྱབ་རྟེན་མེད་པའི་འགྲོ་ཁྲོན་སྐོར། ། ༄།ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཅིས་འབྱུལ་ཞུ་བསྡུད་སྐོར། ༡༠།བསྡུ་དངུལ་འབྱུལ་འབགས་རོགས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

༡༦༥'ཀ། ཁྲོས་ཚོགས་སྒྲ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

ཅིས་སྟན་ཨང་། ། ༄།ཀསྐ་འདོན་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར། ༄།ལོང་བསྡད་སྐོར།

༡༦༥'ང། ཆིས་ལྷན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

ཅིས་སྟན་ཨང་། ། ། སྐོར་ ༡༩²།།ཀ།།༠༠ འཕར་མ་ཞུ་སྦྱོད་གནང་བའི་སྐོར། ། ། ཁང་དོད་ཁྱང་བ་རྒྱག་སྦྱོད་གནང་བའི་སྐོར། ། ། ཐོབ་གསེང་དངུལ་སྐྱར་གནང་སྟངས་ནོར་འཛོལ་སོང་བའི་སྐོར། ། ། ཕྱིག་འགལ་ཐུར་བའི་སྐོར། ། ། སྟན་པའི་ངོས་སྦྱོར་མེད་པར་ནད་དགོངས་ཞུས་པའི་སྐོར། ། ། ལོང་བསྡད་སྐོར། ། ། སྦྱོད་བསྡད་སྐོར།

༡༦༥'ཅ། དོགས་འཇྲི་ཕོང་བ་ཐུབས།།

ཅིས་སྟན་ཨང་།།།། ། །

༡༦༥ཅ། དོཀས་འཇི་ས་ཏ་བ་བྱངས།།

ཅིས་སྙན་ཞང་།།ཀ།ཡོང་བསྡད་སྐོར།།ཁ།སྦྱོད་བསྡད་སྐོར།

༡༦༥ཆ། དོཀས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱངས།།ཀ

ཅིས་སྙན་ཞང་།

༡༦༥ཌ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཤ

༡༦༥ཌ་༡། ཅིས་སྙན་༡།།།། སྨན་བཅོངས་པའི་འབབ་ཅིས་ཁྲུང་མ་ཞུས་པའི་ཐད། ཅིས་དྲུང་ཟུང་པ་ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཆུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༥ཌ་༢། ཅིས་སྙན་ །།།། དངུལ་རྒྱང་སྐོར་ ཤ་,ཟ།ཤ།ཟ། འཕར་སོང་ཕྱིན་པའི་ཐད། ཅིས་ཞིབ་སྟོན་མ་དག་གི་ལམ་སྟོན་བཀོད་མངག་ཆུམས་སྨང་མེད་སྐྱུར་འཛོག་བྱས་འདུག་ན་འབྲེལ་ཡོད་ནས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་དགོས་རྒྱུ།

༡༦༥ཌ་༣། ཅིས་སྙན་ ཟ་།། སྤ་འདོན་དང་འགྲོད་ལས་པའི་གསོལ་ཐོགས་གཙང་བཟོ་མ་གནང་བའི་ཐད། ཅིས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་བཞིན་ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༥ཌ་།། ཅིས་སྙན་ །། ཡོང་བསྡད་ཐད། འགྲོས་ཡོང་བསྡད་ནམས་ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༥ཌ་།། ཅིས་སྙན་ །ཤ། སྦྱོང་བསྡད་ཐད། འགྲོས་སྦྱོང་བསྡད་ནམས་ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།། བལ་ཡུལ་བྱམས་པ་གླིང་འགྲོད་བསྟེན་སྐན་ཁང་།

ཅིས་ཡོ་།།ཀ།ཀ།།།།ཀ།

།།།།ཀ། ཅིས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཕྱུང་བ་དང་།མཐུག་གཅོན་གཅད་ཆུས།སྐྱོན་གཅད་སོགས་བྱངས།།།

།།།།ཁ། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྲིག་པ་བྱངས།།ཀ

ཅིས་སྙན་ཞང་།

།།།།ག། ཐོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱངས།།ཀ

ཅིས་སྙན་ཞང་།

།།།།ང། ཅིས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱངས།།ཁ

ཅིས་སྙན་ཞང་།།ཀ་ཟ་ཟ། བྱང་སོང་ཅིས་ཁྲ་མ་མཐུན་སྐོར། ཟ་།ཀ། ཅིས་ཞིབ་དུས་འགོར་ཆགས་སྐོར། ཟ་ཟ། ཅིས་མཚམས་ཉིན་སྨན་ཐོག་གང་མ་བཤད་མ་ཞུས་སྐོར།

།།།།ཅ། དོཀས་འཇི་ས་ཏ་བ་བྱངས།།།

ཅིས་སྙན་ཞང་།།ཀ་ཟ་།།དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་ཅིས་ཁྲ་ལེད་མེད་ལྷག་པའི་སྐོར།།ཀ་ཟ་།།དངུལ་ཁང་ལུགས་མཐུན་སྐོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།ཟ་ཟ།ཅིས་མཐུག་སྐབས་སྨན་ཐོག་ཚང་བ་ཤེས་གནང་མེད་པའི་སྐོར།།ཀ་ཟ།ལོ་བསྡད་སྐོར།ཀ་ཟ།ལོ་ཐོ་ལ་ལ་ཁ་ལ་ལ། ངོས་ནས་དངུལ་བྱང་ཐོག་འཇོན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་སྐོར།

༡༦།ཆ། དོགས་འཇིའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།།

རྩིས་སྟན་ཨང་།

༡༦།ཇ། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༡༦།ཇ་༡། རྩིས་སྟན་ ༡.༣.༡ དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་རྩིས་ཁྲི་བེད་མེད་ལྟག་པའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦།ཇ་༢། རྩིས་སྟན་ ༡.༣.༣། སྟན་ཁང་གི་སྒྲིལ་འཛིན་དེབ་གྲངས་ ༤ཅ པ་མིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་ཐད། འཕྲེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ནས་ཞིབ་ཚད་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦།ཇ་༣། རྩིས་སྟན་ ༡.༣.༤། ཡོང་འབབ་སྒོར་ ༦ཆ,༡༦ཆ|༥༠ རྩིས་ཁུངས་མ་ཞུས་པ་ནས་སྒེར་ཐིམ་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་ཟློང་གིས་སྤྱི་རྒྱུ་སྒེར་འཐེམ་དུ་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ།

༡༦།ཇ་༤། རྩིས་སྟན་ ༣.༣། རོགས་ཚོགས་ (TDF) ནས་རོགས་དངུལ་ཡོང་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། གོང་རིམ་ལ་སྟན་སེང་གིས་རྩིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༦།ཇ་༥། རྩིས་སྟན་ ༣.༦། སྡ་འདོན་དང་འཚོང་ལས་པའི་གསོལ་ཐོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། གང་ས་ཅན་བདེ་རྩལ་འབྲེལ་ལམ་ཀྱིས་དུས་ཐོག་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཟླ་སྒྲིག་ས་འགོའི་མཚན་ཐོག་སྡ་འདོན་སྒོར་ ༡,༦༡ཆ,༥༦༥|༣༥ གཙང་བཟོ་ཞུ་བསྡད་ཐད་ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦།ཇ་༦། རྩིས་སྟན་ ༦.༡ ཡོང་བསྡད་ཐད། ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦།ཇ་༧། རྩིས་སྟན་ ༦.༣ ཐྲོད་བསྡད་ཐད། འཕྲོས་ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦།ཇ་༨། རྩིས་སྟན་ ༤.༠། བསྡུ་དངུལ་འབྱལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྒྲོང་བརྒྱ་ཆའི་ཐད། བལ་དོན་བརྒྱུད་གང་མཁྱོགས་དབལ་ལས་ལས་ཆུ་རྩིས་འབྱལ་དགོས།

༡༦།༥། ཐྲི་ཁྲབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁྲབས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩"""༡༧

༡༦།༥།ཀ། རྩིས་སྐྱན་ཁག་ལ་མཐུག་གཅོན་མ་ཆུང་བ་དང་། མཐུག་གཅོན་གཙང་ཆུས། རྒྱོན་གཙང་སོགས་བྱེད།།

༡༦།༥།ཁ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་རྐང་བད་ལན་ལ་ལན་ལ་ཁ་ཅིག་པ་བྱེད།།

ཀྱེས་སྟན་ཨང་།

༡༦།༥།ག། ཁོས་ཚོགས་ཀུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།།

ཀྱེས་སྟན་ཨང་།

༡༦།༥།ང། རྩིས་སྐྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་བྱེད།།ཀ

ཀྱེས་སྟན་ཨང་། ༡.༣.༡། མི་གཞན་གྱི་མིང་ཐོག་གནས་བསྒྲོད་བྱས་སློར། ༢.༡། ས་གནས་ཁག་ལ་ཀྱེས་ཞིབ་བསྒྲོད་རྒྱང་ཕྱོགས་བསྒྲོད་ལས་འཚར་ཚད་ལྟན་མེད་པའི་སློར།

༢༢།།ཅ། དོགས་འཇུ་ཤོང་བ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

༢༢།།ཆ། དོགས་འཇུའི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་ཐུབས།།

རྩེས་སྒྲན་ཨང་།

༢༢།།ཇ། ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་ཀེར་ཁག ༣

༢༢།།ཇ།།༡། རྩེས་སྒྲན་ ༡.༣.༡། བཅའ་སྒྲིག་དགོངས་དོན་རྩེས་ཞིབ་དུས་ཐོག་གནང་མི་ཐུབ་པའི་ཐད། སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཐུག་བསྟར་ཡོང་སྟངས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་གོ་བསྟུར་གྱིས་གནང་ཡོག་དགོས་གལ།

༢༢།།ཇ།།༢། རྩེས་སྒྲན་ ༣.༡། ཡན་ལག་ཁག་གི་དགོངས་ཞོག་དང་ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་མེག་སྟོན་དགོས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དགོངས་ཞོག་དང་ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་བཅས་ཟླ་གསུམ་མཐའ་མའི་སྒོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆེད་འཛུགས་རྩེས་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་མེག་སྟོན་དགོས།

༢༢།།ཇ།།༣། རྩེས་སྒྲན་ ༥.༠། ཡོང་བསྡད་ཐད། འཕྲོས་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྩེས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

བོད་མི་མང་གྲྀ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༢ པས་ཕྱི་ཟླ་ ༦༠༢༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦༤ལ།

༡།	ཚོགས་གཙོ།	ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཚེ་བརྟན།	
༢།	ཚོགས་དྲུང་།	ཕྱི་འཐུས་གླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར།	
༣།	ཚོགས་མི།	ཕྱི་འཐུས་སྨོན་དགོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།	
༤།	ཚོགས་མི།	ཕྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ།	
༥།	ཚོགས་མི།	ཕྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་དགེ་དབང་ཐར་པ།	

།།བོད་མི་མང་གྲྀ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༢ པས་
རྩིས་ཞིབ་སྐྱན་ཐོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐོ་གཞུང་།

ཨང་།	ལས་ཁུངས་སམ་སྤེ་ཚན་གྱི་མིང་།	རྩིས་ལོ།	ཡིག་སྟོད།
༡	བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་སྟོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་དང་།དེས་ཅན་འགྲོ་གྲོན།རྒྱུན་གྲོན།དམིགས་བསལ་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྟོམ་སྐྱན་ཐོ།	རྩིས་ལོ་༢༠༡༩།།།༡༥	༡
༢	ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	རྩིས་ལོ་༢༠༡༩།།།༡༦	༡
༣	ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།	རྩིས་ལོ་༢༠༡༩།།།༡༥	༡
༤	ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་།	རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩།།།༡༥	༡
༥	ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས།	རྩིས་ལོ་༢༠༡༩།།།༡༥	༡

༨	བོད་ཀྱི་དགེ་མཛོད་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
༩	ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས། ཁ་བཏགས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ། །	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།	སྒྲིར་བོད་ཚོགས་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
ཨ	ལ་དྭགས་ལྷོ་བྱང་མཁན་འཕེལ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།།	སིམ་ལ་ལཱ་ཤེས་བཟོ་གྲ་ལས་ཁུངས།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།།	སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དཀའ་ཚལ་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།།	ར་ཇ་སྦྱར་བྱད་མེད་མཁན་ལས།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།།	ས་ཏོན་ཁམས་ཀཱཿ ཐོག་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།ཨ	སྦོན་ཏ་ཚོལ་གསུམ་བཟོ་ཚོགས།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།ཨ	ཇ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།།	བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤེང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།།	ལྷ་ར་ལྷུན་ས་འགོ་ལས་ཁང་དང་ཚུའི་ལས་གཞི།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།།	བལ་ཡུལ་མཆོད་འཛིར་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	།
།ཨ	སྒན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠།།ཟ།།་།།ཡ	ཧ
ཟ༠	ཤེས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟ།	བལ་ཡུལ་ཤ་ཕ་ར་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟཟ	སྒོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དབལ་འཁྱོལ་བཟོ་གྲ་དང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟཨ	སྒོན་ཏ་ཚོལ་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་ ཟ༠།།ཡ།།་།།ཡ	ཧ
ཟཧ	མན་ཏ་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟལ	སྒོན་ཏ་བཀྲ་ཤིས་གྱིང་བཟོ་གྲ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟཨ	ཤྲང་ཏོ་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟ།	ཤྲང་ཏོ་བོད་ཀྱི་གསོ་ལ་མཛོན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟལ	ར་ཐང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་མཁན་འཕེལ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟཨ	བལ་ཡུལ་སྒོག་ར་གློ་སྒྲིག་བདེ་དོན་ཚོགས་པ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟ།	བསྟན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཧ
ཟ།	སྒྲིར་བོད་ཚོགས་ཚོགས་པ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་།།ཡ	ཡ
ཟཟ	ཀལ་ཁོར་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ལཱ་ཤེས་བཟོ་གྲ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡ཟ།།ཨ	ཡ
ཟཟ	ཀོ་ལི་ལྷལ་དོན་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠ཟ།།ཡ	ཡ

३९	ཀུ་ལུ་དབལ་རབ་གླིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	५
३५	བསྟན་འཛིན་སྒང་གོང་མིའི་མཁན་འབྲེལ།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	५
३८	ལྷོ་ལི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༢།།༡༥	५
३᳘	ཅང་པ་སྤྱང་འདོད་ཀུ་གཡུལ་རྒྱ་ལ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	५
३१	ཏེ་ཏུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	८
३९	འབྲུམ་སྟེ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	८
९०	བསྟན་འཛིན་སྒང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	८
९१	བལ་ཡུལ་འཛོ་ཁེལ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཟོ་གྲྭ	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	८
९२	ཏེ་ཏུ་དར་རྒྱས་གླིང་མཁན་འབྲེལ།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	८
९३	བལ་ཡུལ་སྨོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡༥	८
९९	མོན་ལྷོ་འདོད་ཀུ་གླིང་གོང་མིའི་མཁན་འབྲེལ།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༢།།༡༥	८
९५	བདེ་སྐྱིད་གླིང་གོང་མིའི་ལཱ་ཤེས་བཟོ་གྲྭ	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡᳘	᳘
९८	ཀོ་ལི་ལྷལ་ངོན་ལྷན་གླིང་གཞི་རིམ་ཕོ་ནམ་མཁན་འབྲེལ།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡᳘	᳘
९᳘	སྨོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དབལ་འཕྲེལ་མཁན་འབྲེལ།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡᳘	᳘
९१	ས་ཏོན་ཁམས་ཀཱརྦོ་བཟོ་ཚོགས།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡᳘	᳘
९९	ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡༩།།༡᳘	᳘
५०	ཏ་ལྷེང་བོད་ཀྱི་གསོལ་མཛོད་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་ ༢༠༡९།།༡᳘	᳘
५१	ར་སྦང་ལ་ཀུན་ཐན་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	᳘
५२	ལྷོ་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	᳘
५३	མན་སྦར་ཐན་བདེ་གླིང་མཁན་འབྲེལ།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	᳘
५९	བལ་ཡུལ་ཆེ་རིང་ཆུས་གསོ་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	९
५५	ཇོ་ར་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	९
५८	མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་མཁན་འབྲེལ།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	९
५᳘	མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	९
५१	བལ་ཡུལ་སྨོག་ར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་བཟོ་གྲྭ	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	९
५९	སྦེལ་ཀོ་བ་སྐྱ་ལྷན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	९
८०	སྦྲང་ལོར་ནི་ལ་མཆ་ལོ་ལས་རིགས་སྐྱོང་བརྡར་ཁང་།	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	९
८१	བལ་ཡུལ་འཛོ་ཁེལ་བཟོ་གྲྭ	ཟླས་ཚེ་༢༠༡९།།༡᳘	९

༦༢	ཕྱིར་སྟེ་དགེ་སྙ་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༥
༦༣	ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བཟོ་གྲ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༦	༥
༦༤	ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༥
༦༥	ཐུ་རུ་ལྷ་ལ་ས་རྒྱ་ཚོགས་པ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༤
༦༦	རྡ་ས་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༤
༦༧	མན་སྒང་ཟན་བདེ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༤
༦༨	དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས། ཇ་ལགོང་ས་མཚོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྒྱ །	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༠
༦༩	དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་འགོད་སྟེ་ཚན།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣་༡༦	༡༠
༧༠	ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༠
༧༡	དབལ་ལས་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༠
༧༢	དབལ་ལས་བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་དང་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྒྱའི་ལས་བྱེད་གསོལ་དཏུལ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༦	༡༠
༧༣	དབལ་ལས་སྨྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྒྱ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༠
༧༤	ཏོ་ལན་ཇི་བོད་གཞིས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༡
༧༥	ཤེས་ལོངས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༡
༧༦	དོན་འགྲུབ་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༠༧་༡༥	༡༡
༧༧	གླིང་ཚང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་ ༢༠༠༧་༡༥	༡༡
༧༨	རྗོར་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༡
༧༩	མེའོ་ཚོས་འཕེལ་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༡
༨༠	བསྟན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༡་༡༥	༡༡
༨༡	ཁར་སྒང་འདོད་རྒྱ་གཡུལ་རྒྱ་ལ་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༡
༨༢	བདེ་སྐྱིད་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༠༧་༡༥	༡༡
༨༣	ལ་སྟེ་བསོད་ནམས་གླིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༡་༡༥	༡༡
༨༤	འཚར་འགོད་ལས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༢་༡༥	༡༠
༨༥	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༢་༡༥	༡༢
༨༦	བདེ་སྐྱིད་གླིང་སོ་ཐོ་ཏ་ཉིན་སློབ་དང་དགེ་ཚལ་ཚོགས་ཆུང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༢
༨༧	བ་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་ལས་རིགས་སློབ་གཉེར་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༠་༡༣	༡༢
༨༨	ཏཱཥོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩་༡༥	༡༢

༡༩	སྦོག་རི་སྦོང་སོ་ཐོ་ཏ་སྒོས་གྲ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༢
༢༠	ཤེས་ལོངས་སོ་ཐོ་ཏ་སྒོས་གྲ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༢
༢༡	སྒང་ཏོག་སོ་ཐོ་ཏ་སྒོས་གྲ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༢
༢༢	ལ་དཔལ་བོད་ཁྱིམ་སྒོས་གྲ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༢
༢༣	རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དབུས་གྱི་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༢།།་༡༤	༡༢
༢༤	རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་རྒྱང་དཏུལ་བདེ་དོན་སྟེ་ཚན།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༣
༢༥	རྡ་སྟེང་བོད་ལྷག་ཁྱིམ་སྟེ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༣
༢༦	རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཆས་པོགས་མ་དཏུལ་དགེ་རྒྱ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༢།།་༡༤	༡༣
༢༧	རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལས་བྱེད་གཟིགས་གསོལ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༢།།་༡༤	༡༣
༢༨	ཕྱི་ལི་བོད་ཁྱིམ་སྟོང་ཤག	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༣
༢༩	སོ་ཐོ་ཏ་སྒྲ་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༣
༡༠༠	ཤེས་རིག་དབར་ཁང་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྒྱ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༢།།་༡༤	༡༥
༡༠༡	རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཤེས་འཛིལ་དང་དགེ་འོས་སྒྲོང་བཏང།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༥
༡༠༢	བྱན་ཏང་སོ་ཐོ་ཏ་དགེ་འོས་མཐོ་སྒོས	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༦	༡༥
༡༠༣	རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སྒྲ་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱང་དཏུལ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༥
༡༠༤	སོ་ཐོ་ཏ་མེས་དགོན་གཙུག་ལག་དབེ་སྟོན་སྒོས་གྲ	རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༥།།་༡༦	༡༥
༡༠༥	མ་སྲུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སྒོས་གྲ	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༥
༡༠༦	སྒྲིང་སྲུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༥
༡༠ཀ	ཕྱི་ལི་སྐྱེ་ལེན་ཡན་ལག	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡ཀ
༡༠༧	བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༤
༡༠ཉ	རྒྱ་སོག་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༤
༡༡༠	ཐེ་ཡཱན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༤
༡༡༡	ཕྱི་ལི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༤
༡༡༢	ཡོ་ཤི་ཥི་རི་ཀཱའི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༤
༡༡༣	ཨེན་ལན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༤
༡༡༤	སྦར་སི་ལ་དང་ཥ་རི་སི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།་༡༤	༡༤
༡༡༥	འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ཁ་དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༦
༡༡༦	སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགལ་ཚལ་གླིང་སློན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༥།།་༡༤	༡༦

༡༡༢	སྦོན་ཀོ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་དང་མཚོ་བད་མ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༡༣	སྦོན་ཊ་ཚོལ་གསུམ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༡༤	ཏེ་ཌ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༠	བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༡	བསྟན་འཛིན་སྒང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༢	ས་རོན་ཁམས་ཀཱཙོག་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༣	སྒང་ཏོག་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༤	བལ་ཡུལ་ཀེ་ལས་ཤ་སྨན་རྒྱས་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༣།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༥	བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས།	རྒྱས་ལོ་༢༠༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༦	བལ་ཡུལ་དཔལ་འབྱོར་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༧	བལ་ཡུལ་བྱམས་པ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་
༡༢༨	སྒྲི་ཁྲབ་རྒྱས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ནང་བཅས་པ།	རྒྱས་ལོ་༢༠༡༩།།།ཟླ	ཟླ་

ཚོགས་གཙོ་ཨན་ཐུན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོང་གསལ་སྣན་ཐོ་སྣན་སྒྲོན་ཟིན་པར་བཀྲོ་གླིང་དགོས་པའི་གྲོས་འཛིན་འདོན་མཁན། སྒྲི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་སྣན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཛིན

ཀ)། །བོད་མི་མང་སྒྲི་འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༤ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༤ པའི་ལས་བསྟོམས་དང་། སྣན་ཐོ་སྣན་སྒྲོན་ཟིན་པར་བཀྲོ་གླིང་དགོས་པའི་གྲོས་འཛིན་དུ།

ཚོགས་གཙོ་ཨན་ཐུན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཆེ་བརྟན་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཆེ་བརྟན་ལཱཡས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཆོགས་གཙོ་ཨན་ཐུན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཆོགས་མཆོག་ནས།

གྲོས་འཛིན་འདི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། གྲོས་འཛིན་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། ལས་རིམ་བཞི་པ། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༢༠ ལོའི་ཟླ་འཁོར་ལས་བསྟོམས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཡི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཡོད། སྣྲན་སྒྲོན་གནང་མཁན། དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀཱཧ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྣྲན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨

༦།། ཁོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ བྱ་ ཇ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ བྱ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་སྟོང་བསྡུས།

༡.༠ ལས་དོན་ཇི་བྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇི་སོན།

༡.༡ ཁོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་བའི་དོན་ལྟན་ཆོགས།

ཀ ཁོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྐོ་མཐའ་དག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོད་ཐབས་གལ་འགངས་གཙོ་བ་ཟུང་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེབ་བསྒྲེལ་མེད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕྱེས་ཁྲ་ཡོངས་རྫོགས་ཆོགས་པའི་ཕྱེས་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྒྲེལ་ཀྱིས་ཕྱེས་ཞིབ་ཞུ་སྐོ་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕྱི་དངུལ་བརྒྱུད་ལེན་དགོས་རིགས་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་མ་འཁལ་བ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་སྒྲས་ཡིན། ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྲིམས་སྒྲིག་ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཇི་བྱས་གཏན་འབེབས་འཚོལ་ལྟར་འཕྲས་ཚང་བཀང་སྟེ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་སྐྱན་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

ཁ　　བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་ལས་དོན་འགྲོ་ཐུས་ལ་ཕན་བར་རྒྱས་ཡོའི་ནང་གཏུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཏེན་སྒོར་སས་ཡ་ ༡.༡༥ བསྡུ་རྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ག　　ཆུ་ས་ཁུལ་གནས་སྟོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྗོ་བཞུན་ཆྱང་ཤས་ཕུ་རིལ་འདོན་འགྲེམས་ཞུ་ཐུས་ལྟར། འདི་ལོའི་ནང་ཁྲིམ་ཚང་གྲངས་ ཁ། དང་སྒྲིག་འཛུགས་གྲངས་ ༥ ལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་དུ་སྒྲོར་སྒྲོད་ཞུས་ཡོད། ད་བར་ཁྲིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༣༥༠ དང་སྒྲིག་འཛུགས་གྲངས་ ༡༥༧ ལ་རྗོ་བཞུན་ཆྱང་ཤས་ཕུ་རིལ་གྲངས་ ༣ཁ།ཁ།ཁ ལའི་ནང་འགྲེམས་ཞུས་བས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

༡.༣　ལས་ཁུངས་མཚོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་ཆ།

ཀ　　བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བཅོས་ཐབས་ཀྱིས་སྨན་སྦྱོན་སློབ་བསྡུད་ལས་གཞི་འགྲོ་སྐྱེས་ཡོད་པ་ལྟར། གནས་མཚོག་རྗོ་རྗེ་གདན་དང་། ཕ་ར་ཏ་སི། ཙུ་མཚོག་གྲོང་བཅས་སུ་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་གནས་བསྐོར་བ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་བཅས་ལ་སྨན་སྦྱོན་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཞུ་ཐུས་ཐོག་འདི་ལོ་གནས་མཚོག་རྗོ་རྗེ་གདན་དུ་སྦྱོ་ཧོར་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཕེངས་ ༣༠ པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ བར་ཉེ་འཁོར་ཡུལ་མི་དང་། ཕྱི་ནང་གནས་བསྐོར་བ། དུས་དབང་ཚོས་ཞུ་བ། ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཉམ་ཐག ས་ཁ་ཤ་ཁ་ཕ་ལ་ཅན་ཤོགས་ཁྲོན་མི་གྲངས་ ༥༠༧། ལ་སྨན་སྦྱོན་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་ཧ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཕན་ཐོགས་ཞུས་པའི་འགྲོ་གྲོན་མི་གྲངས་ ༥ཁ།ཁ ལ་ལ་ཁ ལ་ལ ལ ལ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ།

ཆོས་གས་གཙོ་ཁན་ཆུང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦་་་༢༠༢༤ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་ཆུ་མཐུད་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀན་ཆེ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གས་གཙོ་མཆོག ད་གཱིན་ཥོག་གྲངས་ ༢ བའི་མཚམས་ནས་ཆུ་མཐུད་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

༡.༣ སྒྲོ་ཆོས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྒྱ

ཀ ངོས་དངུལ་གོ་སྒྲིག

༡ རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༢༦་་༡༤ ནང་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཆེད་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཨར་ཛེམ (PRM) ནས་ངོས་དངུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢.༡༢ འབབ་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣༶.༣༡ བྱང་ཡོད། འདི་ཁོངས་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ནུམས་ཀྱི་སྟེ་ལེན་དང་བལྟ་སྐྱོང་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦.ཅ༣ དང། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སྒོབ་གྲྭ་ཁྱིམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥.༠༥ གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བྲ་བཅུན་ཁག་གི་སྒྲོབ་ཡོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥.ཅ༣ བོད་ཕྱུག་ཤེས་ཡོན་གོང་སྟེལ་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡.༢༡ མ་སྒེ་རོ་བོད་ཁྱིམ་སྒྲོབ་ཕྱུག་ནུམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣.ཅ༥ སྒ་ཌ་བོད་ཁྱིམ་སྒྲོབ་ཕྱུག་ནུམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༦.ཅ༡ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༥.༥ཅ ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ནུམས་ལ་སྟོད་ཁང་རྒྱ་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡ཅ.༡ ནང་སྲིད་ཁྲབ་ཞོག་གི་ཐན་གསོ་ཁང་བདུན་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢.༡༣ ལས་གཞི་ཏོག་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཛིག་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ཅ.༠༢ ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢.ཅ༡ བཅས་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་ངོས་དངུལ་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང། ཤེས་ཡོན་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཨ་སྒོར་ ཅ(ཅ)(ཅ)(ཅ)

ཟུར་སྦྱོང་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ༥.༡ གཞི་རིམ་འོག་མའི་སྒོབ་དེབ་བརྟན་འཕེན་སྒོབ་འཁྲིད་ལས་འཚར་ཆེད་ཏིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༡.༠༧ སྒོབ་གྲྭའི་ནང་ཀྱམ་ཟུཏར་ཉོ་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡.རྩ་ དང་གསང་སྦྱོང་བཟོ་བཅོས་དང་གད་
སྟེགས་བརྒྱུ་སྟོང་སོ་ཕ་ཉོ་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ༡.༧ ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལས་
གཞིའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༤.༡༧ བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྟེལ་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧.ཁ༧ བོད་
མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ཁ.༧ ལས་འཚར་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་
ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ༤.བ་ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་
༧.༠༤ དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ༡.༠ བཅས་བྱང་ཡོད་པ་འབྲེལ་
ཆགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་དང་ལས་འཚར་ཁག་གི་ལས་བསྟོམས་འབུལ་དགོས་རིགས་འཐུས་
གཙང་ཞུས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོར་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་ཚོགས་ནས་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་གནས་སྡོད་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་
འཚོ་རྟེན་རང་ཤུད་རང་ལངས་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ལས་གཞིའི་དུས་ཡུན་ལོ་ལྷ་ཡིན་པས་འདི་ལོ་ལོ་རིམ་དང་
པོའི་རོགས་དཏུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥.ཁ་ འབབ་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ཁ١١.١ཟ་ བཀའ་འཁོལ་བསྟལ་སྒྲིན་བྱང་བ་ནས་
ཕྱེས་ལོ་ ཁ০ཁ། ཟླ་ ཟ་ ཆེས་ ཟ.ཁ་ བར་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ཙྪའི་བཏྲུད་ཨ་སྒོར་འབུམ་ ཟ.། འབབ་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་
ཁ๔.༧١ བྱང་ཁོངས་ནས་བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེ་ཀ་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ། ། དང་
དཏུལ་ཁང་ལྷ་བུའི་བུན་གཏོང་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ཟ.ཁ། ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོང་ལས་གཞིར་ཏིན་སྒོར་
ས་ཡ་ ཁ.ཁ١١ སོ་ནམ་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ། ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་
ཡ་ ཁ.ཁ١ཁ ལགོ་ཁྲིད་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ཁ๔.ཁ๥ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་
འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ༤.༧ ཐོབ་སོན་བྱང་ཡོད་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་ཀྱིས་ལས་བསྟོམས་དང་
ཕྱེས་ཁ་བཅས་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།

 ཝེཏ་རི་ཀ་ནའོ་མན་རོགས་ཚོགས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ནུས་ཤུགས་གོང་སྟེལ་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཏིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ཟ.༡། ཞུས་བསྟལ་བྱང་བ་ནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་དང་བོ་དང་གཉིས་པའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ། ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཆེད་ཏིན་
སྒོར་འབུམ་ ༤.། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་
།.ཁ རྒྱ་གར་ཉམས་ཞིབ་ལྷེ་གནས་ཁང་ཁག་ཏུ་ཉམས་ཞིབ་ལས་དོན་ཟབ་སྦྱོང་ཆེད་ཏིན་སྒོར་ཁྲི་ ཁ བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་
ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ། ། ཏི་མ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་
བོད་དོན་གོ་ཆོགས་སྟེལ་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་
ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ༥.། ཕྱི་ཎི་ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགེ་དེབ་དགར་སྐྱོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ༧.༥ འཕགས་བོད་
འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དགེ་དེབ་དགར་བསྐྱོན་ཆེད་ཏིན་སྒོར་འབུམ་ ། རྒྱ་གར་གསར་འགོད་

སྟོན་ལྷག་ནམས་བོད་མིའི་གཞི་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟིགས་སྐོར་ཆེད་ཀྱིན་སྐོར་འབུམ་ ༢་༣ བོད་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་ཚོགས་འདུའི་ཆེད་ཀྱིན་སྐོར་འབུམ་ ༡་༢ བཅས་རོགས་དངུལ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་ཀྱིས་ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཞུ་སྐོ་ཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།

ལས་ཡེམ་རོགས་ཚོགས་ནས་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཆེད་ཀྱིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༥་༤། ཞུས་བསྡུལ་བྱང་བ་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཀྱིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༢་༡༧ དང། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྲེལ་ལས་གཞི། ས་ཏོན་དང་མན་བཏ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ནང་དབལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཀྱིན་སྐོར་འབུམ་ ༨་༢ འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གོ་རྟོགས་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སྲེལ་ཆེད་ཀྱིན་སྐོར་འབུམ་ ༢་༤ དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཀྱིན་སྐོར་འབུམ་ ༣་༥ བཅས་བྱང་ཡོད་པ་འབྲེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགྲེམས་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།

ཡོ་རོབ་མ་ཐུན་ཚོགས་ནས་བོད་ནང་གཞི་རྩའི་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྟེ་བཀུར་གོང་སྲེལ་ལས་གཞིའི་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་ཡོན་བས་འདི་ལོ་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ཞེན་ཡུལ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ཚ་བརྒྱད་ཡུ་སྐོར་ ༥་༢།།༠༢་༠༠ ཡི་འབབ་ཀྱིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༣་༥། བྱང་ཡོད་པ་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་ཀྱིན་སྐོར་འབུམ་ ༡་ ༢ དང་དེ་འཕྲོས་རོགས་དངུལ་ཀྱིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༣་༣།། ཕྱི་ཏེ་ལ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཁུངས་སྤྲོད་ཀྱིས་ལས་དོན་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ཨ་རི་ཞེན་ཨི་ཏི་རོགས་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ཏེ་ལ་ཁྱབ་ཁོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་འགེལ་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཨ་སྐོར་ ༢།།།༠༠.༠༠ ཡི་འབབ་ཀྱིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༡.ཅ༦ རོགས་རམ་ཞུས་སོན་ཀྱིས་ཁུངས་འཕྲོད་ཞུས་ཡོད།

བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཀེ་ན་ཌ་ལགོང་ས་ཏུ་ལའི་ཟླ་མ་ཚོགས་པ་ནས་ཞེན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བརྒྱད་ཀྱིན་སྐོར་འབུམ་ ༢་༢ གནང་སོན་བྱང་ཡོད།

རྒྱ་ཆེས་ལོ་འདིའི་ནང་ཞེས་ཉེ་ལ་རོགས་ཚོགས་ནས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བརྒྱད་བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་དྭང་ཟླངས་ཞབས་ཞུ་བའི་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཨ་སྐོར་ ༥༠།།३་༥༥ འབབ་ཀྱི་ཀྱིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༡.༢༠ གནང་སོན་བྱང་ཡོད།

ཁ ལས་འཚར་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྟྲོང་།

རྒྱས་ལོའི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཚར་ལས་པ་དང་རྒྱས་པ་རྣམས་ལ་ལས་འཚར་བཟོ་འགོད་དང། ལས་འཚར་སྟངས་འཛིན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐྲོག། མ་འངས་ཚེ་ཡུ་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཐོབ་ཡོང་སྟད་འཚར་གཞི་བཟོ་འགོད་བྱེད་སྟངས་དང། དེ་བཞིན་ཨ་རི་རོགས་ཚོགས། ཨའི་ཡེམ་རོགས་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སྟྲོང་འཇུ་མིན་ཁག་ ༡ གི་སྒྲིག་ཞུས་བས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད།

ག བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་དྭང་ཟླངས་ཞབས་ཞུ།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག་ལ་ཁྱད་ལས་པའི་དགོས་མཁོ་ཇི་ཚེར་འགྲེས་བཅར་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་དང་བླང་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞིའི་འོག་ ༢༠༧༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༧ བར་ཁྱད་ལས་དང་བླང་ཞབས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༡༣ ནས་གྲངས་ ༢༣ འདི་ལོའི་ནང་གི་སྐབས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ང འཚར་འགྲོད་ལྟན་ཚོགས།

- ༧ དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་འཚར་རྣམས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ལམ་གཏན་འབེབས་ཡོད་ཀྱང་འདས་པའི་མཉམ་སྦྱོང་ལ་གཞིར་བཞག་གིས་ལས་དོན་ཚགས་ཆུད་དང་སྟབས་བདེ། ལྟག་པར་ལས་འཚར་ཆུང་ཙམ་རིགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་དུས་འགོར་མི་ཡོང་བ། དེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་དགོས་དངོས་འདུ་འགྲོད་གང་ལེགས་ཡོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༨ ཟླ་ ༧༠ ཚེས་ ༧༢ ཉིན་ལས་འཚར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོག་ལས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལས་སྟོན་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབེབས་དང། འདི་ལོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལས་འཚར་གྲངས་ ༢༣༠ ཕྱལ་འབྱོར་བྱུང་བར་འགྲོ་གྲོན་ཡོང་ཁུངས་དང་ལག་བསྟར་དོན་ཁྱོལ་ཐུབ་མིན། རྒྱུན་གནས། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ་ཙམ་ཡོང་མིན་སོགས་ཞིབ་འཇུག་གནང་འབྲས་སུ་འཚར་འགྲོད་ལྟན་ཚོགས་ནས་ལག་བསྟར་ཚོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་སོང་བ་གྲངས་ ༢༠༧ གི་མ་གནས་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧༢༣､༤､ དང་ལས་འཚར་ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་དགོས་པ་གྲངས་ ༧༢ དང་ལས་འཚར་གྲངས་ ༧༢ ལས་ཁུངས་སོ་སོས་རྩ་འཛིན་ལས་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ཐད་ཀར་སྟོན་ཆེས་སུ་འགྲོད་འབྱལ་ཞུ་རྒྱའི་ལས་སྟོན་ཞུས་ཡོད།

༧.༥ བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་དོན།

ཀ ལས་གཞི་ལག་བསྟར།

- ༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢､ དང་ ༢､ ཉིན་གཉིས་རིང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་གསར་པ་ ༥ དང་ལས་རོགས་ཁྱོན་བསྟོམས་མི་གྲངས་བརྒྱད་ལ་༢དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་རྗེས་སྐྱེད་སྲོང་བྱོང་བརྡར་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཁག་ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བཏོལ་བརྟོད་དང་སྒྲུགས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་ ༥ ལ་བདུན་ཕྲག་ལྷའི་རིང་ཨོ་ཡི་ཏིན་ཏལ་སྐྱེད་སྲོང་སློབ་ཁང་དུ་ཟས་སྒྲོང་ཞིག་གི་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
- ༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢､ དང་ ༣༠ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་སྒྲོང་བཏར་ཐོན་པའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱར་མ་རུ་མཐུན་རྒྱེན་སྒྲོར་སྒྲོད་ཆེད་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་ནང་ཁུལ་ཚོང་ལས་འཚར་གཞི་བཟོ་ཕྱོགས་འགྲན་བསྟུར་ཞིག་གི་སྒྲིག་ཞུས་ཀྱི་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་བྱ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལས་དོན་དམིགས་ཚད་སྒྲུབ་རིམ་བཞིན་གནང་རྒྱའི་མཐུན་རྒྱེན་སྒྲོར་སྒྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

๓ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ནས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་རིང་ཨོ་མི་ཏེ་ཡར་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་ལྡན་འོག་རྒྱ་རྒྱེད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་བཟང་ཚོས་མཚོ་དང་བསོད་ནམས་གཡུ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ལྷོ་ཨ་པི་རི་ཀའི་འགྲོ་འཁྱིད་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སློབ་ཕྲག་ཚོང་ལས་ཡར་ཐོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

๔ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༧ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའི་འདུ་འཛོམས་ གཉིས་པ་རྒྱ་སར་ཚོགས་བསྒོང་ཞུས། འདུ་འཛོམས་དེའི་ནང་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲིད་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གྲངས་ ༢༠ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། འདུ་འཛོམས་སྒྲབས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པའི་མ་དཔྱལ་རོགས་སྒྲོར་གཟིངས་རྒྱགས་ཆེད་ཚོང་ལས་འཚར་གཞི་འགྲན་བསྡུར་ནང་འཚང་སྟན་འབྱལ་མཁན་ཁོངས་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་གྲངས་ ༧༠ དྲག་འདེམས་ཞུས་རྟེས་འགྲན་བསྡུར་གཉིས་པ་དང་མཐའ་མ་ངེས་འཇོངས་ཤེག་ཡོང་སྟད་ཕྱི་ནང་མཁས་ཐྲོང་ཅན་ཚོགས་མི་ ༣ ལས་བྱུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་བསྒོ་འཛུགས་ཞུ་ས་ཡོད། འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ་ནས་འགྲན་བསྡུར་མཐའ་མའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་ ༥ འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་དང། འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའམ་མཐའ་མ་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་ལྷ་ཡི་ཚོང་ལས་འཚར་གཞི་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་ལོན་རྟེས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པ་གཉིས་ལ་མ་དཔྱལ་རོགས་སྒྲོར་གཟིངས་རྒྱགས་འབྱལ་ཆེད་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་གཉིས་ལ་ཉིན་སྒོར་འབྱམ་ ༢.༥ རེ་ལས་དོན་དམིགས་ཚད་སྲུབ་རིམ་བཞིན་གནང་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་སྟོར་སྟོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

๕ རྒྱ་སྐྱེད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་སློབ་ཕྲག་ཚོང་ལས་རྩ་ཚོགས་ཡོད་ཐུས་ཐོག་མོན་ལྟོ་གཏན་སློབ་དང། མའི་སོར་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་བསྒྲོད་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲག་ ༧ཏཿལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་བཅས་སུ་སློབ་ཕྲག་ཚོང་ལས་རྩ་ཚོགས་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སློབ་ཕྲག་རྣམས་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་བྱེད་ཐོག་གས་དང་ཁེ་ཕན། དེ་བཞིན་ཚོང་ལས་འཚར་གཞི་བཟོ་སྟངས་སྒྲོར་ཟབ་སྦྱོང་གི་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

๖ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་གངས་ཉི་ཤུའི་རིང་ཚན་པའི་དྲུང་ལས་གཉིས་ཕྱི་ལི་དང། སྒེལ་ཀོའ་གཞིས་ཆགས་གཉིས། ཏྲན་ས་ལུ་རབ་རྒྱས་གླིང། ཀོ་ལེ་ལྷ་ལོ་དོན་ལྟན་གླིང། མོན་ལྷོ་འདོད་རྒྱ་གླིང། ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང། མན་པར་ཕན་བདེ་གླིང་བཅས་སུ་ཆེད་བསྒྲོད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱ་མཚན་དེ་བཞིན་སྒྲིད་ཞིང་སྤྱོད་བཏང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐོག་ཤོར་ཏོང་ཁྲོད་དང་གོ་ཆོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

๗.๫ སྟོན་ཆེས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན།

ཀ བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དཔྱལ་འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཆེས། དཔྱལ་ཆེས་སྒྲངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྲྭ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་སྟོན་ཆེས་ཚོད་དཔག་འཚར་ཆེས་སུ་གསལ་བའི་ལས་འཚར་དང། ལས་འཚར་མེན་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ཕྱོགས་བསྟོམས་ཤུས་ལ་ཆེ་ཆུང་ཁག་ཀྱི་

ཐུགས་ཞིབ་སྟད་ལས་ཁུངས་སམ། སྤེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་སྟན་སྒྲོན་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རིགས་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཏེར་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྤྱན་རྩིས་འཚར་འབྱུལ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། མཐའ་མའི་བྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཚང་བའི་ལོ་འཁོར་སྤྱན་རྩིས་སྒྲིག་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་བོད་མི་མང་སྒྲི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཚར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཏེ་དོགས་འདྲི་བྱུང་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ཁ　　སྤྱན་རྩིས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་། ཁ་བསྐྱར་ཞུ་ཟོག་ཕུལ་འབྱོར་ཁག་ལ་སྒྲིག་མཐུན་ཞིབ་འཛུག་དང་། སྒྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་རྗེ་ཐོབ་ཐོག་མའི་སྤྱན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བསྟན་ཏེ་མཐའ་མའི་སྤྱན་རྩིས་བསྡོམས་འགོར་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ག　　དཏུལ་རྩིས་དང་སྤྱན་རྩིས་བཟོ་འགོད་ཚད་ལྡན་བྱུང་ཐབས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྩིས་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོགས་འཛོམས་ཀྱིས་སྤྱན་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་དང་། སྤྱན་རྩིས་འབྱུལ་བྱོགས་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆར་སྟོན་འཛིན་ལེགས་བཅོས་རྗེ་དགོས་གོ་བསྡུར། གྲོས་བསྡུར་བྱུང་བ་དང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་ཁག་གོང་རིམ་ལ་སྟན་གསན་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་རྗེ་ཝེབས་ལྟར་ཁུངས་ཁྱབ་ཞུས་ཏེ་ལས་དོན་ཞུ་བྱར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།

༡.༦ ཡོངས་འབབ་བསྡུ་རྒྱབ་ཀྱི་ལས་དོན།

ཀ　　རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦"༢༠༡༧ ལོའི་མཐའ་མའི་སྤྱན་རྩིས་སྒྲ་སྤྱན་རྩིས་མ་དཏུལ་གྱི་ཚོད་དཔག་ཡོངས་འཚར་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༥᐀᐀ ᐀᐀᐀ དང་། བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་། དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཆེད་སྤྱན་རྩིས་མ་དཏུལ་ནས་གཏོང་དགོས་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་བསྡོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༤᐀᐀᐀᐀᐀ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༤᐀᐀᐀᐀ དང་། དངོས་སོང་སྒོར་ས་ཡ་ ᐀᐀᐀᐀ བྱས་ཏེ་ཡང་སྲིད་རགས་རྩིས་ནང་གསལ་འཕར་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ᐀᐀᐀᐀᐀ བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཁ　　བོད་མི་མང་སྒྲི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ᐀᐀᐀᐀ ཟླ་ ᐀ ཚེས་ ᐀ ནས་འཛིན་སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན་དམིགས་རྟེན་བརྒྱ་ཆ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱུལ་དགོས་པའི་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ཚོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ᐀᐀ ནས་མེད་སོང་རྟེས་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སྟེ་ཚན་ཁག་གི་རྩིས་སྟན་ངོ་བཤུས་གནང་འབྱོར་ནང་གསལ་ལ་རྩིས་ལོ་ ᐀᐀᐀᐀ ཟླ་ ᐀ ཚེས་ ᐀᐀ བར་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའི་བསྡུ་དཏུལ་འབྱུལ་བསྡད་ཡོད་རིགས་ལ་བརྡ་འདེད་ཞུས་ཏེ་སྒོར་འབྱུམ་ ᐀᐀ ᐀ᐅ བསྡུ་རྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༡.᐀ གཞུང་གྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན།

ཀ　　ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་ནས་སྤྱན་རྩིས་མ་དཏུལ་རྩིས་ཁོངས་ནས་དགོས་དཏུལ་ཞུ་ལེན་བྱ་དགོས་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡིག་ཆ་རྩིས་འཚེར་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཛུག་དང་། ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་རྩིས་འཕྲུར། ཁྲལ་འབབ་གཅོག

འཕེན། འབྲེལ་ཚགས་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཕྱོགས་དང་དཏུལ་རྩིས་འགོད་ཀྱི། བཏང་འཛིན་བཅས་ཞིབ་ཚགས་ཞུས་དང་ཞུ་ཐུས་ཡིན།

ཁ ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དགལ་འབྱོར་དང་། དཏུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་སྒྲིག་གཞི་དང་། ལམ་སྟོན། ལག་དེབ། འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྲབ་གཞིར་བཟུང་མཐུན་མཚན་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྒྲིག་མཐུན་རིགས་ལ་རྒྱབ་གཏེར་བརྒྱུད་འབྱུལ་འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ག ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་དང་། གནས་སྦར་བཅས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་རིམ་གཏན་འབེབས་དང་བསྐྱར་བཅོས། ཡུལ་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡུལ་ཐང་གྱན་གསབ་ཐོབ་འབབ་བཀའ་ཤག་ལ་འཚར་འབྱུལ་དང་མཇུག་སྐྱོང་ལས་དོན་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ང སྒྲིག་མཐུན་ལས་བྱེད་བཀྲེས་ཡོལ་བ་དང་རྩ་དགོངས་ཞུས་བསྡུལ་ཁག་གི་བཀྲེས་ཕོགས་དང་གཟིགས་གསོལ་ཐོབ་ཐང་། མཐུན་རྒྱན་གཞན་བཅས་སྒྲིག་མཐུན་རྩིས་བསྐོར་དང་ཞུ་སྒྲོད་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ཅ ལོ་འདིའི་ནང་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ལྷ་བས་ཕོགས་རིམ་བསྐྱར་བཅོས་འཚར་འབྱུལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོ་བཞེས་ཐོབ་པ་ལྟར། ལས་བྱེད་སོ་སོའི་གནས་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐོབ་ཐོབ་ཁྲ་གསར་པ་གཏན་འབེབས་དང་། དེ་བཞིན་བཀྲེས་ཕོགས་ཐོབ་ཁྲ་གསར་པ་གཏན་འབེབས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ཆ དགལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཏང་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་གཞུང་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་དང་། ལས་བྱ་ཁ་ལོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་སྟངས་འཛིན། དེ་བཞིན་བདག་གཅེས་བཟོ་བཅོས་འཐུས་ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་ཐུས་ཡིན།

༧.༥ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡིག་ཚས་མཁོ་འདོན།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛིན་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལོ་རེའི་ཡིག་ཚས་དང་ཀམ་བུ་ཏར་པར་སྐྱོན་སྨན་ཚ་བཅས་དགོས་མཁོ་དགལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྟེབ་ཚོང་པ་ནས་མཁོ་འདོན་ཞུས་དང་ཞུ་ཐུས་ཡིན་པ་དང་། ལས་དོན་འདི་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་འདིའི་འགྲོ་གྲོན་ཉིན་སྒོར་འབུམ་ ༣.᠔᠘ བསྡེ་ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༧.᠕ དང་ཟླངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་བཟོ་འགྲེམས་ཀྱི་ལས་དོན།

ཀ སྟ་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧᠘ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༧ ཉིན་བར་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཞུ་བསྟད་གྲངས་ ༣༠༢᠑ ཡོད་པའི་ཐོག་འདི་ལོའི་ནང་འགེངས་ཤོག་གྲངས་ ༢᠔᠕᠐ འབྱོར་བ་བཅས་བསྟོམས་དབྱ་དེབ་གསར་པ་བཟོ་དགོས་གྲངས་ ᠕᠔᠈᠑ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདི་ལོའི་ནང་དབྱ་དེབ་བཟོས་འགྲེམས་ཞུས་པ་གྲངས་ ༢᠔᠕᠈ དང་། ཉིས་ཟླས་གྲངས་ ᠔᠔ གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པས་དོགས་འཇུ་སོང་བར་ལན་འདེབས་མ་འབྱོར་བ་ཡིག་སྟོད་སྐོ་བརྒྱབས་པ་གྲངས་ ᠑᠑᠈᠓ དང་ལན་འདེབས་འབྱོར་བསྟད་གྲངས་ ᠑᠑᠑᠔ བཟོ་བསྟད་གྲངས་ ᠑᠑᠑᠔ ཡོད། ལོ་མཇུག་བར་ཁྱོན་ལག་དེབ་གྲངས་ ᠑᠓᠑᠔᠈᠐ བཟོས་འགྲེམས་ཞུས་ཟིན།

ཁ ས།ངང་གསལ་དབྱ་དེབ་གསར་བཟོ་ཞུས་སྒྲུབ་གྲངས་ ༡༥༡༣།༠ ཡོད་པ་ནས་ཆེ་འདས་རྣམས་ཀྱི་དབྱ་དེབ་ཕྱིར་སློག་བྱང་བ་གྲངས་ ༥༣༠༥ དང་། དབྱ་དེབ་གསར་པ་རྩོམ་བཞེས་གནང་མཁན་མེད་པ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོས་ཕྱིར་ཕུལ་གྲངས་ ༣།ཀ০ཀ་ གཞིས་གཅིག་འཕེན་ཞུས་པས་དངོས་སུ་དབྱ་དེབ་གསར་པ་འཛིན་མཁན་མི་གྲངས་ ༡༥༣།ཀ།ཀ ཐུང་ཡོད།

ག ས་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་གསལ་དབྱ་དཔྱལ་ལག་དེབ་ཁོར་བཅོས་ཞུ་བསྡད་གྲངས་ ༥ཀ།ཀ ཡོད་པའི་ཐོག་འདི་ལོའི་ནང་གྲངས་ །།ཀ།ཁ་ འབྱོར་ཡོད་པ་བཅས་བསྟོམས་ཁོར་བཅོས་ཞུ་དགོས་གྲངས་ །།ཁ།།ཅ ནས་འདི་ལོའི་ནང་ཁོར་བཅོས་ཀྱིས་ཁྱངས་སྒྲུབ་ཟིན་པ་གྲངས་ །།།ཅ།ཀ དང་། གནས་དོན་ཁ་གསལ་ལེད་པ་ས་གནས་སྒྲ་དཔྱ་གས་འཇི་སོང་བར་ལན་མ་འབྱོར་བ་གྲངས་ ཁ০ཁ་ དང་ཁོར་བཅོས་བསྐྱར་བཟོ་བྱ་བསྡད་ལེད་ཞུ་རྒྱ།

ང ས་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་གསལ་དབྱ་དེབ་བོར་བརྒྱ་གཡས་བསྐྱར་བཟོ་བྱ་བསྡད་གྲངས་ ༥ཀ། ཡོད་པའི་ཐོག་འདི་ལོའི་ནང་གྲངས་ །།ཁ་ འབྱོར་ཡོད་པ་བསྟོམས་བོར་བརྒྱ་བསྐྱར་བཟོ་ཞུ་དགོས་གྲངས་ ཁ།ཅ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདི་ལོ་བསྐྱར་བཟོ་ཞུས་པ་གྲངས་ །ཅ།ཀ གནས་དོན་ཁ་གསལ་ལེད་པས་ས་གནས་སྒྲ་དཔྱ་གས་འཇི་སོང་བར་ལན་འདེབས་མ་འབྱོར་བ་ཡིག་སྟོད་སྟོ་བརྒྱབས་པ་གྲངས་ །ཀ།ཤ དང་ལན་འདེབས་འབྱོར་བསྡད་གྲངས་ །།ཁ་ ཡོད།

ཅ ས་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་གསལ་དབྱ་དཔྱ་ལག་ཏེ་ཕྱུས་སྟེང་བསྡུས་སྟོད་བསྡད་གྲངས་ ཁ། ཡོད་པའི་ཐོག་ལྟ་ཕྱུ་ལ་ལག་ཏེ་ཕ་ཕ་ཕ

སྦོ་ཏ་ལེན་ཏ། སེལ་ཏལ། ཤེ་ཀ་སྒོ། ཕྲེས་ཀོན་སན། མི་ནི་སོ་ཏ། སྒོས་ཏོན། ཀེ་ནེག་ཏེ་ཀཏ། ནི་ཌ་ཡོག་དང་ནི་ཌ་ལངས་སི། རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ཤེ་ལ་ཏལ་ཤེ་ཡ་བཅས་སོ་སོར་ཆེད་བསྒྲུད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ལགོང་ས་མཚོག་གི་བཀའ་དྲིན་དང་། བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས། བཀའ་ཤག་གི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་སྒྲ་དང་ལྷ་དང་ལྷ་བཅུའི་དགོངས་གཞི། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབས། དང་བླངས་དབྱ་དཔྱལ་གྱི་གལ་གནད་དང་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྟོན་ཆེས་གནས་བབ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་བྱ་ཁག་ནས་དང་བླངས་དབྱ་དཔྱལ་བསྡུ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ཅ། བར་བསྡུ་ཐབས། ཕྱི་མི་རྣམས་ཀྱི་བོད་དོན་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྒྲིད་ཀྱི་ལག་དེབ་སྟོན་པའི་ལས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་འབྲེལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོགས་ཏིར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད། སྐོར་བསྒྲོད་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དབྱ་དེབ་གསར་བཟོ་དང་། ནོར་བཅོས། བོར་བརྒྱགས། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས། མིང་བསྡུར་བཅས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་བཀང་འབུལ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཏེ་མི་མང་ ཅ།ཅ། ཅམ་ལ་དབྱ་དེབ་གསར་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་རིམ་པས་བོད་མི་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་འགོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་སྟོམས་སྟེང་བསྡུས་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ལ་ཕྱག་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐྲན་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཚོག་རས།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་སྟེ་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༨ ལོའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྤྱན་ཐོ་སྤྱན་སྒྲོན་གནང་མཁན། སྟེ་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་འགྲེམ་སྟེལ་ཞུས་ཡོད། གཟིགས་རོགས་གནང།

སྟེ་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ སྤྱན་སྒྲོན་ཞུ་ཚོག་པར་ཞུ།

ཀ། །བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༨ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་གྲངས་ ༣ཅ ཡོད་པར་སྟེ་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་གྲྭབས་དོན་སྤྱན་ཐོ་འགོད་འབྱུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

༢.༣ སྟེ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྒྱ ནང་གསེས། ཆ། ༣།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡ཆ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༡ བར་ཨ་རི་དོན་ཁང་དང་ཚན་པ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ནི་ཌ་ཡོག་སྒེ་རི་ས་ཕེན་ལྷེ་གནས་ཁང་བུ། ན་གཞོན་མགོ་ཁྲིད་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྒོང་གི་ས་''ཆུས་པ་མཉམ་སྦྱང་གིས་བོད་ཀྱི་ཙ་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་སྟངས་གོ་སྒྲིག་ཞུས''ཞེས་གསལ་ཐད།

དེ་གཅ ། ། ། ། ། । བོད་མི་ན་གཞོན་འགོ་ཁྲིད་ཟེར་བའི་ཡོང་ཁུངས་དང་ཚད་འཛིན་ཅི་ཡིན།

།།   ཚོགས་འདུ་དེར་མཉམ་ཞུགས་ཆོག་པར་ཚ་རྒྱུན་ཅི་དགོས།

།།   ཚོགས་ཁྱབ་པའི་ཚོགས་འདུ་དེར་མི་སྣ་འདེམས་སྐྱེག་ཅི་ལྟར་བྱས་སམ།

།།   ཚོགས་འདུ་དེས་ཚ་དོན་ཐད་བན་ཆེན་ཅི་བྱས་དང་མ་འོངས་ཡོང་གཞི་ཅི་ཡོད།

། ། །

ཞེན་འཇུག་གནང་བའི་སྒྲན་ཕོ་བཅས་སྒྲན་སྒྲོན་ཟིན་པའི་ཕོག་སྤྱི་ཡོངས་བཏོ་གླེང་དགོས་པའི་ཁྲོས་འཚར་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བྱི་ལོ་ ༢༠༧༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ལ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཔ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

གྲོས་འཚར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྤྱི་འཐུས་གླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལཱཀས།

སྤྱི་འཐུས་གླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལཱཀས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༥ བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཔ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཚར་དེ་ཚུད་བར་དགག་བྱ། གྲོས་འཚར་དེ་ཚུད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོལས་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལས་བསྟོལས་རྒྱས་བར་སྒྲན་ཕོ་སྟེང་བསྡུས་སྒྲན་སྒྲོན་གནང་བའི་སྐད་ལ་བཀྲ་བཀྲི་གི་གོ་སྐབས་འབྱུལ་རྒྱ་ཡིན། བཀྲ་བཀྲི་སྐད་མ་བཅུ་ལྔག་གོ་སྐབས་འབྱུལ་གྱི་མིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དང་པོར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྟོལས་རྒྱས་བར་ཏེ་བ་ཕུལ་བ་དེར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀཱཧ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཁ། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ནས་ ༢༠༧༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༧ བར་གྱི་བོད་མིའི་སྒྲིག་རྩོམ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོལས་རྒྱས་བར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲི་བ་གནང་ཁག་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།

༢.༣། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྒྱ། ནང་གསེས། ཆ། ༣།

༢༠༧༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧༤ ནས་ ༢༧ བར་ཨ་རི་དོན་ཁང་དང་ཚན་པ་ཟུང་འཛེལ་གྱིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ནེ་ཌ་ཡོག་ལྟེ་རེ་ཕིན་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ། ན་གཞོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྒོང་གིས་ "ནུས་པ་མཉམ་སྦྱང་གིས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་སྐད་གོ་སྒྲིག་ཞུས།" ཞེས་གསལ་ཐད།

ཏྲི་པ་དང་བོ།	**བོད་མི་ན་གཞོན་འགོ་ཁྲིད་ཟེར་བའི་ཡོང་ཁུངས་དང་ཚད་འཛིན་ཅི་ཡིན།**
ལན།	བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་དུ་གནས་བསྟོད་བོད་མི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ་ཨ་རི་སྒྲུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྒོང་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་འང་འཛུལ་བ་ཞུགས་ཐོ་འགོད་དང་ལམ་བརྒྱུད་བསྡུ་རྒྱབ་དང་ཚང་སྒྲན་འབྱུལ་མཁན་ཁོངས་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་། ཚོས་རིག་བཅས་ལ་དོ་དཏྱེངས་ཡོད་པ་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་འདུག ཚོགས་བཅར་བ་བསྟོམས་ ༧༥༠ ཙམ་ནས་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།

དེ་ཡང་བྱང་ཞར་རི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཀེ་ན་ཏ་དང། ཞིན་ལན། སྲུད་སི་བཅས་ནས་ན་གཞོན་ཁག་ཅིག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

དྲི་བ་གཉིས་པ།	**ཆོས་འདུ་དེར་མཉམ་ཞུགས་ཆོག་པར་ཚ་རྒྱན་ཅི་དགོས།**
ལན།	ཆོས་འདུ་དེའི་ནང་བྱང་ཞར་ཁུལ་གནས་བསྟོད་ན་གཞོན་གཙོ་གྱུར་ནུབ་ཕྱོགས་ཁུལ་ནས་མཐོ་སྨོན་ཀྱི་སྨོན་མ་དང། ཁྱད་ལས་པ་རང་ལོ་ ༢༠ ནས་ ༣༥ བར་གྱི་ན་གཞོན་ཡིན་དགོས་པ་རེད་འདུག
དྲི་བ་གསུམ་པ།	**ཆོས་ཞིན་པའི་ཆོས་འདུ་དེར་མི་སྣ་འདེམས་སྐྱེག་ཅི་ལྟར་བྱས་སམ།**
ལན།	ཏ་ལམ་བརྒྱད་ནས་གོང་གསལ་བྱེ་ལན་ཁག་གི་ནང་གསལ་ཚ་རྒྱན་ལྟན་ཞིང་ཚང་སྣན་འབྲལ་མཁན་སྤ་རིམ་བཞིན་ཉིན་གསུམ་རིང་ཆོས་བཅར་ཞུ་ཐུབ་པ་དགོས་འདུག་ཞུ།
དྲི་བ་བཞི་པ།	**ཆོས་འདུ་དེས་ཙ་དོན་ཐད་ཕན་ཆགས་ཅི་བྱས་དང་མ་འངས་ཡོང་གཞི་ཅི་ཡོད།**
ལན།	ཆོས་འདུ་དེའི་ཐོག་ལ་གང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞི་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཙ་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་སྟངས་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྡུད་གིས་བགྲོ་གླེང་དང་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྒྲིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་ཞུ།

༢.༥ དང་ཆུངས་དབྱ་དཏུལ་བསྡུ་འབྲལ། ཀ ༽

"དབལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གནས་སྟོད་བོད་མི ཿ མིའི ༽ དང་ཆུངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་ནང་འགོད་ ཿ བཀོད་ ༽ པའི་མིང་དང་གཏན་སྟོད་ཡིག་ཆའི་མིང་གཞིས་མ་མཐུན་པ་སོགས་ཀྱི་མིང་བསྐྱར་ཞོར་བཅོས་ཆེད་དམིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཅས།" ཞེས་གསལ་ཐད།

དྲི་བ་དང་པོ།	**གོང་གི་སོགས་སྐྱེའི་ནང་ཅི་ཞིག་འདུས་སམ།**
ལན།	གོང་གི་སོགས་སྐྱེའི་ནང་མིང་བསྐྱར་ཞོར་བཅོས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྒྲེས་ལོ་སྒྲེས་ཆེས་ཞོར་བཅོས་དང། ཁ་བྱང་བསྐྱར་བཅོས་བཅས་འདུས་ཡོད།
དྲི་བ་གཉིས་པ།	**དམིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་གཞི་རིམ་མི་མང་གིས་གོ་བདེ་བ། ཚང་ལ་མ་ཞོར་བ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཅི་གནང་ངམ།**
ལན།	རྒྱ་བལ་འབྲེག་གསུམ་ལུང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གཏན་སྟོད་བོད་མི་དབང་ཆུངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་ཐོབ་ཅིན་པ་གང་ཞིག་ནས་ལག་དེབ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གཏན་སྟོད་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་བའི་མིང་གང་ཡིན་བཀོད་རྒྱུར་ཆ་རྒྱན་ཁག་དང་ལམ་སྟོན་བཅས་ཡིག་ཐོག་དང། ཆ་རྒྱན་རེ་རེ་བཞིན་མི་མང་གིས་གོ་བདེ་བ་དང། ཚང་ལ་མ་ཞོར་བ་གསལ་བ་ཤད་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་འདམལ་ལྷན་དམལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་འབྲེལ་ཆགས་ལས་བྱེད་ཆས་གཉིས་ཕྱི་རྒྱལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྒྲོད་སྐབས་ལམ་སྟོན་དང། གསལ་བཤད། དེ་བཞིན་ཟབ་སྟོང་གནད་སྒྲིན་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

སྒྲོ་ཡོངས་འཛིན་བ།

**དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་དང་སྲིད་སྐྱོང་། དབལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཞར་རིའི་རོགས་དཏུལ་ཞར་སྨོར་སས་ཡ་ཟ་ཟ་ སྨོར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཞིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། སྲིད་འཛིན་ཏོས་ནས་རོགས་དཏུལ་འགོད་འབྲལ་བྱས་མེད་པའི་ཐད་ལས་འཚར་གསར་པ་ཅི་བཙམས་དང་། མ་འོངས་པར་རོགས་དཏུལ་རྒྱ་ཆད་དམ་གང་འཚམ་ཐོབ་རེ་སོགས་རེ་བ་དང་ཉིན་ཁ། ཡང་ན་སྤར་ལྟར་ཐོབ་རིས་ཀྱི་གཤེད་སྨོ
ས་བཅས་ཅི་ཞིག་ཐུགས་ལ་འཕྲུངས་ཡོད་དམ།**

ལན། ཞ་རི་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཚོགས་སྒྲབས་དང་། དེ་མིན་གོ་སྒྲབས་ནས་བྱང་ལ་རོགས་དཏུལ་གནང་སྒྲ་མ་ཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་གཞེན་སྐྱལ་ཀྱི་ལས་རིས་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། སྲིད་ར་སྟངས་རོགས་དཏུལ་ཞ་སྨོར་ས་ཡ་ ཟ་ཟ་ དེ་ལོ་ལྷའི་རིང་ཡིན་པར་སོང་། རོགས་དཏུལ་དེ་དག་ལོ་རེ་བཞིན་གནང་རྒྱའི་གྲོས་ཚོད་གན་ཡིག་འཛོག་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་། འདི་གའི་སྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྩའི་འགན་འཛིན། ཞ་རི་སྐྱ་ཚབ་དོན་གཅོད། རྒྱལ་སྲིའི་བོད་དོན་ལས་འགྱལ་ཁང་། བོད་རིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པ། གཞན་ཡང་བོད་མི་རཝ་ཚ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་ནས་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ལ་གསན་འདེབས་གཏིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་གཞིགས་ན་རོགས་དཏུལ་རྩ་ཆད་མེད་པའི་ཁར་ཐོག་མའི་འཚར་གཞི་ནས་ཐུན་ཚད་ཅིག་ཅར་ཞུ་ཡིན་ལས་ཁྱད་ཆོས་ཁ་ཤས་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁྱད་ལས་ཁ་ཤས་ལ་ཐུན་ཚད་ཅིག་ཅར་ཞུ་ཡོད་ཀ་ ཀ ནས་ ཟ་ ཅམ་གཅོག་འཁྲི་གནང་ཞུ་འཚར་གཞི་ཡོད་ཀྱང་། ཞ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ནས་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གནང་ཞུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ལན་འདེ་བས་གསལ་བཤད་དུ།

ཚོགས་གཙོ་ཞ་ཐུཊ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ དབལ་འབྱོར་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཏི་བ་ཁ་ཤས་ཤེག་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། དང་པོ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢ བའི་ནང་ལ་ལས་འཚར་གྱི་བར་ཤོལ་བྱེད་དགོས་པ་གྲངས་ ༡༣ དང་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག ལས་འཚར་གྱི་བར་ཤོལ་བྱེད་དགོས་པའི་གྲངས་ ༡༣ ཡོད་པ་དེ་གང་ཡིན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱ་དང་། གྱི་བར་ཤོལ་བྱེད་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་ལ་ཞིབ་ཕྲ་གསུངས་རོགས།

དེ་ནས་དབྱ་ཁྲལ་ལགས་དེ་བ་དེའི་སྐོར་ལ་ཚོག་ཁ་ཤས་ཤེག་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་སྟོན་མ་སྒྲོ་འཐུས་ཀྱི་འཚམས་གཟིགས་བལ་ཡུལ་སོགས་ལ་འགྲོ་སྐབས་སུ་དབྱ་ཁྲལ་ལགས་དེ་བ་བོད་པ་ཡིན་མཁན་ཁག་གཅིག་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་ཐོག་ལ་འབྲལ་ཐུབ་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་གསུང་སྟོད་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག་ དེ་བཞིན་བོད་པ་གཙང་མ་རང་མིན་པའི་ཐོག་ལ་

ཡིག་ཆ་དེ་འདྲ་ཡར་མར་བསྒྲིགས་ནས་ཡང་རག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་གསུང་མཁན་ཀྱང་གང་འཚམས་ཡོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ དེ་འདྲ་སོང་ཙང། ང་ཚོའི་དབྱལ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དེ་ཡི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་འདིའི་སྒང་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོངས་འབབ་ལ་ཕན་ཐོགས་གা་ཚོད་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་མེན་དེའི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་མ་གསུང་བར་ལན་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དབྱལ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཁྲལ་འབྱུལ་རྒྱར་དཀའ་ངལ་མང་པོར་འཕྲད་པ་སོགས་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའི་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གা་རེ་གནང་ཡོད་རེད། ང་ལྟའི་ཆར་དབྱལ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཚུད་པོ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མིན་དང། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་གཙང་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་དེ་འདྲ་རག་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ལྟ་བུ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ལན་གསལ་པོ་ཞིག་གསུངས་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཏ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྒྲི་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་དང། ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཏྲི་བ་གནང་བ་ལ་སོགས་པར་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་དོགས་གླེང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་སྒྲི་ཡོངས་ནས་ཆོས་རིག་དང། ནང་སྲིད། དཔལ་འབྱོར་བཅས་འདི་དག་ཚང་མའི་གནད་དོན་ཡོངས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཙང་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དང། དངོས་གནས་དང་གནས་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་སོང། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང། དབུ་ཁྲིད། བཀའ་བློན། སྲིད་སྐྱོང་གཙོ་ཆང་མར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ང་ཚོས་བྱས་པར་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དེ་སོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཙང། འདིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པ་འདུ་སོ་ཞེས་པ་ཞིག་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཙང། ལན་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པ་ཡང་ཆེད། ཡིན་ཡང། ངས་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ང་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟིང་བསྡུས་ཤོག་ལྟེ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། ནང་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིམ་ཁོངས་རྒན་གསོ་ཁང་བདུན་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་བློན་ཅིན་ཏེན་སྐོར་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་འདུག རྒན་གསོ་ཁང་དེ་དག་ལ་འགྲོ་གྲོན་མང་པོ་བཏང་ནས་གཟིགས་སྐྱོང་ཡག་པོ་གནང་གི་ཡོད་ས་རེད། འདི་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཞེར་ནས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། འདི་དང་འཕྲོས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཁ་སང་གྲྭང་སློང་བྱུང་ཡོད་རེད་ལ། དེ་རིང་ཡང་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོས་རྒན་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསྐོ་ཐོག་གས་དེའི་ཐད་

ལ་གང་ཟག་དང་གོ་གནས་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་ཡིན་པའི་མི་གཉིས་ལ་ལས་ཁུངས་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་
ལྟ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་བར་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་གོ་དེ་འདྲ་གང་
ཡང་མིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འདིར་ཡར་ཡོང་ནས་ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བཀོ་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་
དགོངས་དོན་དང་མཐུན་དགོས་དང་། དྲང་པོ་བྱེད་དགོས་པ། བདེན་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ང་ཚོ་ཚང་མའི་རྩ་བའི་དམིགས་
ཡུལ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ལས་ཁུངས་གཅིག་གི་ནང་མི་གཉིས་ལ་ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལྟ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་གཉིས་བཟོས
པ་དེ་ལ་ཐོ་ཕམ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད། དེ་ལ་ལན་དམིགས་བསལ་མི་དགོས། བཀའ་ཤག་ལྟན་རྒྱས་ལ་དགོངས་པ་དབྱུད་གཞིའི
ཆུལ་དུ་མ་འོངས་པར་དགོངས་གཞི་འདྲ་བོ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང། ང་ཚོ་ཕྱི་ལ་ཞབས་ཏོ་རྒྱག་དགོས་ན། ནང
ལ་རྩོག་ཐལ་འཕྲིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མི་མང་ཡོད་སར་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཁྲེད་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་འཛིན
དགོས་ཀྱི་རེད། ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་བཀྲོ་བཀུར་དང་དྲང་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཕར་གཏམ་བཤད་བྱེད་ཀྱི
ཡོད་པར་བརྗེན། དཔེ་སོ་སོར་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞིར་མཐུན་དགོས་པ་ཞིག་དང་དྲང་པོ་དྲང
རྒྱང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང། འདིར་སྤྱིར་བཏང་སོ་སོར་ཡིན་ནོ་གསལ་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང། འདི་ནི་བྱེད
ཕྱོགས་མངོན་གྱུར་བ་ཞིག་གི་ལ་ཉམར་གཞི་ལྷོག་གྱུར་བ་ཞིག་ཡོད་མེན་འགྲོ་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང། ལོ་སྟོན་མ་དེ་ལ་བཟང
སྟོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་པའི་རྟེས་ལ། བསྐྱར་དུ་བསྐོས་ནས་དེ་འདྲ་བྱས་འོང་བ་དང་། གང
ཟག་ཅིག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བཅས་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་བྱེད་ཚོག་གི་མ་རེད
ཟེར་ནས་ལམ་སང་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ཚོག་པ་ཞིག་དང་། གང་ཟག་གཞན་ཞིག་ལ་དེ་བྱེད་ཚོག་གི་མེད་པའི་ཁྱིམས་འཆར་དགོས
མངོག་གནང་བ་དེ་ཚོ་རྩ་ནས་འདོད་མ་སོང་། བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཡོད། ལན་དམིགས་བསལ་ཞུ་མི་དགོས། དེ་ནས་ད་ལྟ་དབལ
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་ཡི་ཅོག་ལྷེ་གསུམ་པའི་ཡིག་ཕྲིང་མཐའ་མ་དེར་བུད་མེད་ཀུས་སྟོབས་གོང
འཕེལ་གྱི་ལས་གཞིའི་ཆེད་དུ་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་ལྟག་ཙམ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཞག་འདུག། དེ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀུས
སྟོབས་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་བཀའ་ཤག་གི་ས་དབུ་ཁྲིད་ནས་འགན་ཁུར་ནས་འདི་ལྟར་གནང་བ་དེ་ལ་དགེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་བྱུང
སོང་། བྱས་ཙང་། སོ་སོར་ཡིན་ནོ་ཐོག་མའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་འདི་ཚོ་བྱས་ཡོང་བ་ཡིན་ན། བུད་མེད་ཀུས་སྟོབས་དང
འབྲེལ་བའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ཉིན་མོར་ལན་པ་དེ་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་ཤག་འདིས་བཀ་ཉ་ཏིན་དང
གཟིགས་སྐྱོང་། བདག་ཅིན་དགེ་མེད་གནང་བ། དངོས་གནས་དང་གནས་དམིགས་བསལ་ཆ་ལས་པ་ཞིག་བྱས་སོང་བསམ
པའི་ཚོར་སྟངས་དེ་བྱུང་སོང་། རྒྱ་མཚན་གཅེ་རེ་རེད་ཞུས་ན་ང་ཚོ་ཌ་དྲག་གི་གནས་སྐབས་སུ་སོ་སོས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གི
ཐོག་ནས་རྒྱ་ལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་དང་བཅས་པར་སྟོང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་ལྷགས་ཚ་གྲྭ་གུ་ཐང་ལ་དྲག་པོའི་དམག་གི་སྒྲིག
འཛུགས་བཙུགས་ནས་སོ་སོའི་རྒྱ་ལ་ཁབ་སྟོང་སྐྱོབ་དང་། ཚོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སྟོང་སྐྱོབ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དྲག
པོའི་དམག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དབུ་བརྟེས་ནས་ང་ཚོའི་ཅ་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གངས་འབྲེན་ཞུས་པར་ཟླ་ཅ
མེད་པ་ཞིག་བཞག་ཡོད་རེད། སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ཚོས་ཀྱང་དུས་དྲན་སྟོང་བཅི་ཞུ་རོགས་ཟེར་ཀྱང་། བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས
གཞི་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་རིང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོ་འདི་ལ་ལས་སྣ་པོའི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་དང་། འདི་

འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་སོང་བཏང་བ། འགན་ཁུར་བཞེས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པའི་ཉིན་མོར་ཡིན་ནའང། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང། དངོས་གནས་དང་གནས་དེ་རིང་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགེ་ཡིན། ས་ཉིན་བུད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོ་རེད། དེ་རིང་ཡར་མ་སྐེབས་ན་མི་ཚོག་ཟེར་ནས་ཐག་རིང་པོ་ཡིན་ཡང་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱས་ནས་རྒྱ་རམ་སར་སྐེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། འདི་དངོས་གནས་དང་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ནས་འདི་འདྲ་བྱས་པ་རེད། བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་མཛད་སྒོ་དངོས་སུ་ཚོགས་པའི་སྒྲབས་སུ་ང་རང་ཚོའི་ཕགས་པ་ལྷུན་མགོན་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཞབས་སོར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱེངས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལོ་ལེགས་པ་དང་། ཏ་ཅང་སྒྲལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གནང་སོང་བསམ་པ་བྱུང་། བུད་མེད་ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ཡང་དངོས་གནས་དང་གནས་དགའ་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དགའ་འོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་དེ་བྱུང་སོང་། ཡིན་ཡང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་འགྲིག་མ་སོང་། དེ་ཕྱིར་འཛིན་བྱེད་རྒྱུར་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། གླིང་སྨོང་བྱེད་རོགས་གནང་ཞེར་ནས་ང་ལ་ཡི་གེ་ཕེབས་གཉིས་ཙམ་སྐེབས་སོང་། ད་བུད་མེད་ཉིན་མོ་མི་དགོས་ཞེར། བུད་མེད་ཉིན་མོ་དེ་བྱས་ཚེ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་བཅུ་ང་དགུ་ལོར་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གི་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་བ་དེ་དག་མེད་པ་ཚགས་འགྲོ་ས་རེད། གང་ཡིན་ཞེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ ༢༨ ཀྱི་ཉིན་མོར་བོད་ནང་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བློས་བཏང་བྱས་པའི་དུས་ཚེན་འདི་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཉིན་མོར་བུད་མེད་དེ་ཚོའི་བྱས་རྗེ་ས་མེད་པ་ཚགས་འགྲོ་བ་ལྷ་བུ་ཞིག་ཚགས་ཀྱི་རེད་ཞེར། སོང་ཙང་དུས་ཚེན་དེ་ཙ་བ་ནས་ཡོང་ས་མ་རེད་ཞེར་ནས་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དེ་ལྷ་ལྷངས་ཤིག་ཡིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ཚོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལྷ་བུར་དུས་ཚེན་གསུམ་བཞི་མཉམ་དུ་འཛོམས་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚེན་གཅིག་སྟེང་བརྩི་བྱེད་པ་ལ་དུས་ཚེན་གཞན་དེ་ཚོའི་ནུས་པ་ནུབ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་དགོངས་ཚུལ་ལྷར་ན་འདི་ཙ་བ་ནས་འགྲིག་མེད་པའི་བཅོ་ལྔ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། འདི་འདྲ་ཡིན་ཙང། ང་ཚོས་བསྟོམས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། འདི་ཏ་ལ་མ་དགོས་ན་སྒྲ་ལ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མ་རེད། བུད་མེད་ཁོ་རང་ཚོ་དོན་གྱི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་དགོས་ཀྱི་མེད་གསུང་ཚེ་བཀའ་ཤག་གི་ས་དེ་ལ་ཡེ་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་བར་ལག་ས་ཁེར་བར་དཀའ་ལས་གལ་ཡོད་རེད་དམ། ང་དུང་འདི་ལ་གསལ་བཤད་དང་། ཀ་ཀོར་གནང་དགོས་པ་ཡོད་རེད་དམ། དོན་གྱི་བདག་པོས་མི་དགོས་ལབ་བསྟད་པ་ཡིན་ན། དེ་བསྐྱར་དུ་ཕྱུ་ཚུགས་གནང་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ནྡཱུ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གཟུ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀྲ་འོས་སྟྲི་འཐུས་དང་པོ་དེས་བཀའ་གནང་བར་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་སྒྲུབས་བཅོལ་ཏོ་མ་ཡིན་པར་ལག་དེ་བ་ལྷང་ཁུ་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་རེ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་བོད་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་

བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཁག་གི་རྒྱབ་གཞེར་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་མི་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ཡང་། ལག་དེབ་ལྟང་ཁུ་མ་ལྟག་པར་འབུལ་རྒྱུ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། དེ་ཕུལ་བར་ཡང་དགོས་རེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་ནས་བོད་མི་འགའཤས་ལ་མ་རག་པ་ཡོད་སྲིད་པ་རེད། བོད་མི་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ཆེད་དུ་མ་ཕུལ་བ་དེ་འདྲ་རྒྱ་བ་ནས་མ་རེད། ལྟག་པར་དུ་བོད་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་ལག་དེབ་ལྟང་ཁུ་ཤོར་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན། ངས་ཤོར་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཤོར་མི་དགོས་པར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་ལག་དེབ་ལྟང་ཁང་གྲངས་མེད་པའི་སྒྲབས་དང་། ཕྱི་ས་ཁང་གྲངས་བདུན་ཅན་གྱི་ལག་དེབ་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ང་ཚོས་ཀམ་ཕུ་ཏར་ཀྱི་གྲངས་ཐོའི་ནང་བཙུག་ནས་ཞིབ་འཇུག་དེ་དག་ཚང་མ་ཚད་ལྟན་བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ངས་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་རྒྱ་བ་ནས་མེད། ཡིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཀུར་འོས་ཕྱི་འཕྲས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཝེབས་པའི་སྒྲབས་སུ་ཏན་ཏན་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ལྟག་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡོད་ཚེ་ས་གནས་སོ་སོའི་ངོས་དང་། ལྟག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྟངས་ཤེག་གི་རྐྱེན་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱ་གར་དང་། འབྲུག་དང་མ་འདྲ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཡང་བཀའཤག་གོང་མས་གནང་འདུ། ཡར་ཕྱོགས་སྒྲེས་ལོ་སྒྲེས་ཚེས་ཚང་མ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ས་གནས་ཀྱི་སྒྲབས་བཅོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་མེད་པ་དེ་འདྲར་དལང་རྒྱགས་སྟོན་རྒྱ་མེད་ཚེ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སྒྲེས་ལོ་སྒྲེས་ཚེས་གནང་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་འགར་མ་བསྒྲན་ཙང་། དེ་འདྲ་བརྒྱད་ནས་བལ་ཡུལ་ས་གནས་ཀ་བར་ཡིན་ཡང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ཚང་མ་ཀ་བར་ཡིན་ཡང་། བོད་པ་ཡིན་པ་ཁུངས་སྒྲེལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། སོ་སོའི་ས་གནས་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། སྒྲ་ཚབ་ལས་ཁུངས་བརྒྱད་ང་ཚོར་འབུལ་རྒྱུར་འགད་བཙོན་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་གསལ་པོ་ཞེ་རྒྱ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། དེ་འདྲ་ལྟག་མེད་པའི་ར་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱིར་སློག་བྱང་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡིག་ཆ་དེ་འབུལ་ཐུབ་ཚེ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་ཡིན། ལྟག་པར་དུ་དང་ཆང་དབྱ་དཏུལ་བརྒྱད་ནས་ཅིས་ལོ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ལ་རྒྱ་གར་སྒོར་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ལྷ་བཅུ་ལྟག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྒང་ལ་ཕར་འབུལ་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཙམ་བསྡོམས་ཚེ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ལྷ་བཅུ་ང་བཞི་བྱུང་བསྡད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་བཏང་ས་སྒྲིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་ཕན་གྱི་ཡོད་པ། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། དང་ཆང་དབྱ་དཏུལ་བརྒྱད་ནས་དཏུལ་བྱུང་བ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནི་བོད་མི་དང་། བོད་མིའི་སྲོག་འཛིགས་ཀྱི་བར་ལ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཙང་། བོད་མི་གཅིག་ལ་ཡིན་ཡང་མ་ལྟག་པར་བྱས་ནས་མ་ཚད་བར་འབུལ་རྒྱུ་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་རེད། དེ་འདྲའི་སྟན་ཞུ་འབྱོར་ཚེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཡིན་ཡང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ནས་དང་ཆང་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་དེ་དཏུལ་ལས་གལ་ཆེ་བ་བོད་མི་ཡིན་པའི་ངོ་རྒྱས་དང་། དཔང་རྒྱས་ཡག་ཤོས་དེའི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་ཆགས་བསྡད་ཡོད། སྲོག་འཛིགས་དང་འབངས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་། དེ་གལ་ཆེན་བརྩི་ཡི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའི་ཐོག་སྒྲ་དལ་བྱུང་བ་དོ་བདག་གང་ཟག་རེ་གཉིས་གསུང་རྒྱ་ཡོད་ཚེ། ང་ཚོར་ཐུག་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་བཙལ་ཚོག་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པའི་ཚོགས་གྲངས་ ༢། ནང་ལ་ལས་འཚར་གྱི་བཤོལ་བྱེད་དགོས་བཅུ་ གཉིས་དེ་གསུངས་བ་རེད། བཅུ་གཉིས་དེ་གཅེ་དང་གཅེ་རེད་ཟེར་ན། སྒྲབས་རེ་ང་ཚོར་སྟོན་རྩིས་བཟོ་སྒྲབས་སྟོན་རྩིས་བཟོ་ བའི་དུས་ཚོད་དེ་གྱི་རྒྱ་ *૧૦૨૨૨૩૨* དེ་བར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་གསུམ་པའི་སྟོན་ལ་གློས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་ འབྱུལ་དགོས་པ་རེད། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་རྒྱུན་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་ལས་ འཚར་ཁག་ཅིག་གི་རེ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་འགྲོས་ཁ་ཁ་རེད། རོགས་ཚོགས་ འགན་འཁལ་ཤིག་གི་རྒྱ་ *૧૦* ནས་ *૯* འགན་འཁལ་ཤིག་ *૧* ནས་ *૨* འགན་འཁལ་ཤིག་དང་པོ་དང་དེ་འདྲའི་རྩིས་འཁྱར་སྟངས་རྒྱུན་ བྱས་ནས་ཕར་སྟོག་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་གི་འདུག ཡིན་ཡང། དེ་ཚོ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ ལས་བསྟོམས་ནང་ཡོད་པ་ལྟར་བཅུ་གཉིས་དེ་སུ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གྱི་དེལ་ལས་ཁྲིམས་ལ་བཅུ་ཡོད། བཅུ་དེའི་ལས་འཚར་ ཚང་མ་སྟོག་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་དེ་ལས་འཚར་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གིས་ དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས། མ་དཏུལ་གཞན་ཐབས་འཚོལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་གི་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཕར་འཕོན་བཞག་ མ་འོངས་པར་གཏོང་རྒྱུར་བཞག་པ་རེད། ལས་འཚར་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཀྱང་ཐོན་ཚར་སོང་། བཅུ་དེ་ གྱི་དེལ་ལས་ཁྲིམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཅིག་དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁངས་ཀྱི་ལས་འཚར་ཞིག་རེད། དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁྲིམས་ རང་ནས་སྟོན་རྩིས་འགྲོས་བཞིན་པའི་སྒྲབས་སུ་གྱིར་འཐེན་བྱས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། གཅིག་དེ་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚན་ཞིབ་ཕྲུས་ཁང་ གི་རེད། གྲོས་ཚན་ཞིབ་ཕྲུས་ཁང་དེ་ང་ཚོས་སྒྲབས་རེར་དཏུལ་མ་རག་པའི་སྒྲབས་སུ་སྟོན་རྩིས་མ་དཏུལ་ནས་གཏོང་རྒྱ་ དང་། དཏུལ་རག་གི་ཡོད་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་ཚེ། དེ་མར་གྲོར་བཤོལ་བྱས། ཇེས་མ་དཏུལ་རག་པ་དང་། ཟུར་བཀོལ་ནས་ བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཚོག་པ་དང་། དེ་འདྲའི་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་འཚར་གལ་ཆེན་པོར་མ་བཏོས་ པ་གང་ཡང་མ་རེད། བཅུ་གཉིས་ནང་ནས་བཅུ་དེ་གྱི་དེལ་ལས་ཁྲིམས་དང་། གཅིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁྲིམས། གཅིག་གྲྭིད་བྱས་ ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཡང་གྱི་དེལ་ལས་ཁྲིམས་ཁྲྭ་ཁོངས་རེད་དེ། ལས་འཚར་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་བྱས་ནས་བཅུ་གཉིས་དེ་ཡིན་ཞུ་ རྒྱ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏེ་ནས་བཀྲར་ཏོས་སྒྲི་འཐུས་གཉིས་པ་དེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་དམིགས་བསལ་ བཀའ་ལན་མི་དགོས་གསུངས་སོང་ཡང། ངས་བཀའ་ལན་འབྱུལ་དགོས་པའི་འཕྲལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ ཡང། བཀའ་མོལ་གནང་བའི་ཞོར་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་འདིའི་འགན་འཛིན་བསྐོ་རྒྱར་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འདུ། འཕྲལ་ཡོད་ལྟན་ ཁང་ཡིན་ནའང་འདུ། ཕྱོགས་ལྟར་ལྟ་བ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲའི་ཕྱོགས་ལྟར་འཆར་གཞི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཁོ་རང་གི་ ལམ་ཞིག་ནས་རེད། ད་གཟོན་གང་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུ་ངོ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་རེད། ཡིན་ཡང་རྣམ་པ་ ཚོས་གསལ་འདེབས་དགོངས་ཚུལ་དེ་གསུངས་པ་རེད། དེ་གསུངས་བ་དེ་རྗེས་ལ་གཟིགས་རྒྱ་རེད་མ་གཏོགས། དེའི་སྒང་ལ་ ང་ལ་དམིགས་བསལ་ཀྱི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད།

དེ་བཞིན་བྱད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ནན་ཏིང་གི་སྟོན་རྩིས་ཀྱི་སྒྲབས་སུ། ལས་གཞིའི་རྩིས་དེ་ དའི་སྒང་ལ་ཁེལ་ཡོད་ཙང། སྟོན་རྩིས་ལས་མང་བ་བྱད་མེད་ཀྱི་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་རིང་སྒར་ཡང་དེ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའི་ཐོག

ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་ཡིན་ཙང་བྱད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྱད་ལ་ལས་ཀ་ཡང་སྟེབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་སྟེབས་དུས་དེ་འདའི་རྒྱན་ཆགས་ནས་ལས་བསྟོམས་སྟེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བྱད་མེད་ཉིན་མོའི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངོ་སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་ལན་ཞིབ་རྒྱས་སྟེབས་པ་སོང་ཙང། རྣམ་པ་ཚང་མས་དེ་དགོངས་པ་མངའ་གས་ལ་རེད། དེ་གང་འདྲ་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་མ་གཏོགས། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངས་ལན་ལྷག་མེད་བསམས་བྱུང། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཏྟ་ཡེ་ཤེས་ཕྱུན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྱངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ གི་ཤོག་གྲངས་ ༣ བའི་ནང་། བལ་ཡུལ་གྱི་ནང་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཨ་སྒོར་ ༥༨༧༣༥ གསལ་འདུག དེ་གཞིས་ཆགས་གང་བར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་བལ་གྱི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་ ༥ བའི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་གསུངས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥.༨༧ གནང་ཡོད་གསུང་འདུག དེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ག་ཚད་གནང་ཡོད་དམ། དེ་ཁ་ཁར་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ། དེའི་ཞུ་དགོས་དོན་ནི་སྒྲོ་བཏང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ལོ་ལྷའི་ནང་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ས་ཡ་ ༢༣ དེ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའཤག་ནས་དེ་ལྟར་གསུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་གནས་ཡོད་ཚང་མར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་སྒྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ལ་རག་ཐབས་ཤེག་ཁྱེད་རང་གིས་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གা་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཏྟ་ཡེ་ཤེས་ཕྱུན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་མཁན་པོ་ཀཱན্ཌཱ་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་མཁན་པོ་ཀཱན্ཌཱ་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྱངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ ཆཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཏྲི་བ་ ༡་༡ གི་སྟེ་ཚན་ག་བའི་ནང་དུ་རྒྱ་ས་གནས་སྟོད་བོད་མི་རྣམས་ཏོ་བཞུན་ཆུངས་ཐུ་ས་ཕུ་རིལ་ཞིག་རྒྱ་ས་བཀའ་ནས་

ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མར་རོགས་པ་ཅ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་དུས། རྒྱ་མ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཁུས་ནས་བཀའ་ཤག་དང། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་པ་གཅིག་གི་རེ་སྐེབས་སོང་ཟེར་ན། རྒྱ་སར་གནས་སྡོད་ཁུལ་ཟེར་བ་དེ་ས་མཚམས་དང་ཆུ་མཚམས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྡོད་ཁུལ་དེ་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། དེ་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་ཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ དེ་བཞིན་རྒྱ་མ་གནས་སྡོད་ཁུལ་རྗོ་བཞུན་རྒྱངས་ཐུས་ཕུ་རིལ་ཁར་ལ་རགས་པའི་རྒྱམ་པ་དང། ཁར་ལས་ལ་མ་རགས་པའི་རྒྱམ་པ་འདྲ་བོ་འདུག རྗོ་བཞུན་རྒྱངས་ཐུས་ཕུ་རིལ་རགས་པར་ཆ་ཀྱེན་གཅེ་ཅང་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

གཉིས་པ་དེར་ ༢.རྩ་ཀྱི་ཀ་པ། ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་གི་ཤོག་གྲངས་ ༣།༢རྩ་གི་སྐད་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྒྱས་ཀྱི་སྟེ་ལེན་དང། ལྷ་སྐྱོང་ཆེད་ཅིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༨.ཅ་རྩ་ཞིག་ནང་འདུག་ དེ་ཡིན་ཙང་བོད་ནས་ཝེབས་པའི་གསར་འབྱོར་བ་སྟེ་ལེན་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཅ་ཅང་གི་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་ཡིན་དུས། ལོ་དེ་ ༢༠༧༦---༢༠༧༣ བར་ཀྱི་སྟེ་ལེན་ཞུ་རྒྱའི་འགྲོ་གྲོན་དེ་རེད་དམ། ཡང་ན་ས་ཡ་ ༨.ཅ་རྩ་ལོ་གང་དང་གང་གི་བར་ལ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦---༢༠༧༣ ལོར་གཅིག་ལྷར་རེད་དམ། ཡང་ན་གང་བར་དུ་རེད།

དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་ལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞེ་ཏན་གནང་འདུག་ དེའི་འོག་ཏུ་དེ་ག་རང་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གླ་བཅུན་ཁག་ཟེར་ནས་ཡང་གཅིག་ཞུས་འདུག་ སྣང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་སྟེ་ལེན་ཟེར་བ་ཞིག་བྱེས་འདུག་ལ། འོག་ནས་ཡང་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གླ་བཅུན་ཁག་ཟེར་ནས་སློབ་ཆེད་གསུངས་བཞག་པ་དེ་གཉིས་གཅིག་རེད་དམ། ཡང་ན་འགྲོ་གྲོན་ལོགས་ཀར་རེད་དམ། དེ་ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ དེ་བཞིན་དེ་ནས་གཞི་ཙའི་ལས་འགུལ་སྒེལ་རྒྱ་ཅ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་གནང་འདུག་ དེ་ཚོ་གང་འཕྲད་ཡིན་པ་ཁ་གསལ་པོ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མཐོང་སོང།

བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྐོར་ངས་བཤད་དྲན་པ་སོ་སོའི་བསམ་བློའི་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གི་ས་བཤད་ཚར་སོང་བས་ངས་བསྐྱར་བཤད་བྱ་རྒྱ་མིན། ངས་དེ་དེ་བཞིན་ནོ་ཞུ་ཞུ་ཡིན།

ཤོག་གྲངས་ ༥།༢རྩ་གི་ནང། སྣང་གི་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚོགས་འདུའི་ཆེད་ཅིན་སྐོར་འབྱམ་ ༢.
 ༣༠༠༠ ཡིན་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་བཏོན་འདུག་ གཞན་ཟབ་སྡོད་པ་ཚང་མ་འབྱམ་ ༤ དང་ ༡།ཅ་ ཟེར་ནས་མང་པོ་ཞེ་ཏན་
གནང་འདུག་ ཡིན་ཡང། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཚོགས་འདུའི་ཆེད་དུ་ཅིན་སྐོར་འབྱམ་ ༢.༣ ཙམ་ལས་མི་འགྲོ་བའི་རྒྱ་མཚན་གཅིག
 བར་ཐུགས་ཡོད་རེད། ཡང་ན་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཟབ་སྡོད་སྡོད་སར་འཛུལ་བ་ཞུགས་ཏེད་མཁན་ཁྱད་སོང་བ་རེད་
དམ། ཡང་ན། རྒྱ་སའི་ཉེ་འགོར་འདིར་ཟབ་སྡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་འགྲོ་སོང་ཁྱད་བ་རེད། བྱས་ཙང། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད
ཡིག་ཞེ་ཏན་གལ་ཆེ་ཡིན་ལུགས་བཤད་སྟོད་པ་དང། གཅེས་སྐྱོང་ཏེད་དགོས་ཚུལ། དར་སྒེལ་ཏེད་དགོས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
གཞན་ཟབ་སྡོད་རྣམས་ལ་འབྱམ་ ༥།༤།༢།ཅ རེད་འདུག་ཀྱང། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཟབ་སྡོད་པའི་སྐབས་ཡིན་ནའང་རེད།
དེ་ཚོའི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་འབྱམ་ ༧ མ་གཏོགས་ཕྱིན་མི་འདུག་ དེ་མི་འགྲོ་བའི་རྒྱ་མཚན་གཅིག་བར་ཐུག་ཡོད་རེད་དམ། དེ་ཞུ
འདོད་བྱུང་སོང། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ནཱཊ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་རས།

སྒྲི་འཕྲས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིང་ལགས།

སྒྲི་འཕྲས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིང་ལགས་རས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱག་སྟེལ་སྒྲི་འཕྲས་མང་པོ་ཡོད་པས་དྲི་བ་མང་པོ་མེད། གོ་བདེ་པའི་གནད་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གནད་དོན་གཅིག་དེ་བྱད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་། བྱད་མེད་སྟེ་ཚན་དེའི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་དྲེལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཞེས་རོགས་བྱས་ཟེར་ནས་ཡུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་རེད། བཞེས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་སློབས་པ་རེད། ང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་སློབས་བསྡད་འདུག འདི་ལྟར་བལྟས་དུས་བྱད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་འདོད་ཀྱི་དོན་དམ་པའི་སྐོར་ལ་འདོད་པ་དེ་ཅམ་མེད་པར། ཕུ་ཡིན་ཡང་གཡོལ་ཐབས་གནང་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐྱེས་སོང་། དངོས་གནས་གা་རེ་ཚགས་པ་རེད། མཐའ་མཇུག་གནང་འདོད་པ་ཞིག་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་དྲི་བ་དེ་ཡིན།

ང་ལྟ་སྒྲི་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲིས་པ་དེའི་ནང་བོད་མིའི་ན་གཞོན་འགོ་ཁྲིད་ཟེར་བ་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱ་དེ་ཟབ་སྟོང་དེ་ཨ་རི་ལ་ New York གནང་བ་དེར་རྒྱ་གར་ནས་མི་ཀ་ཚོད་ཕེབས་པ་རེད། ཕུ་དང་ཕུ་ཕེབས་པ་རེད། ཀ་རེ་དང་ཀ་རེ་གནང་བ་རེད། དེ་ཞིབ་ཕྲ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། ཕྱག་རྡེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ནཱཊ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་རས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གཟུ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་རས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཕྲས་དང་པོ་དེས་ལས་བསྟོམས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཤོག་གྲངས་ ༣ པའི་ནང་སྟེ་ལེན་དང་ལྟ་སྐྱོང་ཆེད་ཏིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༨.༹ ༣০০০০ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དེ་བོ་ལོགས་སུ་ཕྱེས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཙང། ལས་བསྟོམས་དེ་རེད། ས་ཡ་ ༨.༹ ༣০০০০ དེ་སྟེ་ལེན་ཁང་རང་གི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་དུ་བཏང་བ་རེད། སྟེ་ལེན་ཁང་དུ་མི་མང་ཚུང་གི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ད་ལོའི་ཟླས་ནང་སློབས་ཀྱི་མ་རེད། དུས་འགོར་དབང་ཆེན་གྱི་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཆུན་བྱས་ནས་སྟེ་ལེན་ཁང་གི་འགྲོ་སོང་དེ་དེ་གา་རང་རེད།

དེ་བཞིན་གྱ་བཙན་སློབ་ཡོན་དེ་ཡང་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཟུར་དུ་ཕྱེ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། སྟེ་ལེན་ཁང་གི་སྟེ་ཚན་དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱི་སྟེ་ཚན། གྱ་བཙན་སློབ་ཡོན་གཅིག འགྲོད་བསྟེན་ནང་དུ་འབྲེལ་བ་གཅིག ནང་སྲིད་ནང་འབྲེལ་གཅིག ཕྱོད་ཁང་གསར་རྒྱ་དེ་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་རེད། ལས་

གཞི་འི་ངོ་བོ་ལོགས་གར་ཡིན་ཙང། ཨ་རིར་རོགས་དངུལ་ཞུ་སྒྲས་སྟོད་ཁང་སྐོར་དང། ཤེས་ཡོན་སྐོར། ཕྱི་ར་བཏང་གི་དབྱེ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་ལོགས་གར་བྱེས་ན་མ་གཏོགས་རྒྱ་རྒྱ་བཟོས་ན་གཏོང་ས་གཏོང་ཡུལ་ཁ་ཁ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་འདི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་མ་རེད། དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་དངུལ་དེ་ཤེས་རིག་ལ་དགོས་པ་ཤེས་རིག་ལ་འབུལ་རྒྱ་དང། ནང་སྲིད་ལ་དགོས་པ་ནང་སྲིད་ལ་འབུལ་རྒྱ། ཆོས་རིག་ལ་དགོས་པ་ཆོས་རིག་ལ་ཕུལ་ནས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་འགྲོ་དགོས་པ་སོང། ང་ཚོས་འདི་དང་འདིར་བཏང་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདི་དག་ཚང་མར་འདི་དང་འདི་རེད་ཟེར་ནས་ཞིབ་ཐུ་ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་བའི་ལས་བསྟོམས་ལ་གཟིགས་དང་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚང་མ་ལས་ཀ་ཞིབ་ཐ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག

དེ་ནས་ཇོ་བཞུན་རྒྱབས་ཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡན་ལག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཁྱབ་ཚད་གཙོ་ཙམ་རེད་གསུངས་པ་རེད། ཇོ་བཞུན་རྒྱབས་ཐུས་ལས་གཞི་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོགས་སྟེ་དེ་ Indane ཡི་ཚོང་གི་སྟེ་ཚན་དེ་ཡིས་དང་པོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་པོད་མིའི་བདེན་དོན་ལྟན་ཆོགས་ཀྱིས་ཚུར་ཞུས་བའི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་ཁོ་རང་ཁྲིམས་དང་མ་ཐུན་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་རམ་པ་ལ་དེ་ཀང་ར་གྲོང་ཁྱེར་ཀྱི་བསྟེ་གནས་ཡིན་ཙང། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ང་ཚོ་འགྲོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་གི་ས་མཚམས་དེ་ང་ཚོའི་འདོད་པ་ལྟར་འབྱུལ་དགོས་བསམ་ཡང་འབྱུལ་སའི་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཚོགས་པ་དེ་ཡིས་ཆོག་མཚན་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ས་ཆ་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཡོང་མི་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ཕྱི་ལོགས་ནས་འདིར་ཝེབས་མཁན་ཁཤས་ཤེག་གནས་སྟོས་ཞུ་བའི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་ནང་ཕར་ཐོན་ཆེས་དང་འབྱོར་ཆེས་ལས་ཕར་ཚུར་ཞུ་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཡོངས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བོད་མི་ཡིན་པ་ལ་འབྱུལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ལ་ཆ་རྐྱེན་གཅེ་དགོས་རེད་ལབ་ན། ལག་དེབ་ལྟར་ཁྱོང་ཚོས་བཟོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་རེད། དེའི་སྟེ་ཚན་འདི་བོད་པ་རང་གི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་མིན་དེ་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་རྒྱ་གར་རང་དེང་སང་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་ལྟར་ཁྱེ་དགོས་ཡོད་པ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་པ་སེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་པ་སེ་མེད་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་བསྟད་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་སྟེ་དེབ་ལྟར་ཡོད་ན་ང་ཚོར་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་དེ་ལ་སྟྲད་ན་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ཡང། ཕྱི་ལོགས་ནས་ཝེབས་ཏེ་འདི་ལ་ལྟག་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་གྲིད་ཀྱང་འདི་ར་སྟོད་མཁན་ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་ཡོད་ཚེ་དམིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་སྔ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གི་དེབ་ནང་ལ་སྟོན་མ་མིང་ཞིག་དང། ཕྱིས་སུ་མིང་གཞན་ཞིག་རྒྱན་བྱས་ནས་འདས་པའི་བཀའ་ཁག་གི་སྐབས་སུ་དེ་ཚང་མ་མིང་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་ལས་སློ་རྒྱ་བཏང་ནས་ད་ལྟ་སྟབས་བའི་ཡོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ལས་རིམ་འདིའི་སྐྱང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དགེ་མི་སྲིད་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཙང། ང་ཚོས་འདིའི་སྐྱང་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་ང་ཚོའི་ཆོག་མཚན་དེ་འཕྲོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཙང། ཏོག་ཙམ་དམ་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་དེ་གཅེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོར་བ་ལྟ་ཕྱུས་ཐུས་ཕུ་རིལ་དེ་ཁ་སང་འདིར་ཨེའི་ཚོགས་ཅིག་ཞུས་སོང་བ། དཔལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག BPI དེའི་

འོག་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕུ་རིལ་གྱི་གོང་དེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འདི་ལ་ཡང་ཆག་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཡིན་ཅང། དེ་འདྲའི་རྒྱུན་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། དང་པོ་ཆ་རྒྱུན་ཏོག་ཅམ་མ་ཚང་བར་ལྟ་ཡི་ཡོད་ན། ཐོག་མའི་ང་ཚོར་བཀའ་འཕྲིལ་ཞུ་སའི་ཞལ་མ་རྒྱ་གར་ལས་ཁྲུངས་དེ་ཡིས་ཆ་རྒྱུན་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ཡང། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱར་དུ་དུང་དཀའ་ངལ་འཐད་པ་ལྟག་པ་ཡིན་ན། བོད་པ་ཡིན་པ་དང། དེའི་སྒང་ལ་འདིར་བསྡད་ཚོག་པའི་ཤོག་བུ་ཡོད་པ། འདིར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དབང་རྒྱས་དང། ཁ་བྱང། ཁ་པར་ཞང་གྲངས། ལྟག་པར་དུ་དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་ཏོ་སྦྱོད་ལག་ཁྱེར་གསར་པ་ Aadhaar card དེ་ཚང་མ་ཚུར་མཐུན་སྦྱོར་དགོས་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་བརྒལ་ཆེ་ང་ཚོ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ཅང། དེའི་ཐོག་ནས་དུ་དུང་གི་ལོགས་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་པ་རེ་གཉིས་ལྟག་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཡི་མེད། དེ་འདྲ་ཡོད་ཆེ་འདི་ལ་གསུང་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྲུངས་སུ་ཕྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱར་དཀའ་ངལ་འཐད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་བྱད་མེད་ནུས་སྟོབས་དེ་ད་ལྟ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་འོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁ་སང་སྟོན་རྩིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དང་པོ་ཕར་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཚུར་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་ཚུར་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན། སྟོན་མ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ལ་ཡོད་པ་དང། དེ་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲུངས་ལ་རྩིས་ཤུལ་རྗེས་སླར་ཡང་ཚུར་རྩིས་ཤུས་པ་དེ་ད་ལྟ་ལངས་སྟོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་འཇོན་ཏགས་ནས་བློངས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་སྒྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཟེབས་ཙའི་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ལ་ཡོད་པ་དང། དེའི་ལས་ཁྲུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཅང། འཕྲོད་བསྟེན་ནང་ལ་བྱད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་ནང་ལ་བྱད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ཡོད་པ་རེད། ཚོས་རིག་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅིག་ནང་ཞིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ལྟན་ཁང་གཅིག་ནང་བཞག་ན་ལྟན་ཁང་གཅིག་གི་ལས་ཀ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་འདྲོར་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཚན་པ་དེ་འདིར་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྒྲི་ཡོངས་ནས་རོགས་དཔལ་བརྒྱད་ནས་ཀ་བར་དང་ཀ་བར་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཤེས་རྒྱ་དང། ཚགས་ཚུད་ཆགས་རྒྱའི་རྒྱན་བྱས་ནས་ལས་ཁྲུངས་དེ་ངས་ཚུར་རྩིས་བློངས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལས་འཕྲོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད།

དེ་ནས་དེ་ང་ཚོས་ཕར་གཡུག་དང། ཚུར་གཡུག་བྱས་ནས་གལ་ཆེན་མ་བཅོས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། གལ་ཆེན་བཅོས་ནས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མིན་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྟུར་ལྟག་པོ་བྱང་ནས་མཐའ་མར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་སྒྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཟེབས་ཙ་དང་འབྲེལ་བ་བཏགས་ན། སྒྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཟེབས་ཙའི་ཚན་པའི་འོག་གི་ཚན་པ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད། ང་ཚོས་བྱད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་བཅོས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ཅང། གལ་ཆེན་བཅོས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་ཅང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཐུས་ཀྱི་ཏྲ་བ་གཉིས་པ་དེ་ད་གཱིན་གོང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཏྲ་བ་དང་པོ་དེ་དང་འཕྲོས་ནས་གསུངས་པ་དེ་རེད། དེའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནས་སུ་དང་སུ་ཞེས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཆོགས་འདུ་ཆོགས་པ་དེ་ད་རེས་ཐེངས་དང་པོ་མ་རེད། ཆོགས་འདུ་དེ་སྔ་ཡང་ཆོགས་ཡོད་པ་རེད། ཆོགས་འདུ་དེ་གལ་ཆེན་བཅོས་ནས་ཆོགས་བསྡད་པ་དེ། དེ་སྔ་ཆོགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོགས་འདུ་དེའི་ནང་དུ་ ༢༠༠༠ ནང་ཆོགས་འདུ་སྔ་རྗེས་གཉིས་ཆོགས་འདུག ད་རེས་ཆོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ངོ་བོ་ཏོག་ཙམ་མ་འཛིན་པ་རེད་བཞག་ དེ་སྔ་ཆོགས་པ་དེ་སྔ་རྒྱལ་སྲིའི་ཁྲིད་ལས་པའི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ཆོགས་འདུ་ཞིག་ཆོགས་འདུག དེ་ནས་ཕར་ཕྱོགས་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཞིག་འདུག ད་ལྟ་འཆོགས་ཚར་བའི་ཆོགས་འདུ་འདི་གཞུང་གི་འགྲོ་སོང་ནས་རྒྱ་བ་ནས་བྱིན་མེད་ཟེར་ན་འགྲིག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་དང་བླང་ཞབས་ཞུའི་འགན་འཁུར་མཁན་ལས་བྱེད་ཅིག་ཕར་ཕྱོགས་སུ་བྱིན་པ་རེད། བྱིན་ནས་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་དང་ལྷག་པར་དུ་དང་བླང་ཞབས་ཞུ་བྱེད་མཁན་དཀོན་ཚད་བཀག་ནང་ཡོད་པ་ལྟར། རང་ལོ་ ༢༠ ནས་ ༣༥ བར་དུ་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་ནང་དང་བླང་ཞབས་ཞུར་སྤྱོ་བ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཕར་ཕྱོགས་སུ་བྱིན། ལྷག་པར་དུ་དེའི་སྐབས་སུ་ལག་དེན་སྤྱོན་པོ་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ལ་འགོད་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་གཞོན་སྐྱེས་ནང་དུ་དེབ་ལྟང་ཅོམ་མ་ཡིན་པའི་ལག་དེབ་སྤྱོན་པོའི་ལས་འགྲུལ་སྒྲིལ་བ་དེ་འདྲ་དང་། དྭང་ཞབས་གང་མང་ཚུར་བསྡུ་བྱ་བྱེད་རྒྱུར་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ཅིག་བྱིན་པ་རེད་ཞུ་ཡིན། དེ་གা་ནང་བཞིན་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱི་ཕེར་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཡིས་འགན་འཛིན་ཡང་ཞེབས་པ་རེད། དེ་གཉིས་ཕྱད་པའི་རྒྱ་གར་ནས་མི་ཙ་བ་ནས་བྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཤེས་པ་དེ་གা་ངང་ཡིན། ཕལ་ཆེར་དེ་གཉིས་ལས་མེད་བསམས་སོང་། དེ་མིན་འགའ་ཤས་ཤིག་གཏན་འདེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་མཚམས་སུ་ཞེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ཡིན་ཙང་། དེ་དག་གསལ་པོ་ཆགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྗེད་གཞིའི་ནང་ཆ་བཞག་ན་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་། དེ་བཞིན་གཞོན་སྐྱེས་འགོ་ཁྲིད་སྐྱེད་བསྲིངས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་སོགས་ཀྱི་སྐང་ལ་གྲོས་བསྡུར་དང་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་དང་། ལག་དེབ་སྤྱོན་པོའི་ཐོག་སོགས་བརྗོད་གཞི་འཛིན་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག གང་ལྟར་ཆོགས་འདུ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་ཙནྡྲ་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཆོགས་མཆོག་ནས།

སྤྱོན་མ་ང་ཚོས་ཆོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཆོགས་གཙོ་ས་ཞིན་བྲིས་ལྟ་བུ་ཞིག་བརྒྱབས་ནས་དེ་ལན་གོགས་མ་གོང་ཞིར་བའི་གསུང་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་རེད། བར་ལམ་སྐབས་ ༡༨ ནས་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་ཀྱི་ལས་འགན་ཞིག་ལ་རྩི་ཡི་མེད། དེ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཆོས་ཆོག་ཐོ་ངེས་པར་མ་ཚད་པ་ཞིག་རྒྱ་རྒྱ་ཙམ་མ་ཟད། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཆོ་ལྟར་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཆོར་དུས་བཀག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ལན་ཡང་ལྟབ་སྐྱོར་མེད་པར་ཏེས་ལན་མ་ལྟག་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང། དེ་བཀའ་བློན་ཚང་མར་འགོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ངའི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་དེ་བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྲི་གནང་སྐབས་འཛིན་སྒྲོར་ནས་ལན་དེ་ཏཱ་ཏཱ་གནང་མིན་དེ་ཆོགས་གཙོའི་འགན་མ་རེད་གསུངས་སོང། དེ་ཙ་བ་ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ང་ཆོས་བཀའ་འདྲི་ཀ་རེ་ཞུས་ཀྱང་ཚང་མས་དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་རང་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་བརྒྱད་ནས་དྲི་བ་ཞུ་དགོས་པར་རོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང། བཀའ་ལན་ཏཱ་ཏཱ་གནང་མེད་པ་ལ་རེས་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་སྐྱབས་འཛིན་གནང་ནས་རེས་པར་དུ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཙ་བ་ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཏ་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཆོགས་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་རྣམ་པ་ཆོས་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཧེ་ཤུ་གསུང་དུས་ཆིག་འཕྲེལ་ཚང་མ་ཆོགས་གཙོའི་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ནའང་འགན་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་ལན་ཏཱ་ཏཱ་བསྒྲོན་ཐུབ་པའི་འགན་འཁུར་དེ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཆོ་ལ་ཡོད་ཙང། ང་ཆོས་བསྒྲོན་མེད་པ་ཡིན་ན་ཏཱ་ཏཱ་བསྒྲོན་རོགས་གནང། དེ་བཞིན་སྒྲོ་འཕྲས་རྣམ་པ་ཆོ་ལྷགས་ལན་མ་བྱུང་ན་ཡང་བསྒྲུར་གོ་སྐབས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཆོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་གཙོ་སྒྲོང་སྐབས་སུ་འགན་ཙ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་མེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཞུ་ཐོག་ནོར་བ་ཡིན་ན་སྒྲོ་འཕྲས་རྣམ་པས་གསན་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག བཀའ་ལན་མ་ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ་བཀའ་ལན་ཞུས་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཀྱི་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀཱཧ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་དང་པོའི་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱ་ལྡག་བཞག་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དང་པོའི་ཤོག་གྲངས་གསུམ་པའི་ནང་ལ་གཅེ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། ལས་བསྟོམས་ཁོ་རང་གཟིགས་ན་གོང་གསལ་རོགས་དཏུལ་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མི་འགྲོད་བསྟན་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞི་ཆེ་དུ་ཙམ་སྒོར་ ༥,৮৭৯,৫০৯ འདི་གཉིང་རྒྱ་གར་འདི་ཆེད་དུ་རེད་ཟེར་ན་འགྲོད་བསྟན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་གཞི་ཆེད། ཞུ་བརྒྱད་ནས་ཕྱལ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་གངས་ཅན་བདེ་ཙ་བརྒྱད་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ཤེས་ཡོན་དང་འགྲོད་བསྟན་ལབ་དུས་ཀ་གསལ་པོ་ཡོད་རེད། ཤེས་ཡོན་གཅེ་ཡིན་པ་དང་འགྲོད་བསྟན་གཅེ་ཡིན་པ་དེ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་གཅ་ཁྱབ་ཡོད་རེད་ཅེ་ན་གངས་ཅན་བདེ་ཙ་འདི་འཁོ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགྲོད་བསྟན་ལས་ཁྱངས་ལ་ཁྱབ་ཡོད་རེད། སྟོན་གྲྭ་དེ་དག་ལ་ཁྱབ་ཡོད་ཙང། དེ་དག་ལ་འཕྲེལ་ཡོད་བརྒྱད་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འགྲོད་བསྟན་སྐང་ལ་བཏང་ཡོད་ཞུས་པ་བདེ་རོགས་དཏུལ་ས་ཡ་ ༢༣ ཀྱི་ཚཤས་ལོ་དང་པོ་འདི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥ དང་གཉིས་འབྱམ་རྒྱ་ཁྲི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཏང་པ་རེད། འདི་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་གཅོད་ཐོབ་ཡོད་རེད། བཀའ་འདྲི་གནང་རྒྱ་

དེ་གา་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདི་ལོ་དང་པོའི་ཚཿཤས་རེད། ལོ་ལྷའི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༢༣ དང་ལོ་དང་པོ་ལ་ས་ཡ་ ༥ དང་འབྲས་གཉིས་དང་རྒྱག་ཁྲི་དེ་རགས་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་གཙོ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་གྲངས་ཀ་ཏག་ཏག་འདི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་མི་འདུག གང་ལྟར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་མི་མང་མི་འགོར་ལ་དཔག་ནས་ད་ལྟ་དང་བལྟས་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་བཀལ་བ་ང་ཚོས་འགྲོ་སོང་ཐུལ་ཡོད་རེད། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༢༨༠༠༠ བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གཅིག་བལ་ཡུལ་མི་མང་གི་བདེ་དོན་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཤེས་རིག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། དེའི་ནང་ལ་ཐོལ་པ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་སྒྲི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་འཚོ་བའི་རྒྱུན་གཞི་དང་། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་སྣང་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་འཚར་གཞི་སྒྲིག་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་རི་རང་གི་དཏུལ་གནང་བའི་ཐོག་མའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ལ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལ་ཡོད་པའི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་བྱེས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཐོ་ནང་ལ་དེ་དག་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ཏག་ཏག་གཏོང་རྒྱ་དེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། སྒྲོ་བཏང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༢༨༠༠ འདིའི་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཅིག་བལ་ཡུལ་མི་མང་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐྲན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་དག ད་ཀིན་གོང་དུ་ཏེ་བ་ཞུ་མཁན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་ཟབ་སྒྲོང་ནང་རྒྱ་གར་ནས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། བུ་རེད་དམ་བུ་མོ་རེད་ཅེས་ཏེ་བ་ཞིག་ཞུས་སོང། གདུང་སེམས་མཉམ་སྒྲེད་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་ན་གཞོན་འགོ་འཁྲིད་ཟབ་སྒྲོང་གི་ལས་དོན་གཉིས་ལ་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཐོག་ནས་འདི་ནས་ཕར་ལ་གཉིས་ཕྱིན་པ་རེད་ཕལ་ཆེར་གསུངས་སོང། དེ་ཚོ་ལ་ལན་ཏཱ་ཏཱ་གནང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐྲན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

འདི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་འདི་ནས་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕྱག་བརྒྱངས་ཡོད་པའི་སྒྲོ་འཐུས་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད། དེའི་རྗེས་ལ་དམིགས་བསལ་ཀྱི་གོ་སྐབས་འབྱལ་རྒྱ་མེད། སྒྲོ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

སྒྲོ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏེ་བ་ཏིས་ལན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལན་གསལ་པོ་དགོས་རེད། ལས་བྱེད་སུ་རེད། མིང་དགོས་ན་མིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་གསུངས་པ་བྱས་ནས་དེ་འདྲ་གསུང་བསྡད་དུས་དོན་དག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཐུགས་སྟང་

གནང་གི་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདི་ཤེས་ནས་དེ་བ་འཇུ་ཡི་ཡོད་རེད་དམ། མ་ཤེས་ནས་འཇུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དོགས་པ་ཞིག་ཡོད་གི་འདུག ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སྒྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཐོག་གི་སྒྲིག་གཞི། དེ་བ་དེས་ལན་གྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དུ་མ་གཏོགས་ཕ་གཅིར་བརྟན་རྩོད་དེ་འདའི་ཆེད་དུ་མིན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་དོ་བདག་མིང་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་ལ་སྐྱངས་འཛིན་གནང་རོགས་ཀྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཞལ་ཟློས་ཕྱོགས་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ང་ལྟ་འདི་ཚོགས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ལ་བཀའ་ལན་གནང་སྐྱངས་ལ་འགོད་སྒྲུལ་ཞུས་ཡོད་རེད། འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གནང་མ་གནང་འདི་སྒྲབས་བབ་ཀྱི་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་གྱིས་གནང་བབ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་འགོད་སྒྲུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད། ང་ལྟ་ཡང་སྒྲང་རྒྱགས་ཅན་གྱི་དེ་བ་དང་། སྒྲི་ར་བཏང་ལས་བསྟོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དེ་བ་འཇུ་སྐྱངས་གཉིས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ལྟ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་ཀྱང་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་ཐོག་ནས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ལན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་ན་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང། གང་ལྟར། སྒྲི་འཐུས་བཞི་ཕྱག་བརྒྱངས་ཡོད། དེའི་རྗེས་ལ་གོ་སྐྱབས་འབུལ་རྒྱ་མེད། ལྟག་བར་དུ་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་ལན་འདེབས་ཡང་ཡང་མེབས་ཚར་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་བསྐྱར་རྗེས་ལ་མྱ་མཐུད་ནས་བཀའ་ལན་དང་བཀའ་སྩལ་མ་མེབས་རོགས་ཞེས་འབོད་སྒྲུལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སྒྲི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལཱཀས།

སྒྲི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལཱཀས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དེའི་ནང་ནས་བྱད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཆན་པ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་དབལ་ལྷན་སྲིད་རྒྱུང་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་དོགས་འཇུ་ཞིག་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང་། ཁ་སང་དབལ་ལྷན་སྲིད་རྒྱུང་མཆོག་གི་ས་བྱད་མེད་ཉིན་མོར་སྟུང་བཅོ་ཞུས་ན་དབལ་ལྷན་སྲིད་རྒྱུང་མཆོག་གི་ཐོག་ནས་ ༣། ༢༨ ཀྱི་གནད་འགག་དེའི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་བྱད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོས་གསུང་བཤད་གནང་། ངས་དེ་འདྲ་ཞིག་གོ་སོང་། དེ་ནས་གོམས་བགྲོད་ཕྱིན་ན་མི་མང་གོ་ཞིག་ཕེབས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་འདྲ་བོ་ཞིག་གོ་བྱུང་། ངའི་སེམས་ནང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་རྒྱོའི་ནང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དོགས་པ་ཞིག་སློས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས། ངའི་ཏོ་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། བྱ་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ཐོག་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་མཚམས་འཛིན་ས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་རེད་དམ། ཏེ་བ་གཅིག་འདི་ཚགས་ཀྱི་ཡོད། གཉིས་པ་དེ་ལ་བྱད་མེད་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྟེ་ཚན་ ༦ པའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་པ། འཛིན་སྐྱོང་དང་འགོ་འཁྲིད་དེའི་(ལྔ་པའི་གཅིག)མངའ་བའི་གཅིག་ནང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྟེ་ཁག་གི་འགོ་འཁྲིད་ལས་གནས་ཐོག་བྱད་མེད་གང་མང་སློབ་ཕབས་བྱ་རྒྱ་ཞེས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བྱད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚན་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚན་པ་དེའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་མ་

ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ནང་ལ་འགྲོ་འཁྱེད་ལས་གནས་སུ་བུད་མེད་འགོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་རྗེ་ཙམ་ཏྲག་ཏྲག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁྱེ་བ་གཅིག་འདི་ཚགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ལས་ཡུལ་ཚང་མའི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་བསྐོ་བཞག་དང་། དེ་འདྲའི་སྒེད་བྱས་རྣམས་ཥོ་མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་མ་ཐུན་པ་བཟོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་དེ་ངས་ཁྱེ་བ་ཞིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ཆ་བའི་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྟྲི་འཐུས་གཅིག་ནས་སྲུད་སིའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོ་ཐོག་ནས་ལན་བསྐྱར་གནང་པ་གཅིག་དེ་ལ་གསུངས་གནང་པ་རེད། མི་འགོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བུད་མེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བུད་མེད་འགོ་འཁྱེད་བཀའ་བློན་ནང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ཁྱང་ཡིག་དང་ཁྱང་ཆे་ནང་ལ་ཡང་བུད་མེད་མེད་པ། ཁྱང་ཆे་སྟྲེས་པ་ཡིན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡང་བསྐྱར་ཕར་འགྱངས་གནང་སོང་། བུད་མེད་ནང་ལ་ཁྱང་ཆे་གཅིག་རང་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱང་ཆे་གཅིག་རང་གཅིག་ཡོད་པ་འདི་ཕྱི་ཏེ་ལ་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐོ་བཞག་གཅིག་གནང་སོང་། ཕ་གཅེར་ལས་བཅར་མ་ཞུགས་བར་ཡང་གཅེ་མ་འགྲིགས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་རིག་ལ་བསྐོ་བཞག་གནང་སོང་། དེ་ནས་འཇེལ་ཡོད་དང་མཉམ་དུ་ས་མིག་དང་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་གོ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་ དེ་ནས་སེམས་ཚོར་ཏན་ཏན་ཞིག་བྱུང་། སྟྲེས་པ་ཚོ་ལ་ཕར་འགྱངས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ལྟའི་བུད་མེད་རྒྱང་ཆे་ཡིན་པ་དེ་དངོས་གནས་ལྟག་བསམ་རྣམ་དག་སོ་སོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་སྒང་སྟྲོབ་བྱེད་དགོས་གལ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡིན་ནའང། བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་འཁྱེད་མི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཟེར་གྱི་གཞན་དག་ཚོ་ཕར་འགྱངས་གནང་། བུད་མེད་དེ་དག་ཕར་འགྱངས་མ་གནང་བ་དེ་ལ་ང་གཅིག་པོ་མ་རེད། མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ལ་གཅེ་བྱས་པ་རེད། བུད་མེད་དེ་ཚོ་ཁྱེད་ཚོས་སྒང་སྟྲོབ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ངའི་འདུག་ཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀི་འདུག་ཅེས་སྒྲན་ལ་འཚོལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེ་ནས་ཁྱེ་བ་གཉིས་པ་འདི་དགལ་འཕྲོད་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲངས་ཤེག་ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲངས་འཛིན་འོག་ལ་ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བའི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་གཉིས་ལ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀའི་གླ་ཆ་བཅད་པའི་ལས་དོན་བསྟོན་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ནས་དེ་འདྲའི་གནས་སྒྲངས་ཤེག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་ལས་བྱེད་གཅིག་གིས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་དང་། མ་འཕྲིགས་པ་བྱུང་པའི་སྐབས་ལ་ལས་བྱེད་ཟླང་དོར་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་གཅེ་གསལ་ཡོད་རེད་ལབ་ཀ། ཉེས་འགོད་ཞིབ་འཇུག་དང་ཉེས་ཆད་ཟེར་བ་འདི་ཁ་པའི་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འགལ་དང་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ན་འཕྲལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དེ་ལ་ཏྲི་བ་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱའི་གོ་སྐབས་ལན་གཅིག་སྒྲོད་དགོས་པ་དང་། གསལ་བཤད་ཀྱིས་མ་འདང་ན་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བཞམ་ཡོས་ཉམས་ཀྱི་ཚད་པ་འཕྲལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་གཏོང་ཆོག་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁྱེ་བ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ལ་ང་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ལས་བྱེད་གཟེངས་ཐོན་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་བྱེད་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དང་ཚང་མ་ལས་བྱེད་ཀྱི་གསང་སྟྲན་ནང་ལ་སྟེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསང་སྟྲན་ནང་ལ་སྟེབས་མེད་ན་འགན་འཛིན་ཚོའི་ལས་དོན་བྱེད་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལ་ཏེ་བ་བཀོད། དེ་གཉིས་ལ་ཉེས་པ་བཏང་བའི་སྐབས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་གསང་སྟྲན་ནང་ལ་མ་འགྲིགས་པ་ཞན་ཆ་འདི་གা་ཚོད་ཡོད་རེད། འདི་རྣམ་པ་ཚོས་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་བཀའ་འཕྲི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ལས་བྱེད་དེ་གཉིས་ནས་གཅིག་གིས་ཡང་བཅར་ཚོག་པ་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ངོ་ཤེས་བརྒྱད་ནས་གནང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གོ་རྒྱ་འདུག ད་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདི་གནང་མེད་པ་ཡིན་ན་གা་རེ་བྱས་ནས་གནང་མེད་པ་རེད། ལས་བྱེད་གཅིག་གི་ལས་དོན་མ་འགྲིགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་མཚམས་འདི་བཀའ་ཤག་གི་ལོ་དུས་ལྟའི་རིང་ལ་ཆ་ཅས་ཀྱི་རེད་དམ། དེའི་སྟོན་ཀྱི་བཅུའི་རིང་ལ་ཆ་ཡི་རེད་དམ། བཅོ་ལྟའི་རིང་ལ་ཆ་ཡི་

རིང་དམ། ཡང་ནི་ལས་བྱེད་གཅིག་ལས་ཀ་ལ་ཞུགས་པ་ནས་དཔལ་བར་དུ་དེ་ལ་ཉེས་པ་མ་འཕྲིགས་བར་དུ་རྩི་ཡི་རིང་བས། དཔལ་ཁོ་རང་གཉིས་ལ་ཉེས་པ་ཕོགས་པ་དེ་ལ་ངས་འཕྲིགས་གི་མི་འདུག་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད། མ་འོངས་པར་དེ་དང་དེ་བཞིན་ཉེས་པ་ཞིག་བྱང་ན་དེ་ལ་གསལ་ཁ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་འདོན་དགོས་རྒྱུ་རིང་ཅི་ཞིག་འདུག ལས་བྱེད་ནང་ལ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀ་གླ་ཆ་བཅད་ཡོད་གཏན་ཞེས་པ་དེ་ཚད་ཆགས་ཡོད་རེད། གཅིག་བྱས་ན་ཚད་ཡིན་འགྲོ། གཅིག་བྱས་ན་བཏང་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཀུན་ལ་སྟོམས་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། གནས་རིམ་མཐོ་བས་མ་འཕྲིགས་པ་ཡིན་ནའང་འདོན་དགོས་རེད། སྒེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཤམ་འོག་གི་མ་འཕྲིག་པ་ཡིན་ནའང་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཉིས་སུས་མ་འཕྲིགས་པ་བྱང་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་སྤྱན་དང་མིག་གི་གཟིགས་ཕྱོགས་ཡོད་པ་གཅིག་ངོས་འཛིན་ཏན་ཏན་བྱེད་དགོས་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཏི་བ་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གཅིག་གར་རེད་ཐེར་ན། ཆ་བའི་དེབ་ནང་ལ་དེ་རིང་ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་གསུངས་སོང། དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ཇི་གོ་ལྟག་རྒྱུ་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞེ་ཏགས་རེད་དེ། དེབ་ཐེར་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་དངོས་སུ་ཐུག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁེལ་བཞག་བྱས་ཏེ། རེས་པ་རྟེད་པ་གཅིག་གནང་གི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མིན་ན་བུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་དག་བཀའ་ཐོན་ནང་ལ་བུད་མེད་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཏྲང་ཆེའི་ནང་ལ་ཡང་བུད་མེད་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཏ་ཕྱེད་རང་ཚོ་ནུས་སྟོབས་སྒེལ་གྱི་ཡིན་ཞེས་ང་ཚོར་བུད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་གསོལ་རས་ཤིག་གནང། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕར་མེད་པ་བཟོས་ན་འདི་ཙ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག ཁ་ཞེ་མཚུངས་ཀྱི་མི་འདུག འདི་སོ་སོའི་མཐོང་ཐུགས་རེད། གཅིག་བྱས་ན་ངས་ཧོར་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེས་པར་དུ་བུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ནང་ལ་སྟོབས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ནང་ལ་དེ་འདུ་ཡོད་དུས། དཀོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་དངོས་ནས་གནང་ན་མ་གཞི། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པས་འདི་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་བཞག ད་ལོ་རང་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་སྟོབ་གྲྭ་གང་གསེང་སྐབས་ལ་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་པ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ། དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཤུང་རྩེད་སྟོ་ལོ་འགྲན་སྤྱང་ཞིག་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་གྱི་རྩལ་འདོན་རྒྱུ་རེད། མཉམ་དུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲའི་དམིགས་ཡུལ་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོག་ནས་སྟོ་ལོ་འགྲན་སྤྱང་བྱས་ནས་དེའི་ཚོགས་འདུ་སྤ་ཕྱི་ཞི་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཀྱི་ཚན་པའི་འཁན་འཛིན་སྒེལ་བཞག་བཞག ཨཤའ་མར་འཕྲེད་དར་དེ་བཟོས་ནས་མིང་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་འགྲོ་གི་མ་རེད་ཟེར་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་བཞག འདི་ཀ་རེ་བྱས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་རེད་དམ། ཆེད་རིགས་གཅིག་ལ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པ་མཉམ་དུ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ང་ལྟ་འདི་དག་ནང་ལ་ཡོད་པ་འདི་ཀ་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། འགོ་འཁྲིད་ཕར་བསྐོས་མ་བསྐོས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་དག་ཀ་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེའི་ཐ་ལ་ས་གནས་གཞན་དག་ཁག་དེ་འདྲ་ལ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཤོག་སྐང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པ་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་ཆེད་འགྲན་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བྱང་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས། བུད་མེད་སྐང་ལ་གཟིགས་ཕྱོགས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ན་བསམ་པའི་ཐོག་ལས་ཤིག་ཡོད་ས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་གནང་རོགས། དཀོན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། གསུམ་པའི་བཅུ་གཉིས་

དེ་བྱད་མེད་སྒྲིར་ལངས་ཉིན་མོ་རང་ལ་བཞག་རོགས་གནང་། བྱད་མེད་ཉིན་མོ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་མི་ མང་གི་མངོན་འདོད་ལ་འཚམ་པའི་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཞན་ཆུང་ཡེ་ཤེ་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཕྲས་བརླ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྤྱི་འཕྲས་བརླ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་ བློན་གཙོས་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་། ལས་བྱེད་ཚང་མར་ཕྱགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེར་ན། ཕ་ གི་ར་ཞེ་དགས་ཁ་གསལ་བོ་དང་ལས་བསྟོམས་དེ་ཚོ་སོ་སོས་མཐོང་ཚུལ་ལ་ཡག་པོ་ཞེ་བོ་ཞིག་མཐོང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ ཕྱགས་རྗེ་ཆུ་ཞུ་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་ཞིག་གནང་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་ རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚོགས་སྟེ་ཁག་ དཔེར་ན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་ཚོང་ཁང་ཡོད་བསྟད་པའི་ཚོང་པ་དེ་འདྲ་མང་ པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དེབ་སྐྱེལ་སོགས་མེད་མཁན་ཚོང་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་ J.S.T གི་སྐོར་ལ་ འབྲེལ་ཉེར་ལྟའི་འོག་ལ་ཡོད་ན་ J.S.T གི་དེབ་སྐྱེལ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། འབྲེལ་བདུན་བཅུའི་ ནང་ལ་ཡོད་དུས་ཡང་འགྲོ་སྟངས་གཅིག དེའི་ཐོག་ལ་ཡོད་ན་འགྲོ་སྟངས་མི་འདྲའི་གནད་དོན་ཁར་ཤེས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ ནའང་དཀྱ་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ཡོད་བསྟད་པའི་ཚོང་ཁང་བདག་གཉེར་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གིས་ཁྲལ་ གང་ལ་གང་འཚམ་འབྲལ་གྱི་ཡིན་བས་པའི་འདོད་པ་དང་། བས་མ་བློ་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད་ཤག ཡིན་ནའང་བྱེད་སྟངས་དང་ དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་མ་ཤེས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྟད་པ་འདུ་བོ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་དུས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཚོང་ཁང་བཟུང་ནས་སྟོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་པ་གི་ལ་པན་ཐོགས་ཤིག་འབྱུང་གི་རེད་ཟེར་ ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ངས་ཏི་བ་ཟེར་ན་གལ་མིན། ཕར་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་དེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་རྒྱའི་དགོངས་པ་བཞེས་ རོགས་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆུ་ཡིན། གཉིས་པ་གཅིག་ལ་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་འདོའི་ནང་དུ་འདི་ལོར་ཆོར་ བཅོས་དགོས་ཆུ་རེད། དེ་གནང་བཞིན་གསར་བཟོ་བྱེད་ཆུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཞེ་བྱགས་གནང་ཐུབ་འདུག ད་ཚོ་ལ་ བསྟགས་བརྗོད་ཞུ་ཆུ་ཡིན། ད་དུང་ཡིན་ཡང་ཐུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་འབྲམ་གཅིག་དང་སྟོང་ ༡༧ ཞིག་ བཟོ་ཐུབ་ཡོད་གསུངས་སོང་། དེའི་ནང་དུ་དུང་རིམ་པས་བོད་མི་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་། འབོད་སྐུལ་ཞུ་ ཆུ་དེ་འདྲ་གསུངས་འདུག ད་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། ཕྱི་ཆུལ་ཁག་རེད་དེ་འདྲ་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལས་ཀ་ ཡག་པོ་ཡོད་བསྟད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཡང་ཕ་གི་ལ་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དང་དེ་འདྲ་མ་འགྲིག་ནས་དཀའ་ ངལ་འཕྲད་སྟོད་མཁན་ཀྱི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཆུལ་ལ་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཕ་མ་དེ་

ཆོས་ཐུ་ཀུ་ལ་དཏུལ་ཕར་གཏོང་བསྡད་དགོས་པའི་བཟོ་དེ་འདྲ་བས་དངོས་སུ་མཐོང་སོང་། དངོས་སུ་མིང་འགོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། དམིགས་བསལ་སྟོན་མ་དགོངས་པ་དེ་འདྲ་བཞེས་ནས་དམིགས་བསལ་འདྲ་གཏོང་སྟོད་ཡོད་རེད། ད་དུང་མ་འོངས་པ་འབྱམ་གཅིག་དང་སྟོང་ ༡༧ ཡིན་དུས་ཞེ་ས་ཞིག་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ས་དེ་མི་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་དེའི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་གཅེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་དལལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཞེས་རོགས་གནང་ཆེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་ཟན་ཐུན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཆོགས་མཆོག་ནས།

དལལ་ལྷན་དལལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག བཀའ་ལན་ལུས་པ་དང་ཚད་པ་ཚང་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དལལ་ལྷན་དལལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀཱཧ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དལལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྒྲི་འཐུས་གཅིག་གི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་མི་གཉིས་ཕྱིན་པ་རེད། མི་གཉིས་པོ་དེ་སུ་ཡིན་མིན་མིང་འདོན་བྱས་མེད་དེ། ངོ་འཕྲོད་པ་འདྲ་ཚགས་ཡོད། གཅིག་དལལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དང་བློངས་ཞབས་ཞུ་ཆོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཕྱིན་པ་རེད། གཅིག་ལྷི་ལེར་ཡོད་པའི་གཞོན་སྒྲེས་ཆོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡིན། འདི་ལ་མིང་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གྲོས་ཆོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ཁྲག་ཁྲག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱིན་པ་འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཕྱིན་པ་ཡིན་ནའང་གཞུང་གིས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ཡོད་མ་རེད། ཞུ་རྒྱུ་འདི་དང་། དེ་འདི་ནས་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཆགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ལན་ལུལ་བར་སྒྲས་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྒེབས་པ་རེད། བྱད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པ་འདི་དལལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་སྤ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ནང་སྲིད་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚུར་སྒེབས་པ་རེད། སྒེབས་ནས་དུས་ཚོད་གང་ཡང་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་བར་ལ་ཚན་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཐོག་ལས། ལྷག་པར་དུ་ཡང་རྒྱ་ ༢ པའི་ནང་ཆོགས་པའི་ཆོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༤༣ ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱས་ནས་ལྷན་ཁང་རེ་རེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་བཀྲམ་སྟེ། ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། བཀའ་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་བཀོད་ཁྲབ་བཏང་བ་དེ་གསལ་པོ་ཞུ་ཡི་ཡིན། འདི་ཤོག་ཐོག་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལུས་རྒྱ་མ་ཡིན་པར་འདི་བཏང་ཡོད། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནང་བཞིན་འདི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྟེ་ཚན་ནང་ལ་བྱད་མེད་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་སྒེབས་ཐབས་བྱེད་པར་གཞུང་གིས་གང་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གཟིགས་ཐོགས་གཅིག་རེད། ང་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཆོགས་པའི་ནང་འཛུལ་ནས་ཕེ་ཏུས་བྱས་ནས་བྱད་མེད་བསྐོ་དགོས་ཡོད་ཅེར་བ་འདི་ཅེར་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སྒྲི་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ནང་ལ་བྱད་མེད་དེ་དག་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྲིངས་ཆའི་སྟེང་ལའང་ཡོད་པ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཆོགས་པའི་འགོ་འཁྲིད་ཁྲོད་དུ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། རྒྱལ་སྒྲི་ལལང་ཁོ་རང་གཅིག་རེད། འདི་

ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པའི་ནང་ཕྱིན་ནས་པ་གིར་རྒྱུན་ལས་བུ་མོ་བསྐོ་དགོས་ཡོད་ཅེས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་གིས་དགོངས་པ་དེ་འདྲ་གཅིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། ཁྱང་ཆེ་བུད་མེད་གཅིག་གི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། འདི་འཛིན་སྐྱོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལྟན་ཁང་གཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡར་སྟེབས་སར་སྟེབས་ཤིང་། བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གནང་། ཐག་བཅད་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། འདི་ངས་གསལ་བཤད་བརྒྱབས་ནི་གང་འདྲ་ཞིག་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཏེ་བ་འདི་འདིར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྟེབ་གི་ཡོད་ན། འདི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བ་བཏགས་སྐབས། ཁོ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་རེད། གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྒྲ་ཁ་ཚགས་ཟིན་པས་ན། དཀའ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་བརྒྱབས་ནས་བྱང་ཆེའི་གནས་སུ་སྟེབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི་ཚོས་ཉིད་རེད། སྟེབ་མཁན་ཞིག་སྟེབ་གི་ཡོད་པ་རེད། བྱང་ཆེ་ཕར་འགྲུང་བྱས་མ་བྱས། གང་ཚགས་དང་མ་ཚགས་འདི་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་རེད། དེར་བཏེན། བཀ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་པ། འདི་ཡང་ཕར་འགྲུང་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་བུད་མེད་འདི་ཡག་པོ་མིན་པ་དང་། འཛོན་པོ་མིན་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་ཟིར་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཡི། དགོངས་པ་བཞེས་པྲོགས་མ་ཆོར་བ་གནང་རོགས་ཞེས་འདི་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།

སྟོན་ཡང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་ལོ་བའི་ལས་བྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ཁ་ལོ་བའི་ཆོས་གཞི་འདི་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མའི་སྐབས་སུ་མོ་ཏ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་བསྡུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་ལོ་བ་དེ་དག་ཕོགས་བཞེས་ས་དང་ཚང་མ་ལྟན་ཁང་སོ་སོ་ལོགས་སུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཞབས་ཞུ་འདི་ལྟན་ཁང་གཅིག་ལ་བདག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཚང་མར་བདག་གི་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀན་གང་རེད་ཟེར་ན། མོ་ཏ་དེ་དག་རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་ཇི་ཙམ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་བགོས་ནས་ལས་ཀན་འཕྲེར་ཞིང་། བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱ་ཙམ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའི་ཁ་ལོ་བའི་ལས་བྱ་གཉིས་ལ་ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་ཐོགས་བཅག་པ་རེད་ཟེར་བ་འདི་དེ་རིང་འདིར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་ཞུ་ཡིན། འདི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། འདི་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་ཐོགས་མ་ཆོར་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། ཆ་བའི་བཀའ་ཤག་མཉམ་མཐུན་གྱི་འགན་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ལས་བྱ་དེ་གཉིས་ལ་དེ་སྔ་ནས་གནས་ཚུལ་ཐུ་ཐུན་བུ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། འདི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་རེད། འདི་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱུན་དེ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་གི་སྐུ་མཛོད་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་སྟེབས་པ་དང་སྤྱབས་བསྡུན་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་བཅད་པའི་སྐབས་སུ། དཀའ་ངལ་ཐུན་བུ་ཞིག་ཚགས་པ་རེད། དེ་འདིར་དེ་འདྲ་ཞིག་ཕར་ཕྱར་བཟོ་དགོས་པ་མི་འདུག ཕྱི་ལ་ཡོད་ལྟན་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཆགས་སོང་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྟན་གསན་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གིས་གོ་བསྡུར་ལྟག་པོ་གནང་། ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་སེམས་པ་སྐྱེད་པོ་མེད་བཞིན་དུ་ཟླ་ཕྱེད་པོགས་བཅད་གཏོང་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད། འདི་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་དགའ་བོའི་ངང་ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདི་ལ་སྟྲང་སྡ་ཇེས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་སྡ་ཇེས་དེ་འདྲ་གཅིག

མ་རིང་གཉིས་མ་རིང། དེ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མའི་སྒྲབས་སུ་བྱུང་ཡོད། ལས་བྱེད་གཉིས་དེ་ནས་གཉིས་ཀ་ཞུ་གཏུགས་འབུལ་རྒྱའི་བློང་དོར་སྟོག་གཞིའི་ལུང་དྲངས་ནས་གནད་དོན་ཆ་ནས་ཡར་ཞུ་ས་ཡོད་རེད་དམ་མ་རིང་གསུང་རྒྱ་འདི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ངས་འདི་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དོ་བདག་ཁ་ལོ་བ་གང་ཟག་གཅིག་གིས་སྟན་ཞུ་ཕུལ་བྱུང་། སྟན་ཞུ་ཕུལ་བ་བཞིན་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བར་ཤད་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མར་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་འདི་ལས་ཞིབ་ཚགས་སུ་འགྲོ་ན། ལས་བྱ་གཅིག་འདི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁྲངས་དང་སྟོན་མ་ནས་འབྲེལ་བ་ཟན་བུ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མས་ཡི་གེ་བཏང་བ་ཞིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁྲངས་ལའང་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་འདི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ལ་བལྟས་ནས་བྱས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། འདི་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་བསྩུར་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་། ཁོས་བསྩུར་ལྟུག་པོ་བྱུང་། ཡིག་ཆའི་རྒྱབ་སྟོངས་མང་པོར་གཟིགས་ནས་ཆགས་པ་རེད། ཆགས་པའི་སྒྲབས་སུ་ཡི་གེ་སྦྱང་པ་རེད། གཅིག་གིས་ཡར་ཞུ་གཏུགས་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་། ཁོ་རང་རང་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་རེད། གཅིག་གིས་ཞུ་གཏུགས་གནང་བ་རེད། ཞུ་གཏུགས་གནང་རྒྱ་འབར་ཁོ་རང་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། གནང་བ་ནང་བཞིན་ཞུ་གཏུགས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་བྱས། ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཅར་རྒྱ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་བདེན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་མ་ཡོང་ཞེས་གསུངས་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་དྲུང་མཛད་པ་རེད། བཀའ་དྲུང་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་རེད། ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་གནང་བ་རེད། མཐའ་མ་ཡི་གེ་འབྲོར་བ་དང་སྟན་ཞུ་འབྲོར་བ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་དྲུང་བརྒྱད་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། གནང་བ་དེ་ལ་དོ་བདག་ནས་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། དེར་བརྟེན་དོ་བདག་གཉིས་བློ་ཁ་ཚོམས་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདི་ཁྱེམས་ཀྱི་ཆ་ཅང་དབྱེ་འབྱེད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། འདི་གང་ཟག་ལངས་སྟོད་མཁན་གྱིས་བལྟས་ནས་ཁྱེམས་སྒྲིག་གཞི་དེ་འདྲ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། གང་ཟུབ་ཅི་ཟུབ་བརྩི་དགོས་བསམ་པ་ཙམ་ཁང་ཉིན་ཤི་དགོས་བསམ་པ་དང་། དགྱལ་བར་འགྲོ་དགོས་བསམ་པ་ནི་དུས་རྒྱ་ཏུ་ཏན་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྩུར་བྱུང་སྒྲབས་ཉེས་པ་དེ་འང་ཆ་ཅང་གི་ཕྱག་ཆེན་དེ་འདྲ་མ་རེད། ཕྱིན་པ་འདི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་བཞིན་ཏན་ཏན་ཁྲབ་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡག་གོ་མ་བྱས་ན་ཟ་བ་ཕྱེད་ཀའི་གླ་གཅོག་རྒྱ་དེ་ཏན་ཏན་ཁྲབ་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་རེ་བ་ལ་ཡག་གོ་ཆགས་རྒྱ་རེད་མ་གཏོགས། ཆེད་མངགས་ཉེས་ཆད་དེ་འདྲ་མ་རེད། འདི་ཐལ་ཆེར་གསལ་གོ་ཆགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

དེ་ནས་གསང་སྟན་སྐོར་འདི་རེད། གསང་སྟན་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ལྟན་ཁང་གི་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་གྱིས་མཚན་རྟགས་བཏབས་ནས་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་ཕུལ་རྒྱ་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་གསང་སྟན་འཁྱེར་ཤོག་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ནའང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་འབྲེལ་མང་པོ་ཞིག ཁྱེམས་བསྒྲེལ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་དབལ་འགྱོར་ལས་ཁྲངས་ལའང་ཁ་ལོ་བ་ལས་བྱེད་ཚང་མའི་ཡིག་སྟོད་ཡོད་རེད། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཡིག་སྟོད་ཡོད་པ་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་གསང་སྟན་ལྟ་རྒྱ་དང་དེ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབད་བརྩོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཉིན་མོ་བརྩི་གཞི་འདི་ད་ལྟ་དས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད། ཁ་སང་བཀའ་གནང་ཟིན་པ་དེ་གནང་ཟིན་པ་རེད། རྩམ་པ་ཚོས་གསལ་འདེམས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དགག་པ་རྒྱ་མཁན་ཡང་འདུག ཏྲ་པ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡང་

འད�ག�་ཚོགས་འདི་ནང་ཟ་ཏེ་ཟིང་ཏེ་ཆགས་སྟབས་འདི་རང་རེད། འདི་ཐོག་ལ་སྨར་ཡང་བའི་ཁ་ནས་འདོན་རྒྱ་གར་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་འདི་ཐོག་ལ་དགེགས་བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མིན། རྟེས་སུ་གང་ཆགས་དང་མ་ཆགས་འདི་བཀའཤག་གིས་གཟིགས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

རྩེད་འགྲན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་གསུངས་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། འདི་ཕྱི་རྒྱ་ ༨ བའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་། ངས་དྲན་གྱི་འདུག ཡ་གིར་ང་ཚོ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཏན་ཏན་དེ་སྤྱ་ནང་སྲིད་ལ་ཡོད་སྐབས་སུ། བུད་མེད་ཀང་སྒོལ་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། རྟེས་སུཔང་ཕེབས་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཚན་པ་སྒོས་ཟིན་བའི་རྟེས་སུཔང་ཕེབས་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། སྐབས་སུ་བབ་པ་རྩེད་འགྲན་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ཚན་པ་འདི་མཉམ་དུ་མ་བྱིས་ནན་ཟེར་བ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་ཐག་བཅད་པ་རེད། འདི་ཐག་བཅད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་འདི་ཡིན། འདི་མིན་ཞེས་དབྱེ་བ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་ང་རང་ཚོས་གནད་འགག་ལ་བལྟས་ནས་སྐབས་དེའི་ཆེ་དེའི་དུས་རྒྱུན་གཅིག་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་ཅོད་བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་སྦྱངས་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་རིང་འདིར་ཞུ་བའི་ཡོངས་མི་འདུག་པས་ཞུ་མི་དགོས་པ་གྲོས། ཡིན་ནའང་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་འདི་བདེན་པ་ཡིན། ཐག་གཅོད་འདི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ཞུ་ཡིན།

བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཐུས་དང་པོའི་བཀའ་འདྲི་དང་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་གླེང་སྐོང་གནང་བ་ཆ་ཚང་ལ་ངས་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་ཁུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། ལུས་ཡོད་ན་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། ལན་ཞུ་ཚོག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། བཀྲར་འོས་གཞན་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་གཅིག་གསུངས་པ་རེད། ཐུགས་རྟེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་དང་བླངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་བཙོས་ཟིན་པ་ ༡༥༠༠༠ ལྷག་དང་། དེབ་བཙོས་ཟིན་པ་ནས་ཅིས་ལེན་མཁན་མེད་ཅིང་ཚུར་སློག་པ་ ༥༠༠ ལྷག་ཅམ་ཞིག ཨི་མང་གྲོངས་བ་རྣམས་ཕྱད་ནས་ ༡༥༠༠༠ ལྷག་ཅམ་ཞིག་ང་ཚོས་ད་བར་དེབ་ལྷང་ཁུ་ ༡༥༠༠༠ ལྷག་ཅམ་ཞིག་བཀྲམ་ཟིན་པ་རེད། གང་ལུས་པ་ནི་དེ་དག་རེད། དེར་བཏེན་འདི་ནས་འགོད་བསྒྲལ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ངེས་པར་དུ་སྐད་གནས་ས་ཐོག་ནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱད་ནས་གང་འབྱོར་བ་དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་ཞིབ་འཇུག་མཐེལ་ཕྱིན་པ་ཁུས་ཏེ་མི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཁུ་རྒྱ་འདི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསམ་ཟློའི་ནང་ཡོད། འདི་ཅ་ཅང་གི་མཁྲེགས་པོ་བྱེད་པ་དེ་འཇུག་ཡང་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའཤག་གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་སྦ་རྟེས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལས་བརྒལ་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འདི་ཐོག་ནས་དུས་རྒྱ་ཏུ་ཞུས་ཕྱི་ཁུ་རྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསམ་ལྟེ་ཞིའ་ནང་ཡོད། ས་ཁ་ཅང་གི་མཁྲེགས་པོ་བྱེད་པ་དེ་འཇུག་ཡང་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའཤག་གི་ཀུ་འཛིན་ལམ་སྟོན་སྦ་རྟེས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལས་བརྒལ་ནས་ཀུ་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འདི་ཐོག་ནས་དུས་རྒྱ་ཏུ་ཞུས་ཕྱི་ཁུ་རྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་དེབ་ལྷང་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་འདི་ལས་གལ་ཆེ་བ་ ༡༥༠༠༠ ལྷག་གི་ནང་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་དེབ་ལྷང་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལས་དབྱ་དཏུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ བསྡུ་ཐུབ་པ་ནི་ད་ལྟ་ལངས་བཞིན་པའི་འགན་འཛིན་པའི་རིང་ལ་བཀའཤག་འདིའི་དུས་ཡུན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་དགོས་ཚད་དེ་རེད། དབྱ་ལ་གཅོ་བོ་གལ་ཡོད་མ་རེད། བོད་མི་དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་དེ་འཕྲོ་ཐོག་ནས་དགོས་ཚད་འདི་སྒྲུབ་པར་བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཐུས་ཚང་མས་རྒྱ་བསྐྱོར་ནང་མ་ཐུན་འགྲུར་གིས་ནས་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཁེ་ཕན་ཡོད་གི་རེད་བསམ་པ་དང་ཀྱི་འདུག དེར་བཏེག་ཡིན། ཨ་འོངས་པ་ནོར་བཅོས། བོར་བརླག ཁོང་བཟོ། མིང་བསྒྲུར་གང་རུང་ཞིག་གི་ཉེས་ཤོག་སྒེབས་པ་ཡིན་ན། སོ་

སོས་དང་པོ་ཉིད་ནས་མིང་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་འགེང་རྒྱ། ཡིག་ཆ་ཏག་ཏག་འབྲལ་རྒྱ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཏག་ཏག་བརྒྱུད་དགོས་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཏག་ཏག་བརྒྱུད་ཅིང་འདིར་སྟེབས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྩ་བ་གཉིས་ནང་ཚར་བ་འདིར་ལང་བཞིན་པའི་ཁས་ལེན་ཡིན། ཞུ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔྱ་པལ་ཆེར་སྟན་ཞུ་འབྱོར་ནས་རྩ་བ་གཉིས་ལས་ལྷག་བཞག་པ་ཏ་ལམ་མེད་ཅེས་ངས་སྨོས་པ་དང་ལྷན་པའི་ངང་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། འདི་ལུས་པའི་དབང་དུ་ཡོད་ན། འདི་ཚང་མི་འདུག་ཅེས་པར་ཡི་གེ་བཏང་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་བཏང་གི་ཡོད་པ་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་ལན་མ་འབྱོར་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཀྱང་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མི་འདུག ཏེར་བརྡེན། གོང་དུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་ལ་མེད་པ་སྒོ་བརྒྱབས་ཟིན་པ་ཟེར་བ་དེ་ ༢༠༠᎘ ནས་ ༢༠᎗᎓ བར་དུ་ཏི་བ་བཏང་ནས་ལན་གཅིག་ཀྱང་མ་འབྱོར་བ། ང་ཚོས་སྒོ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་རེད། དེ་རྗེས་ ༢༠᎗᎙ ལོར་གསར་པ་ཞིག་དང་གཙང་མ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དོགས་འདྲི་བཏང་དུང་ལན་མ་འབྱོར་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག ཁ་ཤས་ཤེག་གི་ཤས་འགོ་གཉིས་རེ་བཀང་གི་འདུག འདི་ནས་གཅིག་བཀང། ས་ཆ་གཞན་པ་ནས་གཅིག་བཀང། འདི་འགེང་ཤོག་ཉིས་ཡིན་པ་མར་ཕྱད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུན་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ཞབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ལ་ཏུན་ཏུན་བྱ་སྒྲིག་ཡང་གསར་ཡོད།

དེ་རིང་ཁ་ཕང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དངོས་ཐོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་སྐོར་དེ་གསུངས་སོང། GST དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ དངོས་ཐོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་སྐོར་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང། གོང་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་ས་སོ་སོའི་ གནས་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་བརྟེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་བཞིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྱིམས་ལ་བརྟེ་དགོས་པ་ནི་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། འདི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ GST ཐོག་ལ། དངོས་ཐོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཏ་ལས་པའི་མཁས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་སྒྲུབས། ལྟ་གློག་བྱས། མར་ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་བཅར། རང་ཉིད་འདིར་ལང་བཞིན་པར་མཚོན་ན། ཕྱི་ལི་ར་ཆེད་མངགས་ཕྱིན་ཏེ། འདི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་གནས་རིམ་ཁ་ཤས་དང་མཇལ། གོ་བསྟུར་ཞུས། ལམ་སྟོན་ཞུས། བོད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ། བོད་པ་དེ་དག་ས་ཆ་དེ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་ཐོག་དེ་ནས་ཉོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཚོང་རྒྱ་ས་པའི་ས་ཆ་ལོགས་སུ་རེད། མངའ་སྡེ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས། ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་བ་ཡང་བཅལ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ། ཐབས་ལམ་བཅལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གང་མང་བྱས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཡོངས་རྫོགས་འདི་ནས་མར་བཤད་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་ས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་གོང་དུ་ངས་བྱང་ལས་གཉིས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཡོངས་རྫོགས་སྐོར་བ་རྒྱུ་རྒྱ་ཚང་མ་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་པོར་མངགས་ཏེ། དངོས་ཐོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་སྐོར་ལ་ཟབ་སྟོང་ཡུལ་བ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། མི་མང་ནང་ལ་ཟབ་སྟོང་ཡུལ་བའི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་མགོ་གཡུག་ཅིང་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་འབྲ་ཁྱོན་གྱི་འདུག་སྟེ། ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ལྷེ་བ་འདི་གང་རེད་ཅེ་ན། ཟབ་སྟོང་མི་མང་ལ་ཟབ་ཀར་སྒྲུང་པ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ལྷར་བབ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད། ཡོང་དང་མི་ཡོང་མི་ཤེས་གང་ལྷར་འབབ་བཅོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ལས་བྱེད་གཅིག་དམིགས་འཛིགས་བྱས། དེས་ཁྲལ་རྒྱང་སྟངས་རྒྱང་ལུགས་ཚང་མ་ལས་ལྷོན་བྱེད་ཅིང་རོགས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོང་ས་རེད། མར་ཕྱིན་ནས་ཟབ་སྟོང་སྟོང་རྒྱ་འདི་ཇི་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོར་དོགས་པ་རེད་འདུག ལས་རིམ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དུང་

ཡང་སེ་ཡང་སེ་འགྲུར་བ་འགྲོ་ཡི་འདུག མངའ་སྡེ་ཁོངས་སོ་སོར་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་སྲིད། དཀའ་ངལ་འདུག ཏེར་བཏེན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་དེ་འདྲ་གཏོང་གི་ཡོད། བྱང་ཕྱོགས་ལ་གཅིག བྱང་ཤར་ལ་གཅིག ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་གཅིག་བཞག་སྟེ་འདི་བརྒྱད་ནས་དངུལ་ཐལ་ཐན་བུ་ཞིག་བསྡུས། འདི་ཡིས་ཁོའི་ཕོགས་འདངས་བ་བྱས། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཞུགས་ཕྱི་ཞུ་ཐབ་ནས་ཕན་ཚོས་ཀྱི་རེད། འདི་ལ་སྐྱངས་འཛིན་འདི་ནས་བྱས། དབུས་ལ་འབྲེལ་བ་བཞག ཁ་སང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངོས་ཐོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་སྟོན་པ་དང་མཇལ་བ་ཡིན། ཁོ་རང་གིས་ཀྱང་ང་ཚོར་ཆེད་མངགས་དངོས་ཐོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་སྐོར། ཁྱོད་ཚོ་བོད་མི་ཚོས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་སམ་ལམ་སྟོན་ཞུ་མཁན་ཁྱེད་ཚོ་ལས་གཞན་སུ་ཞིག་སྟེབས་མ་བྱུང་བས་ཆ་ཅང་གི་དགའ་བོ་བྱུང་གསུངས་སོང། ཁོ་རང་དང་འབྲེལ་བ་མ་ཐུག་ནས་ང་ཚོ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ། དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བང་ཞིག་སྒྲིག་གི་ཡོད། འདི་ཡང་ངས་བཏང་བའི་ཆེ་ལམ་ཡིན། འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མིན་མི་ཤེས། ཐབས་ཤེས་ཤེག་བྱེད་དགོས་བསམ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན། འདིའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ན་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་ལུས་མེད་པའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེ་ནང་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་གནས་ཕྱོད་ཡིན་ནཱང་བོད་མི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། ན་ཝེང་ང་ (Denmark) ལ་ཡོད་པའི་སྒྲབས་སུ་ (Albhaquiqui) ལ་ཆེད་མངགས་འགྲོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕར་ནས་ཡིན་པའི་བུད་མེད་ནད་པ་ནད་རྒྱང། ལྷ་ཏོག་བྱེད་མཁན་མེད་པ་དེ་འདྲ་གཅིག་འདུག འདི་ལ་ང་ཚོར་སྟན་ཞུ་འབྱོར་བ་རེད། ས་གནས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཙོད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས། འདི་ལ་དངུལ་ཙ་བ་ནས་ཕུལ་མ་དགོས་པར་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོས་པ་རེད། ལོ་གཉིས་མ་གཏོགས་བཟོ་ཚུགས་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ལ་བཟོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡིན་ནཱང་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཐེས་སུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། བདེ་སྡུག་སྟན་གསན་རིམ་པ་ཞུས་ན་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱད་ནས་ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཚོག བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ཆག་ཡང་གཏོང་བའི་ལམ་ཕྱོགས་ཡོད་རེད། དེ་བཅུན་འདིའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ཕྱི་རྒྱལ། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། གང་དུ་ཡིན་ནཱང་བོད་མི་གཅིག་མ་ལྷག་པར་དེ་བ་ལྟང་ཁུ་འབྲལ་ཐུབ་པ། ཡང་དེ་བ་ལྟང་ཁ་ཐོབ་ཟིན་པའི་བོད་མི་དེ་དག་དེ་བ་ལྟང་ཁ་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་དབྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱ་འདི་ཏ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདི་ཡང་དབྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་འདི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་འཛར་གཞི་གཞིར་བཟུང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་འདི་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་གང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་རང་དབང་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། ཁེ་ཕན་འདི་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཟླཏྲཏ་ཡེ་ཤེས་ཕྱུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་ཕྱག་ཚོད་ ༧།༣༠ བར་དུ་འཚོགས་རྒྱ་ཡིན། བྱས་ཅང་བ་ལྟ་ལས་རིམ། ཚོགས་གཙོས་བཤད་བཞིན་པའི་སྒྲབས་སུ་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ན། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བང་ལས་དོན་གཞན་པ་ཆ་ཤས་ལེན་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཚོགས་གཙོ་བར་གཤད་པའི་སྒོམས་སུ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ལམ་ལུགས་འདི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན། བ་ལྷ་གསལ་བར་གཤད་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཕྱག་ཚོད་ ༧།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་བར་མཚམས་དེར་གསོལ་ཐའི་བར་གསེང་ཡང་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡིན། བ་ལྷ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྤྱི་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཏེ་བ་ཕྱལ་དེ་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་ཝོ་ཞིག་ཐོབ་མ་བྱུང་། བསྐྱར་དུ་ཏེ་བ་ཕྱལ་ཚོག་གི་རེད་དམ་ཞེས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དང་ཝོ་ཡིན། ཕྱལ་ཚོག་ན་ངས་ཞུ་འདི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨན་ཌན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

ད་ལྟ་གོ་སྒྲབས་ཕྱལ་མེད། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཞུས་ཚར་བ་དང་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། ད་གཅིག་གོང་དུ་བཀའ་ལན་ཏྲག་ཏྲག་གནང་མེད་པ་ཡིན་ན་དེར་ཏེ་རྩད་ཚར་བ་ཡིན་དུས་ཡང་བསྐྱར་གོ་སྒྲབས་ཕྱལ་གྱི་ཡིན་གཞན་ཕྱག་བརྒྱང་རྒྱུའི་ལེ་ཏུ་དེ་ཐོགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་ལ་ད་གཅིག་གོང་དུ་ཡང་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་ཚོ་ཡང་བཞེང་མི་དགོས་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འགོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱི་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྤྱི་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་གཅིན་ངས་བཀའ་འདི་ཞུས་པར་བལ་ཡུལ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་ལ་ཨ་སྒོར་འབྱམ་ ༥,ཁ༧༣ཅ ཞིག་བཏང་འདུག ངེ་ཚན་པ་གང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་བཀའ་ལན་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཡོན་དུ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་བ་རེད། ངས་ཞུས་པ་དེ་ནི། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྟེ་ཚན་ལ་ཆ་བཞག་ན། Kathmandu ཁྲིབ་ཁོངས་ཀྱི་སྒྲོབ་གྲྭ་བཞི་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡིན་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོས་གཟི་བརྗེད་ཆེན་པོའི་ངོས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དཏུལ་འགོར་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད་མི་འདུག ངེ་ཡིན་དུས་སྒྲོབ་གྲྭ་གང་ཞིག་ལ་ཏེ་ལྟར་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ཀྱི་སྟེ་ཚན་གང་འཇུ་ཞིག་ལ་གཙོ་ཙམ་བཏང་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེར་རྒྱ་བལ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་དུ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༢༨ ཨ་སྒོར་བཏང་བའི་ཐོག་གསུངས་སོང་། དེར་དམིགས་བསལ་ཀྱིས་བཀའ་འདི་ཞུ་དགོས་པ་དེར་འདི་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་རྒྱས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤེག་ཡིན་པར་གསུངས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་རྒྱས་དེར་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་གནད་ཡོད་ཚང་མས་དོ་སྣང་ཞེ་དགས་གནང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་དུས། དེ་ལས་བལ་ཡུལ་ལ་ལོགས་སུ་གཅོད་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གང་དུ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་བཀའ་འདི་དེ་གར་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོ་སྒྲབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། གསལ་ལོ་ཚགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

ཆོགས་གཙོ་ཞལ་རྒྱུ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྟོན་རྩེས་ ༢༠༡༦།།།༢༠༢༠ འདི་ང་རང་ཆོས་སྟོན་རྩེས་གནང་ཚར་བའི་ལས་བསྟོམས་ཤེག་རེད། གཞན་གནང་བ་རེད། གང་དུ་གནང་བ་རེད་ཅེས་སྒྲབས་རེ་ཡང་སྟོན་རྩེས་བཀའ་འཁོལ་དེ་ང་རང་ཆོས་མ་གནང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚགས་འགྲོ་ཡི་འདུག། འདས་པའི་ལོའི་ནང་ལ་ང་ཆོས་སྟོན་རྩེས་རྒྱལ་ཁམས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཕེབས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལས་དོན་བྱེད་ཐོག་གི་ཀ་རེ་འཛིག་འདུ། ཀ་རེ་ནོར་འདུ། གང་དུ་སྟོབ་མི་འདུ། མ་འོངས་པར་གཅེ་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུ། ཅེས་ད་རེས་ཀྱི་ཐོས་ཆོགས་གཙོ་བོ་དེ་འབྲང་འགྲུར་གྱི་རྩེས་ལོ་ ༢༠༢༥།།།༢༠༢᤹ ལ་སྟོན་རྩེས་འཚར་འབུལ་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཚུད་དགོས་མ་དགོས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་རྟེས་ལ་གནང་རོགས་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གྱི་འཕྲས་ཆེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས།

གྱི་འཕྲས་ཆེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག སྒང་ཆ་རིང་པོ་ཞེ་དགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཀིན་འདིར་ཏེལ་བུ་ཞིག་བརྟུངས་སོང་། ཏེལ་བུ་དེ་སྒང་མ་བཅུ་ཡི་ཐོག་ལ་རྟུང་ཀིན་ཀི་ཡོད་ན། ཡང་ན་དགུ་ཡི་ཐོག་ལ་རྟུང་ཀིན་ཀི་ཡོད་ན་ཞེས་དེ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། **དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** ཆོགས་གཙོས་མཏུག་བསྡུ་རོགས་གནང་ཞེས་སྒང་མ་བཅུ་ལ་རྟུང་ཀིན་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་རེད། **བཀུར་འོས་གྱི་འཕྲས་ལགས་ནས།** ལགས་སོ་དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དང་འཕྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཏེ་བ་ཞིག་དང་། བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད། དེ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་གོ་སྒྲབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པར་ཀྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཏེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་བ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ཤོག་བྱ་མཐའ་མ་དེའི་ནང་ལ་དེ་སྔ་བོད་རིགས་གྱི་མཐུན་ཆོགས་པའི་ཆོགས་ཆེན་ཆོགས་པའི་སྒྲབས་སུ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྱི་ཁག་ནས་དང་ཐུང་དབྱ་དཏུལ་གྱི་བསྡུ་བབ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྟ་བར་བསྡུ་ཐབས་ཞེས་གསུངས་བ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ལན་ནང་དུའང་ཁྱེད་ཅམ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་ལ། མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་སྒྲབས་སུའང་སོ་སོར་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། བཀའཤག་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྟ་བསྡུ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་གསུངས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡིན། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྟ་ལོངས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ། ལྟ་རབ་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱས་ན་ཞེས་འདི་ཡོད།

དེ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅིག་དེ་མ་ཞུས་ན་བསམས་ནས་བསྡད་ཡོད། ཁ་སྟོན་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་ཟླིང་སློང་གནང་སོང་། སོ་སོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་སྒང་ཆ་མང་པོ་རང་མི་བཤད་རྒྱ་གཙོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན་ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཡིན། འདི་ནས་སྒང་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གོ་ཡོང་དུས་ང་ལ་ཚོར་སྣང་གི་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ནས་མགོ་ལས་རྩ་ཆེ་བ་ཞིག་བཟོས་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། བྱས་ཅང་དས་འདིར་བསྐྱར་བློས་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། འོན་ཀྱང་

བཀའ་ཤག་ལ་བོད་ཀྱི་བྱད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཟེར་བ་འདི་མེད་པ་རང་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའི་གསུམ་པའི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་ཡོད་བསྡད་པ་འདི་དེ་གা་རང་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་དེ་གা་རང་སྒང་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་དང་རྟོག་གྲེང་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། འདི་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བྱད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོ་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་མེད་པ་བཟོས་རོགས་གནང། འདི་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཡག་ས་རེད། དེ་མིན་རྟོག་གྱ་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདི་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།

དེ་དང་མཉམ་དུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཅི་ཡིན་རྒྱ་མ་རེད་ཀྱང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྣྲན་ཐོ་བཏོན་པ་དེའི་ནང་ལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ནི་ཌུ་ཡོག་ཅེས་བྱེས་འདུག བྱས་ཙང་ནི་ཌུ་ཡོག་དེ་རྒྱལ་ས་མ་རེད། དེ་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཌུ་ཡོག་ཅེས་བཅོས་རྒྱ་བྱུང་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐྲན་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཆེ་རིང་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཆེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏེ་བའི་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་མར་འབབ་རྒྱ་ཡིན། ལས་བསྟོམས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་བཞི་པའི་ནང་དུ་བོད་མི་མང་གི་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་འབྲུམ་ ༡,༧༠༠༠ ཕུལ་བ་རེད་གསུངས་འདུག དེའི་སྤྱི་ནས་བདག་དེ་ (Fedric Norman foundation) གནང་བ་འཕོད་འདུག སོང་ཙང་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་བ་དང་འགྲོ་སོང་གཏོང་སྟངས་དེ་དེ་འཇུ་ཞིག་རེད་འདུག འགྲོ་སོང་བྱུང་ས་དེ་དེ་རེད་འདུག་ བསམས་ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དེའི་གཤམ་དུ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་ཟབ་སྤྱོང་གི་ཆེད་དུ་འབྲུམ་ ༧༥༠༠༠ འགྲོ་སོང་ཏང་ཡོད། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་སྐྱེ་བ་དང་བཀའ་འཇུ་ཞིག་ཞུ་རྒྱ་རྒྱ་དེ་ཤོག་གྲངས་བཞི་པའི་ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པ་དེའི་ནང་བུ། སྐབས་བཅུ་དྲུག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཀྱི་ཆེད་ཉིན་སྒོར་ས་ཡ་༧དང་ཁྲི་༤ ཐམ་པ་ཟེར་ནས་འཕོད་འདུག སོང་ཙང་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་བཞིའི་ཆེད་དུ་གནང་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ད་སྟོན་དོགས་པ་སྐྱེས་སོང་། འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་དཔོས་མ་ཡིན་ཟེར་དུས། དོགས་པ་སྐྱེས་པ་ཡིན་དུས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལན་གནང་པ་ཡིན་ན་ཁུངས་འཛིན་གྱི་རེད་བསམས་ནས་བཀའ་འདྲི་རྒྱ་རྒྱ་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐྲན་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཏེ་བ་མཐའ་མ་འབྲལ་མཁན། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིང་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་རྒྱ་བ་ཕྱོགས་སྒྲིང་ལཱཀ་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་དེ་བ་གཉིས་ཡོད། དེ་བ་གཉིས་དེ་མ་ཞུས་པའི་སྟོན་ལ་དེ་བ་ཞུ་རྒྱ་ཁོ་རང་གསལ་བོ་ཞེག་མེད་པ་དང་། མ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་ཞེག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། སྒྲོ་ར་བཏང་ང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞེག་ཏུ་གོ་མཁན་ཞེག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་ས་རེད་དེ། ངས་དེ་བ་དེ་མ་ཤེས་པའི་རང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ཞེར་ནས་ཆོག་ཐག་ཆོད་པའི་ངང་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་དང་། ངའི་དེ་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེར་ན། ཁ་སང་འདི་ལ་ཆོགས་འདུར་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་གা་ནས་གা་ནས་རེད་ཞེར་དུས་ཙ་ན། སྟེ་ཚན་གཉིས་ནས་ཕེབས་རེད་ཞེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། གསལ་ཐག་ཆོད་བྱུང་བསམ་གྱི་འདུག ངེ་ནས་དེ་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེར་ན། གཅིག་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། གཅིག་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་སྟེ་ཚན་གང་ནས་རེད་དེ་བ་དེ་ཡིན། ངེ་ནས་ངས་བྱུད་མེད་དང་འཕྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་དེ་བ་ཕྱལ་དུས་སྟེ་ཚན་དང་ལས་ཁུངས་ཕར་ཚུར་སྒྲུར་རྒྱ་དེ་སྟེ་ཚན་སྒས་འཛིན་དང་མ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་བ་ཕྱལ་བ་ཞེག་མ་རེད། ངེ་འདུ་ཞེག་དགྱེལ་མ་ལ་བྱུང་སོང་བ། ད་གা་རེ་རེད་ཞེར་བ་དེ་རེད། དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་བའི་སྐབས་སྟུ། ང་འཛིན་དགས་ནས་ཚུར་ལ་བློངས་མེད་ཞེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། སྐུ་ངོ་འཛིན་པོ་ཡོད་དང་མེད་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་ཐོག་ནས་ངས་དེ་བ་ཕྱལ་བ་ཞེག་མ་རེད། བྱུང་རིམ་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། བྱས་ཙང་ང་འཛིན་དགས་ནས་མ་རེད། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ཞེག་གི་འོག་ལ་སྟེ་ཚན་ཞེག་ཆགས་པ་ཡིན་ཙང་བློངས་པ་ཡིན་ཞེར། བྱེད་ཙང་ངས་བློངས་པ་ཡིན་གསུངས་སོང་། བྱས་ཙང་ངས་བློངས་པ་ཡིན་གསུང་རྒྱ་དང་ང་འཛིན་དགས་མ་དགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་ཚན་ལ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚུར་བློངས་པ་ཡིན་ཞེར་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ངའི་ཚན་ལ་ཐུགས་ཁྲད་གা་རེ་འགྲོའི་རེད་ཞེར་ནས་དེ་བ་དེ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་ཨན་ཐན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཆོགས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀཱཧ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་ཧོས་སྒྲོ་འཐུས་དང་པོ་དེས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དང་སྒྲེལ་ནས་ད་གིན་ངས་ཞུས་བཞག་པའི་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་དེ་དེས་སོང་། སྒྲོ་ར་བཏང་བལ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་དེ་ང་ཆོས་གསལ་གསལ་རྟེན་རྟེན་དུ་དེས་ན་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞེག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་གིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གིས་འདིར་ ༥,༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བཏང་བ་དེ་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལབ་དུས་ཚང་མར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྟོབ་གླ་ཚང་མར་མ་ཐུན་འགྱུར་རགཱ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁ་ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ནང་དུའང་ཐོན་ཀྱི་རེད་ཅས་ཞུ་རྒྱ་དང་། དེ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་ཞེས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བཏང་བ་དེ་གང་ས་ཅན་བདེ་རྩའི་ངོས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དགེ་གསལ་བོ་རེད། དེ་སྔ་འཚོ་རྟེན་འདི་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་

འདིར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ས་ཅན་བདེ་རྩ་བརྒྱད་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་གཞི་གང་ཞིག་ལ་ཡིན་ནའང་ཚང་མར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྨོན་གྱ་ཁག་ཚང་མར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྨོན་གྱ་ཁག་ཚང་མའི་ལས་བསྟོམས་ང་ཚོར་འགྲོར་གྱི་འདུག ཆོས་རྒྱལ་མཐོ་སྨོན་ལ་སོགས་ནས་ལས་བསྟོམས་ང་ལའང་འགྲོར་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། གསུང་རྒྱུ་རང་ཁ་རང་གསོ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང། དབུལ་དེ་གང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་བཏང་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

ས་ཡ་ ༢༣ དེའི་ལོ་དང་པོའི་དབུལ་དེ་འདས་པའི་ལོ་དེའི་ཕྱི་རྒྱ་བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་རྒྱ་བ་འདི་ཡི་ཚེས་སྒྲས་ཆུའི་བར་དུ་རྩིས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཚགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདིའི ས་ཡ་ ༢༣ ནང་ནས་ལོ་དང་པོ་དེའི་ནང་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥,༢༦০০০০ རགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་དེ་དེ་རེད། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྟེ་ཁག་གང་དང་གང་དུ་བཏང་ཡོད་མེད་རེས་བར་དུ་དགོས་གསུངས་ན་ངས་བཀུར་འོས་སྨྲི་འཐུས་ལ་ཕུལ་ཚོགས་གི་རེད། བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལས་མང་བ་ཞིག་བལ་ཡུལ་གྱི་མི་མང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། སྨྲི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་པའི་སྐྱེས་བཅོལ་མི་འགོར་དེར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མི་འགོར་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ལས་ཡོད་མ་རེད་ཀྱང། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དབུལ་གཏོང་རྒྱ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལས་མང་བ་བཏང་ཡོད་པ་དེ་ཁ་གསལ་པོ་རེད། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དགོས་པ་མེད། མ་འོངས་པར་ལོ་གཉིས་པའི་དབུལ་འབུལ་རྒྱའི་འཚར་གཞི་དེ་ཡང་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་བཟོས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ལོ་འདིའི་ཕྱི་རྒྱ་ ༧༠ ཚེས་ ༧ ནས་ལོ་རྗེས་མའི་ཕྱི་རྒྱ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་ཁ་ས་ང་སྟོན་ཅིས་བཀའ་ཁྲོལ་ཞུས་པ་དང་། ང་ཚོའི་སྟོན་ཅིས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་ནས་འགྲོ་རྒྱ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཀ་དུས་ཡིན་ནའང་རགས་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་དུང་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་འཕར་མའང་ད་དུང་ཕུལ་ཚོགས་གི་རེད། ཕུལ་བར་རོགས་ཚོགས་དེ་ཡི་དམིགས་ཡུལ་དང་། རོགས་ཚོགས་དེའི་དགོངས་པ། རོགས་ཚོགས་དེའི་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་སྨྲི་དང་། འཚར་གཞི་དང་མཐུན་པ་འབུལ་དགོས་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཏན་ཏན་དེ་འཕྲ་ཕུལ་ཚོགས་གི་རེད། དེ་རིང་འདིར་ངས་གཅིག་གཅིག་གཞིས་གཞིས་ཀྱིས་འདི་དང་འདི་ཞེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཀྱང། བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ད་གཟིན་ཞུས་པ་ལྟར་ལས་དེ་ལས་ལྷག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱ་དམིགས་བསལ་ཅི་ཡང་མེད། སྨོན་གྱ་གསུམ་ཙམ་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ངའི་མར་འགྲོར་སོང་། སྨྲི་ར་རང་ཁ་རང་གསོ་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་ལས་བསྟོམས་ལ་གཟིགས་ན་མཁྱེན་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྨྲི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་དབལ་འགྲོར་ལས་ཁྱངས་ཀྱི་ད་ལྟ་ལངས་སྟོད་མཁན་དེ་ཨ་རི་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སྒྲ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ལྷག་གི་དབྱ་ཁྱལ་ལག་དེབ་ཕུལ་ཐུབ་པར་ཤུགས་རྒྱ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ཞུས་པ་དེ་དམིགས་ཚད་གཅིག་བཟུང་བ་ལས་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཟེར་བ་དང་སྐད་ཆ་ཁ་རེད། དམིགས་ཚད་གཅིག་ཡོད་ན་ངས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་མ་སྟེས་ནས་ལངས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་ཅུ་ཞེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དམིགས་ཚོད་དེ་འཕྲ་ཞིག་བཟུང་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དབྱ་དབུལ་བསྡུ་རྒྱ་དེའི་དབུལ་འགོར་དེ་གོང་མེའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྟོན་ཅིས་མ་དབུལ་དང་ལས་འཚར་མ་དབུལ་བཅས་བཅིས་པའི་འགྲོ་སོང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྷ་དུག་ཅིག་ལས་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག ཐུན་གྲོན་གཅིག་གོང་བཅིས་ན་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྷ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ས་ཉིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་

མཁན་པོད་མི་ཚང་མས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའི་སྒྲ་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཆགས་རྒྱ་དང་། རྒྱན་གྲོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༤ ཆགས་རྒྱའི་རེ་བ་དེ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་ཚད་ཅིག་བཟུང་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དང་བློང་དབྱ་དཏུ་ལ་གྱི་ཚན་པའི་ནང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་མི་གསུམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་དས་ཨ་རི་ལའང་ཞུ་རྒྱ་བྱུང་། སྒྲུན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཕྱག་སྟོང་དང་སྒྲུན་སྟོང་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྒྲྀ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རིགས་མི་མང་། དེ་གা་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་བོད་པའི་ཚོགས་པ་སྒྲིང་སྡུག་ཚང་མས་དེར་མཉམ་རྩབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཕྱག་རོགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། པལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ཡོངས་པར་དཀའ་ངལ་ནས་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་བས་མ་གྱི་འདུག་ དེ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་དེ་བཞིན་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་མི་འགོར་ཁུང་བ་ཡོད་ས་མང་ཆे་བའི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་ཅུ་བཞི་ལ་བསྡད་ཡོད། མི་འགོར་ཆे་བ་ཡོད་ས་དེ་ཚོ་རང་བཞིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞེག་རེད་འདུག་ མི་འགོར་གང་ནས་གང་དུ་སྟོ་ཡི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་རིང་འདིར་ལས་ཀ་རགས་པ་ཡིན་ནའང་། ས་ཉིན་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་གཞན་པར་ཕྱིན་ནས་གསལ་གོ་ཅ་མ་གོ་བ་ཡོང་གི་འདུག་ཀྱང་། གང་ལྟར་ཡང་སྟེང་བོད་རིགས་སྒྲྀ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་ད་ལྟ་ལངས་སྟོད་མཁན་འདིས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་། གྲོས་ཚོད་བཞག་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་བོད་རིགས་སྒྲྀ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ཡུ་རོབ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་རིགས་ཚང་མས་ཅུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ཡོངས་བར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་གা་ནང་བཞིན་ད་རེས་ཀྱི་སྒྲྀ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༧ སྒྲབས་སུ་སྒྲུ་ངོ་སྲིད་སྒྲོང་ཕེབས་པ་རེད། སྒྲུ་ངོ་སྲིད་སྒྲོང་མཆོག་ནས་ཀྱང་དེ་གা་རང་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་དཔེ་ར་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ལོ་གཞོན་པ་ཚོས་ཁ་སྐོར་བཅུ་གཉིས། དེ་ནས་ ༣༨ དེ་ནས་ ༥༨ དེ་ནས་ལོ་གཉིག་ལ་ ཁ༨ རེད། ང་ཚོ་འདི་གར་སྟོད་མཁན་གྱི་མི་ཚོས་ ༣༨།༥།།ཅ།། དེ་ནས་སོ་སོའི་ཐོག་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་རི་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཐོག་ལས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་མཁན་འགའ་ཞིག་ཀྱིས་ཁ་རིའི་ཏོ་ལར་ཉིས་བརྒྱ་ལས་མང་བ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཉིས་བརྒྱ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། སྲུམ་བརྒྱའི་བར་དུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ལོ་གཉིག་ལ་ ཁ༨ ལས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཚོ་ཡང་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་ལམ་སང་ཕྲུ་འཕྲལ་བསྟན་ནས་བྱེད་རྒྱ་ཅི་ཡོད་མ་རེད་ཀྱང་། སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཆ་ཚང་གིས་ཕྱར་གྱ་མཉམ་འདེགས་གནང་། སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་སྟྲི་མཐུན་ཚོགས་པས་མཉམ་རྩབ་བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ཡོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་བས་མ་གྱི་མི་འདུག ཡིན་ལའང་དཔལ་ལ་འདུན་པ་དང་། ལྟག་བས་ཀ། ས་མས་ལྷག་ས་བཅས་ཡོད་དགོས་རྒྱ་གར་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་དུས་དང་རྒྱས་པ་ཀུན་ཏུ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། འབྲེལ་ཡོད་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཚང་མར་ཞལས་སྒྲལ་ཞུ་རྒྱ་དང་། འགོད་སྒྲལ་ཞུ་རྒྱ། ལྟ་ཕྱིའི་ལམ་སྟོན་འབུལ་རྒྱ་སོགས་ཚང་མ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་དང་། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ཡོངས་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན་དེར་ངས་མངོན་ཤེས་ཅི་ཡང་བཤད་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཡོང་བར་དཀའ་ལས་རྒྱ་རྒྱའི་བསམ་བློ་ཡོད། དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཅར་དགོས་ཐུག་ཀྱང་བཅར་རྒྱའི་བང་ཞིག་སྒྲིག་བསྟད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བྱད་མེད་ནུས་སྟོབས་དེའི་ཐད་དས་ཅི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྒྲིགས་ཅོར་དཏུལ་གནང་བ་དེའི་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདི་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས་རེད། ད་གཟོན་ཞུས་པ་དེ་ FNF གྱིས་རོགས་དཏུལ་གཏོང་སྟངས་དེ་ཁ་ཁ་གཅིག་རེད། ད་ལྟ་ཚོགས་ཐུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཚང་མ་དལལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདེ་དོན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ནས་འགྲོ་སོང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་འཕའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དེབ་སྒྲོལ་མེད་པའི་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བློན་ཡིག་ཚང། ཁྲིམས་བློན་ལས་ཁང། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང། ཆུ་ས་ཞིག ཕྱི་ཏེ་ལ་སོགས་དེ་དག་གི་འགྲོ་སོང་ཚ་ཚང་ད་ལྟའི་བར་དུ་དལལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་བའི་དབང་གིས་ད་ལྟ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་བློང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཟུར་དུ་དབྱེ་བ་ཕྱི་དོན་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལ་ FNF གྱིས་མང་གཙོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་དབྱེ་བ་ཕྱི་ནས་ལྟར་ཕྱེ་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ར་བཏང་ཚོགས་བློང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་དེ་ཀུང་འདི་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང། དཏུལ་དེ་ཕར་ནས་ FRIEDRICH NAUMANN གཏོང་གི་ཡོད་དུས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་རེད།

སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ནས་ཟབ་སྤྱོང་གི་ཚེད་དུ་འབྲུམ་གཅིག་ལྟག་ཟེར་བ་དེའི་ཟབ་སྤྱོང་དེ་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་རང་གི་ངོས་ནས་སྤྱི་འཐུས་གསར་བ་ཚོ་ལ་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་རེད། དཏུལ་དེ་ང་ཚོས་ཕྱལ་བ་རེད། འདིར་ཕེབས་ཚར་བ་དང་ལམ་གྲོན་དེ་འདིར་ཡོད་པའི་དབང་གིས་བཞུགས་སའི་ཁང་པ་དང་མགྲོན་ཁང་གི་དོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་ཕྱལ་མེད་དུས་ཁྱང་ཁྱང་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཀ་སྒྲིག་དེ་དེ་ལྟར་ཞུས་པའི་ཁྱལ་རེད། དབྱེ་བ་དེ་ལྟར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་གཡོན་དས་མི་གཉིས་ཕེབས་པའི་སྐོར་དེ་གསལ་བོ་བྱུང་བ་བྱོས། མ་ཕེབས་མཁན་དེ་ལས་གནས་གང་དུ་ཡང་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སྟོན་ང་རང་ཚོའི་མཇུག་ཀྱི་ཐུན་ཞུ་ཞིག་རེད། མཇུག་ཀྱི་ཐུན་ཞུ་པ་དེ་ཁོ་རང་གི་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དང་། འཇོན་ཐང་གི་དབང་གིས་ཕར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུ་གཏན་འཇེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། མི་འདི་དག་ཚང་མ་བཀའ་མོལ་གནང་དུ་གཏན་ཏེངས་པ་རེད། མཇུག་ཀྱི་ཐུན་ཞུ་པ་དེ་ཐོག་མའི་ཚར་ཕེབས་རྒྱུའི་བར་བསྟེན་གས་པ་རེད་མོད། ཇེས་སུ་གནས་སྟངས་ཤེག་གི་རྒྱུན་བྱས་ནས་དེ་གར་ཌ་དག་གི་དཀའ་དལ་ཐུད་ནས་ཕར་ཕེབས་ཐུབ་མི་འདུག་ དེའི་མིང་གོས་ན་སྟངས་བདེ་པོ་མི་འདུག

ང་ནམ་རྒྱུན་མང་གཙོ་ལབ་མཁན་གྱི་གྲས་རེད། ཡང་སྐབས་སྐབས་དེ་འཕེར་ཤོར་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་སྟོད་མཁན་འདི། དལལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱུང་ནས་ང་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། ཐུག་པོ་བྱུང་ནས་ང་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་རྒྱ་བར་བཤད་སྟོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ལས་ཀ་ཅུར་ཐག་བྱེད་དགོས་རེད། བྱང་ཆེ་ང་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱང་ཆེ་ལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད། ངས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ལབ་དུས་ང་ཀ་རྩ་ཡེ་ཤེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་བློན་འདི་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་དུས་ཚོག་ཡར་མར་ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དག་ཡང་སྟེང་དེ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འཇོན་ཏགས་ནས་སྟེབས་བཞག་པ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད། འཇོན་ཏགས་ནས་སྟེབས་བཞག་པ་ཅི་མ་

རེད། འབྲེལ་ཡོད་ཆགས་ནས། སྲོ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྩ་དང་འབྲེལ་བ་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་ལྟུག་པོ་བྱུང་ནས་རྟེས་སུ་བརྟན་པོ་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱ་འདི་ལྟར་སྟེབས་པ་རེད། མ་འོངས་གཅེ་ཆགས་མ་ཆགས་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོར་མངོན་ཤེས་ཅི་ཡང་མེད་དུས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྲོ་འཕྲས་གཅིག་གིས་དེ་བ་ཞིག་དེས་འདུག་ དེ་ངས་བར་འདིར་ལྟག་བསྡད་འདུག་ གོང་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཆེད་དུ་འབྲས་གཅིག་ཙམ་ལས་བཏང་མི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་རེད། དེ་སྔ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩས་བྱུག་ལས་གནང་དགོས་པའི་འགྲོ་ཕྱོན་ལས་དཏུལ་ཐ་ལ་ཐན་བུ་ལྟག་པའི་རྒྱུན་གྱིས། སྐད་ཡིག་ཅིག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདིར་འགྲོ་སོང་འདང་གི་མི་འདུག་དཏུལ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས་མ་འདངས་བའི་འཛོས་ཀྱི་འབྲས་གཅིག་དེ་དེ་ལྟར་གནང་བཞག་པ་ཞིག་ལས་སྐད་ཡིག་གལ་གནད་དུ་མ་བརྩིས་ནས་འབྲས་གཅིག་མ་གཏོགས་མ་སྒྲུབ་པ་མ་རེད། མཚམས་མཚམས་ལས་དོན་འགལ་ཤས་ཤིག་འགྲོ་སོང་ཁྲོན་ནས་གཏོང་མི་དགོས་པར་ལས་དོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་ལས་དོན་འགལ་ཤས་ཤིག་དཏུལ་ཆེན་པོ་གནང་ནའང་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་འང་ཏེ་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དཏུལ་ཐུང་ཐུང་བཏང་བའི་དབང་གིས་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་མ་བརྩིས་པ་ཅི་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་སྐད་ཡིག་ལ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་པའི་དབང་གིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་འབྲས་གཅིག་ཕྱས་ནས་དེ་བྱང་བ་རེད་མ་གཏོགས། སྐད་ཡིག་ལ་སྔང་ཚུང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ང་ངས་གསལ་བཤད་དགོས་པ་ཚང་མར་ཞུས་པའི་ཁུལ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཏྲ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

སྲོ་འཕྲས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཆེ་རིང་ལགས།

སྲོ་འཕྲས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཆེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་དགོངས་མེལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། བ་ཕྱོན་ངས་དེ་བ་རྡོག་རྡོག་རང་འབྲལ་རྒྱ་ཡིན་ཞུས་ཡིན། ཤོག་གྲངས་བཞི་པའི་ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཏིན་སྒོར་མ་ཡ ༧ དང་སྒྲོང་ ༥༠ ཐམ་པ་ཞིག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་བོད་མི་མང་སྲོ་འཕྲས་ལྟྱན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་འདུག་ དེའི་སྲོན་བདག་དེ་ཁོར་ཕེ་ཚོས་ཚོགས་ནས་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་འདུག་ སོང་ཅང་། དེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་འགྲོ་ཕྱོན་ཆེད་དུ་ཕུལ་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་འགྲོ་ཕྱོན་དེ་གཞན་དག་ཅིག་གི་ཐོག་ལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང་། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཏྲ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གཟུ་ཡེ་ཤེས་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཐོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་མྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དུ་ཚོགས་པ་རེད། དེ་ཅིས་ལོ་སྦྱ་མར་འགྲོ་ཡི་རེད། ཐོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པ་དེ་ད་ལྟ་འཚོགས་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཅིས་ལོ་འདིའི་ནང་དུ་འགྲོ་དུས། ཐོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པ་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གསུམ་པ་བྱོས། ཚོགས་རྒྱང་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་སྒྲྀ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་འགན་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ཅིས་ཁོངས་གཏོང་གི་ཡོད་པས། དེ་འདྲའི་རྒྱུན་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་རྒྱང་ལས་ཁྲུངས་ལ་སྐབས་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་ FNF ཐེབས་རྩ་དེ་ཡིས་དམངས་གཙོ་དང་། སྒྲྀ་འཐུས་ཐྲོག་བསྟོད་དང་དེ་འདྲའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་སྒྲྀ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐྲོག་སྟོད་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། གཅེ་ཡིན་ནའང་ཚུད་སྲིད། ང་ལྟ་ང་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་མི་འདུག ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་བོད་མིའི་བདེན་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་དུས། ང་རེས་ས་ཡ་ ༧ གསུངས་ཡ་དེ་ཐོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཞི་པ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། གསུམ་པ་བར་དུ་འགྲོ་སོང་རེད། དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སྟོན་ཅིས་ས་ཁ་དང་ཟིན་པ་རེད། གསུམ་པ་གཙོས་འགྲོ་ཐོན་ཁག་ཅིག་འདི་ནང་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ནྡཱུ་ཡེ་ཤེས་ཕྱུན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

ཕྱག་ཚོད་ ༥།༣༥ བར་དུ་གསོལ་ཌའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢᱘ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་ལྷ་བ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ནྡཱུ་ཡེ་ཤེས་ཕྱུན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག

དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་གྱི་སྟོན་ཅིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་དང་། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཉིན་མོ་དང་། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་སྐོར་བསྒྲུར་དུ་ཕྱིང་སྒོང་བྱས་པ་ཡིན་དུས། དེའི་སྒང་ལ་གསལ་བ་ཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་གནད་དོན་རེ་འགའི་སྒང་ལ་ལས་བསྟོམས་དེ་སྐོ་མ་བརྒྱབ་སྟོན་ལ་ཞུས་ན་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གི་ས་གསལ་བ་ཤད་གནང་བ་ནང་བཞིན་རེད། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་དང་། བུད་མེད་ཉིན་མོ་གཉིས་ཀ་འདྲ་བྱས་ཏེ་མཉམ་དུ་སྒྲུང་བཙོ་བྱས་པ་ཡིན་མིན་དེ་ངས་ཁ་སང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་ཁག་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་ལ། བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་དང་། ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་ལ། བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོར་མི་མང་ཆཱཧས་ལེན་མཁན་ཏ་ཅང་ཕྱུང་ཕྱུང་རེད་འདུག བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཆཱཧས་ལེན་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་ས་

རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་འདི་ལ་ཡང་གླེང་སྟོང་བྱུང་པ་རེད། ཚོགས་པ་གཅིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་ཀྱིས་སྲུང་བརྡེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་པ་གཞན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་རིམ་པས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་རྒྱ་དེ་བུད་མེད་ཉིན་མོ་ཞེས་པ་དེ་བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོ་དང་མཉམ་དུ་བསྲུང་བརྡེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་དང་བུད་མེད་ཉིན་མོ། ལོ་རྒྱས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ནས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྒེལ་རྒྱ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གཉིས་སླན་ལྡ་བུ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་རིང་ངས་འདི་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་དོན་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོར་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ། དོན་ཀྱི་བདག་པོ་ཚོར་དགོས་ཀྱི་མེད་ན། བཀའ་ཤག་གིས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ན་ཟེར་ཏེ། བུད་མེད་ཀྱི་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོའི་བདག་པོ་དེ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡིན་པ་འདུ་བོ་ཞིག་གསུང་ཡོང་གི་འདུག བུད་མེད་ཚོགས་པས་བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྡེ་བྱས་པ་དེ་ལ་རྟེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གསུམ་པའི་བཅུ་གཉིས། ལྷ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་ད་ལྟའི་བར་བུད་མེད་དབལ་མོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་སོག་བློས་བཏང་པ། ཙ་དོན་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་དེ་འདྲ་ཞིག་སློན་པ་དེ་མི་མང་ནང་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་དང་། གོ་རྟོགས་སྒེལ་རྒྱའི་འགན་ཁུར་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ད་རེས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་བཞེས་པ་དེར་བསྟན་བརྟོད་ཞུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོ་དེ་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་མ་རེད། བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོའི་བདག་དབང་དང་འགན་དེ་སུ་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བོད་མི་མ་ཡ་དྲུག་ལ་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ནས་བརྩེས་པ་ཡིན་ན་མ་ཡ་གསུམ། བཅན་བྱོ་ལ་བརྩེས་པ་ཡིན་ན། བུད་མེད་ཁྲི་བདུན་དང་ལྷ་བརྒྱ་ལ་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་དེ་ཕྱིས་སུ་ ༡༩ ལོར་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད། བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོ་དེ་ ༤༥ ལོར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། བུད་མེད་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་བུད་མེད་ཚོགས་པས་གསུངས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོར་ཆཤག་བཞེས་མཁན་ཁྱང་ཁྱང་རེད་འདུག་ དེ་ལ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་དུས། ཏན་ཏན་བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་དེ་ཏ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པས་སྲུང་བརྡེ་བྱས་པ་དེ་ཏ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ལ་བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་བུད་མེད་ཉིན་མོ་བཟོས་པ་རེད། ཆཤག་ལེན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ༤༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ནང་ལ་གཟེ་བརྗེད་དང་ལྡན་པ། བློས་གཏོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་པའི་དབལ་མོ་དག་གི་གཟེ་བརྗེད་དེ་སྲུ་མཐུད་ནས་ཟླུན་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་འདུག་ བསམ་པའི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་དོན་ཀྱི་བདག་པོ་ཞེས་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ཕབ་བཞག་པ་ཡིན་ན། འགྲིག་དང་མི་འགྲིག་གི་གནས་སྟངས་ཏ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོའི་བདག་པོ་དེ་བོད་མི་མ་ཡ་དྲུག་རེད། བཅན་བྱོ་ལ་ལ་འབྲུམ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་ཆཤག་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཉིན་མོ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ལ་ཅིས་སྣང་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྒྲིས་པ་སུ་གང་འགྲོ་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། བུད་མེད་སྒྲིང་ལངས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་ཚོགས་མི་གཅིག་ཁྲི་ལྟ་སྟོང་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དངོས་ཡོད་ལ་ལྟ་སྟོང་ཡོད་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མ་གཏོགས་བྱད་མེད་སྐྱེར་ལངས་ལ་སྣང་བཅོ་དང་འགན་བཞེས་མི་དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་གོ་ཡོང་གི་འདུག་ དེ་གཅིག་དབྱེ་བ་ཕྱེས་པ་ཡིན་ན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་འགའཤས་ཀྱིས་ནད་པ་ལ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མེད་ན། སྨན་པས་གা་རེ་བྱས་ཏེ་འགན་འཕྲུང་དགོས་པ་རེད་ ཅེས་གསུང་གི་འདུག་ སྨན་པས་འགན་འཕྲུང་དགོས་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། སྨན་པས་ནད་པ་མཐོང་དུས། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་སྨན་པའི་ལས་འགན་གང་རེད་ཟེར་ན། ནད་པ་བལྟ་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བཀའཤག་གི་འགན་དེ་གা་རེ་རེད་ཅེ་ན། བྱད་མེད་སྐྱེར་ལངས་ཉིན་མོ་དེ་ རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་མི་མ་ཡ་དྲུག་གི་ རྒྱ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོར་འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་བསྟན་བརྗོད་གནང་མཁན་དང་དེ་ཕྱིར་འཚེན་བྱེད་རོགས་བྱོས་ཞེས་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། བཀའཤག་ལ་མེམས་ཁལ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ཆེ་མ་ནས་བསམ་ཟློ་བཏང་པ་ཡིན། བྱད་མེད་སྐྱེར་ལངས་ཉིན་མོ་དེ་ བོད་མི་མ་ཡ་དྲུག ཉང་མཐའ་ལ་བྱད་མེད་མ་ཡ་གསུམ་ཅམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉིན་མོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་ཕྱིར་འཚེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་གা་འདྲ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའཤག་གིས་འཕྲལ་ཕྱགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ བསམ་ཟློ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་པ་ཁག་གི་འཕྲས་མི་ཁཤས་བཅར་བར་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་འཚེན་བྱེད་ ཚོག་ཚོག་ཅིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའཤག་ལ་བཀའ་བསྩོ་ལྷུག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བསྩོ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་གা་རེ་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་རིང་ཐོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ༢གོང་ས་མཚོག་ཆིབས་བསྐྱུར་བསྐྱངས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བཀའཤག་གིས་ལོ་གཅིག་མ་སོང་གོང་ནས་ཕྱིར་འཚེན་བྱས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེར་རྗེས་མ་གསལ་བ་ཤད་དང་ལན་དེ་ང་ཚོར་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ༢གོང་ས་མཚོག་ཆིབས་བསྐྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ བཀའ་སྩོལ་གནང་བའི་ཉིན་མོ། ནས་རྒྱུན་ཡིན་ན་༢གོང་ས་མཚོག་ཆིབས་བསྐྱུར་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ན། ཐོས་ཚོགས་འདིའི་དབུ་འབྲེད་མཇུད་སྐོར་ཞིབས་གཅིག་ཝེབས་ཐུབ་རྒྱ་དེ་ཅ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་བ་རེད། དེ་སྤྱ་ཐོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁང་པ་འདིའི་ནང་ལ་སྐུ་མདུན་ཞིབས་མང་པོ་ཝེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ཁང་པ་གསར་པ་བསྐོན་པ་ཡིན་ན་སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྐྱུར་བསྐྱངས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། སྐུ་ལས་ཅ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་རྒྱག་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཅ་ཅང་ནས་ཚ་ཆེན་པོ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ བཞུགས་ཁྲི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཕྱིར་འཚེན་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་བཀའཤག་ལ་ཏྲི་བ་བསྟེན་ནས་པ་ཡིན་ན། དེའི་འགན་དེ་བཀའཤག་གིས་འཕྲུར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། དེའི་འགན་དེ་དགོས་ཀྱི་ མི་འདུག་ལབ་མཁན་ཚོས་འཕྲུར་དགོས་པ་རེད་ལ། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།

གཉིས་པ། གསུམ་པའི་བཅུ་གཉིས་བྱད་མེད་ཉིན་མོ་བཀའཤག་གིས་ཕྱིར་འཚེན་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བསྒྲགས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་ཆོར་ཞིབས་ཀྱ་བྱད་མེད་སྐྱེར་ལངས་ཉིན་མོ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་གི་མི་འདུག ཕྱིར་ འཚེན་བྱས་འདུག་ཅེས་གོ་ཆོར་གা་རེ་ཡིན་ནའང་ཞིབས་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། དེང་སང་ང་ཚོའི་ཕྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་སློབ་དེ་ཚོ་ བཀྲམ་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉིན་རང་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་ནས་བཀྲམ་ཡོང་དུས་གོ་ཆོར་མང་པོ་ཞིབས་སྲིད་པ་རེད། གོ་ཆོར་ཞིབས་པར་བརྟེན་ནས་མི་མང་གི་ངོས་ནས་དེ་གཞུང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བ་མི་འདུག

ཅེས་ཆཤས་ལེན་མཁན་སྟར་ལས་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དེའི་འགན་དེ་བཀའཤག་གིས་འཚུར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོ་ཆོར་ཐེབས་ཏེ་བཀའཤག་གིས་ངོས་འཛིན་མེད་པའི་ཉིན་མོ་དེར་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྨྲ་ཚོགས་ནང་ལ་གླེང་སྟོང་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱང་བཀའཤག་གིས་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། བཀའཤག་གིས་ལན་རྒྱ་གི་མ་རེད། དེའི་འགན་དེ་སྲུས་འཚུར་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཚོས་འཚུར་དགོས་པ་རེད། འགྲེལ་བཤད་དང་གསལ་བཤད་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཚོས་གནང་དགོས་པ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེང་སང་གི་སྨྲ་ཚོགས་ཆ་ཅང་འཚྭག་པོ་རེད། ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་རེ་རེ་དང་། བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་ནང་ལ་ཁྱར་སྣ་རེ་རེ་གྲགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་དོན་དང་མ་ཐུན་མིན་མ་ཡིན་པར་བར་ཆད་རྒྱ་ཐུག་ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཀ་ལྟར་ཁ་ལན་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཡིན་ན། བུད་མེད་སྐྱེར་ལངས་ཉིན་མོ་དེ། བོད་མི་མ་ཡིན་ཐུག་ལ་འགན་ཡོད་པའི་ཉིན་མོ། བཀའཤག་ལ་ཡིན་ནའང་འགན་ཡོད་པའི་ཉིན་མོ། དེ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་གཅིག་བྱ་མ་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཉིན་མོ་དེ་གཤད་བྱས་ཏེ་བཙུ་དགོས་པ་རེད། ཆེ་མཐོང་ལྟན་པ་ཞིག་གཤད་བཙུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཐབས་ལམ་བཅལ་ནས་ཕྱལ་བ་ཞིག་རེད། ཁཤས་མགོ་ལས་རྩ་ཆེ་བ་ཆགས་སོང་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་མགོ་ལས་རྩ་ཆེ་བ་བཟོ་མཁན་དེ་བཀའཤག་མིན་ནོ། ང་ཚོས་ནི་སྨན་བཅོས་ཀྱང་ཕྱལ། དང་པོ་ཆཤས་ལེན་མཁན་གྱི་མི་འགོར་མང་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེ་ཚོར་མ་ཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་རིང་དས་རྣམ་པ་ཚོར་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ཡང་བུད་མེད་ཉིན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། དཏུལ་ཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གོང་མོའི་སྒྲིག་འཛུགས་བྱང་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞིག་གསུངས་སོང་། གལ་སྲིད་གསུངས་པ་ཡིན་ན་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་གནང་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམས་སོང་། བུད་མེད་བྱང་ཆེ་ཞིག་ལ་ཕར་འགྱངས་གา་རེ་བྱས་ཏེ་མ་གནང་བ་རེད། སྒྲེས་པ་བྱང་ཆེ་ཞིག་ལ་གา་རེ་བྱས་ཏེ་ཕར་འགྱངས་གནང་གི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དམིགས་བསལ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། བཀའཤག་ལ་གནས་ཚུལ་གা་དུས་བཀའ་འཇུ་གནང་པ་ཡིན་ནའང་ཞུ་ཆོག་ཆོག་རེད། བུད་མེད་བྱང་ཆེ་གང་ཟག་དེ་ལ་ཏན་ཡོལ་ཕར་འགྱངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནང་ནས་དོན་གཅོད་ལ་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྒྲེས་པ་ལ་གནང་གི་འདུག་བུད་མེད་ལ་གནང་གི་མི་འདུག་ཅེས་གོ་ཆོར་ཐེབས་ནས། བུད་མེད་བྱང་ཆེ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལམ་སང་ཏན་ཡོལ་བཏང་འདུག ཕྱེས་པ་ཚོར་འཕར་འགྱངས་བྱས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། གཅིག་གཉིས་སོགས་ཏ་ཅང་ནས་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གསུང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དོན་མེད་ས་ལ་བུད་མེད་བྱང་ཆེ་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཡོལ་ཐེབས་པ་དེ་ལ་ཕྱིར་ལ་ཡང་བློ་ཕམ། ཕྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་གོ་ཆོར་ཐེབས་ནས། བཀའཤག་གིས་བུད་མེད་ནུས་ཤོས་པ་ཏ་ཅང་ནས་གཟིགས་ཏོགས་གནང་གི་འདུག་ཤེ། བུད་མེད་བྱང་ཆེ་ཡོད་པ་དེ་ཕར་འགྱངས་གནང་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དེ་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་རེད། དེ་ཚོ་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་ཏུ་ཞུ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་བྱང་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའི་སྟེ་ཚན་དེ་ཐོག་མར་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ནང་སྲིད་ལ་བཏང་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཀ་རེ་རེད་ཅེས་དེ་སྤྱ་ཡང་གསུངས་སོང་། དེ་རིང་ཡང་གསུང་མཁན་འདུག་ དེ་ཀ་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེ་ན། དེ་སྤྱ་དཔལ་འབྱོར་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་གནས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྩུར་རིམ་པར་གནང་སྟེ་བྱང་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའི་ནུས་སྟོབས་གཙོ་བོ་དེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་རེད་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡིན་ནའང། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་བྱང་མེད་མང་པོ་གཏོང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འཚར་མང་པོ་ཞིག་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། གསུམ་པའི་བཅུ་གཉིས་ཉིན་མོར་བྱང་མེད་ཉིན་མོ་ཞུས་པ་ཡིན། གཞི་ཙཱའི་བྱང་མེད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་བྱང་མེད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང། ང་ཚོ་སྐྱེས་པ་ཚོའི་གོམས་གཤིས་དང། དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཐོག་ནས་དབྱེ་འབྱེད་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདོར་བ་ལ་གཅེ་འབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱང་མེད་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བྱང་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ས་ཕྱག་ལས་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་དེའི་ནང་ལ་སྐྱེས་པ་ཡོ་སུ་ཡིན་ནའང། གཞི་ཙཱའི་སྒྲིག་གཞི་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་སྐྱང་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གོམས་གཤིས་དང་བསམ་བློའི་སྐྱང་ལ་ཡོད་པའི་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་བསམ་བློ་དེ་འདོར་འགྲོ་གི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ས་གནས་ལ་བྱང་མེད་འགོ་འཛིན་མང་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ནང་སྲིད་ཀྱིས་འགན་ལྟར་བའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་བྱང་མེད་འགོ་འཛིན་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཞེས་འབད་བརྩོན་གནང་སྟེ་ཕར་བཏང་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ལས་འཚར་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཕར་བཏང་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ག་རང་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༩༠༧༧ ལོར་སྲིད་སྐྱོང་རང་གིས་འགན་ལྟར་བའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་བྱང་མེད་འགོ་འཛིན་བཞི་ལྡུ་བྱ་ཅམ་ཡོད་འགྱོ། སྐབས་དེར་བྱང་མེད་ཚོགས་པ་ཡང་ཕེབས་སོང་། ས་གནས་ཁག་ལ་བྱང་མེད་འགོ་འཛིན་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་དུས་ང་རང་ཡིན་ནའང་དེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྟམ་ནས་གནོང་འགྱོད་འཕྲ་ཞིག་སྐྱེས་སོང་། ཁ་ཤས་བྱང་མེད་ནུས་སྟོབས་སྟེལ་བར་བཀའ་ཤག་ལ་འདུན་པ་ཡོད་དམ་ཞུ་མཁན་འདུག འདུན་པ་ཡོད། འདུན་པ་ཡོད་སྟབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བྱང་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ་བྱང་མེད་ལས་བྱེད་འགྲོ་མཁན་དགོན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་འཚལ་མང་པོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཕྱི་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། བྱང་མེད་ཚོགས་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ནང་ནས་དབྱས་རྒྱུན་ལས་རྒྱུ་བ་དེ་འདྲ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་མཁན་ཡིན་ན་ཕེབས་རོགས་བྱོས། ང་ཚོས་གཏོང་གི་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་གསུང་གི་འདུག ཐབས་ལམ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཡོད་འགྱོ། ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཕེབས་རོགས་བྱོས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ལྟ་བར་དུ་གཅིག་ཀྱང་ཕེབས་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་གིས་མ་བཏང་པ་མིན། ཕེབས་མཁན་མེད་སྟབས་ལྟག་སོང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ནང་སྲིད་ཡིན་ནའང་ས་གནས་བྱང་མེད་འགོ་འཛིན་མང་དུ་འགྲོ་གི་མི་འདུག ང་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དེ་འཕྲལ་ཡོད་ལྟན་ཁང་ཚང་མ་ལ་དཏུལ་ཅིས་དང་འཕྲལ་བ་ཡོད་པས། ལས་འཚར་མང་དུ་གཏོང་ཆེད་བྱང་མེད་ནུས་སྟོབས་སྟེལ་བ་དེ་ཚོར་སྟར་བ་ཡིན་ན་ཡག་ས་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལས་འཚར་མང་པོ་ཞིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་

ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་དུས། ལས་འཚར་དེ་དག་ཚང་མ་བྱད་མེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་འཚར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གཟིགས་རྟོགས་གནང་བར་ཁྱད་པར་འདུག་ དེའི་སྒང་ལ་ལས་བྱེད་གཅིག་ཕྱང་འདུག ལས་བྱེད་གཉིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལས་བྱེད་གཉིས་བསྐོས་ཏེ་ད་ལྟ་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚུར་ལོག་དགོས་དོན་ནི་དེ་གা་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀྲ་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གི་ས་རྒྱ་གར་མི་སེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཕྲི་ཞིག་གནང་སོང། གཞི་རྩའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་མི་སེར་ཆགས་ནའང། སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤེ་ཞིན་དང་ལ་རྒྱ། སེམས་ཤུགས་མེད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་གা་བར་བཞེས་པ་ཡིན་ནའང་བཞེས་ཚོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཆ་རྐྱེན་བརྗོག་ཏུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཐུང་ན་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གཞི་རྩའི་བཞེས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་བོད་རྩ་དོན་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་སྐྱོན་མཁན་ཏཱ་ཏཱ་ཡོང་གི་རེད་བསམས་ནས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཡིད་ཆེས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། མི་སེར་ལག་འཁྱེར་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་ཁྲབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་གོ་ཆོར་མང་པོ་ཞིག་ཐེབས་བཞིན་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་རི་དང་། སྲུད་སི། ཡུ་རོབ་སོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་མི་སེར་རག་གི་འདུག ང་ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་གྱི་ཡིན། ང་ཚོར་སྐྱབས་བཅོལ་གནང་རོགས་བྱོས་ཞེས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། འགྲིག་གི་མ་རེད་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་པོ་རྒྱ་གར་ཕྱིན་ནས། རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་བསྟེན་པ་རེད་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་མི་སེར་ཐོབ་ཐང་ཡན་ཚོད་ནས་འདུག འདི་ལ་ཡོང་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཁྲབ་བསྒྲགས་འགྲོ་བཞིན་འདུག ངས་ཁ་སང་དམིགས་བསལ་ཞུ་དོན་ཡང་དེ་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་ལ་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་གོང་པ་ལ་ཤ་ཞེན་ཚེན་པོས་ R.C ཡིན་ནའང་རེད། Exit permit ཡིན་ནའང་རེད། Return Visa ཡིན་ནའང་རེད། I.C ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཚེད་དུ་འགན་བཞེས་ནས་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཏ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་མང་པོའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་ཤ་ཞེན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ཁྱེམས་དང་སྒྲིག་གཞི་མང་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་ནས་ང་ཚོ་རྟོགས་ནས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སྟོར་བར་འབད་བརྩོན་གཅིན་གཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོར་གོ་ཆོར་གཅེ་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ད་དངོས་གནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་ R.C ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། I. C good bye ཞེར་གྱི་འདུག ད་དགོངས་དག་ངས་གཡུག་གི་ཡིན་ཞེས་གཡུག་རྒྱ་ལ་དགའ་སྟོང་། ཁྱེད་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་ཉིན་རྐྱ་བར་འདི་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཏེ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་གা་རེ་བྱས་ཏེ་དཀའ་ལས་རྒྱ་དགོས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་བསྟེན་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ Return Visa དང་། Travel Document བཟོ་རོགས་བྱོས་ཞེས་གསུང་གི་འདུག་ཟེར། དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བཀྲ་འོས་ལགས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་ཡིན། ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་ནང་འདོད་ཡོད་པ་རེད། འདི་ R.C མེད་མཁན་ཐུངས་འགོར་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཐོན་ཡོང་བ་རེད། བཅུ་ཉིས་བརྒྱ་མ་རེད། ཏྲག་བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་ཐོན་པ་རེད། དེ་འདྲ་མི་མང་པོ་ལྟག་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་ R.C བཟོ་རོགས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོས་ཚུར་ལབ་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོས་རྐྱ་བར་དཀའ་ལས་རྒྱ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་ཚོར་ R.C དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁྱབ་

བསྒྲགས་བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། R.C ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་གཡུག་རྒྱ་ལ་དགའ་སྟང་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་སྟངས་སོགས་ལ་གཟིགས་དང་ཞེས་གསུང་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་གོ་རོར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་དཔལ་ཆར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ R.C I.C, exit permit, return visa, identity certificate དང་ travel document བཅོ་རྒྱར་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་སྲས་ཡིན། ཡིན་ནའང་གོ་རོར་ཞེབས་ཡོང་དུས། ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་དེ་མི་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་མི་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱ་དང་དགའ་ཚོར་སྐྱེ་འཛིན་རྒྱ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་དུས། ལས་ཀ་ལམ་སང་བྱེད་འདོད་ནའང། སེམས་ལ་པོག་ཐུག་འདྲ་ཞིག་སོང་ནས་ཕར་ཆུང་ཙམ་གཡུག་པ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་པ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་སྐྱོན་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་དགོངས་པ་ཤེན་ཏུ་ནས་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཀྱི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ དེ་རིང་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཀྱི་ཨ་ཅང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཐྲཏ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

འདི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༢༠ ལོའི་ལས་བསྟོམས་ཐོག་ལ་བཀྲ་གླིང་མཇུག་བསྡུལ་བ་ཡིན། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒྲན་ཐོ་བཀྲ་གླིང་དེ་ཉི་མ་གཞན་ཞིག་ལ་གོ་སྐབས་འབྱལ་རྒྱ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྷ་བཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༢༠ ལོའི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་སྒྲན་སྒྲོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ ཡར་གཟིགས་རོགས་གནང། ཕྱི་ཆེས་ ༢༠ ལས་རིམ་གོང་ལ་ཡོད། སྒྲན་སྒྲོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲྭབ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ བྱ་ ༩ ཆེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ བྱ་ ༣ ཆེས་ ༣༧ བར་གྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་སྒྲན་སྒྲོན་ཞུ་ཀྱི་ཡིན།

དང་པོ། ལས་དོན་རི་ཞུས་དང་གྲྭབ་འབྲས་རྣམ་གྲངས།

གཅིག ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་ཁག་དང་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱུགས་གྲྭབ་འབྲས།

གཉིས་ སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ལས་ཀྱི་གྲངས་འགོས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་གཏན་ཁྱིམ་ཕྲུ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་བསྟོམས་གྲངས་ ༨༢ ཡོད་པའི་ནང་ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༡༥༠༨༣ དང། དགེ་ཚན་ལས་བྱེད་བསྟོམས་གྲངས་ ༢༠༠༢ ཡོད།

གསུམ་ཡིག་རྒྱུགས་གྲྭབ་འབྲས།

༢.༡ འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲྭབ་འབྲས།

འདི་ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའི་ཁོངས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཡོད་པའི་སྒོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡᳘ ཀྱི་སྒོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡᳘᳘᳘ ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའི་སྒོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡᳘᳘᳘᳘ བྱང་བའི་སྤྱི་སྟོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢᳘᳘ ཨ᳘ས་པ་བྱང་ཡོད།

༢.༢ འཛིན་རིམ་ ༡᳘ པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲྭབ་འབྲས།

ལོ་འདིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའི་ཁོངས་འཛིན་རིམ་ ༡᳘ ཅན་གྱི་སྒོབ་གྲྭ་ཁག་ ༢᳘ གི་སྒོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡᳘᳘᳘᳘ ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའི་སྒོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡᳘᳘᳘᳘ བྱང་བའི་སྤྱི་སྟོམ་བརྒྱ་ཆ་ ᄼ᳘᳘᳘᳘᳘ ས᳘ན་པ་བྱང་ཡོད།

ཁ) ཤེས་ཡོན་ལས་དོན་ཁག

༡) སྒོབ་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན།

གཞི་རིམ་གོང་མའི་བོད་ཡིག་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ་དང་། གཞི་རིམ་བར་མའི་ཨང་རྩིས་སྒོབ་དེབ་དང་། འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་ཨང་རྩིས་ཚིག་མཇོད་བསྒྲུར་ཞིབ་དང་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ། དེ་བཞིན་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་ནས་ལྷ་པ་བར་གྱི་ཚན་རིག་སྒོབ་དེབ་དང་། གཞི་རིམ་གོང་མའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྒོབ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ། ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཚན་རིག་སྒོབ་དེབ་གསར་པའི་རྒྱས་སྟོན་ཟབ་སྦྱོང་དང་། ལ་དྭགས་དང་བལ་ཡུལ་སྒོབ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་སྒོབ་དེབ་གསར་པའི་ནང་དོན་དང་ཁྱད་ཕབས་སོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ཟབ་སྦྱོང་གི་སྒྲིག་ཤུས།

༢) ཚོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྒྲོག་སྲེལ་ལས་འཚར།

སྤྱི་ཧོར་᳘གོང་ས་᳘སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་མཐུན་པར་ཚོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་གསུང་བཤད་ཁག་གཉིས་གོ་སྒྲིག་ཤུས། དེ་བཞིན་སྒྲོག་བྱ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་ཚོར་᳘གོང་ས་མཆོག་གི་ཕྱག་དཔེ་ ᄼ ཚོས་ལུགས་ཀྱི་མཚན་མས་ལས་འདས་པའི་བཟང་སྤྱོད། ᄽ ཞེན་བོད་གཉིས་ཐོག་ཡོད་པ་རེ་འགྲེམས་སྒྲིལ་ཀྱིས་སྒྲོག་ཁག་སོ་སོར་ལས་འཚར་སྒྲིལ་དགོས་ཤུས། གཞན་ཡང་ཕྱག་དཔེ་བོད་སྐད་གནང་མཁན་ཚེ་རིང་རོར་བྱ་ལ་ཕྱག་དཔེ་ནང་དོན་སྟེང་བསྡུས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཆེད་རེ་སྐུལ་ཤུས་ཏེ་གཞི་རིམ་སྒྲོག་མའི་གནས་ཚད་དང་འཚམས་པའི་སྒྲོག་བྱ་བདེ་དགེ་ལེ་ཁ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་བཟོ་འགོད་པར་སྐྱེན་ཤུས་ཏེ་སྒྲོག་ཁག་ཡོངས་ལ་རིན་མེད་འགྲེམས་སྒྲིལ་ཤུས།

༣) རིགས་ལམ་རྒྱུས་སྟོན།

འདི་གཤི་རིགས་ལམ་རྒྱུས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བཙོན་འགྲུས་ལཱཥ་ནས་ལ་དྭགས་དང་། ཨོ་རི་སཱ། མན་སྦར། ཐྲན་ཐྲ་བཅས་ཕྱད་པའི་གཞན་སྒྲོག་ཁག་ཚང་མར་ཆེད་ཅེས་རིགས་ལམ་རྒྱུས་སྟོན་གནང་། དེ་ཡང་

འཛིན་གྲྭར་བཅར་ནས་རྟོག་ཞིབ་དང་། རིགས་ལམ་ཐོག་མར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས་བརྗོད་གཞི་འདེམས་སྟངས་དང་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གནང་སྟངས། དེ་བཞིན་ཆུ་གསུམ་ཆུ་བཞི་སོགས་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐོག་ལམ་སྟོན་གནང་།

༩། བྱིས་སྨྲུང་བོད་སྨྲུར་ལས་འཚར།

༩.༡ བྱིས་པའི་དུས་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་འོང་བྱིས་པའི་སྨྲུང་རིག་ ༡ ཚན་རིག་དང་གྲོ་ཚོགས་ཚན་རིག་དུས་རིག་ ༤ འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གིས་ལྷ་གློག་ཆེད་པ་ཡུལ་འདོན་ཁེངས་ ༡᚛᚜᚛᚜᚛᚜

བཅུ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཨེན་ཏི་དང་ཚན་རིག་ སྤྱི་ཚན་དགེ་རྒན་རྣམས་དང་བར་མའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཁྱད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཟབ་སྦྱོང་བཅས་ཟབ་སྦྱོང་སྦྱ་མང་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

༢། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ལྷོ་གསུམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དང། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་གོ་རྟོགས་ལས་གཞི། འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱེད་སྲིད། གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་རྒྱུས་བོན་ཆེད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང། ཨེན་ཏི། ཅིས་རིག་བཅས་སློབ་ཚན་གསུམ་ཐོག་འཛིན་གྲྭ་ལྟ་བའི་སྤྱི་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་གོ་སྒྲིག ཚོད་ལྟའི་ཚུལ་དུ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དགེ་སྦྱོན་སློབ་གྲྭར་ཨེན་ཏི་ཐུར་སྦྱོང་གི་ལས་འཚར་འགོ་འཛུགས། ཚན་རིག་རམ་འབྱམས་པ་ཁག་ཅིག་དབྱར་དུས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་གྱི་ཉམས་གསོག་དང། རྒྱ་གར་ནང་སྟན་གྲགས་ཆེ་བའི་ཉམས་ཞིབ་བསྟེ་གནས་ཁང་གཉིས་ནང་ཉམས་གསོག ཐུ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚན་རིག་འགྲེམས་སྟོན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སོགས་བསྐྱེན་ཡོད།

༣། ཟླ་འོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྲྭར་ཏུ་ཟླ་གྲངས་ ༡༥ ཙན་གྱི་སྟོན་འགྲོའི་དགེ་རྒན་ཞོས་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་དང། ཟླ་འོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཟླ་བ་ ༡ རིང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་མཐའ་མའི་སློབ་ཁྲིད་སྦྱོང་བརྡར་ (Practical Teaching) གྱི་རྒྱུགས་སྦྱོང་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

๔། དགེ་རྒན་ཐ་མའི་ཚོགས་ཆུང་སྒ་བརྟན་དང་ནུས་ཤུགས་གོང་སྟེལ་གཏོང་ཐབས་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞིས་ཆགས་ ༡༤ ལ་ཐ་མ་རྣམས་ལ་ཐུ་གྱའི་ཤེས་ཡོན་ཐད་འགན་འཁུར་རྗེ་ལྟར་བཞེས་སྟངས་དང། སྒྲིག་གཞི་ངོ་སྤྲོད། གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་རྐོར་སློབ་སྟོན་དང་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

๕། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲྭ་སྦྱོང་བརྡར་བསྟེ་གནས་ཁང་ཐོུང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་བྱུན་ཏར་དགེ་འོས་སློབ་ས་གྲངས་ ༩༥ ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྦྱོང་བརྡར་དང། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་རྟོགས། སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ། ཅོད་ཀློག་འདུམ་སྒྲིག་གནང་ཐོག་ལས་སོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག གཞན་ཡང་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུ་དང། ཕ་ཏ་མཐོ་སློབ་ཀུ་སྒྲིག་ཞུགས་མིན་པའི་ཉམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གྱི་ཆེད་རྩོམ་ཐོག་བཀྲ་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་བཅས་ཞུས་པར་མི་འགྲོ་གསུམ་ཀར་ལག་འཁྱེར་འབུལ་འོས་ཚོག་པའི་རྒྱབ་གཏེར་གནང།

ང། ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་དང་གཟིགས་སྐོར།

๑། ཟླ་འོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༥ བར་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་མན་སྒར་ཕན་བདེ་གྲོང་དང། སྒྲན་ཆ་ར་ཁོར་རྒྱུས་གྲྭང། ཨོ་ཏི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྲྭང། མོན་ལྷོ་འདོད་ཀྱུ་གྲྭང་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱེད་ཀྱིས་དབྱུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྩེས་ལེན་ཟིན་པའི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་ཁག་ལྟ་དང་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ་གཅིག་བཅས་སློབ་ཁག་དྲུག་གི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་དང་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་སོགས་གནང།

๒། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཚར་གཞི་དང་ལྟན་པའི་སློ་ནས་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ ༥༢༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བྱིས་པའི་གློག་རྩལ་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཕྱལ་ཟིན་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་གི་མཇུག་གཅོན་རྟོག་ཞིབ

ཆེད་ཟབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་ཏོག་ཏོར་ལ་ཏེ་ཀ་ལྷུབ་ཏ་ (Dr. Latika Gupta) མཚོག་དང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གཉིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༣ ལ་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད།

། རྒྱ་གར་བ་དང་མཛོད་རིག་པའི་ཐོག་མཁས་ཆྱོང་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་རང་རེའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་མཛོད་ནམས་ཡར་རྒྱས་དང། ལྷག་པར་དགེ་མཛོད་འགན་འཛིན་ནམ་པའི་ཁྱད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འཚར་སྦ་མང་སྒྲེལ་པའི་ཁོད་ཆ་ས་དང། དེཁ་ནའུ། ལྷོ་ཕྱོགས་བཅས་ས་ཁུལ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་དགེ་མཛོད་འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་གཉིས་རེ་བསྐོ་གཞག་ཡོད་པ་ནས་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་གནས་སྟངས་རྟོགས་ཞིབ་དང། ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྤྱོར་སྤྲོད།

སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༥ ནང་དེང་རབས་སློབ་ཁྲིད་དང་མཐུན་པ་ཀམ་བུ་ཏར་འཛིན་ཁང་ (Smart Class) གསར་འཛུགས་དང། གཏན་ཕེབ་སློབ་ཁག་ ༡༠ ཡི་དགེ་མཛོད་ཡར་རྒྱས་དང་བྱིས་པའི་གློག་རྩལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་དགེ་དེབ་གསར་ཁྱེ། ལ་དཔགས་གཞིས་གྲོང་ཁག་ནང་དགེ་མཛོད་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་སློབ་གྲྭ་གི་ཟུར་སྤྱོང་ཆེད་རོགས་དཀྱལ་སྤྱོར་སྤྲོད། མོན་ལྷོ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ "ཞེ་བ་འཚོ" དགེ་མཛོད་གསར་རྒྱུ་རོགས་དཀྱལ་བརྒྱུད་ལེན་དང་དགེ་དེབ་རོགས་སྐྱོར། སོ་ལྷོ་ཏ་དང་བོད་ཁྲིམ་གཏན་ཕེབ་ཀྱི་སློབ་ཁག་ ༤ ལ་ཟླ་རེའི་ Nat Geo བཟློན་དེབ་བགོས་འགྲེམས། གཏན་ཕེབ་སློབ་གྲྭ་ ༣Ი ལ་དགེ་ཏན་གྱི་ཁྲིད་ལས་ལ་སླན་པའི་དགེ་དེབ་གསར་ཁྱེ། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་བྱས་འབྲས་བཟང་དུ་གཏང་རྒྱུར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ ༡༡ ལ་ཟུར་སྤྱོང་མཐུན་འགྲུར་ཚན་རིག་ཡོད་སའི་སློབ་གྲྭ་ ༥ ནང་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ JEE ཚུད་རྒྱུགས་ཆེད་ཟུར་ཁྲིད་ལས་འཚར་བཅས་ལས་གཞི་སོ་སོར་མཐུན་རྐྱེན་སྤྱོར་སྤྲོད་ཞུ་སྒྲུས། དེ་བཞིན་དབྱུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཁྲུབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སློབ་དེབ་དོད་དང། ཉིན་མོའི་ཟས་དོད། དགེ་རྒན་འགའི་གསོལ་སོགས་བཅས་ཀྱི་རོགས་རྐྱོར་མཐུན་འགྲུར་གནང་སྒྲུས་ལྟར་དུས་ཕྱོགས་ཞིག་ཁྲངས་སོ་སོར་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད།

། མཁྱེན་ལམ་སློབ་སྟོན་དང། ཟབ་སྤྱོང། ཕྱག་འཚམ། བར་སྐྱེན་འགྲེམས་སྒྲེལ།

། ལྷོ་བྱང་གཞིས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༣༶༠ དང། ཆུ་སར་དབྱར་ཁའི་གྱང་སེང་སྐྱབས་སློབ་གྲྭ་འཕྲ་མིན་ནས་ཝེབས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ ༥༠ དེ་བཞིན་བྱང་ཕྱོགས་དང་བྱང་ཤར། ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཐོན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༤༥ ལ་མཐོ་སློབ་སློབ་འཕྲུག་གི་རྒྱུས་སྟོན་དང་མཏུན་ལམ་སློབ་སྟོན་གནང། དེ་མིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཝེབས་མཁན་དང། གཞུང་དང་ཕྱེར་གྱི་ཁ་བར། ཐོག་འཕེན། ངོ་དེབ་བཅས་བརྒྱུད་དོགས་འཏི་གནང་མཁན་ཁྱོན་བསྟོམས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢ᲘᲘ དང། ཕྱོགས་མཚུངས་དགེ་ལས་དང། ཕྲུ་ཀུའི་ཕ་མ། ཕྱུན་མཆེད་ ༥༠ ཙམ་ལའང་སློབ་སྟོན་ཞུས་ཕྱུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

། དབྱས་གོང་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་བྱང་ཕྱོགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་དཀྱ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་མཏུན་ལམ་ཚོད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སྤྱད་དེ་རང་རང་གི་འདུན་པ་དང་ནུས་སྟོབས་བརྒྱ་དཔྱད་དང། ལྷོ་

ཁྱལ་སློབ་གྲྭ་ ༤ ལ་ཁང་ཚན་ནང་ཁྱལ་དབར་མཏུན་ལམ་ཤེས་བྱའི་འདྲི་རྩད་འགྲན་བསྡུར། ཕྱི་གྱའི་མཏུན་ལམ་ཐོག་པ་མས་འགན་ཁྱར་བཞེས་ཕྱོགས་སྐོར་བྱང་ཤར་གཙོས་པའི་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་གཞེས་ཆགས་ ༡༣ ལ་སློབ་གསོ། སྒེང་ལོར་དང་དཀྱིལ་རྡེན་གཞི་བྱས་པའི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཕྱུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བྱང་ཤར་ཁྱལ་གྱི་སློབ་ཁག་ ༢ ལ་ཆེད་གཉེར་གྱིས་མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་སློབ་ཚན་འདེམས་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྒྲོང་བ་བཟླ་ལེན་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

རྩེ། སློབ་ཕྱུག་སོ་སོའི་མ་འོངས་མི་ཚེའི་མཏུན་ལམ་གྱི་ཐག་གཅོད་ཚད་ལྡན་ཡོང་སྟང་འཕྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཏུན་ལམ་སྟྲོང་དེབ་དང། ལྷོ་ཁྱལ་སློབ་གྲྭ་ ༢ ལ་སྟན་གྲགས་ཆེ་བའི་མི་སྟ་ཁག་གི་གསུང་ཆོས་གྱང་སྟྲ། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་ལེགས་གྲས་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད་ལག་དེབ་གསར་བཟོ། ལྷོ་ཁྱལ་མཏུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པས་ཕྱི་གྱའི་མཏུན་ལམ་དང་འཕྲེལ་བའི་དགེ་དེབ་དང་ཚུད་རྒྱུགས་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གཞོགས་འདེགས་རྒྱ་ཆ་གསར་གཟིགས་ཀྱིས་འགྲེམས་སྒྲེལ་ཞུས།

ཁེ། མཏུན་ལམ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ནས་དཀྱིལ་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཕྱུག་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་ཕྱུག་འཕྲད་ཀྱིས་དཀྱིལ་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་འཛུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་རྣེ་འཕྲད་རྒྱུས་ལོན་དང་ལམ་སྟོན་གནང།

ཀེ། མཏུན་ལམ་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་བལ་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་འགྲེམ་བཞེན་པའི་སློབ་ཕྱུག་གངས་ ཀ༧ དང། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཆན་བདག་གངས་ ༣༡ དང་དགེ་ཆན་གངས་ ༡༥ ལ་འགོ་ཁྲིད་ཀུས་པ་སྐྱེད་སྲིད་གི་ཟབ་སྦྱོང། བལ་ཡུལ་ཁྱལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་ཆན་རྒྱུས་སྟོན་པ་ (Teacher Counselors) གངས་ ༥༠ དང་བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་ཆན་གངས་ ༣༠ བཅས་ལ་རྒྱུས་སྟོན་གྱི་གལ་གནད་དང། རྒྱུས་སྟོན་གྱི་རིམ་པ། དགེ་ཆན་རྒྱུས་སྟོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གི་སྒྲིག་ཞུས། དེ་བཞིན་སྒེང་ལོར་ནི་ལ་མང་ལྷ་ལ་ཚོང་ལས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྱུག་གངས་ ཀ༢ ལ་ངག་རྒྱུགས་སློང་སྡངས་ཀྱི་ཚལ་དང་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་གནང།

མེ། **དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ།** ལས་རིམ་འདི་བརྒྱུད་མཏུན་ལམ་ཚན་པས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྟོལ་རྒྱུན་ལག་ཤེས་ཀྱི་གལ་གནད་སྐོར་བཟོ་རིག་ཁྲིད་ལས་པའི་གསུང་བཤད་དང། སློབ་གྲྭ་ ཀ༢ ལ་ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་གི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བརྗོད་ཁྲབ་སྟོན་སྐོར་སྐྱོད། གཞན་ཡང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་ཆན་གངས་ ༥༩ ལ་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྱུག་ཚོར་གཟིགས་རྟོག་གནང་སྟངས་དང་སློབ་ཁྲིད་རྒྱ་ཆ་བཟོ་སྟངས་སོགས་དང། དེ་བཞིན་རི་མོའི་དགེ་ཆན་གངས་ ཀ༦ ལ་རི་མོའི་སྒྲ་ཅལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གི་སྒྲིག་ཞུས།

ཇེ། **བྱ་དགའ་དང་གཟེངས་བསྟོད་འབྱུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཁག**

ཀེ། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་ལས་ཞབས་ལོ་ ༥༤ འགོར་མཁན་གངས་ ༢༣ ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱ་དགའ་འབྱུལ་ལམ་ཞུས།

ཁེ། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཤེས་སྦྱོང་གཙང་གསུམ་ཐོག་ཆེ་ཕུད་སོན་པའི་སློབ་ཕྱུག་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༥༠ ལ་བུམ་སྐྱོན་གསུམ་བལ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་འཚེར་གནང།

དབུས་བོད་སྒོས་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སྒོས་ཁག་རྒྱུ་རྫས་ལེན་སྐོར།

ཀ) རྒྱས་བོད་ལྷན་ཁག་ཁག་ཅིག་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱི་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཡ་ཡ་ཁ་ཤ་ཡ་ཁ་ཤ་ཡ་ཁ་ཤ

๔།། སྒྲོ་ཡོངས་ཆ་ནས་དཀའ་ཐན་རྩེན་པའི་སྨོན་ཁག་ ༡༠ ནང་བྱ་གཱའི་ཤེས་ཡོན་དང་། སྒྲིག་འཛུགས། ལྷག་པར་དགེ་ལས་སྨོན་བྱེད་པ་མ་བཅས་ཀྱི་དབར་ལན་ཚུན་སེམས་ཐག་ཉེ་རུ་སོང་སྟེ་དོན་དམ་ཤེས་ཡོན་གནད་སྒྲིན་ལ་མཁོ་བའི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་བསྐྱེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

๕།། དབུས་བོད་སྨོན་འཇོན་ཚོགས་ཀྱི་འཛོས་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སྨོན་ཁག་ ༡༩ ནང་དགེ་ཁྲན་ལྷོང་དེས་བསྐོ་གཏོང་ཡོང་ཐབས་དང་། གཞན་ཡང་གང་མཁྱོགས་ཅིས་སྨྲོད་སྨད་འདེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ལན་མང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་རིམ་པ་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྱིགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༦།། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲེལ་བའི་ལས་དོན།

ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་དག་ཅིག་ནས་ཅོ་འདིའི་ནང་དབུས་བོད་སྨོན་འཇོན་ཚོགས་ནས་ཅིས་ཏྲང་ཟིན་པའི་སྨོན་གྲར་དགེ་ཆེ་གསར་བསྐོ་དང་དགེ་རྒན་པ་མའི་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུས་མཚོན། དབྱར་ཁའི་གྱང་སེང་སྐབས་སྨོན་གྲྭ་རྣམས་ལ་རིགས་ལམ་དང་། བོད་ཡིག་འཇོན་གྲྭ། དེ་བཞིན་སྨོན་གྲྭའི་འཇོན་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་གློག་གི་མཐུན་རྟེན་གསར་སྒྲུན་ཞུ་རྒྱུ། དཔལ་འབྱོར་ཀྱི་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་གནང་རྒྱུ། ཉམ་ཐག་སྨོན་གྲྭ་རྣམས་སྨོན་འཛུག་བྱ་རྒྱུ། རྒྱལ་ཡོངས་གྲྭ་གཱའི་དུས་སྟོན་ལ་མཉམ་ཞུགས། རི་མོ་དང་། འབྲི་ཚོམ། ཅིད་མོའི་ལམ་ནས་དུས་དྲན་སྲུང་བཅོ་ཞུ་རྒྱུ། དབུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་གྲྭ་ཁུངས་ལ་མཏུན་ལམ་སྨོན་སྟོན་དང་ཐ་མ་རྣམས་ལ་གྲྭ་གཱའི་ཤེས་ཡོན་ཐད་འགན་འཁུར་བཞེས་སྐྱར། ནང་ཚོས་ངོ་སྤྲོད་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་འཕྲར་བྱ་མཉམ་འདེགས་གནང་བྱུང་བར་ལེགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༨།། ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ལས་གཞི།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧༨ ནས་ ༣༠ བར་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༧༠ ཚེས་ ༧᳀ ནས་ ༢᳀ བར་ཁྱོན་བསྡོམས་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་ཞིན་བོད་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐྲུངས་ཏེ་བརྡ་ཚད་དེབ་ཕྱེང་དགུ་པ་གྲངས་ལྷ་སྟོང་འདོན་སྟེལ་ཞུས་ཏེ་སྨོན་གྲྭ་དང་ཚོགས་སྟེ་ཁག་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཞུས། དེ་བཞིན་ཨང་ཅིས་དང་འཛོན་སྐྱོང་གི་ཐ་སྙད་བཞི་བརྒྱ་ལྷ་བཅུ་ཙམ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས་རིང་མིན་དེབ་ཕྱེང་གཉིས་འདོན་འཚར་ཡོད། མང་ཚོགས་ནས་བཀོ་ལ་སྤྲོད་རྒྱ་གང་ཆे་ཡོང་སྨད་ད་བར་ཆུ་ཤོད་བོད་ཁྲིམ་དང་ས་ཐོ་ཏ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དབེ་སྟོན་སྨོན་བྱ་སོགས་ལ་བཏ་ཚད་གོ་ཏོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་སྟེལ་ཡོད།

ད།། མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་དང་འཕྲེལ་བའི་ལས་དོན།

༡།། མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ།

ཕྱི་ནང་གི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་རོགས་སྐུལ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཞུས་འབྲས་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་ཡོད་པའི་འཇོན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་གསར་པ་ ཀ་ཅ་ཅ། མཐོ་སློབ་འཕྲ་མིན་ནང་ཆུ་མཐུད་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ ཀ་༠༠ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠ཅ᳀ རྣམས་ལ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པ། དུས་ཐུང་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར། དུས་ཐུང་ལག་ཁྱེར་སློབ་སྦྱོང་། རིགས་གཅིག་ཀུང་འཛིན། ཉམས་ཞིབ་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་སློབ་ཡོན་རོགས་དངུལ་ ༣᳚,།།᠑᠓᠓,᠐᠓᠕|᠐᠐ ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་ཡོད།

᠓᠒ དམིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་ཞུགས།

ཏ་གར་དབྱུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་བརྒྱད་སྨན་པའི་ས་མིག་ ᠓ དང་བཙོ་སྐྱན་རིག་གནས་ ᠓ དུས་ཐུང་ལག་འཁྱེར་ སློབ་སྦྱོང་ ᠒ དགེ་ཏན་འོས་སྦྱོང་ ᠒ ཀན་ཐུ་ཏར་སློབ་སྦྱོང་ ᠓ སྨན་སྦྱོར་སློབ་སྦྱོང་ ᠓ དང་། ཏེ་མ་ཐྭལ་མངའ་ཞེ་ གཞུང་ནས་སྨན་པ་ ᠓ བཅས་ཟུར་བཅད་ས་མིག་ཁྲོན་བསྟོམས་ཀྱངས་ ᠓᠐ ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བཀང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

᠓᠓ མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས།

᠓᠓᠐ ཅིས་ལོ་འདིའི་ནང་ཅེས་རིག་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཁོངས་འཚང་སྨན་འབྱལ་མཁན་ཀསར་པ**ཀྱངས་ ᠓᠓᠒᠒ ལ་མཐོ་སློབ་ སློབ་ཡོན་བགོས་འགྲེམས་ཞུས།

᠓᠓᠓ ཐུ་ལའི་ཟླ་མའི་དགེ་རྩའི་སློབ་ཡོན་ཁོངས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཀྱངས་ ᠓᠓᠔ དང་། གཙུག་ ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཁོངས་སློབ་ཕྲུག་ ᠓᠓ བཅས་ཁྲོན་བསྟོམས་སློབ་ཕྲུག་ཀྱངས་ ᠓᠓᠕ ལ་སློབ་ཡོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་ བྱུང་ཡོད།

᠓᠓᠔ རིགས་གཅིག་ཀུང་འཛིན་མཐོ་རིམ་ཉམས་ཞིབ་སློབ་ཡོན་ཁོངས་འབྱམ་རམ་པ་ (Ph.D) ཀྱངས་ ᠓᠓᠕ དང་། M.Phil ཀྱངས་ ᠓᠓ བཅས་ཁྲོན་བསྟོམས་སློབ་མ་ཀྱངས་ ᠓᠓᠓ གསར་འདེམས་བྱུང་ཡོད།

᠓᠓᠒ བལ་ཡུལ་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་ཁོངས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་ཆེད་སློབ་ཕྲུག་ཀྱངས་ ᠓᠓᠓ ལ་སློབ་ཡོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

᠓᠓᠓ བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་སློབ་ཡོན་ཁོངས་ས་**རྒྱ**མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་སློབ་མ་ཀྱངས་ ᠒᠓᠓ དང་ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་མཐོ་ རིམ་སློབ་ཁང་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཀྱངས་ ᠓᠓ བཅས་སློབ་མ་ཀྱངས་ ᠓᠓᠓ སློབ་ཡོན་འབྱལ་ཆུས་ཡིན།

᠓᠓᠔ ཡིག་འབྲྱལ་ཀྱི་ལམ་ནས་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་ཁོངས་དགེ་ཏན་ཀྱངས་ ᠓᠓᠕ དང་ཁྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་ཀྱངས་ ᠓ འཛིན་ རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་སློབ་མ་ཀྱངས་ ᠓᠓ བཅས་ཁྲོན་བསྟོམས་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཀྱངས་ ᠓᠓᠕ ལ་སློབ་ཡོན་ཕུལ་ **ཐུབ**་ཡོད།

᠓᠓᠓ ཁྲིད་རྒྱོང་ཆེད་ལས་སློབ་ཡོན་ཁོངས་སྨན་ཞུ་འབྱལ་མཁན་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་**པའི**་སློབ་མ་ཀྱངས་ ᠓᠒ དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་མ་ཀྱངས་ ᠓᠓ བཅས་ཁྲོན་བསྟོམས་སློབ་མ་ཀྱངས་ ᠓᠓᠕ ལ་རོགས་རྒྱོང་ཞུས་ ཡོད།

᠓᠓᠔ ཉམ་ཐག་སློབ་ཡོན་ཁོངས་འཚང་སྨན་འབྱལ་མཁན་ཀྱངས་ ᠓᠓᠖ ལ་སློབ་ཡོན་ཅམ་མ་ཟད། ཕྱིག་དོན་སློབ་ཕྲུག་རེར་ཏེན་ ཕྱོར་ ᠕'᠐᠐᠐|᠐᠐ ཐམ་པ་འབར་མ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད།

ཁ ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སློབ་མ་འདེམས་གཏོང་།

༧། ཨིན་ཡུལ་པེས་ཏ་ལོ་ཛི་རྒྱལ་སྤྱི་འཚམས་ཚུ་ (Pestalozzi International Village Trust) ནས་ Sussex Coast College, Hastings མཐོ་སློབ་ཁྲི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ A-Level སློབ་སྦྱོང་ཚེད་སློབ་ཕྲུག་ ༣ འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧᪥ ནང་སློབ་བསྐྱོད་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད།

᪨། ཕྱི་ལོ་ ༢༠ᪧ᪨ ལོར་ཨ་རི་བོད་མིའི་སློབ་ཡོན་ལས་གཞི་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནས་སློབ་གཉེར་བ་གྲངས་ ᪥ འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠ᪧ᪨ ཟླ་ ᪡ ནང་སློབ་བསྐྱོད་གནང་འཚར་ཡོད།

᪩། GLI སློབ་ཡོན་ཁོངས་སློབ་ཕྲུག་ ᪧ འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠ᪧ᪡ ནང་ཨ་རིར་སློབ་བསྐྱོད་གནང་འཚར་ཡོད།

᪪། United World College ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་འཛིན་ཆེད་ United World College - India དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་རྒྱང་འབྲེལ་ཀྱིས་འདེམས་རྒྱུགས་བཞེས་ཏེ་སློབ་མ་ ᪪ འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཡོད་པ་ ༢༠ᪧ᪨ ནང་བསྐྱོད་གཏན་འཁེལ་ཡོད།

᪫། ཉི་འོང་ Chiba Institute of Technology, Japan མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་ཆེད་འཚང་སྟན་འབྱུལ་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ᪧᪧ བྱུང་བ་ནས་གསུམ་འདེམས་སྒྲུག་དང་གཉིས་སྒྲུག་ཐོར་བཞུག་ཡོད། བདམས་སྒྲུག་ཟིན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ ᪧ᪨ᪧ᪨ ཟླ་ ᪡ ནས་སློབ་གྲྭར་གཏང་རྒྱུ།

᪬། ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཏོན་དུ་ Oxford Programme for Undergraduate Studies ཞེས་སྒྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་དང་དགེ་ཚན་ཆེད་ཟླ་གསུམ་དུས་ཐུང་སློབ་སྦྱོང་གི་ས་མི་གཉིས་ཡོད་པ་བཞེན་སྒྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་ ᪧ དང་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ཚན་ ᪧ འདེམས་སྒྲུག་གིས་སློབ་བསྐྱོད་ཟིན།

᪭། ཨ་རིར་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་མ་ཞེག་དེ་གའི་ Rotary Club སློབ་ཡོན་ཆེད་གཏམ་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ་དང། བདམས་སྒྲུག་ཟིན་པའི་སློབ་མ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་ལྷན་མཐའ་མའི་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་གཏེར་ཞུ་དགོས་ཞུ་འཚར་ཡོད།

᪮། ཕྱུ་རུ་སུ་མངའ་ཁོངས་ཁལ་མིག་དང་ཐུ་བ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ནང་ཕྱུ་རུ་སུའི་སྐད་ཡིག་གཙོས་པའི་སློབ་ཚན་གཞན་གྱི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུར་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་གཉིས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཟིན་པ་དང། རིང་མིན་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་འདེམས་སྒྲུག་ཞུ་འཚར་ཡོད།

᪯། གཞི་རིམ་སློབ་ཡོན་དང་སློབ་འཛིན་གྱི་ལས་དོན།

᪰། གཞི་རིམ་སློབ་ཡོན་ཐབས་འཚོལ།

ལོ་འདིའི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང། རང་རིགས་སྒྲིན་བདག་ཁག་གཅིག་ནས་ཕྲུག་གྲངས་ ᪧ᪨᪦ ལ་སློབ་ཡོན་དང་སློབ་དོད་རོགས་དཏུལ་ཁྱོན་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᪨᪠'ᪧ᪨'᪦᪠᪡᪥᪥ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད།

᪨། ཉམ་ཐག་ཙང་ག་ས་ཅན་དང་གཞན་དབྱལ་ཕོངས་ཕྲུ་གུའི་སློབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར།

།།.། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁོངས་ཉམ་ཐག་ཐུ་གུ་གྲངས་ ༡༨༥ དང་། རྒྱ་སོད་ཁྱིམ་ཁོངས་ཐུ་གུ་གྲངས་ ༢༥༤ མ་སྲུ་རི་ བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་ ༡༥༤ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༨༨༠ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཉམ་ཐག་བལྟ་སྟོང་ཙ་འཛིན་ལས་ སྟོན་ལྟར་གཟིགས་རྟོག་ཞུ་སྲས་ཡིན།

།།.། གཞིས་ཆགས་སོ་སོའི་ཉིན་སྟོན་ནང་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཉམ་ཐག་ཐུ་གུ་གྲངས་ །།ᚔ ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཙ་ འཛིན་ལས་སྟོན་ལྟར་བླ་རེར་སྟོན་དོད་སྟོར་ ༧༠༠༠ རེ་གནང་སྲས་ཡིན།

།།.། གཏན་སྟོན་ཁག་ནང་བསྡུད་སྲས་ཉམ་ཐག་ཕང་གཡ་ཅན་རྒྱས་ཀྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཐུ་དོད་ཆ་ཚང་ནང་གཏོང་ ཐོག་ལག་དཔལ་དང་། སྟོན་འཇུག་སྐབས་དང་སྟོན་གྱའི་དགུན་དུས་གུང་སེང་སྐབས་བཅས་སུ་ལམ་གྲོན་ཞུས་རིགས་ ལ་མཐུན་རྒྱན་སྟོར་སྟོད་ཞུ་སྲས་ཡིན།

།།.། ཀུ་ཀྱིང་ཁྲལ་གྱི་ཐུ་གུ་སྟོན་ལོ་སོན་པ་གྲངས་ །།ᚖ སྟོན་འཇུག་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་སྟོན་ཐུ་གྲངས་ །།ᚗ ལ་ཉམ་ ཐག་ཐུ་གུ་སྤྱི་མཚུངས་ལག་དཔལ་གནང་སྲས་མ་ཟད། ལོ་གཉིས་བསྡུད་མར་དབྱར་དགུན་གུང་སེང་སྐབས་ཕ་མའི་སར་ བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པའི་ཐུ་གུ་གྲངས་ ༢༣ ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱིར་ལམ་གྲོན་བསྡོམས་ཀྱིན་སྟོར་ ༩།།'།།ᚔ0|00 ཐམ་པ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏེ་ཕ་མ་ཐུག་འཕྲད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

།།.། ཕྱི་ན་སྐར་བོད་རིགས་ཁ་ཆའི་ཉམ་ཐག་ཐུ་གུ་གྲངས་ །།ᚖ ལ་རྒྱ་རེར་འཚོ་སྟོན་སྟོར་ །།།།ᚖ རེ་ས་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ བརྒྱུད་ཁྲངས་སྟོད་ཞུ་སྲས་ཡིན།

།།ᚘ བལ་ཡུལ་ཁྲལ་གཟིགས་རྟོག

བལ་ཡུལ་ཁྲལ་བོད་རིགས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་གཅས་ཅན་བདེ་ཙ་ནས་གཟིགས་རྟོག་གནང་སྲས་ཐོག་དུ་ཐུ་ གུ་རྣམས་རྒྱ་ས་དང་མ་སྲུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་སུ་སྟོན་འཇུག་གནང་བློ་ཡོད་རིགས་ལ་སྟོན་འཇུག་རྒྱབ་གཉིར་གནང་ སྲས་མ་ཟད། ཁྲལ་ཁོངས་རྒྱ་གར་གཏན་སྟོན་ཁག་ནང་སྟོན་འཇུག་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་གནས**མལ**ཐོག་ དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་སྲས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཉམ་ཐག་ཐོབ་ཅན་རྣམས་ལ་ཉམ་ཐག་སྤྱི་མཚུངས་ ཀློག་སྟོན་མཐུན**འགྱུར**ཞུ་སྲས་ཡིན།

།།ᚙ ཤི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུ་གུ་སྟོན་འཇུག

ཤི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་པ་ཁྲལ་ །། ནས་ཐུ་གུ་གྲངས་ །།།། གཏན་སྟོན་ཁག་ནང་སྟོན་འཇུག་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་ཐུ་གུ་ །།ᚗ གི་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཆག་ཡང་གནང་ཡོད།

།།ᚖ ས྄ི་ཞུ་ལས་བྱེད་པའི་ཐུ་གུའི་སྟོན་འཇུག

།།.། འདི་ལོར་ས྄ི་ཞུ་ལས་བྱེད་པའི་ཐུ་གུ་སྟོན་ལོ་སོན་པ་གྲངས་ །།ᚕ དང་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་པའི་ཐུ་གུ་གྲངས་ ᚖ ཡོད་པ་ རྣམས་རྒྱ་ས་བོད་ཁྱིམ་དང་མ་སྲུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་རྒྱན་བསྐྱར་ཆ་བགོས་ཞུས་ཡོད། རྒྱན་ཐོན་བྱུང་ཡང་ཕ་མའི་སར་ བདག་ཉར་གྱིས་བོད་མིའི་ཉིན་སྟོན་ཁག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པའི་ས྄ི་ཞུ་ལས་བྱེད་པའི་ཐུ་གུ་ཁྱོད་བསྡོམས་གྲངས་ །།ᚔ ཡོད་ པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྟོན་དོད་རྒྱ་རེར་སྟོར་ ᚖ།། རེ་གནང་བཞིན་ཡོད།

།།།

།།།

ཆོགས་གཙོ་ཨ་ཐུཏ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་ལས་རིམ་ལྷ་བཞི་ཁ་བ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦།།།༢༠༧༨ ལོའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཛིན་གཙང་བའི་སྟན་ཐོ་སྟན་སྦྲོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ལས་རིམ་ནང་ལ་ཡོད། སྟན་སྦྲོན་གནང་མཁན། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལཱན།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལཱན་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཀ།། ཁོང་མིའི་སྨྲིག་འཛིན་ཀྱིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦།།།༢༠༧༨ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཤོག་གྱངས་ ༡༨༢ ཡོད་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཛིན་ཞུས་པའི་གྲྭབ་དོན་སྟན་ཐོ་འགོད་འབྱུལ་ཞུས་པ་ཁག་གི་ཀུན་གསལ།

ཀ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།

๗ ལས་བསྟོ
ས་ཤོག་གྲངས་ ཅ ཆ། **ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། ཆ་๗ འཛིན་རིམ་ ๗ཆ ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མིག་ཙང་ ๗๘ ནང་སྒྲོལ་ཀོབ་དབུས་མར་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ๗๓ ནས་ ๗๐ ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་བས་སྤྱི་ཡོངས་བརྒྱ་ཚ་ ๕๷|๷ཆ** ཀྱིས་བོད་སློབ་ཡོངས་ནས་དམའཤོས་རེད་འདུག་ནས་ཐུན་གྲྭ་ཕྱི་ཕོག་ནས་གྲུབ་འབྲས་དེ་ལ་དབྱངས་ཞིབ་ཀྱིས་མ་ཁོངས་བཟང་ཚོགས་སུ་བསྡོད་རྒྱུའི་ལེགས་སྒྲོལ་ཉེས་འགོག་གི་ས་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་སྟོན་གা་རེ་གནང་འཚར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

๗ ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་ ๕ **སློབ་དེབ་དང་འཕྲེལ་བའི་ལས་དོན་ ๗๗ ནང་གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་ཀྱི་བོད་ཡིག་བསླབ་གཞི་ཙ་འཛིན་ལ་བསྒྲུར་ཞིབ་དང་མཐའ་མའི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་གསལ་ཐད།** འཛིན་རིམ་དེ་དག་གི་བོད་ཡིག་བསླབ་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ནང་འགྱུར་བ་ཆེ་ཤོས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ།

๓ ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་ ๕ **๗๓ འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཙང་ཅིས་སློབ་དེབ་བསྒྲུར་ཞིབ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང། ๗๓ འཛིན་རིམ་དང་གོ་ནས་བཅུ་པ་བར་ཀྱི་ཚོགས་གནད་གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་དགེ་རིས་ཅན་གྱི་ཙང་ཅིས་ཚོགས་མཇོད་བསྒྲུར་ཞིབ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལས་འབྲུང་འགྱུར་སློབ་དེབ་བཟོ་འགོད་དང། དགེ་ཏན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་རྒྱ་ཚ་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་གོ་ཡོང་རེ་ཡོད་གསལ་ཐད།** བཀའ་ཤག་གི་ལྷ་དང་ལྷ་བཅུའི་སྲིད་བྱུས་ནང་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ཙང་ཅིས་གོང་ཡིག་ནང་སློབ་འཕྲིད་ཆེད་སློབ་དེབ་གা་དུས་བཟོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཚད་བཟུང་ཡོད་དམ།

๙ ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་ ๔ ཁ། **๗๘ སྤྱི་ནོར་ལགོང་ས་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མགོན་ཆེན་གོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང།** ཡང་ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་ ๔ པའི་ **๓.๓ ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ཕྱག་དཔེ་གྲངས་ ๗๙๗ དང་གོང་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ཕྱག་དཔེ་གྲངས ๗๕๐ ཐམ་པ་འགྲེམས་སྒྲོལ་གྱིས་སློབ་ཁག་ཤོ་ཤོར་ལས་འཚར་སྒྲོལ་དགོས་ཞུས་ཡོད་**གསལ་ཐད། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལས་འཚར་ནང་ཚོགས་ལྷན་ལས་ཀྱི་ལ་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཕྱི་ཕོག་ནས་ཁ་ཞིག་ཡོད་རེ་འདུག་གམ་ཡང་ནི་ལྷན་ཁུངས་བ་དགོས་པར་གཟིགས་ས།

๕ ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་ ๔ ཁ། **๗.๔ ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་བཞི་པ་དང་དྲུག་པ་བར་དང། ཤུ་ལོའི་བོད་ཡིག་རྒྱུས་སྟོན་པའི་གྲོས་ཚོད་ལག་བསྟར་ཇི་བྱུང་བསྒྲུར་ཞིབ་དང་འབྲེལ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སློབ་ཁག་ནས་མཇུག་སྒྲོང་གནང་དགོས་རིགས་ཀྱི་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ། འདི་ལོའི་སློབ་དུས་གསར་པ་ནས་མཇུག་སྟོན་གནང་རྒྱའི་གྲོས་འཚམ་བྱུང་ཞེས་འགོད་འདུག་པ་གནད་དོན་གང་དང་གང་མཇུག་སྟོན་གནང་རྒྱའི་གྲོས་འཚམ་བྱུང་ཡོད་དམ།**

(૬) ཞེས་རིག་ལས་ཁྱངས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་རྒྱས་སྟོན་ཟབ་སྦྱོང་སྦྱངས་ཤེས་ཞིག་གནང་བཞིན་འདུག་པ་རེ་ཟུང་འཇོན་གྲྭ་ཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་འགེལ་བས་འཇོན་གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་མེད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་ན། སྨད་ཕྱིན་ཉིན་རེའི་སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་དགོས་གལ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་བཞུགས་སྐབས་དགེ་རྒན་ཞབས་ལོ་ ༢༠ ཡན་ལོན་པ་དང་དགེ་རྒན་གསར་དུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་གཅིག་བྱུང་གྱི་གཟིགས་ཕྱོགས་ཡོད་དམ་ཡང་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

(૭) ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༣ **ཤ་། བོད་མིའི་ངོ་བོའི་ལས་འཚར་འོག་ཀ་བོད་མིའི་ངོ་བོ་ཀ ཞེས་པའི་དེབ་ཆུང་ཙམ་སྒྲིག་དང་འཛིམ་གྲྭ་ཁྱབ་ཏུ་བགོ་འགྱེམས་ཞུས་དང་ཞུ་མྱས་མ་ཟད། ས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་བཀྲོ་གླེང་གཏམ་བཤད་སོགས་གང་འོས་གནང་ནས་སྟན་ཐོ་འབུལ་རྒྱར་མངགས་ཟིན་གསལ་ལ་ཐལ་བ།** ལས་འཚར་དེའི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་དང་། སློབ་གྲྭ་ཚོ་ནང་བཀྲོ་གླེང་གཏམ་བཤད་གཅོད་གོ་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མེད། དེ་དག་ལས་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

(૮) ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༦ ཅ ཞེན་**གཞི་རིམ་འོག་མ་དང་སྟོན་འགྲོའི་དགེ་རྒན་ཀྱི་བོད་ཡིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི**ནང་ལས་འཚར་གཉིས་འགོད་འདུག་ཀྱང་། བཅོན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཅུ་བའི་ནང་གསེས་དགུ་པའི་ནང་ "སློབ་རིམ་ཚང་མའི་སློབ་དགེ་རྒྱས་སྒྲི་ཚོགས་ནང་མཐོང་ཆེར་བརྩེས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་བཟང་ཤོས་ཁག་སློབ་དགེར་འཇུག་ཐབས་" ཞེས་གསལ་བ་བཞིན། གཞི་རྩའི་ལས་རིགས་འདེམས་ཐོག་སློབ་མ་སོ་སོའི་དོ་དབྱེངས་ལ་རག་ལུས་རྩང་། སློབ་དགེ་རྒྱས་སྒྲི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕེབས་སྐབས། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཅུ་བའི་ནང་གསེས་དགུ་པ་ལུང་འདྲེན་གྱིས་ཤེས་ཡོན་བཟང་ཤོས་ཁག་དགེ་རྒན་ཀྱི་ལས་རིགས་འདེམས་རྒྱའི་ཐད་བློ་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཁེལ་ཟོར་ལས་ལ་བཉམ་ཡང་ན་འགོད་བསྐྱལ་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ཚེ་མ་འོངས་གནང་འཚར་ཡོད་དམ།

(૯) ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༩ **༡༩ཅ ཞོག་གྲྭའི་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་ནང་། རང་རིའི་ཞོག་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཤེས་ཡོན་གྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་གཏང་རྒྱ་དང་། ཆེས་མཐོའི་འཛིན་སྒྲོང་ལྟན་ཚོགས་གསར་འཛུགས། ཞོག་ཡོན་དང་ཞོག་འཛུག་སྐོར། དེ་བཞིན་གནད་དོན་གཞན་སྐོར་བཅོ་ཁྲིང་གོ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་གནང་གསལ་ཐད། ཆེས་མཐོའི་འཛིན་སྒྲོང་ལྟན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བཤད་ཡོང་བ་དང་། བཅོན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀ་ཤེས་ཡོན་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། "ཀ ཅ ༡༣།༢ ནང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་སེར་སྒྲ་དང་། ཡོ་མོ། རིགས་རྩུས། ཆོས་ལུགས། ལུང་ཚན། དབུལ་ལྡན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་པ་བར་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅིང་། དེ་བར་སློབ་ཞོག་གྲྭ་ཡོན་འབུལ་མི་དགོས།" ཞེས་གསལ་

ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ནང་གཞི་རིམ་གྱི་སྨོན་སྒྲོང་གླུ་ཡོན་འབྱུལ་མི་དགོས་པའི་དམིགས་
ཚད་ཅིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་དང་མེད། ཡོད་ཚེ་ལོ་དུས་དང་མེད་ཚེ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ།

๗๐| ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༥ **།ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་ཕེབས་སྨོན་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་**
སྨོན་གྲྭའི་ཤེས་ཚད་རྒྱུས་ལོན་དང་འཕྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་ཆེད་ལོ་གསུམ་རེའི་
མཚམས་སུ་འཛིན་རིམ་ལྟ་བའི་སྒྲུ་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་རེ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་གནང་ནས་ཤེས་
ཚད་ཀྱི་རྒྱུས་ལོན་རྗེ་འདྲ་ཐུབ་ཡོད་དམ། རྒྱུས་ལོན་ལ་གཞིགས་པའི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་གང་དང་
གང་གཟིགས། དེ་དག་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྟན་ཚོགས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་སྟོན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། ཤེས་
ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཅུ་པའི་ནང། "๗๐།། ཆུ་ཚོད་གཉིས་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་སློབ་གྲྭ་གི་ཤེས་ཚད་
ཚད་འཛལ་བྱེད་པའི་ད་ལྟའི་རྒྱུགས་སྒྲོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཞག་སྟེ། སློབ་གྲྭའི་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་གི་ཤེས་ཚད་ཚད་འཛལ་
བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚད་ལྟན་གསར་གཏོད་བྱ་རྒྱུ། " ཞེས་གསལ་ཡོད་ན། འཛིན་རིམ་ལྟ་བའི་སྒྲུ་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་
དེ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ནང་གི་ཚད་འཛལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚད་ལྟན་གསར་གཏོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ལ་གོ་
དགོས་སམ། ཡང་ན་དེ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྲོལ་ཚད་ལྟན་གསར་གཏོད་ཞེས་བྱ་འཚར་ཡོད་དམ།

๗๑| ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༥ **།༢᳘།** ཞིན་རྗེ་སྒྲུར་སྒྲོང་གི་ལས་འཚར་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ **།๨๗๗᳘ ཟླ་ ༣ ནང་ཚོད་**
ལྟའི་ཚུལ་དུ་མེས་དགོན་གཐུག་ལག་དགེ་སྟོན་སློབ་གྲྭར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཟླ་ ๑๑ ནང་འཛུགས་སྒྲིལ་གནང་གཏན་
འཁེལ་འདུག་པས། ཞིན་རྗེ་སྒྲུར་སྒྲོང་གི་ལས་འཚར་འདི་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་གཟིགས་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་བ་ཡིན་དང་
ཡང་ན་སློབ་མའི་ངོས་ནས་འདོད་ཟློ་མེད་པར་གོ་དགོས་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

๗๒| ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢๙ **བ།།** **ཕྱི་ལོ་ ๨๗๗ ནང་གཏན་ཕེབས་སྨོན་ཁག་གྲངས་ ༣᳘ ལ་དགེ་ཏན་གྱི་ཁྱད་**
ལས་དང་འཕྲེལ་བའི་དགེ་དེབ་གསར་ཅོ་ཞུས་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པས་དགེ་ཏན་ **།๕๑᳘ ཅམ་ལ་**
ཕན་ཐོགས་ཆེན་གོ་བྱེད་ཡོད་གསལ་ཐབ། དགེ་ཏན་གྱི་ཁྱད་ལས་དང་འཕྲེལ་བའི་དགེ་དེབ་གཅོ་གོ་གང་དང་གང་
གསར་ཅོ་ཞུས་ཡོད་དང་དེ་དག་གི་དགེ་ཏན་རྒྱས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

๗๓| ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ๨๙ **ཅ།།** **འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་**
གྲྭབ་འབྲས་ཀྱི་སྒྲུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སླད་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཅན་གྱི་སློབ་ཁག་ **།།** **ལ་དགེ་ཁ་ཟླ་བ་**
གཅིག་རིང་ཟུར་སྒྲོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་གསལ་ཐབ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ๨ **๑᳘།** **འཛིན་རིམ་** **།๑๑** **གྱི་རྒྱ་གར་**
རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲྭབ་འབྲས་རེ་ཞུ་མིག་ནང་སློབ་ཁག་གྲངས་ **།๑᳘** **གསལ**་འདུག་ན། སློབ་ཁག་དེ་དག་ནས་
དགེ་ཏན་ཁ་ཟླ་གཅིག་རིང་ཟུར་སྒྲོང་ནང་མ་ཚུད་པའི་སློབ་ཁག་གང་དང་གང་ཡིན། སློབ་ཁག་དེ་དག་ནས་མཐུན་འགྲུར་
མ་ཞུས་པའམ་ཡང་ན་ཟུར་སྒྲོང་སྒྲོད་མི་དགོས་པ་གཟིགས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་རྗེ་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

๗๔| ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ๙๗ **ཇ།།** **ཕུལ་བྱུང་གློག་པ་ཕོའི་བྱ་དགལ། ๨๗๗ ལོར་ཁྲབ་ཁོངས་གཏན་ཕེབ་སློབ་**
གྲྭ་ཁག་ནས་ལྷན་ཕོ་ཕུལ་འགྲོར་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐེལ་ཕྱིན་གནང་རྗེས་སྟེ་ཚན་རེ་ནས་སློབ་གཞུག་གསུམ་

ནེ་འདེམས་སྒྲུག་གི་ས་སྨོན་ཐུག་རེར་བྱ་དགའ་ཏིན་སྨོར་ ༣༠༠༠ ནེ་དང་ཐུག་འཕྲེར་འབྲལ་ལམ་ཞུས་གསལ་ཐད། ཅོན་ཏ་ར་ས་ཁ་ཀ་གཏན་སྨོན་ཅས་ལས་སྨོན་བྱ་མང་ཆེ་བའི་ལས་བསྟོམས་ནང་ལས་དོན་ཅི་མཆིས་མཚམས་འཛོག་གི་ས་ཡིག་ཟློག་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་འཛིན་བྱའི་སྐབས་ཚུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའི་དགེ་དེས་ཏེ་ལུགས་ཁང་གི་དགེ་མཛོད་ཆོད་ནས་བྱང་སྨོན་མ་རྣམས་ནས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་གནང་བཞིན་ཡོད་གནས་དང། དགེ་མཛོད་ཀྱི་དེབ་ཁ་ཕེའི་ཆེད་ཏིན་སྨོར་ཉིས་འབྲེལ་གནང་སོན་བྱང་གསལ་བ་ལས་དགེ་མཛོད་དོ་དམ་བས་སྨོན་མ་ཚོས་དགེ་དེབ་ལྷ་ཟློག་གི་ཁོར་ཡུག་ཇི་ལྟར་བསྐྱན་དང་འཛིན་བྱའི་རྟེས་སྨོན་མ་ཚོས་དགེ་དེབ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཟློག་བའི་ལས་བསྟོམས་ཞལ་གསལ་མ་མཐོང་ན་མ་འོངས་པར་ལས་བསྟོམས་ནང་གསལ་ཁ་དགོས་གལ་དང། ཐེ་ཚན་རེ་ནས་སྨོན་ཐུག་གསུམ་རེ་འདེམས་སྒྲུག་གི་ཐུག་འཕྲེར་དང་བྱ་དགའ་སྨོན་བྱ་དང་སྨོན་མ་སུ་དང་སུ་ལ་གནང་གསལ་བཤད་ཡོད་བ།

ཁ། ཤེས་རིག་དབར་ཁང།

ཀ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᠀᠑ ཏ།ཀ། དབུས་བོད་སྨོན་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་འཕྲོས་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སྨོན་ཁག་ ᠀᠓ གང་མགྱོགས་ཅིས་སྨོད་སྨད་བཀའ་བསྡུར་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་ཆལ་སྒྲུགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་གསལ་ཐད། ལྷག་འཕྲོས་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སྨོན་ཁག་ཅིས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་ལས་ན་གཞོན་ཚོའི་སྨོན་སྤྱོད་ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་བཞིན་པ་མཇད་གཙོ་ཆེ་བ་ས་གནས་ས་ཕྱོགས་ཤེས་ས་གནས་ཁག་ནས་བདེ་སྡུག་རབ་དང་རིམ་པ་ཞུ་བཞིན་ལ་སོང། ལྷག་འཕྲོས་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སྨོན་ཁག་ ᠀᠓ གང་མགྱོགས་ཅིས་སྨོད་སྨད་བཀའ་བསྡུར་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་ཆལ་སྒྲུགས་གང་དང་གང་ཞུས་ཀྱིས་གཏུས་ཅིས་ལེན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་གནང་གི་ཡོད་དམ།

ཁ། ཤེས་རིག་དབར་ཁང།

ཀ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᠀᠒ ལས་དོན་བྱེད་འབྲས་མ་ཐོན་སྐོར་གྱི་ཡིག་འཕྲེང་བཞི་པའི་ནང་ ᠀᠓᠓᠒ ནས་ཕྱི་ཟླ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤེར་འཕྲོ་ཐུས་མ་ཟད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལའང་མཇད་དཀའ་འཕྲད་ཅེན་བྱེད་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་པའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་དང། ཕྱི་ལྟ་ཤེས་རིག་དབར་ཁང་ཁྲིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤེར་དེས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་མཇད་དཀའ་ཇི་ལྟར་འཕྲད་ཅེན་གསལ་བཤད་ཡོད་བ།

ཁ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᠀᠒᠒ ᠒ ཀ། ཕྱི་ལྟ་ཤེས་རིག་དབར་ཁང་དང་ཕྱི་ལྟ་ཤོག་ཚོང་པ་ Jyoti Prasad Inder San Jain གཞིས་དབར་""""""""ལྷར་ཡར་གྱོད་ཡ་ཁ་ཐད་ནས་ཕྱི་ལྟ་མངའ་སྡེ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཤེས་རིག་དབར་ཁང་ལ་ཁ་མཚུར་བསྐྱལ་བའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཚགས་འདུག་པའི་ཐད། ད་ཚ་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་གསལ་བཤད་ཡོད་བ།

ཀ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᠀᠒ མ་འོངས་བྱེད་འཚར་ནང་ ᠀᠓ དབར་བསྐྱན་ལག་འཕྲེར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་འདུག་ན། ད་བར་ཕྱི་ལྟ་ཤེས་དབར་སྡེ་ཚན་ལ་དབར་བསྐྱན་ལག་འཕྲེར་མེད་པར་དབར་བསྐྱན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གོ་དོན་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་དང། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᠒ ᠓ ཀ།ཤེས་དབར་དེབ་སྐྱེལ་བཀའ་འགྲོལ་ཞང། ᠀᠓᠓᠒ དེབ་ཞང། ᠔། ཨ་ཅར་སོང་ཁྲ་ཞང་ ᠔᠐᠔᠒ ཕྱི་ཟླ་ ᠒᠐᠓᠒།᠒᠓ འགོད་པའི་ཐོག་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཤེས་དགར་ PAN ཞེས་སོགས་འགོད་འདུག་པས་དེ་དག་གི་ཤེས་དགར་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུར་བཞག་ཐོགས་མེད་དམ།

གཅ། སོ་སྐྱོ་ཏ་བོད་སྨོན་ཚོགས་པ་ཁྲིབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།

༧། སོ་སྐྱོ་ཏ་བོད་སྨོན་གྱི་ཁྲིབ་ཡིག་ཚང་གི་འོག་སྨོན་ཁག་རེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ལས་དགེ་ཏཱཀ་དང་ལས་བྱེད་བསྐོ་བཞག་དང་གནས་སྟོས། གནས་སྒར། གནས་དབྱུང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏེ་ཡོད་ཚे་ཚོགས་ཆུང་དེའི་ཚོགས་མི་སུ་དང་སུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་མེད་ཚे་ལས་དོན་དེ་དག་སུས་ཐག་གཅོད་འོག་ཡོད་དམ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མམ་ཤེས་ཡོན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གི་དགོས་པ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རྒྱ་མཚན་དང་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༨། སོ་སྐྱོ་ཏ་བོད་སྨོན་ཚོགས་པའི་ཁྲིབ་ཁོངས་སྨོན་ཁག་དང། བོད་སྨོན་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཆེས་བཞེས་སྨོན་གྱ་ཁག་གི་ནང་ཡུལ་མིའི་སྨོན་ཐུག་གི་གྲངས་འགོར་དང་བརྒྱ་ཆའི་གནས་བབ་རེ་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༩། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་སྨོན་གྱ་ཁག་གི་ནང་དུ་གློ་ནད་ཀྱི་བི་ནད་གཞི་སྟོན་འགོག་དང་འཇེལ་བའི་ཟབ་སྟྲོང་ཚོགས་འདུའི་དབུ་འཛིན་པོ་ཐོ་ཡིན། སྨོན་གྱ་ཁག་གི་ནང་ཡ་མང་ཤོས་ཐོན་བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་དང་འཇེལ་ནད་གཞི་དེ་སྨོན་གྱ་ནས་རྩ་མེད་གཤད་ཆེད་དགེ་ལས་སྨོན་མ་དང་འཛིན་རྒྱུང། ཡ་མ་དང་ཕྱི་ཚོགས་ཕྱི་ཡོངས་ནས་འགན་མཉམ་འཐུར་གནང་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད། དེ་དང་འཇེལ་བའི་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནས་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་སྨོན་གྱའི་ནང་གློ་ནད་རྩ་གཏུར་འགྲུའི་ (Zero TB in Tibetan kids) ལས་འགྱལ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག་ན།

སྨོན་གྱ་ཁག་གི་ལས་བསྟོལས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་འགྱལ་སྟེལ་བ་ཁག་ཞེས་པའི་ནང་། ༣ ཚེས་ ༢༩ འཛམ་གླིང་གློ་ནད་ཉིན་སྨན་པ་གཅན་ཞུས་ནད་གཞིའི་རྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཁ་ཞུང་བཅོ་ཞུས་པ་ལས་མང་ཆे་བའི་ནང་གསལ་ཚ་དེ་ཅམ་མི་འདུག་ན། ཁྲིབ་ཁོངས་སྨོན་གྱའི་ནང་ཕྱི་ར་སྨོན་ཕྱུག་གློ་ནད་ཉི་ནད་ཉི་ MDR ནད་པ། དེ་བཞིན་སེམས་ཁམས་ནད་པ། ཚྭོས་ཟས་ལངས་ཤོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་མེད་བཅས་སྨོན་གྱ་རེ་རེའི་ནང་གྲངས་འགོར་གྱི་གནས་སྟངས་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༡༠། ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་ ༢༩ **མེས་དགོན་གཙུག་ལག་དགེ་སྟོན་སྨོན་གྱའི་ལོ་རྒྱས་སྟེང་བསྡུས་ནང་སྨོན་གྱའི་ས་ཆ་ཆུང་ཅིན་གྱིས་རྒྱ་ཅམ་འབད་ཀྱང། དུས་ད་ལྟ་བར་འཛིན་གྱ་བཙུ་པ་བར་དུ་སྨོན་ཁྲིད་འཚོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྟན་ཐོབ་ཐབས་བྱས་བས། ཡིག་ཆ་དེའི་ཐོག་གོང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཏེ། མཐར་གོང་མས་གོང་མར་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་དྲྭང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་ལན་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༣ སྨོན་དུས་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་ནས་རྩ་ཤོད་དང་པས་སྟོན་སྨོན་གྱར་འཛིན་གྱ་བཞི་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་འཚོག་རྒྱུ་དང། གཙས་ཕྱིད་དང་པས་སྟོན་སྨོན་གྱར་སྟོན་འགྲོ་དང་པོ་ནས་འཛིན་གྱ་གསུམ་པ་བར་དུ་འཚོག་རྒྱུའི་བཀའ་ཤེས་པ་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་དང། ཡང་ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་**

།།ལ། ༡༠ །ཐོག་གྲ་དབུ་བརྒྱས་བའི་དུས་ཆེན། ནང་དེ་ནས་ཕ་མ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཐོག་ཕྱི་ལས་ཚབ་མཆོག་ནས་གྲོས་ཆོགས་དང་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་དགོངས་བཞེན། ༢༠༡༤ ལོ་ནས་དབེ་ས་ཐོན་ཐོག་གྲལ་འཛིན་གྲ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་མེད་པ་བཟོ་འཚར་ཡོད་པའི་ཐོག་གྲེང་ཐོང་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་ཕ་མའི་ངོས་ནས་སེམས་འཚབ་གནང་མི་དགོས་པར་འགྲེལ་བཤད་མཁོལ་ཕྱིན་པ་གནང་སྟེག། ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་བཀའ་བྱང་ཡིག་ཚང་བརྒྱད་གནང་གནས་ནང་མེས་དགོན་གཙུག་ལག་དང་ས་ཐོན་ཐོག་གྲ་དེ་འཛིན་གྲ་བརྒྱད་པ་བར་འཚོག་རྒྱ་ཡིན་གནས་ལྟར་ན་འཛིན་གྲ་དགུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཐོག་གྲ་ཕྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་དབེ་ས་ཐོན་ཐོག་གྲ་འཛིན་གྲ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་མེད་པ་བཟོ་འཚར་ཡོད་པར་ཕ་མའི་ངོས་ནས་སེམས་འཚབ་གནང་མི་དགོས་གསུངས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ་འཛིན་གྲ་བཅུ་པ་འཚོགས་ཚོག་པའི་ཚོག་མཆན་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་མེད་ཀྱང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་གནས་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ཅ། ཅ། བོད་ཁྱིམ་འཛིན་གྲ་བཅུ་པའི་ཐོག་མ་བཞི་ལ་དབེ་ས་ཐོན་ནང་དུ་ཐོག་ཐྱོང་བྱ་རྒྱའི་གོ་སྒྲིགས་གནང་འགོད་པར་གཞིགས་ཚེ་འཛིན་གྲ་བཅུ་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག་ན། ཡང་ཏེག་མེས་དགོན་གཙུག་ལག་དབེ་ས་ཐོན་ཐོག་གྲ་དང་བཅུ་པ་གཉིས་ཚོགས་རྒྱ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ཚེ་རྒྱ་གར་རྒྱ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་རྒྱའི་ཚོག་མཆན་ཐོག་ཡོད་དང་མེད། དབེ་ས་ཐོན་ཐོག་གྲའི་ཐོག་ལྷག་གྲངས་འགོར་ལ་གཞིགས་པའི་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞིག་ལ་ཐྱོ་རྒྱའི་ལས་འཚར་ཡོད་དང་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

།།ལ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཐོག་གྲ་ཁག་གི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ། ས་གནས་ཁག་གཅིག་ལ་མི་འགོར་དེ་ཅམ་མེད་ཀྱང་ཐོག་ཐྱོང་ཐུ་ཚད་བ། ཐོག་གྲ་ཁག་གཅིག་ལ་ས་གནས་གཞན་ནས་ཐོག་ཐྱོང་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ། ཐོག་ཁག་གཅིག་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ཀྱང་ཐོག་ཐྱོང་རྒྱ་དེ་ཅམ་མེད་པ། ཡང་ཁག་གཅིག་ལ་ཐོག་ཐྱོང་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ཀྱང་ཐོག་ཐྱོང་ཁ་ཤས་ཆ་མི་མཚུངས་པ་ཞིག་འདུག་ན། བཀའ་ཤག་གི་ལྷ་དང་ལྷ་བཅུའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ཐོག་ཐྱོང་གི་ཁྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལེགས་བཅོས་གནང་རྒྱའི་མཇུད་འཚར་གང་དང་གང་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

།།ལ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༠ བདེ་སྐྱིད་གྲོང་ཁྱེར་སོ་ཐོ་ཇི་ཁེན་ཐོག། ཁ། ལགན་འཛིན་རིས་བྱོན་རེཊ་མིག་ ༣། ལགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དབལ་མོ་ལགས་ལོ་དུས་ ༡༩།༠ཅ།༡ཅ།ཅ།ཅ ནས་ ༠༧།༠༩།༩༠༧ཅ ཞེས་དང་། རེཊ་མིག་ ཅ། ལགན་འཛིན་བད་མ་མཚོ་ལགས་ཀ ལས་ཚབ། ། ༠༧།༠༩།༧ཅ།ཅ ནས་ ༠༧།༠ཅ།༩༠༧ཅ ཞེས་འཁོད་འདུག་ན། ལགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དབལ་མོ་ལགས་ཡོད་བཞིན་པར་ལགན་འཛིན་བད་མ་མཚོ་ལགས་ལས་ཚབ་ཏུ་དགོས་དོན་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ན། ཚེས་ཚ་བཀོད་ནོར་ཁེབས་ཡིན་ནམ། མིན་ཚེ་ལགན་འཛིན་ཡོད་བཞིན་དུ་ལས་ཚབ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

།།ལ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡ཅ བདེ་སྐྱིད་གྲོང་ཁྱེར་སོ་ཐོ་ཇི་ཁེན་ཐོག། བ། ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་འབྲལ་འབྲས་ཀྱི་རེཊ་མིག་ནང་། ཐོན་འགྲོ་ ༣ ནས་འཛིན་རིས་ལྟ་བ་བར་ཐོག་མའི་གྲངས་ ༡༣ཅ འདུག་ཀྱང་། འཛིན་རིས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ། བརྒྱད་པའི་ནང་ཐོག་མ་ ༡ཅ ལས་མི་འདུག་པར་གཞིགས་ཚེ་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་མ་རྣམས་ས་གནས་ཀྱི་

སྨོན་གྱར་བཞུགས་ཀྱི་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞེག་འདུག་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་མིན་དང་། ཡིན་ཚེ་སྨོན་མ་རྣམས་མ་གནས་ཀྱི་སྨོན་གྱར་མྱ་མ་ཐུབ་གནས་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྒྱུན་རྗེ་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

 ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༥᐀ མེའོ་སོ་རྡོ་ཏ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྨོན་གྱ་དང་། ཤོག་གྲངས ༢༥༧ མན་རྒྱར་སོ་རྡོ་ཏ་ཉིན་སྨོན་གཉིས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་སྨོན་གྱའི་བྱེད་སྒོ་རྣམ་གཞན་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་བར་ཇ་ཅང་བསྡུས་དགས་པ་ལྟ་བུ་འདུག་པས། མ་འོངས་བར་སྨོན་གྱའི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པ་དགོས་གལ།

 ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༠᐀ **ཀ། ལས་ཀྱི་བུ་ར་སོ་རྡོ་ཏ་གཞི་འོག་ཉིན་སྨོན། ༢། དགེ་ལས་གྱངས་འགོར་ནང་དགེ་རྩན་ལྷ་དང་ཕྱིད་ཀ།** ཞེས་བཀོད་འདུག་ན་ཕྱིད་ཀ་དེ་སུ་ལ་གོ་དགོས་སམ།

 ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢᐀᐀ **ཤོ་སྒར་ཤིང་སོ་རྡོ་ཏ་ཉིན་སྨོན། ཐ། དུས་ཆེན་ཁག་སྒྲང་བཅོའི་རེའུ་མིག་ནང་སྐྱན་ཟ་ཞི་འཚུངས་སྐོར་ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ དང་། ཏ་ས་བའི་ཉིན་མོ་ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡᐀ ཉིན་སྒྲང་བཅོ་ཞུས་པ་གསལ་འདུག** ཐ་ཁ་ནས་ཟ་ཞི་འཚུངས་སྐོར་ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ དང་ཏ་ས་བའི་ཉིན་མོ་ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༡᐀ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སྒྲང་བཅོ་ཞུ་ཡི་ཡོད་སྟབས། སྨོན་གྱས་དུས་ཆེན་དེ་གཉིས་སྒྲང་བཅོ་དུས་ཆོད་དེ་གཉིས་ལ་ཞུ་དགོས་དོན་དང་། ཡང་ན་བཀོད་ཆོར་ཁེབས་ཡིན་མིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ང། བོད་ལུགས་ཁྱིམ་སྡེ་མ་ལག་དང་བཅས་པ།

 ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ᐀ **བོད་ཁྱིམ་སྨོན་ཁག་མ་ལག་གི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱུགས་གྱུབ་འབྲས་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཞུས་པའི་ནང་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་སྨོན་གྱངས་ ཅ།ཅ། ནས་འཁྱོལ་བ་གྱངས་ ཆ᐀᐀ དང་རང་གནས་གྱངས་ ༣།᐀** འཁོད་འདུག་པའི་ཐད། སྨོན་མ་དེ་ཅམ་མང་པོ་ཡིག་རྒྱུགས་མ་འཁྱོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྟེ་ཡིན་དང་། རེའུ་མིག་འགོ་བཟོད་དུ་རང་གནས་ཞེས་བཀོད་འདུག་པ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་སྟོན་སྨོན་གྱའི་ངོས་ནས་དབྱེ་གསེས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་དང་། ཡང་ན་སྨོན་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་གནས་པ་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

 ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ᐀ **འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྱུབ་འབྲས། ཏ་ལྷེང་བོད་ཁྱིམ་ཡིག་རྒྱུགས་འཁྱོལ་བའི་བརྒྱ་ཚ་ ཆ།ཅ་ ནང་ ལ་དབྱགས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འཁྱོལ་བའི་བརྒྱ་ཚ་ ཆ᐀** གཞིས་སྨོན་གྱ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དམའ་ཤོས་ཡིན་འདུག་པར་ཞེས་འཇུག་གིས་རྒྱུ་མཚན་གང་དང་གང་ལ་ཐུག་པ་དང་མ་འོངས་ལེགས་བཅོས་ཆེད་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་བཅོལ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

 ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ᐀᐀ **སྨོན་གྱའི་དགེ་མཛོད་དགོས་དཏུལ། སྨོན་ཐུགས་རྣམས་ཀློག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་དམིགས་ནས་འཛིན་གྱ་ཐོག་ལྟེས་དགེ་མཛོད་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྟག་ཕྱེས་ཏེ་དེབ་ཀློག་རྒྱུའི་གོ་སྒྲབས་འབྲལ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་བ་ལས།** སྨོན་མ་ཚོའི་དགེ་དེབ་ཀློག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་རྟེ་ལྟར་ཡར་མཇལ་རྒྱ་མི་འདུག་ན། མ་འོངས་པའི་ལས་བསྡོམས་ནང་ཞལ་གསལ་དགོས་གསལ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུལ་བྱུང་ཀློག་པ་གོའི་མཚན་གཞུང་འབྲལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་ཡོད་ཚེ་མཚན་གཞུང་གི་རེ་ཐུལ་ཡོད་དམ།

**ᏂᏍᏗᏥᏍᏗᏥᏍᏗᏥ

བྱས་འབྲས་སྒྲ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་འདི་གཅིག་ལའི་བློ་མ་མཐོ་རིས་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་གཉེར་བ་ཀམ་མ་ཡིན་པར། སྤེ་ས་ཁང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཁྲོན་ཁོངས་བོད་རིགས་སློབ་མ་སྤྱི་བྱིངས་ལའང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་སློབ་ཡོན་འབུལ་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆན་དང་དེ་ལྟགས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱང་ཡོད་

གསལ་བར་ལེགས་སོའི་བསྟན་པ་ཡོད། འོན་ཀང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ནང་ཡིག་ཆེར་ཅ་ཅང་མང་པོ་འདུག་པས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་མཚན་དོན་ལ་གཞོད་རྒྱར་མ་འོངས་པར་དེ་ལྟར་མི་ཡོང་ཆེད་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐུགས་སྟངས་དགོས་པར་མཐོང།

 བོད་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྟོམས་ལ་ཞིབ་རྩགས་སློབ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་རྣམས་སྤྱི་ཁྱབ་བོད་ཁྱིམ་ཡིག་ཚང་ནས་ཕྱོགས་བསྟོམས་གནང་བའི་རྣམ་པ་ལས་སློབ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱས་དང་ཡིག་རྒྱུགས་གྲྭབ་འབྲས་རྣམས་ལས་བསྟོམས་ཡོངས་ཀྱི་སྟོན་དུ་བཀོད་འདུག སློབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་སློབ་གྲྭའི་ལོ་རྒྱས་དང་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་གང་ཡང་མ་གསལ་བ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་རེའུ་མིག་ཀྱང་བཀོད་མི་འདུག མ་འོངས་པར་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོད་པའི་སྲིད་ཚན་དང་སྤྱི་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཁག་གི་ཕྱོགས་བསྟོམས་ལས་དེ་མིན་སློབ་གྲྭ་སོ་སོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་འགོད་ཆེ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་ཀྱི་དགེ་མཚན་དང། དེ་བཞིན་དགེ་ལས་ཆོའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་མཁས་དབང་གིན་ཞུས་བཀླ། ཏུས་བྱན་སྲུང་བཅེ། སྡ་ཏོའི་འདུ་འཛོོམས་ལས་རིམ་བཅས་ཡིག་རྫོས་ནང་སྒྲིབ་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་རེའུ་མིག་ནང་བཀོད་ཆེ་བལྟ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་མཚོན།

ཅ། མ་སྒུ་རི་བོད་ཕྱུག་ཁྱིམ་སྟེ་མ་ལག་དང་བཅས་པ།།

 ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥ ཅ། **སློབ་སོན་བྱང་བ་དང། ཆ་དགོངས་ཞུས། གཞན་སློབ་གྲྭ་རྟེས་འཚུར་དགོངས་ཞུ་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་ནང་དོ་དགེ་ཕ་མས་དགོངས་ཞུས་བྱས་པ་གྲངས་ ༡᠐** འགོད་འདུག་པ་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་སློབ་གྲྭ་བརྟེས་བསྒྲུར་བྱས་པར་གོ་དགོས་སམ། ཡིན་ཚེ་ཕ་མས་སློབ་གྲྭ་བརྟེས་བསྒྲུར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཡོད་དམ། མིན་ཚེ་དགོངས་ཞུ་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

 ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ཅ༢ **ཅ། ལོ་འདིར་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་ལྷོད་བསྟེན་སློན་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་སློན་ཁང་གཉིས་སུ་སློན་བསྟེན་དང་བསྐྱར་བསྟེན་ཞུས་པ་གྲངས་ ༡༡ ཉལ་དགོས་བྱང་བའི་ནད་པ་གྲངས་ ༨ ཉལ་ཏེ་སློན་བཅོས་བྱེད་དགོས་བྱང་བ་རྣམས་དགེ་བསྐྱེད་བྱང་ཡོད།** ཅེས་དང། ཤོག་གྲངས་ ཅ༣ **ཅ། འདི་གའི་སློན་ཁང་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་གློ་ནད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྟོན་འགྲོའི་བརྟག་དཔྱད་ཞུས་ཏེ། ནད་ཅན་རྣམས་ལ་སློན་བཅོས་ཞུས་ཞེས་** གསལ་བ་གཉིས་གློ་ནད་ཅན་གྱི་ནད་པ་ཡིན་ནམ། ཡིན་ཚེ་གློ་ནད་ཀྱི་གི་ལ་བསྐྱར་བསྟེན་ཞུས་པའི་ནད་ MDR ཡིན་པ་ཡོད་དང་མེད། མེད་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་བདེ་ལེགས་སློན་ཁང་གཉིས་ལ་སློན་བསྟེན་བྱས་པའི་ནད་པ་དེ་དག་གི་ན་ཚ་མང་ཆེ་བ་གང་ཡིན་ནམ། ད་ལྟའི་ཚར་སློབ་གྲྭའི་ནང་གློ་ནད་ཀྱི་གི་ན་མཁན་གྲངས་གཅོད་ཡོད་གསལ་བ་ཤད་ཡོད་པ།

རེ།　　ལས་བསྟོ
ས་ཤོག་གྲངས་ ཅ་ ཀ།དང་ ཅ་ ཅ། **ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༡ཆ ཟླཟི་ཟླ་འཕོར་ཡིག་རྒྱུགས་གྲྭབ་འབྲས་ཀ་ཤམ་གསལ་ལ་ལྟར་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས**་བའི་ནང་མ་སྒེ་རོ་བོད་ཁྱིམ་དང་བུ་སྒྲར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་གྲངས་དང་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས། རྒྱུགས་འཛོད་པ་དང་མ་འཛོད་པ། སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་འཛོད་བའི་སྟེ་ཡོངས་བརྒྱ་ཆ་ལས་བཀོད་མི་འདུག དགེ་ལས་ཀྱི་གྲངས་འགོད་རེའུ་མིག་ནང་གསལ་བ་བཞིན་སྟེ་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ཤེས་པར་མ་ཧོངས་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲྭབ་འབྲས་ཞིབ་ཕ་ཁ་གསལ་ལ་འགོད་དགོས་གལ།

ཅ།　　ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་ ༨༠ བའི་ཡིག་འཕྲེང་གསུམ་པའི་ནང་**རྒྱ་རི་མུ་ཥི་བོད་ཁྱིམ་ནང་དཔོད་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༡༨ དང་ ཁ། སློབ་ཕྲུག་རྗེ་ཡོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་སློབ་ཕྲུག་བསྟོལས་གྲངས་ ༣༤༢** གསལ་འདུག་པ་མཐུན་མིན་དངོས་ཡོད་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་རྗེ་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

པ།　　སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལས་བསྟོལས་ཀྱི་ས་བཅད་དང་འབྲེ་སྟངས་ཐད་ཥོ་ཚུ་ཇ་བོད་སློབ་ཚོགས་པ་དང། བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཁག་མ་སྒེ་རོ་བོད་ཁྱིམ་བཅས་ནང་ཁུལ་ལེགས་ཆ་ལེན་རེས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལས་བསྟོལས་འབྲེལ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྲུར་ཡོང་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཚེ་དགེ་མཚན་དུ་མཐོང།

ཚོགས་གཙོ་ཟན་ཐུན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

སྐད་མ་གཅིག་གཉིས་ཤོག་པར་འགྱངས་གནང་ཚོག་པར་ཞུ། ད་ལྟ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོལས་དང། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལས་བསྟོལས་རྒྱས་པར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ་དེར་བགོ་གྲྭངས་པའི་ཐོས་འཚར། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྟ་བའི་ག་བ། སྟན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཕྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འདྲོར་ལགས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ བ་དེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཕྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འདྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ བ།

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཚར།

〰〰 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠ཆ།།།༢༠ཇ། ཟླཟི་ལས་བསྟོལས་སྟེང་བསྡུས་དང། ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠ཆ།།།༢༠ཇ། ཟླཟི་ལས་བསྟོལས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་ཐོག་ལས་ཀྱི་ཡོངས་བཀྲོལ་གྱི་ཁྱད་པར་གཅིག་ཡིན། བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠ཇ། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ལ།

ཆོགས་གཙོ་ཨ་ཐུན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཆོགས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྲེལ་གྱོས་འཚར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྤྱི་འཕྲས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྤྱི་འཕྲས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་ཨཐུན་ཡེ་ཤེས་ཕྱན་ཆོགས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྱོས་འཚར་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྱོས་འཚར་ལ་དགག་བྱ་མེད་པས་ཚུད་པ་ཡིན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ལ་སྤྱི་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བ་དེར་བཀའ་ལན་དང་། དེ་བཞིན་བསྒོ་གླེང་དང་བཀའ་ལན་སོགས་སང་ཉིན་གོ་སྒྲིགས་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡིན། སང་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་ཆོགས་གསེང་ཡིན།